فیكری خۆرئاوا

هاشم سالّح

فیکری خۆرئاوا

وەرگێڕانی:

شوان ئەحمەد

دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی ئاراس

هەولێر – هەرێمی کوردستانی عێراق

هەموو مافێک هاتووەتە پاراستن ©
دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی ئاراس
شەقامی گوڵان – هەولێر
هەرێمی کوردستانی عێراق
هەگبەی ئەلیکترۆنی aras@araspress.com
وارگەی ئینتەرنێت www.araspublishers.com
دەزگای ئاراس لە ٢٨ تشرین (٢) ١٩٩٨ هاتووەتە دامەزران

هاشم ساڵح
فیکری خۆرئاوا
وەرگێڕانی: شوان ئەحمەد
کتێبی ئاراس ژمارە: ١٢٩٠
چاپی دووەم ٢٠١٢
تیرێژ: ١٠٠٠ دانە
چاپخانەی ئاراس – هەولێر
ژمارەی سپاردن لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کتێبخانە گشتییەکان ٦٥٥ – ٢٠١٢
نەخشاندنی ناوەوە و رازاندنەوەی بەرگ: ئاراس ئەکرەم
هەڵەگری: شێرزاد فەقێ ئیسماعیل

ژپنک:
ژمارەی پێوانەیی ناودەوڵەتیی کتێب
ISBN: 978-9966-487-59-1

پێڕست

ئەزموونم لەگەڵ فیکری خۆرئاوا 7
قەیرانی شارستانییەتی خۆرئاوا 12
ئەدمۆند هۆسێرل و جەوهەری شارستانییەتی خۆرئاوا 24
سەرەتا دژوارەکانی مۆدیرنەی فرەنسایی 31
دیکارت 37
دیکارت و رۆشنگەری 43
کانت 51
کانت و ڕۆشنگەری 59
ململانێی نێوان ئەقڵانییەت و نا ئەقڵانییەت 67
فۆکۆ و مۆدێرنە 75
فۆکۆ و رەخنەگرتن لە ئەقڵی خۆرئاوا 90
بوون و زەمەن 98
مارتن هایدگەر لە فرەنسا 108
مارتن هایدگەر و سرووددەکانی هۆڵدەرلین 115
پۆڵ ڕیکۆر 121
گۆڕانەکانی فەلسەفە 135
بنیامین باربێر 141
جیهانگیری 150
خۆرهەڵاتناسی ـ خۆرئاواناسی 156

ئەزموونم لەگەڵ فیکری خۆرئاوا

بەوپەڕی راشکاوی و بێ هیچ پێچ و پەنایەک دەڵێم: گەر دەرفەتی ئەوەم بۆ هەڵنەکەوتایە بەر لە چارەکە سەدەیەک زیاتر لە ئێستا بچمە ئەوروپا، ئەوا دەژیام و دەشمردم بەبێ ئەوەی هیچ شتێک تێ بگەم! ئەزموونی ئەوروپا یەکلاییکەرەوە بوو، ئەویش لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەمیان بواری ئەوەت دەداتێ لە خۆت و ژینگەی سەرەتاییت و دەوروبەرت دوورکەویتەوە، بەکورتی رێگەت دەدا تا لە دوورەوە بڕوانیتە رابردووی خۆت و سەیری بنج و بناوانی خۆت بکەیت. واتە بواری ئەوەت بۆ دەڕەخسێنێ تا کێشەکانت لەگەڵ خۆتدا یەکلایی بکەیتەوە و بەمجۆرەش سەرشانت سووک بکەیت. دووەمیان ئەوەیە بوارت دەداتێ تا زمانێکی ئەوروپی مۆدێرن فێر ببیت، زمانێک کە پڕیەتی لە سەرچاوەی هەمەجۆر. تەنانەت نەمدەتوانی بە شێوەیەکی مێژوویی لە مێژووی عەرەب و ئیسلام تێ بگەم، گەر هەندێک کتێبی سەرەکیم بەزمانی فەرەنسایی نەخوێندبایەتەوە. بەتایبەت زۆربەی زۆری ئەو کتێبانە- گەر هەمووشیان نەبێت-، وەرنەگێڕدراونەتە سەر زمانی عەرەبی. ئەگەر وەریشگێڕدرابن ئەوا بەدەگمەن تیایاندایە وەرگێڕانێکی راست و دروست یان باوەڕپێکراو بێت..

تەواوی ئەو دۆزینەوە مەعریفییانەی لە سەدەی شازدە و تا ئەمڕۆ لە ئەوروپادا رووی داوە، گەر بهاتبایە و بە تەنیا پابەندی زمانی عەرەبی بوومایە، ئەوا لەو شتانە بێ ئاگا دەبووم. کاتێک ئەم قسانە دەکەم هەست بەشانازی ناکەم، هێندەی هەست بەجۆرێک لە خەم و بێزاری دەکەم و دەپرسم: هەتاکەی لە زمانی ئێمەدا ئەو شۆڕشە زانستی و فەلسەفییانە

نەناسـراو دەبن؟ کـەی زمـانی ئێـمـەش دەبێت بەزمـانی زانست و فـەلسـەفـە، وەکی زمـانی ئینگلیـزی و فـرەنسـایی و ئەڵمـانـی و تەواوی زمـانە مـۆدێرنە زیندووەکـانـی تر؟ کـەی تەواوی ئەو سـەرچـاوانەی کـە پێـویسـتـە، لەزمـانی ئێمەشدا دەبێت؟ سێیەمـیان ئەوەیە کە دوورکەوتنەوە لە خود، وات لێ دەکات چاکتر خۆت بناسیت. واتە بۆ ئـەوەی خۆت بناسیت، پێویستە گەر بۆ چرکە ساتێکیش بووە لە خـۆت و لە سەرجەم ئەو مێژوو و کەلەپوورەی دەستیان لە دروستکردنتدا هەبووە جیا ببیتەوە.

دواجار هۆکارێکی سەرەکیی تر هەیە کە مەرجی سەرجەم ئەو هۆکارانەیە پێشتر باسمان کردن، ئەویش بریتییە لە: ئازادیی بیرکردنەوە و رادەربڕین. دەکرێت بڵـێین: شکۆمـەندی و شـارسـتـانیـیـەت و بـاڵادەسـتـیی ئەوروپا، بەرهـەمـی ئەو ئازادییـەیە. ئەزمـوونی جیـابوونەوەی ئەوروپا لـە خـۆی، واتە جیـابوونەوەی لە شـتـە سلبی و نـەخـوازدراوەکـانـی، بەنرختـرین شـتـێکە لە ژیانمدا بینیـبـێـتم. لە کـاتێکدا سـەرقـاڵی نووسـینی ئەم وتارەم، زنجـیـرە وتارێکی رۆژنامـەی (ڤیگارۆ)م لە بەردەمدایـە کە مـاوەیەکی کـەمە دەستی بە بڵاوکـردنەوەیان کـردووە. ئەو وتارانەش تایبـەتن بەم پرسـیـارە: رۆشنبیـرە مەسیحییەکانی ئەوروپا و فرەنسا بەتایبەتی، چییان لێ هات؟

شـایانی باسـە گـەورە رۆشنبـیـرانی فـرەنسـا و بەتایبـەتی رۆشنبـیـرە ئاینییەکان، بەشدارن لەم تەوەرەدا. ئەگەر چی ئێمە دەزانین ئاقاری ئاینی لە کـولتـووری فـرەنسـایی بەتـایبـەتی و ئەوروپایی بـەگـشـتی، بـەهۆی تەشـەنەسەندنی مۆدێرنە لـەناو کۆمـەڵگەدا پاشـەکشـەی کردووە و کـەنارگیر کـەوتووە. ئێـمـەی رۆشنبـیران کـاتێک قسـە لە فـیکری ئەوروپایی دەکـەین، بەدەگمـەن باس لە ئاقاری (ئیمـاندار) دەکەین، چونکە پێمـان وایە ئەم ئاقارە کۆتایی هاتووە و ئاسـەواری نەماوە. ئێمە تەنیا گرینگیی بەئاقاری "ژان پۆڵ سـارتەر" یاخـۆ "مـێشـێل فـۆکـۆ" یان "جـێڵ دیلۆز" دەدەین کە بـەتەواوەتی، دەستبـەرداری ئاینی مەسیحی بوون و مەسەلەی ئاینیان فـەرامۆش کردووە.

ئەوەمـان بیـر دەچێت ئـەو ئاقـارە فـیکرییـەی مـەسـیـحـیـیـەت ژێدەریەتی، بەتەواوەتی لەسەر گۆڕەپانی فرەنسابیدا نەسڕدراوەتەوە.

بێگومان ئەم ئاقارە باجی فێندەمێنتـالیزم و دادگاکانی پشکنینی دا کە لە سـەردەمانـی پێشـوودا لە ئارادا بـوو، بەجـۆرێک کـەس زاتی ئـەوەی نەدەکرد سـەر لە ئاسـتیدا هەڵبڕێت. ئەمە شـتێکی سـروشـتییە، بەڵام هـەنووکە لە خۆرئاوادا فێندەمێنتاڵیزم هەڕەشە نییە بۆ سـەر کـەس و مەترسیش بۆ سەر ئازادیی فیکر دروست ناکات، لەبەرئەوەی وجوودی نییـە یـاخۆ تاڕادەیەکی زۆر بنکەی کـۆمـەڵایەتی لاواز بووە. ئەمـە لـە کـاتێکدا ئاقـاری مـەسـیـحی لیبراڵی ئامـادەگی لە گۆڕەپانەکەدا هەیە. سەرەڕای ئەوەش ئەو ئیمانداریـیە مـەسـیـحـیـیـەی لە ئەوروپادا باوە زۆر جـیـاوازە. لەبـەرئەوەی بیـرو بۆچوونە زانسـتیـیـەکان و فـەلسـەفـەی نوێ بـەڕادەیەک تێکەڵ بوون پێی کـە تەواوی خەسڵەتە دیسپۆتیزمی و تیرۆریستەکانی، ئیمانداری سەدەکانی ناوەڕاستی لە دەست داوە. لێرەدا کـە باس لە ڕۆشـنبـیـرە مـەسـیـحـیـیـەکـان دەکـەین، مـەبەسـتـمـان گـەورە نووسـەرانـی وەک "هنری بیرگسـۆن"ی فـەیلەسـووف و نووسـەری گـەورە "شـارل بیگی" و "جۆرج برنانۆرس" و "فرانسـۆ مۆریاک" و "جان گیتۆن" و فـەیلەسـووفی پرۆتستـانتـی "پۆل ریکۆر"ە. تەواوی ئەمـانە لە ڕۆشنبـیریـی نوێ تێگەیشـتوون، بەڕادەیەک ئیمـانداریـیان بەفـەلسـەفـەیەک دەچێت کە لە هەموو کۆت و بەندێک بەدوورە.

بەم پێیـە پێویسـتـە بەهەڵە لە وشـەو زاراوەکـان تێنەگەین، چونکە لێرەدا تێرمی ئاین یاخۆ ئیمانداری یان مەسیحی، ئەو مانایە ناگەیەنێت کە پێشتر هەیبـووە. واتە ئـەوەی ئێـسـتـا ئیـمـانـی پاش ڕۆشنگەرییـە نەک پێش ڕۆشنگەری. ئیـمـانێکە ڕۆحـانییـەتی ئینجیل و بـەهـا ئەخـلاقییـە باڵاکان، لە مـەسـیـحـیـیـەت دەخـوازێت و لەمـەبەدەر واز لە شـتـەکانـی تر دێنێت. گـەر نەهـاتمایەتـە ئەوروپا نـەمـدەزانی ڕێگەیەکی تـر بۆ تێگەیشـتن لـە ئاین هـەیە، جیاواز لەو شێوازە کۆنەی سەدان ساڵە بۆمان ماوەتەوە و کۆتی ئەو بیر و

بۆچوونە کـۆن و بەسـەرچووە دەبووم و وام دەزانی ئەوە تـەنیـا شـتـێکی مـومکینە. واتە وەک کـەسێکی کوێر و نابینا دەمامـەوە. من هیچ شـەرم لە وتنی ئەم شتانە ناکەم و بەئاشکرا باسیان دەکەم. بەڵێ گەورەترین کەشفی مـەعـریفی کـە بۆم هەڵکەوتبـێت ئـەمـە بوو. بەبۆچوونی من ئـەمـە لە دۆزینەوەکانی "نیوتن" و "ئەنشتاین" گرینگترە، چونکە ئەمە ئازادیی رۆحە و ئازادکردنی گیانە لە کۆت و پێوەندەکانی و لە زیندان و تیرۆری تیۆلۆجیا. بەڵێ رۆح لـە سـەردەمـە نوێکاندا، بارگـەی خـۆی لە ئەوروپادا خـست و لەو سەردەمـەشەوە تەواوی هونەر و زانست و ئەدەب و فەلسـەفەکان بووژانەوە و تێگەیشتنیان بۆ ئاین گۆڕانکاری بەسەردا هات.

وەکی دەزانرێت پڕۆژەی دەستووری ئەوروپایی کە بەسەرپەرشتی "ڤالێری جـیـسکاردیسـتـان"ی سـەرۆکی پێـشـووتری فـرەنسـایە لـە قـۆناغی ئامادەکردندایە. ئەم دەستوورە کە پوختـەی بەهاو شارستانییەتی ئەوروپایی تێدایە، هیچ ئاماژەیەکی بۆ ئەو میراتییە مـەسیحییـەی کیشوەری ئەوروپا تێدا نییە. ئەمە پاپای زۆر دڵگران کرد و بەهەموو توانای خۆی پاڵەپەستۆی هێنا، بۆ ئەوەی بڕگەیەک لەو دەسـتـوورەدا هـەبێت باس لـە بوون و رەوایەتی ئەو میـراتییـسە مەسیـحییە بکات، بەڵام کەس گوێی پێ نەدا و هەوڵەکەی بەهەدەر چوو. کۆشکی ئەلیزێش بەبیانووی بێلایەنی و عەلمانییەتەوە، رێگەی بەخـۆی نەدا لـە بەرژەوەندی پاپا داخڵ بـەو کـێـشـە ببـێت. تەنانەت هـەندێک سەرکۆنەی هەرجۆرە بەشدارییەکی پیاوانی ئاینییان لەم مەسەلەیەدا دەکرد. لەبەرئەوەی دەستوور ئاراستەی تەواوی ئینسانەکان دەکرێت، نەک تەنیا بۆ مەسیحییەکان بێت. ئەم دەستوورە گەردوونییە و ئاراستەی مرۆڤ کراوە، لە هەر کوێیەک بێت و رەگەزی ئەتنیکی و ئاینی هەرچییەک بێت.

کـەواتە دەسـتـووری ئەوروپایی لە فـەلسـەفـەی "کـانت" و رۆشنگـەرییـەوە سـەرچاوە دەگرێت، نـەک لە عـەقـیـدەی کـڵـێسـای کاتۆلیکی و ڤاتیکانەوە. بەمـجـۆرە وا سـەرلەنوێ دەگـەڕێینەوە بۆ ئەو ملمـلانێ خـوێناوییـە، واتە

دەگەڕێینەوە بۆ ململانێی نێوان فەیلەسووفان و پیاوانی ئاینی، بەڵام پێ دەچێت ئەوروپا گەشتبێتە ئەوەی ئەم ململانێیە تێپەڕێنێت. ئێستا لە فیکری ئەوروپاییدا سەردەمێکی تازە دێتە پێش، ئەویش سەردەمی ئاشتکردنەوەی نێوان "ئیمان و ئەقڵ، فیکری ئاینی و فیکری زانستی، تیۆلۆجیا و فەلسەفەیە".

بەڵێ من ئیرەیی بە ئەوروپاییەکان دەبەم، دەرهەق بەو پێشکەوتنە کەم وێنەیەی بەدییان هێناوە. کاتێکیش سەیری ئەوان و خۆمان دەکەم، خەریکە دووچاری فۆبیایەکی گەورە دەبم و وام لێ دێت باوەڕ نەکەم کە ئێمەش لەسەر هەمان ئەستێرە دەژین!

قەیرانی شارستانییەتی خۆرئاوا - مۆدێرنە و پۆست مۆدێرنە - (خوێندنەوەیەک لە فیکری هانز کۆنگ)دا

ڕۆشنبیرانی جیهانی سێیەم کاتێک بۆ یەکەم جار دێنە خۆرئاوا و تێکەڵ بەو کۆمەڵگە مۆدێرن و کولتووره تازەیە دەبن، ئەستەمە بتوانن هەڵوێستێکی ڕەخنەگرانە وەرگرن، لەبەرئەوەی دەکەونە ژێر سیحر و کاریگەریسی ئەو شارستانییەتەی، خاوەنی تەکنۆلۆجیایەکی پێشکەوتووە و لەسەر هەموو ئاستەکانیش بۆڕی تەواوی کۆمەڵگەکانی تری دنیای داوەتەوە. کەواتە ئەو ڕۆشنبیرانە پێویستییان بە ماوەیەکی زۆر مانەوە و تێکەڵاوبوون هەیە لەگەڵ ئەو شارستانییەتەدا، بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاشنابن پێی و هەڵوێستی ڕاست و دروستی لێ وەربگرن. واتە هەر ڕۆشنبیرێکی جیهانی سێیەم پێویستی بە کاتی تەواو هەیە، بۆ ئەوەی کولتووری خۆرئاوا بناسێت و بەو مێژووەش ئاشنابێت کە مۆدێرنەی دروست کرد، بۆ ئەوەی بە تەواوەتی بتوانێت حوکمی بەسەردا بدات. تەنیا لەو کاتەشدا هەڵوێستی لە بازنەی کارو کاردانەوە دەربازی دەبێت و پێ دەنێتە قۆناغێکی بالاتر کە قۆناغی ئەقڵ و دانایی و بەراوردکارییە. بەمەش دەتوانێت لە ناو پرۆژەی مۆدێرنەدا، ڕاست لە هەڵە و پۆزەتیف لە نەگەتیف جیا بکاتەوە.

پێویستە پرۆسەیەکی تاوتوێکردنی گونجاو دەست پێ بکەین، بۆ ئەوەی بزانین چۆن چۆنی لەگەڵ مۆدێرنەدا هەڵسوکەوت بکەین و چی لێ وەردەگرین و چیش فەرامۆش دەکەین، چونکە هەموو شتێکی ڕاست و دروست نییە و هەموو شتێکی بۆ ئێمە و کولتووری ئێمەش گونجاو نییە. ماوەیەکی زۆرە ڕەخنەگرتن لە مۆدێرنە دەستی پێ کردووە و لەم ڕووەوە چەند هەوڵێک

جێگەی سەرنجم بووە، لەوانە هەوڵی: "میشێل فۆکۆ و یۆرگن هابرماس و قوتابخانەی فرانکفۆرت و.. هتد". بەم دواییانەش چاوم بە هەوڵی یەکێک لە تیۆلۆجیست و بیریارەکانی ئەڵمانیا کەوت بە ناوی "هانز کۆنگ"ەوە. ئەم پیاوە مامۆستایە لە زانکۆی (تۆبنگن)، واتە لە هەمان ئەو زانکۆیەدا کە لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدەمدا "هیگڵ و هۆڵدەرلین و شیلینگ" تیایاندا خوێندووە. ئەو سێ بیریارە لەو کۆلیجەدا کۆلێجی خوداناسی پرۆتستانتی هاورێی یەک بوون.

"هانز کۆنگ" بە تەنیا تیۆلۆجیست نییە، بەڵکو بیریاریشە، واتە ئاگەداری تەواوی ئەو ئاقارە فەلسەفی و زانستییانەیە کە لە سەدەی شازدەهەمەوە مۆدێرنەیان هێناوەتە ئارا. بێگومان "کۆنگ" زیاد لە هەر مەسەلەیەکی تر گرینگی بە ئاین دەدات و دەیەوێت ئەو ئیعتیبارەی بۆ بگێڕێتەوە کە مۆدێرنە فەرامۆشی کردبوو، بەڵام سەرەڕای ئەوەش هەر بیریارێکە بە ستایلە ئەڵمانییەکە، واتە بیرکردنەوەی بەشێوەیەکی یۆنیڤێرسالی و هەمەلایەنانەیە.. بە کورتییەکەی ئەو بیریارێکە لە شێوەی "هیگڵ" و بە چارەنووسی تەواوی جیهانەوە سەرقاڵە، نەک تەنیا بە چارەنووسی ئەورووپا و خۆرئاواوە.

گرینگیی "هانز کۆنگ" و زمان شیرینی ئەو لێرەوە سەرچاوە دەگرێت و کاتێکیش نووسینەکانی دەخوێنیتەوە، هەست دەکەیت خاوەنەکەی رێزی سەرجەم کولتوور و گەلان و ئاینەکانی دنیا دەگرێت و بەیەک چاو سەیریان دەکات. ئەم هەڵوێستەشی جیاوازە لە هەڵوێستی ئەو لووتبەرزانەی، ئیرۆسەنتەریزمانە بیر دەکەنەوە و لەوێشەوە بە شێوەیەکی دۆنییانە لە کولتوورەکانی تر دەڕوانن. لەبەرئەوە پێم باش بوو لێرەدا بۆچوونەکانی "هانز کۆنگ" بخەمە ڕوو، تا خوێنەرانی ئێمە ئاشنا بن پێی و لە ڕێی ئەویشەوە شارەزای کەموکورییەکانی مۆدێرنە بن و بزانن چۆن چۆنی ئەو پرۆسەیە بە قۆناغی پۆست مۆدێرنە گەیشتووە. ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێ

کە من سەرلەبەر تەبەنی بیر و بۆچوونەکانی "هانز کۆنگ" دەکەم، چونکە ڕەنگە تا ئێستا و سەرەڕای هەوڵی زۆریشی بۆ نوێکردنەوە، بەڵام هەر تێڕوانینێکی تەقلیدییانەی بۆ ئاین هەبێت.

سەرباری ئەمانەش، وەلێ تیۆریاکەی ئەوە دەهێنێت گرینگی پێ بدرێت، لەبەرئەوەی لە پیاوێکی ئاینییەوە دێت کە دەیەوێت پێوەندی لەگەڵ زانستی نوێدا بەردەوام بێت و هەماهەنگییەک لەگەڵ مۆدێرنەدا دروست بکات، تا ئەو ئاستەی بیر و باوەڕی ئاینەکەی ڕێگەی پێ دەدات. هەروەها گرینگییەکی تریشی لەوەدایە کە پێویستە لەسەر ئەم مەسەلانە گوێبیستی تیۆلۆجیستەکانیش بین و تەنیا مافی قسەکردن، بە فەیلەسووفە ماتریالیستەکانی وەک: "هاپرماس و ئالان تۆرین و فۆکۆ و.. هتد" ڕەوا نەبینین.

پێناسەکردنی مۆدێرنە.. "هانز کۆنگ" پێی وایە تێرمی Moderne کۆنە، بەڵام بە مانا ئیجابییەکەی تەنیا لە سەرەتاکانی سەردەمی ڕۆشنگەریدا نەبێت بەکار نەهێنراوە. لەو قۆناغەدا وەکو ناڕەزاییەک دژ بە تێڕوانینی بازنەیی بۆ مێژوو بەکارهێنرا، ئەم تێڕوانینە بەشێوەیەکی بازنەیی سەیری سەردەمانی یۆنانی و ڕۆمانی کۆنی دەکرد و پێی وابوو ئەوانە ترۆپکی شارستانییەتن، وەکو ئاشکراشە ئەمە تێڕوانینی سەردەمی ڕێنیسانسیش بوو. Re-naissance کە لە زمانە بیانییەکاندا بە مانای سەرلەنوێ ژیانەوە دێت، بۆ دواوەی دەڕوانی نەک بۆ پێشەوە.

نموونەی بەرز و باڵای ڕێنیسانس شارستانییەتی گریک و ڕۆمانی بوو، بۆیە دەیویست سەرلەنوێ میراتی و کەلەپووری ئەوان زیندوو بکاتەوە. کەواتە ڕێنیسانس تێرمی مۆدێرنەی دانەهێناوە و بەکاری نەبردووە. ئەوەی تێرمی مۆدێرنەی بەکارهێناو ڕەواجی بۆ پەیدا کرد سەدەی حەڤدەمی فرەنسا بوو، چونکە تەنیا ئەم سەدەیە هەستی بە سەرکەوتن و باڵادەستی

بەسەر یۆنان و ڕۆمانەکاندا کرد، ئەمەش دوای ئەو سەرکەوتنانەی زانست و فەلسەفەی نوێ لە ڕێی "کۆپەرنیکۆس و گالیلۆ و دیکارت"ەوە بەدەستیان هێنا. بەمجۆرە ململانێی نێوان کۆن و نوێ لەو کۆبوونەوە بەناوبانگەدا دەستی پێ کرد کە ئەکادیمیای فرەنسایی لە ساڵی ١٦٨٧ سازی دابوو. ئەم ململانێیەش بیست ساڵێکی خایاند! بەڵام ئەمڕۆ تێرمی مۆدێرن و مۆدێرنەش خەریکن کۆن دەبن، لەبەرئەوەی بەرەبەرە خەریکە تێرمی پۆست مۆدێرنە جێگای دەگرێتەوە. هەرچەندە ئەم تێرمە تا ئێستاش بە وردی دەستنیشان نەکراوە، وەکو لە دواتردا باسی لێ دەکەین. چەمکی -Mod ernite تەنیا لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە و بەتایبەتیش لە ساڵی ١٨٤٩دا فۆرمەلە بوو. مەزەندەی ئەوەش دەکرێت "بۆدلێر"ی شاعیر یەکەمین کەس بووبێت بەکاری هێنابێت، بەڵام لەو کاتەدا خەڵکی بە شتێکی دزێو و ناشیرینیان دەزانی.

هەرچی ئایدیای پێشکەوتنیشە، ئەوا بە یەکێک لە ئایدیا عەلمانییە تایبەتەکانی سەردەمی نوێ دادەنرێت و لەگەڵ دەرکەوتنی مۆدێرنەدا دەستی بە بڵاوبوونەوە کرد و بوو بە نموونەی باڵای سەرجەم مێژوو لە سەدەی هەژدەمدا کە سەدەی ڕۆشنگەرییە. بڕواهێنان بە پێشکەوتن لە سەدەی نۆزدەمدا کە سەدەی گەشەکردنی زانست و پیشەسازی و تەکنۆلۆجیایە، گەیشتە ئەوپەڕی. بڕوابوون بە پێشکەوتن جێگای ئاینی مەسیحی گرتەوە و بەلای بیریارانی لیبراڵی و سوسیالیستییەوە بوو بە ئاینێکی نوێ . تا وای لێ هات تەواوی خەڵکانی ئەوروپا پشتیان بە زانست و پێشکەوتنی زانستی دەبەست بۆ چارەسەرکردنی کێشە مرۆڤایەتییەکان، بەڵام ئەم ئیمانە شێوە ئاینییە بە پێشکەوتنی زانستی لە دوو سەدە زیاتری نەخایاند و لەگەڵ هەڵایسانی یەکەم جەنگی جیهانیدا، گورزێکی کوشندەی بەرکەوت و دووەم گورزیشی لەگەڵ جەنگی دووەمی جیهانیدا خوارد. لەبەرئەوە "هانز کۆنگ" مێژووی پاش مۆدێرنە لە ساڵی ١٩١٨ (واتە مێژووی کۆتایی جەنگی یەکەمی

جیهانی) دەنووسێتەوە. ئەو پێی وایە مۆدێرنە لەو کاتەوە کۆتایی هاتووە و بێ ئەوەی بە خۆمان بزانین، پێمان ناوەتە سەردەمی پۆست مۆدێرنەوە (لێرەدا مەبەستی لە شارستانییەتی خۆرئاوایە).

زۆر کەس پێیان سەیر بوو چۆن نەتەوەگەلێکی شارستانیی وەک ئەوروپاییەکان، بەو دڕندەییە چوون بەگژ یەکتریدا و کەوتنە وێرانکردنی یەکتری. لێرەوە و بۆ یەکەم جار خەڵکی کەوتنە سەرکۆنەکردنی چەمکی مۆدێرنە و پێشکەوتن و گومان دەربڕین بەرامبەری، چونکە پێشبینی ئەوە دەکرا لەگەڵ تەشەنەسەندنی ڕۆشنگەریی فیکری و کۆتاییهاتنی ڕۆژگاری بەربەرییەت و دڕندایەتی سەدەکانی ناوەڕاست شەڕ و کوشتار نەمێنێت، بەڵام وا دەرنەچوو. خەسڵەتی دیاری سەردەمی مۆدێرنە، بریتی بوو لە: "باڵادەستی ئەقڵ بەسەر ئیمان و فەلسەفە بەسەر تیۆلۆجیا و عەلمانییەت بەسەر کڵێسادا". بەمجۆرە ئاین لە ژیانی گشتیدا کاڵ بووەوە و تەنیا بوو بە مەسەلەیەکی شەخسی و تایبەت. لەبەرئەوەی کڵێسای مەسیحی هەڵوێستێکی کۆنەپارێز و دواکەوتووانەی لە بیر و باوەڕی مۆدێرنە و پێشکەوتن وەرگرتبوو، بۆیە کەوتە بەر شاڵاوێکی توند و زەبری کوشندەی بەرکەوت.

"هانز کۆنگ" دان بەوەدا دەنێت کە کاردانەوەی سەردەمی ڕۆشنگەری لە بەرامبەر دەمارگیریی مەسیحی، کارێکی پێویست و ڕەوا بوو. هەر ئەمەش تیۆلۆجیستە مەسیحییەکانی ناچار کرد دەست بە نوێکردنەوەی کەلەپوور و ئاینەکەیان بکەن و تیۆلۆجیایەکی لیبراڵی بهێننە ئارا کە لەگەڵ سەردەمی زانست و پێشکەوتندا بگونجێت، گەر ئەمە نەبوایە ئەوروپا تا ئێستاش گیرۆدەی دەستی تیۆلۆجیایەکی تەقلیدیی سەدەکانی ناوەڕاست دەبوو. بەڵام کێشە و گرفتی مۆدێرنە لەوەدایە بەجۆرێک کەوتە دژایەتیکردنی فێندەمێنتالیزمی مەسیحی و دەمارگیری ئاینی، هێندەی نەمابوو خودی ئاین خۆیشی پاکتاو بکات! کەموکوڕیی گەورەی مۆدێرنەش سەرەڕای

دەسکەوتە زۆر و زەوەندەکانی، لێرەدایە. هەر بۆیە زۆر لە کۆمەڵگە ئەوروپاییە پێشکەوتووەکان کەوتنە خۆ، بۆ دەسکاریکردنی ئەو مەسەلەیە و گۆڕینی هەڵوێستی خۆیان بەرامبەر بە ئاینی مەسیحی.

شایەنی باسە زۆربەی ڕۆشنبیران پێیان وابوو، کێشەی ئاین لە سەردەمی مۆدێرنە و ڕۆشنگەریدا یەکلایی کراوەتەوە. کورتبینیی مۆدێرنەش لێرەدایە. لەگەڵ پایانی قۆناغی مۆدێرنەدا سەرەتای قۆناغێکی تازەتر دەست پێ دەکات، ئەویش قۆناغی پۆست مۆدێرنەیە. چۆن بتوانین لە تێرمی پۆست مۆدێرنە بگەین و چۆنچۆنیش دەکرێت بە وردی دەستنیشانی بکەین، لە کاتێکدا تائێستاش چەمکێکی ئاڵۆز و نادیارە؟

دەتوانین بڵێین چەمکی پۆست مۆدێرن لەسەر دەستی فەیلەسووفی فرەنسایی "ژان فرانسوا لیوتارد" هاتە ئارا، کاتێک لەساڵی ١٩٧٩ کتێبی "هەلومەرجی پۆست مۆدێرن"ی نووسی. بەڵام "هانز کۆنگ" پێی وایە قۆناغی پۆست مۆدێرن زۆر پێش ئەو ماوەیە دەکەوێت و لە ساڵی ١٩١٨ دەست پێ دەکات، واتە ڕاستەوخۆ پاش کۆتاییهاتنی جەنگی جیهانی یەکەم. "کۆنگ" چەمکی پۆست مۆدێرن بە مەبەستی وێرانکردنی مۆدێرنە بەکارناهێنێت، تاوەکو موحافیزکارە نوێیەکان و نیهلیستییەکان بڵێت: «مۆدێرنە سەرلەبەری نەهامەتی و وێرانە بوو". موحافیزکارەکانی وەک کاردیناڵ "ڕاتزنجیر" کە بەرپرسی کاروباری ئیمانداریيە لە ڤاتیکان، ستایشی پۆست مۆدێرنە دەکەن. بەڵام بۆچی؟ لەبەرئەوەی وەکو ئەوان مەزەندەی دەکەن، پۆست مۆدێرنە لە دەست مۆدێرنە قوتاریان دەکات و بەمجۆرەش دەتوانن بگەڕێنەوە سەر بیروباوەڕی سەدەکانی ناوەڕاست. هەرچی نیهلیستی و ئانارشیزمەکانی وەک "فۆکۆ و دێریدا و لیوتارد"یشە، پێشوازی لە پۆست مۆدێرنە دەکەن، بەڵام لەبەر هۆیەکی تر، ئەویش ئەوەیە کە لە کۆت و بەندەکانی مۆدێرنە جاڕس بوون و دەیانەوێت ئەوروپا مەرکەزی لێک شیتاڵ بکەن. لەم سەروبەندەشدا "هانز کۆنگ" دەیەوێت، "یۆرگن هابرماس"ی

هاووڵاتی خۆی دڵنیا بکاتەوە، کە ئێستا بە مەزنترین فەیلەسووفی ئەڵمانیا و تەواوی خۆرئاوا دادەنرێت.

وەک ئاشکرایە ساڵی ١٩٨٠ "هاپرماس" وتارێکی بەناوبانگی لەژێر سەردێڕی "مۆدێرنە پرۆژەیەکی ناتەواوە" بڵاو کردەوە و تێیدا شاڵاوی کردە سەر لایەنگرانی پۆست مۆدێرنە، بەو پێیەی ئەوانە دەیانەوێت تەواوی دەسکەوتە ئیجابییەکانی مۆدێرنە کە لە ماوەی دوو سەد ساڵی ڕابردوودا بەدەست هاتووە لەناوبەرن. "هاپرماس" پێی وابوو ڕاستیی توندڕۆ لەگەڵ چەپی توندڕۆدا، هاوهەڵوێستن لە دژایەتیکردنی مۆدێرنە و نابووتکردنی دەسکەوتەکانیدا. وتاری "مۆدێرنە پرۆژەیەکی ناتەواوە"، هەڵلایەکی گەورەی لە ناوەندەکانی پاریسدا نایەوە و "فۆکۆ و دێریدا" و هاوڕێکانیانی زۆر تووڕە کرد.

"هاپرماس" دان بەوەدا دەنێت مۆدێرنە گەیشتووەتە بنبەست، ئەم بنبەستەشی بە تاریکستانی نوێ ناوزەد کرد.. هەروەها پێی وایە ئەمە قۆناغێکە پێشبینیکردنی زەحمەتە، چونکە زیاد لە پێویست تاریک و ئەنگوستە چاوە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زیاد لە ئەگەرێکی لە بەردەمدایە. "هانز کۆنگ" بۆ ئەوەی "هاپرماس"ی هاوڕێی دڵنیا بکاتەوە، پێی دەڵێت: «من نامەوێت وەک هەندێک داخ لە دڵ و دەمارگیری کۆنەپەرست، دەسکەوتە گرینگەکانی مۆدێرنە فەرامۆش بکەم، بەڵام ناشتوانم لەمڕۆ بەدواوە مەسەلەی ئاین وەکو بیریارانی مۆدێرنە - هایدگەر، پۆپەر، دێریدا، فۆکۆ- وەلاوە بنێم».

ڕاستە مۆدێرنە لە ڕێی وەدەرنانی لە گۆڕەپانەکە چارەسەری کێشەی ئاینی کرد، بەڵام ئەمە چارەسەرێکی نێگەتیڤانەیە و ناکرێت بۆ ئەبەد بەردەوام بێت. زوو بێت یان درەنگ پێویستە سەرلەنوێ ئاین بگەڕێنینەوە بۆ ناو کۆمەڵگە ئەوروپاییەکان، بەڵام بێگومان بە مۆدێلە دەمارگیرییەکەی

سەدەکانی ناوەڕاست نا، بگرە بەشێوازی پۆست مۆدێرنانە. ئاین شایستەی ئەوەیە وەکو سیاسەت و هونەر و کۆمەڵگە، بەشێوەیەکی جدی تاوتوێ بکرێت. ئەم هەموو سووکایەتیکردنە بە ئاین لە سەردەمی مۆدێرنەدا بۆچی؟ بۆچی بیریارانی خۆرئاوا ڕێزی ئاین ناگرن و بە شانازییەوە باس لە بێ باوەڕیی خۆیان دەکەن؟

"هانز کۆنگ" پێی وایە ئیعتبار گێڕانەوە بۆ ئاین پاش ئەوەی بۆ ماوەی دوو سەدە فەرامۆش کرا، لە توانایدایە شارستانییەتی خۆرئاوا لەو تەڵەزگەیە دەربهێنێت کە تێی کەوتووە، لێرەشەوە سەرەتاکانی سەردەمی پۆست مۆدێرن دەست پێ دەکات. قەیرانی ئاینی، سەرچاوەی ئەو قەیرانە ڕۆحی و فیکرییە گشتییەیە کە خۆرئاوا لە جەنگی جیهانی یەکەمەوە بە دەستییەوە گیرۆدەیە. ئێمە گەر دەستنیشانی قەیرانی ئاینی نەکەین و نەتوانین زاڵ بین بەسەریدا، ئەوا لە تواناماندا نابێت دەستنیشانی ئەو قەیرانە گشتییە بکەین ساڵەهایە خۆرئاوا تێی کەوتووە. ئەو قەیرانەی ئێستا بەر لە هەر شتێکی تر، قەیرانێکی ڕۆحی و ئەخلاقییە.

لە پای هەموو ئەم داکۆکیکردنانە لە ئاین، تۆ بڵێی "هانز کۆنگ" ترسی لەوە نەبێت بە کۆنەپەرست و کۆنسێرڤاتیف تاوانبار بکرێت، بەڵام ئەو لە وەڵامدا دەستبەجێ دەڵێت: «من هەرگیز نامەوێت بکەومە بەرەی دژ بە مۆدێرنە و ڕۆشنگەری، بەرەیەک کە لە ساتەوەختی ئێستادا لەلایەن کڵێسا و هەندێ شوێنی ترەوە پاڵپشتی لێ دەکرێت». ئەگەر فەیلەسووفانی مۆدێرنەی وەک: "فیورباخ و مارکس و نیچە و فرۆید"، لە ڕێی ڕاگەیاندنی "مەرگی یەزدان"ەوە تۆڵەیان لە ئاین کردبێتەوە، ئەوا "کۆنگ" نایەوێت بە ئیعلانکردنی "مەرگی مۆدێرنە" تۆڵەیان لێ بکاتەوە. ئەو پێی وایە لە مۆدێرنەدا خێر و چاکەی زۆر هەیە و پێویستە ڕێزی لێ بگرین. سەرجەم پێشکەوتنە زانستی و پزیشکییەکان و کەمکردنەوەی ئازارەکانی مرۆڤ، لەسەردەمی مۆدێرنەدا ڕوویان داو پێویستە ئەوەمان لە یاد نەچێت، بەڵام لە

پاڵ ئەوەشـدا دەبێت دان بەوەدا بنێین کە مـۆدێرنە گـەیشـتـووەتە بنبـەست. ئەمـەش مانای ئەوە نییـە ئێمـە شـاڵاو دەکەینە سـەر مـۆدێرنە و لە بەهای ئەو کەم دەکەینەوە.

"هـانز کـۆنگ" بـانگەوازێک ئـاراسـتـەی چەپی رەخنـەگـر و ڕاسـتـی پۆزەتیـڤـیـسـتی دەکـات و پێـیـان دەڵێت: «بزانن جـارِدانی مـەرگی ئـاین لە سـەردەمی مـۆدێرنـە و لەسـەر دەسـتی کەسـانی وەک فـیـورباخ و مـارکس و نیـچـە ڕووی نەدا و، ئـەوەتا ئـاین تا ئەمـڕۆش لەناو جـەرگـەی کـۆمـەڵگە پێـشکەوتـووەکـانی ئەوروپادا ئـامـادەگی هـەیە». ئەو پێی وایە پاش ئەوەی ئاقارە بێ باوەڕییەکانی پەنجاکان و شەستەکان و حەفتاکان هاتن و چوون، لە ئێستادا بیریارانی خۆرئاوا هەست بە پێداویستی شتێکی تر دەکەن. لەم قۆناغە ناهەموارەی تەڵەزگەی مـۆدێرنەی خۆرئاواشدا، کێشەکە تەنیا لە "لە یادکـردنی کـەینوونە"دا نییـە وەکی "هایدگـەر" باسی دەکـات، بگرە لـە "لە یادکـردنی یەزدان"یشـدایە.. مـرۆڤی تاک ڕەهـەندیش بە وتـەی "هربرت مـارکـۆزە"، توانای ئەوەی نییـە بەخـۆی باڵاڕۆیی دروست بکات. ئومێـد لە حـاڵەتی نەمـانی مـانای ڕەهادا دروست نابێت و مـۆدێرنەش نەیتوانی مـانای ڕەها دەسـتـەبەر بکات، تەنیـا ئاین "ئەگـەر بە شـێوەیەکی راست و دروست تێی بگەین" توانای ئەوەی هەیە.

مـرۆڤی هـاوچەرخـی ئەوروپایی کـە لەسـەر لێـواری عـەدەمـیـەت و پووچگەراییدا دەژی، تەنیا دوو ڕێگەی لەبەردەمدایە، یان وەکی فریادڕەسێک چاوەڕوانـی یەزدان بکات یاخـۆ دەبێت لە "چاوەڕوانی گـۆدۆ"دا بێت، وەک "سامۆئیل بیکێت" باسی دەکات. بۆچی ئاقاری نیهلستی لە بوارەکانی فیکر و شانۆ و ئەدەبی مۆدێرندا، تەشەنەیان سەند؟ لەبەرئەوەی مرۆڤی ئەوروپایی باوەڕی لەدەست دا و ناشـزانێت چۆنچـۆنی بگەڕێتـەوە سـەری قـەیرانی ڕاسـتـەقـینەی مـۆدێرنـەش لێـرەدایە. کـەسـە ژیر و داناکـانی خـۆرئاواش، هەنووکە دان بەو ڕاستییەدا دەنێن و پێت دەڵێن: «ڕاستە شارستانییەتی

خۆرئاوا لەسەر ئاستی تەکنۆلۆجی و زانستی و پیشەسازی پێشکەوتنی زۆری بەدەست هێنا، بەڵام هەمان پێشکەوتنی لەسەر ئاستی ئەخلاقی و ڕووحی بەخۆیەوە نەبینی». تێکچوونی هاوسەنگیی ئەم شارستانییەتەش لێرەدایە. نموونەش ئەو هەڵپە و چاوچنۆکییەیەتی، بۆ دەست بەسەراگرتنی تەواوی بازارەکانی دنیا و بازاڕی ئەو وڵاتە هەژارانەشی بە دەست برسیەتییەوە دەناڵێنن.

لێرە بەدواوە ئەم پرسیارە دەخەینە ڕوو: سیما و خەسڵەتەکانی جیهانی (پۆست مۆدێرن) کامانەن کە "هانز کۆنگ" بانگەشەی بۆ دەکات؟ "کۆنگ" پێی وایە قۆناغی پۆست مۆدێرن نابێت تەنیا بریتیی بێت لە کودەتاکردن بەسەر مۆدێرنە و ڕۆشنگەریدا و گەڕانەوە بێت بۆ دواوە، وەکو کۆنسێرڤاتیف و کۆنەپەرستەکان خەونی پێوە دەبینن.. ئەو نەدەیەوێت ستایشی مۆدێرنە بکات و نەدەشیەوێت سەرکۆنەی بکات، بگرە داوا دەکات مۆدێرنە بژار بکرێت بۆ ئەوەی چاک لە خراپ و لایەنی سلبی لە لایەنە ئیجابییەکانی جیا بکاتەوە. تەنانەت ئەو لەگەڵ "هاپرماس"دا ناکۆکە لەسەر ئەوەی بە هەمان شێوەی جاران درێژە بە مۆدێرنە بدرێت، لەبەرئەوەی "هاپرماس" وتەنی "پرۆژەیەکی ناتەواوە"، بگرە "هانز کۆنگ" پێی وایە مۆدێرنە پرۆژەیەکە پیر بووە و گەیشتووەتە بنبەست، ئێستاش کاتی ئەوە هاتووە لە ڕێی ئەم سێ قۆناغەی لای خوارەوە تێی بپەڕێنین:

١- پێویستە خۆمان بەو ڕۆحە ڕەخنەییەی سەردەمی ڕۆشنگەری چەکدار بکەین، بۆ ئەوەی لە هەموو دەمارگیرییەکی ئایدیۆلۆجی و ئسوولی (سەرچاوەکەیان هەرچییەک بێت)، خۆمان بپارێزین.

٢- پێویستە دژایەتی ئەو ئاراستە تاک ڕەهەندییە مادییەی مۆدێرنە بکەین کە لایەنی ڕووحی و ئاینی فەرامۆش کردبوو. ئەمەش خەسڵەتی مۆدێرنەی پۆزەتفستی بوو کە لە سەدەی نۆزدە و بیستدا باڵادەست بوو.

سـەردەمی پۆست مـۆدێرن خـوازیـاری ئەوەیە سـەرلەنوێ بگەڕێتـەوە لای ئیمانداری. ڕاستە ئەقڵ و زانست و پێشکەوتن مەسەلەگەلێکی گرینگ و پێـــویستن، بـەڵام بە تـەنیـــا بـەس نین و پێـــویســـتـــە ڕەهەنـدی ڕۆحی و ئیمانیشیان سەربار بخەین.

٣- پاش ئەوەی مـۆدێرنە جـێ دێڵین و پـێ دەنێـینـە قـۆناغـی پۆست مـۆدێرن، دەتوانین بەشـێوەیـەکی گشـتگیر سـەیری واقـیع بکـەین و لایەنە ڕۆحـی و مادییەکانی پێکەوە ببینین.

"هـانز کـــۆنگ" لەوە زویـرە "هـاپرمـــــاس" وەک دوایـن گـــــەورە نـوێنـەری قـوتابخـانـەی فـرانکفـۆرت، شـوێن پـێی "هـۆرکـهـایمەر"ی مـامـۆسـتـای هەڵنـەگـرتووە کـە یەکـێکە لە دامـەزرێنـەرانی ئەو قـوتـابخـانەیە و ڕەهەندی ڕۆحی بە گرینگییەکی زۆرەوە تەماشا دەکرد.

ئیمانداری لە سەردەمی پۆست مۆدێرندا، ئیمانداریيەکی نوێیە و دوورە لە هەمـوو دەمارگـیـری و داخرانێک. بۆیە گـەڕانەوەی ئەمجـارە بۆ لای بیـر و باوەڕی ئـاینـی مـایـەی ترس و نیگەرانـی نیـیـە و "هانز کـونگ"یش داوای گـەڕانەوە بـۆ سـەدەکـانی ناوەڕاست نـاکـات و ناشـیـەوێت دەسـتـبـەرداری دەسکەوتە سـەرەکـییـەکانی مۆدێرنە و ڕۆشـنگەری ببین. کارێک کە "کۆنگ" پێـیـەوە سـەرقـاڵە، لێک نـزیککردنـەوەی نێـوان هەمـوو ئاینە مـەزنەکـانی مرۆڤایەتییسە، چونکە هەموو ئەو ئاینانە خاوەن پەیامێکی ڕۆحیی بەرزن و پێـویستـە هەر کـەسـە و لای خۆیـەوە دان بەوەدا بنێت بەهـای بەرز و بەنرخ تەنیـا لەو بیـر و باوەڕەدا نیـیـە کـە خـۆمـان باوەڕمـان پێـیـەتی، بگرە لە ئاینەکانی تریشدا هەیە. بـەمجۆرە لە ڕەوتی داخران و دەمارگیری قوتارمان دەبێت و ئـاشـتـیی ئاینی لە نێـوان بیـر و باوەڕە جـیـا جـیـاکـاندا بەرقـەرار دەبێت. ئاخۆ دەشـێت ئاشتیی ئاینی لـە نێوان ئینسانەکاندا بەرقەرار بێت و ئەوەش بکرێتە سـەرەتایەک بۆ هێنانە ئارای ئاشتیی سەربازی و سیاسی لە

سەرتاسەری جیهاندا؟

ئەمە ئەو شتەیە "هانز کۆنگ" خەونی پێوە دەبینێت و تەواوی توانای خۆی بۆ خستووەتە کار. ڕەنگە گەر لە پای هەلومەرجی ئەمڕۆی دنیادا سەیری ئەو خەون و خواستەی "کۆنگ" بکەین، زۆر یۆتۆبییانە بێتە بەرچاو. بەڵام کێ چوزانێ؟ خۆ هەموو پرۆژەکان بە خەونی یۆتۆبییانە دەستیان پێ کردووە.

ئەدمۆند هۆسێرل و جەوهەری شارستانییەتی خۆرئاوا

لە دوایین ڕاپرسیدا کە پەیمانگەی ڕای گشتی لە مۆسکۆ پێی هەستابوو، دەرکەوت کە ٥٩٪ ی خەڵکی ڕووسیا خوازیارن وڵاتەکەیان ببێتە ئەندامی یەکەتی ئەوروپا و تەنیا ١٩٪ خەڵکی ئەو وڵاتە لەگەڵ ئەوەدا نین. تۆ بڵێی ئەمجارە ڕووسیا هەڵوێستی ناجێگیر و ڕاڕایی خۆی یەکلایی کردبێتەوە کە چەندین سەدەیە، لە نێوان ئینتیماکردن بۆ ئاسیا و ئینتیماکردن بۆ ئەوروپادا تێیدا ماوە؟ ئایا ئەمە ئەوە ناگەیەنێت دوای سێ سەدە "پەترۆسی مەزن" ڕابەری نوێکردنەوەی ڕووسیا، لە هەوڵەکەیدا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە؟

جگە لە ڕووسیا لە بەراییەکانی سەدەی بیست و یەکدا نەتەوەی گەورەی تری وەک چین و هندستان و... هتد، دەبینین بەرەو مۆدێرنەی خۆرئاوایی هەنگاو دەنێن و خوازیارن، زۆرێک لە بەها ئابووری و سیاسی و تەنانەت فیکرییەکانی شارستانییەتی ئەوروپایی پەیڕەو بکەن. لەم سەروبەندەدا دەپرسین: (دەبێت نهێنی سیحر و ئەفسوونی ئەم شارستانییەتە لە کوێدا بێت؟ چۆن شارستانییەتێکی وا بوو بە بەهەشتی سەر ڕووی زەمین، بەهەشتێک تەواوی میللەتانی دنیا ئارەزووی ئەوە دەکەن پێی تێ بنێن، بەڵام بێ ئەوەی لەو هەوڵەیاندا سەرکەوتوو بن؟

فەیلەسووفی ئەڵمانی "ئەدمۆند هۆسێرل" مامۆستای "مارتن هایدگەر" و یەکێک لە فەیلەسووفە گەورەکانی سەدەی بیستەم، پێی وایە سەرجەم دانیشتوانی ئەوروپا بە هەموویان و سەرەڕای بوونی نەتەوەی جیاجیا و سەرەڕای شەڕ و کێشە ناوخۆییەکانیان یەک خێزان پێک دەهێنن. ئەوروپاییەکان بە هەموویان جۆرێک لە نیشتمانێکی ڕۆحی دروست دەکەن

کـە بـەرز و باڵاترە لە سـەرجـەم کـولتـوورەکـانی تر، تـەنانەت لە کـولتـوورە دێرینەکـانی وەک هند و چینیش لە بەرترە. ئەم باڵا دەسـتـیـیـەش لەسـەر چ بنەمـایەک دروست دەبێت؟ ئەڵبـەتە لەسـەر بنەمـای داهێـنانی ئەم سێ شـتـەی لای خوارەوە:

- ئەقڵ.
- زانست.
- فەلسـەفە.

کەی ئەم داهێنانە کرا و زێدی ئەوروپای ڕۆحیش کوێیە؟

"هۆسـێرل" لە وەڵامدا دەڵێت: «زێدی ڕۆحی ئەوروپا یۆنانە و هـەر لە یۆنانی کۆنیشـدا و لە مـاوەی نێوان سـەدەی حەوتەم و پێنجەمی پ.ز - ئەمـەش ئەو ماوەیەیـە کە سـەردەمی بووژاندنەوەی فەلسـەفە بوو لەسـەر دەستی سـوکرات و ئەفلاتـۆن و ئەرستۆ و.. هتـد، ئەو داهێنانە ئەنجـام درا». لەو سـاتەوەختـەدا شـتـێکی ترسناک لە مـێـژوودا ڕووی دا و بۆ یەکـەمین جـار، هـەڵوێسـتـێکی فەلسـەفیی ئازاد فۆرمەلە بوو. بەو مانایەی فیکر بوو بە پرسـیارێکی ئازاد و کراوە، لەبارەی جیهان و سروشت و کۆمەڵگە و ئاین و سیـاسـەت. بەڵام چی وامـان لێ دەکات بڵـێین، فـەلسـەفـە داهێنانـی یۆنانییـەکانە؟ ئایا فـەلسـەفـەی ترمان نییە کۆنتر لە فەلسـەفەی یۆنانی؟

ئەڵبـەتە "هۆسـێرل" ئینکاری لەوە ناکات و پێی وایـە فەلسـەفەی جۆراوجۆر لە خـۆرهـەڵاتـی دووردا هـەیە، وەکو فـەلسـەفـەی هیندی و چینـی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشـدا سـوورە لەسـەر ئەوەی بڵـێت، فـەلسـەفـەی یۆنانی کـە دایکی فەلسـەفەی نوێی ئەوروپاییە تەواو جیاوازە لە کۆی فەلسـەفەکانی تری دنیا. بابزانین ئەم جیـاوازییـە لە کوێدایە؟ جیـاوازییـەکە لەوەدایە کە فـەلسـەفـەی یۆنانی، بەتەواوەتی خۆی لە بیر و باوەڕە غەیبانییەکان جیا کردەوە و بوو بە بیـرکـردنـەوەیەکی ئەقـڵانیی پەتی. نهـێنیی سـەرکـەوتنی ئەوروپا بەسـەر

سەرجەم کولتوورەکانی تری جیهاندا لێرەدایە.

ڕاستە لە شارستانییەتەکانی تردا "فەلسەفە و زانست و ئەقڵ" هەبووە، بەڵام تەنیا لە ئەوروپادا ئەقڵ توانی هەموو پێوەندییەک لەگەڵ غەیبانییەت و ئەقڵی ئەفسانەییدا بپچڕێنێت. "فەلسەفە و ئەقڵ و زانست" نە لە هندستان و نە لە چین و نە لە هیچ جێگەیەکی دنیادا، نەیتوانی خۆی لە بیر و باوەڕە غەیبانییەکان جیا بکاتەوە. مرۆڤ لە بەرامبەر کۆمەڵگە و جیهاندا، دوو هەڵوێست وەردەگرێت:

یەکەم: سروشتی و عەمەلی و ڕاستەوخۆیە و ئەو هەڵوێستەیە کە هەموومان لە ژیانی ڕۆژانەماندا وەری دەگرین، بێ ئەوەی بیری لێ بکەینەوە. ئەم هەڵوێستەش لەژێر کاریگەریی ئەو بیر و باوەڕ و پەروەردەکردنەدایە کە لە سەردەمی منداڵییەوە بۆمان ماوەتەوە. ئەمەش هەڵوێستێکی نا ڕەخنەیی یاخۆ بەر لە ڕەخنەیە.

دووەم: شتەکان بەشێوەیەکی بابەتی دەبینێت و ئەمەش ئەوەیە پێی دەڵێین هەڵوێستی فەلسەفی. بێگومان گەیشتن بەمە پرۆسەیەکی هێندە سووک و ئاسان نییە. ئێمە کاتێک دەتوانین بەشێوەیەکی فەلسەفی بیر بکەینەوە، تەواوی ئەو شتانەمان لە خۆمان داماڵیبێت کە لە منداڵییەوە پێی ڕاهاتووین. ئەمەش پرۆسەیەکی قورس و تاقەت پڕووکێنە، هەر لەبەرئەمەیە فەلسەفە و فەیلەسووف لە مێژوودا دەگمەنن. بۆ ئەوەی بفەلسەفێنی و ببیتە فەیلەسووف، پێویستە خواست و ئارەزووەکانت تێپەڕێنی و بەسەر ئەو ئینتیمایانەدا زاڵ بیت کە لە ناختدا ڕۆچوون. کێ دەتوانێت بەم مەرجانەوە ببێتە فەیلەسووف؟ ئەڵبەتە کەسانی وەک: "ئەفلاتۆن، ئەرستۆ، دیکارت، کانت، هیگڵ، نیچە". کێ دەتوانێت لە خۆی جیا ببێتەوە، بۆ ئەوەی ببێتە فەیلەسووف؟ ئەی ئەگەر جیا بووەوە کێ دەڵێت دوای ئەو سەفەرە ترسناک و سەرکێشییانە، بێوەی دەگەڕێتەوە شوێن و جێی خۆی؟ خەڵکانێک هەن ڕێ

نابڕن و بەلادا دێن، یان هەندێک دەبنە دێوانە یاخۆ خۆیان دەکوژن یان بە ئاگری هەقیقەت دەسووتێن. تەنیا کەسێک شایستەی نازناوی فەیلەسووفە کە سەرکێشی دەکات و بە ناخی خۆیدا ڕۆدەچێت و لەو سەریشەوە بێوەی دێتە دەرێ.

جیاوازییەکی زۆر لە نێوان تێڕوانینی فەلسەفی بۆ جیهان و ئەو بیر و بۆچوونە باوانەی ناو کۆمەڵگەدا هەیە بۆ دنیا، بەڵام تەنیا هەڵوێستی فەلسەفی دەتوانێت بەشێوەیەکی بابەتی لە دیاردەکان بڕوانێت و قسەیان لەسەر بکات. ئەو کەسەی نەتوانێت پانتاییەکی ڕەخنەیی لە نێوان خۆی و خودی خۆیدا بهێڵێتەوە و نەتوانێت لە خۆی جیا بێتەوە، ئەو کەسەی هەست بە ترس بکات و لە کاتی ئاشکرابوونی جەوهەری بیر و باوەڕە کۆنەکاندا هاوسەنگی لە دەست بدات، پێویستە قەرەی فەلسەفە نەکەوێت و لە جیهانی فەلسەفیدا سەرکێشی نەکات، چونکە کارێکی وا ماندووی دەکات و بەرەو دێوانەیی دەبات. بەڵام ئاخۆ ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە هەموو خەڵکانی ئەوروپا، دەتوانن هەڵوێستێکی لەو جۆرە وەربگرن؟ "هۆسێرل" لە وەڵامدا دەڵێت: نەخێر. تەنیا دەستەبژێرێکی کەم و دیاریکراو لە توێژەر و ئەکادیمی و پسپۆڕەکان، دەتوانن ڕووبەڕووی هەقیقەتی بابەتی شتەکان و دیاردەکان ببنەوە. حەقیقەتی بابەتیش بەرهەمی زانست و فەلسەفەیە.

بەر لەمەش تەنیا هەقیقەتی لاوەکی لە ئارادا بووە کە تایبەت بووە بەم یان بەو کولتوور. هەرچی هەقیقەتی زانستی فیزیاشە، ئەوا حەقیقەتێکی یۆنیڤێرسالییە و یاساکانی لە تەواوی زانکۆکانی جیهان بەیەک شێوە دەخوێنرێت. شتێک نییە ناوی فیزیای ژاپۆنی یان ئەوروپایی یان عەرەبی بێت، بگرە ئەوەی هەیە فیزیایەکی گەردوونییە. کەواتە گەر کەلەپووری ئاینی مرۆڤایەتی بەش بەش بکات، ئەوا کەلەپووی فەلسەفەی ئەقڵانی یەکیان دەخات. بەڵام لێرەدا پێویستە ئێستێک بکەین. ئەگەر گەردوونگەرایی زانست و تەکنۆلۆجیا شتێکی دیار و ئاشکرا بێت و کەس لاری لێی نەبێت،

ئایا دەکرێت هەمان شتیش لەبارەی فەلسەفەوە بڵێین؟

"هۆسێرل" پێی وایە دەکرێت هەمان شتیش لەبارەی فەلسەفەوە بڵێین، بەمەرجێک وەکو زانستێکی ورد و تۆکمە لە فەلسەفە تێ بگەین، نەک وەکو شتێکی ئەبستراکت و هەرزەگۆییەکی بەتاڵ. فەلسەفە لە ڕێگەی نوێکردنەوەی بەردەوامیی پرسیار و توێژینەوەکانیەوە، گەردوونیبوونی خۆی دەسەلمێنێ. هاوکات فەلسەفە بیر و بۆچوونە باوەکان و تێزە ئایدیۆلۆجەکان دەخاتە ژێر پرسیارەوە. ئەمەشە وا دەکات زۆرێک لە کولتوورەکان دژایەتی بکەن و ڕێگە نەدەن بە ئاسانی فەلسەفە بچێتە ناویانەوە. تەنیا ئەوروپا توانی تا دواسات، درێژە بە شەڕی فەلسەفە لەگەڵ کەلەپووری مەسیحیدا بدات و تەنیا ئەو توانی شەڕی حەقیقەت لەگەڵ خۆی و پیرۆزترین شتەکانی کولتووری ئەوروپاییدا بکات. لێرەوە ئەوروپا توانی لەیەک کاتدا بەسەر خۆی و تەواوی دنیاشدا زاڵ بێت. جەوهەری شارستانییەتی خۆرئاوا و نهێنیی بالادەستی لەسەر ئاستی جیهان، لێرەدایە.

ئەم هەڵوێستە مەعریفییە ئازادە لە هەموو کۆت و بەندێکی پێشوەخت، بە بۆچوونی "هۆسێرل" بۆ یەکەمین جار لە یۆناندا سەری هەڵدا. شارستانییەتی خۆرئاواش میراتگرێکی شەرعیی گریکەکانە. لەگەڵ "تالیس" و هاوڕێکانیدا هەڵوێستی ڕەخنەیی دێتە ئارا و فەلسەفە لەدایک دەبێت و سەردەمی سۆراخکردنی هەقیقەتی بابەتی دەست پێ دەکات، ئەمەش بۆ خۆی گەورەترین قەڵەمبازە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا. جگە لە کولتووری ئەوروپایی تا ئێستا هیچ کولتورێکی تر بوێریی ئەوەندەی تێدا نەبووە قەڵەمبازێکی وا بدات. بۆیە وتم "تا ئێستا"، لەبەرئەوەی ئەم مەسەلەیە لە بەردەم کولتوورەکانی تری، وەک: "کولتووری ئیسلامی و هندۆسی و کۆنفۆشیۆسی و بوودیزم"دا ئاوەلایە.

ئاشکرایە هەنووکە لەناو هەموو ئەو کولتوورانەدا، ڕۆشنبیری ڕەخنەییمان هەیە کە لە هەقیقەت دەگەڕێن و دەیانەوێت میتۆدی زانستی بەسەر کەلەپووری خۆیاندا پراکتیزە بکەن. بەڵام ئەوانە هێشتا کەمینەیەکن و لە پەراوێزدان. ئەڵبەتە ئەم کەمینەیە ئەگەری ئەوەی هەیە، بەهۆی هۆکارە ناوخۆیی و دەرەکییەکانەوە و بە تایبەت هۆکاری بەجیهانیبوونەوە زیاد بکات.

"هۆسێرل" ئەم بیر و بۆچوونانەی لەو لێکچەرە بەناوبانگەدا خستە ڕوو کە ساڵی ١٩٣٥ لە ڤییەنا بە ناونیشانی "قەیرانی هیومانیزمی ئەوروپایی و فەلسەفە"، پێشکێشی کرد. وەک دەزانین ئینسانی ئەوروپایی لەو کاتەدا و بەهۆی هاتنە ئارای نازیزم و فاشیزم و بزاوتە نائەقڵانییەکانەوە، لە قەیرانێکی قووڵدا دەژیا و ئەوکات جەنگی دووەمی جیهانی بەڕێوە بوو. لەو فەزایەشدا کە پڕی بوو لە ئایدیۆلۆجیای فاشییانە و دەمارگیری و ئەفسانەی ئاری نەژاد، "هۆسێرل" کەوتە داکۆکیکردن لە ئەقڵانییەت. بەو پێیەی ئەقڵانییەت جەوهەر و نهێنیی شارستانییەتی خۆرئاوا پێک دێنێت. تەنانەت "هۆسێرل" داوای ئەقڵانییەتێکی یۆنیڤێرسالییانەتری دەکرد کە لە ئەقڵانییەتی ڕۆشنگەری بەرفراوانتر بێت. ئەو پێی وا بوو ئەقڵانییەتی ڕۆشنگەری بەرتەسک بووە و بووەتە جۆرێک لە فەلسەفەی پۆزەتڤستی وشک و برنگ. پۆزەتڤیزمیشی بە گەورەترین هەڕەشە دەزانی بۆ سەر شارستانییەتی ئەوروپایی. بەڵام بۆچی پۆزەتڤیزمی بەو مەترسییە دەزانی؟ لەبەرئەوەی پۆزەتڤیزم ئیعتراف بە ئایدیا باڵاکان و بەها ڕووحییەکان ناکات و هەموو شتێک کورت دەکاتەوە بۆ مادەیەکی ڕووت.

شلۆقبوونی فەلسەفەی ڕۆشنگەری و دابەزینی بۆ ئەم ئاستە، ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی پرۆژەی فەلسەفی و ئەقڵانی ئەوروپایی کە لە یۆنانەوە دەست پێ دەکات و تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان بەردەوامە، لە قەیرانێکی قووڵدا دەژی. چارەسەری ئەم قەیرانەش بەوە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ئەقڵانییەت، نەوەک

بچینە ڕیزی ئەو ئاقارە نا ئەقلانییانەی "هتلەر" رەواجی پێ دەدا. بێگومان مێژوو گوێی بۆ "هۆسێرل" نەگرت، بگرە گوێی بۆ "هتلەر" گرت. سەرەنجامیش بەوە گەیشت کە هەموومان دەزانین.. ڕاستە فەیلەسووف بۆ ماوەیەکی کورت ئەو شەڕەی دۆڕاند، بەڵام لەسەر ئاستی ماوە درێژ ئەو براوە بوو.

دوای کۆتاییهاتنی جەنگی دووەمی جیهانی، ئەوروپا لەو ئایدیۆلۆجیا مەرگدۆست و توندڕۆیانە دوورکەوتەوە کە وێرانیان کردو گەیاندیانە لێواری لەناوچوون. لەو مێژووە بە دواوە ئەوروپا هێدی هێدی و بە شێوەیەکی ئەقلانی، کەوتە خۆ کۆکردنەوە و فەزایەکی فراوانی بۆ ئازادییە دیموکراسییەکان خوڵقان کە لە باشووری ئیسپانیاوە درێژ دەبێتەوە تا باکوری وڵاتانی ئەسکەندەنافیا. هەنووکە ئەوروپا بووەتە مێرگێکی پڕ لە ئارامی و گەشەکردن، ئەمەش وای کردووە ڕووسیا خەون بەوە ببینێت ببێتە ئەندام لە یەکەتیی ئەوروپادا. وا بۆ زیاتر لە نیو سەدە دەچێت ئەوروپا لە ئاشتییەکی سەرتاسەری و بەردەوامدا دەژی، ئەمە وامان لێ دەکات بڵێین پێشبینییەکەی "هۆسێرل" ڕاست دەرچوو کە دەیوت: «ئەقلانییەتی فەلسەفی چاکترین ڕێگەچارەیە، بۆ چارەسەرکردنی کێشە و قەیرانەکان».

سەرەتا دژوارەکانی مۆدێرنەی فەرەنسایی

ڕۆشنگەریی لە فەرەنسا چۆن هاتە ئارا و چۆن ئەو وڵاتە گاف گاف، لە ڕۆژگاری فێندەمێنتالیزمی کاتۆلیکی ڕەهاوە گواستیەوە بۆ سەردەمی ئیمانی ڕۆشنگەر و فیکری ئەقڵانی؟ هەندێک لە گەورە مێژوونووسانی هاوچەرخ پێیان وایە "فۆنتنێل" (١٦٥٧-١٧٥٧)، یەکەمین کەس بووە ستایشی سەردەمی ڕۆشنگەری کردووە.. متمانەی "فۆنتنێل" بە مرۆڤایەتی و داهاتووی ئینسان، دەگەڕایەوە بۆ ئەو پێشکەوتنانەی زانست لە سەردەمی ئەودا بە دەستی هێنابوو، بەتایبەت زانستی ماتماتیک و فیزیک. سەرەڕای گومان و بەدبینی، بەڵام خۆشحاڵیی خۆی بەو گۆڕانکارییانە نەدەشاردەوە کە بەسەر ژیانی ڕۆشنبیریی فرەنساییدا هاتبوو. بۆ نموونە لە جێگەیەکدا دەڵێت: «ماوەیەکی کەمە گیانێکی فەلسەفی زۆر نوێ لە وڵاتەکەماندا بڵاو بووەتەوە، ئەمەش بریتییە لە ڕۆشناییەک کە باوانمان دەرفەتی ئەوەیان بۆ نەڕەخسا لێی بەهرەمەند بن و سەرەنجام ئێمە پێی گەیشتین». هەروەها دەڵێت: «ئێمە درەوشاوەین بە رووناکی ئاینێکی راستەقینە و بڕواشم بە هەندێک تیشکی فەلسەفەی ڕاستەقینە هەیە. هەنووکە ئێمە هەزاران جار لە خەڵکانی سەردەمانی پێشوو ڕۆشنترین، ئەو خەڵکانەی وەهم و خورافاتیان بەرهەم هێنا».

لێرەدا سەرنج دەدەین "فۆنتنێل" هەستی کردووە لە سەردەمێکی ڕۆشنگەردا دەژی، لانی کەم لە بواری فەلسەفەدا بەتایبەتی پاش "ڕینێیە دیکارت"، هەروەها لە بواری زانست و ڕەخنەی مێژوویيدا. بەڵام دەبێت ئەوەش بزانین تا ساتەوەختی "فۆنتنێل"، چەمکی ڕۆشنگەری هیچ

ڕەخنەیەکی لانی کەم بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ- ئاڕاستەی فیکری ئاینی نەکردبوو. شایەنی باسە "فۆنتنێل" بەشێوەیەکی سەرەکی لە نیوەی یەکەمی سەدەی هەژدەدا ژیا و دەستی بە نووسین کرد.

ئێمە دەزانین شەڕی نێوان ئەقڵانییەکان و پیاوانی ئاینی بەشێوەیەکی فیعلی تەنیا لە نیوەی دووەمی سەدەی هەژدەمدا دەستی پێ کرد، بەتایبەت پاش ساڵی ١٧٦٠ کاتێک کتێبە سەرەکییەکانی "ڕۆسۆ" و "دیدرۆ" و "فۆلتێر" و "بارۆن دۆلباک" چاپ کران و بڵاو بوونەوە. ڕاستە چەمکی سەردەمی ڕۆشنگەری لە نیوەی یەکەمی سەدەی هەژدەمدا هەبوو، بەڵام تەنیا لە دوای نیوەی دووەمی ئەو سەدەیە بووە بنەما و دروشم. ئەمەش ناگەڕێتەوە بۆ هەندێک لەو ڕووداوە سیاسی و کۆمەڵایەتییانەی لەو ماوەیەدا ڕوویان دا، بگرە دەگەڕێتەوە بۆ ڕووداوێکی فیکریی سەرەکی ئەویش بڵاوکردنەوەی ئینسیکلۆپیدیا بەناوبانگەکە بوو کە "دیدرۆ" (١٧١٣-١٧٨٤) سەرپەرشتی کرد. ئەم پرۆژە فیکرییە مەزنە تەواوی ڕۆشنگەرەکانی لە هەموو بوارەکاندا لە دەوری خۆی کۆکردەوە. بەیاننامەی سەرەتای ئینسیکلۆپیدیا کە "دیدرۆ" نووسیبووی، ساڵی ١٧٥٠ بڵاو بووەوە. هەرچی گوتاری پێشەکییە بە پێنووسی "دالامبێر" نووسرابوو، لە ساڵی ١٧٥١دا بڵاو کرایەوە.

ئینسیکلۆپیدیا بە هەموو بەشەکانییەوە، کۆکردنەوەی دەسکەوتەکانی ڕۆشنگەرییە کە لە ماوەی نیو سەدەی ڕابردوودا ڕوویان دابوو. واتە دەرەنجامی کۆتایی سەرجەم ئەو زانیاری و زانستانەیە کە لەو سەردەم و ڕۆژگارەدا لە ئارادا بوو. لە وتاری پێشەکیدا کە شایستەی لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتە، "دالامپێر" " ١٧١٧- ١٧٨٣" پێی وایە سەردەمی ڕێنیسانس یەکەمین چەرخی ڕۆشنگەرییە زەمینەسازی بۆ سەدەی هەژدەم کرد، بەم پێیە ئێمە قەرزارباری ئەو ڕۆژگارەین. پاشان دادگاکانی پشکنین لە سەدەی حەڤدەمدا و هەروەها ئاقاری کاتۆلیکی توندڕۆ و دژە ڕیفۆرمی ئاینی هاتنە ئارا، بەڵام نەیانتوانی ڕۆشنگەری خەفە بکەن کە سەرەتاکانی لە سەردەمی

ڕێنیسانسەوە بەدەرکەوتبوو.

مەشخەڵی ڕۆشنگەری سەرەڕای هەوڵی زۆری دەمارگیرەکان بۆ خەفەکردنی، هەر بەدرەوشاوەیی مایەوە. لە ئینسیکلۆپیدیادا چەمکی ڕۆشنگەری بە زۆری دێت. لە یەکێک لە وتارەکانیدا "دیدرۆ" جیاکارییەک دەکات لە نێوان سەردەمی ڕۆشنگەری و سەردەمی جەهل و تاریکیدا، لە جێگەیەکی تریشدا بەرپەرچی ئەوانە دەداتەوە کە ترسی ئەوەیان هەبوو مرۆڤی ئەوروپایی، دووچاری نووچدان بێت و جارێکی تر لە تاریکیدا ڕۆبچێت. لەمبارەیەوە دەڵێت: «پێویست بەم ترسە ناکات، هیچ کاتێک هێندەی ئەم سەردەمەی ئێمە تاریکی و نەزانی لە پاشەکشەدا نەبووە. فەلسەفەش هەنگاوی گەورە دەنێت و بەرەوپێش دەچێت، لەم پرۆسەیەشدا ڕۆشنگەری هاوشان لەگەڵیدا ڕێ دەکات». لە جێگەیەکی تردا "دیدرۆ" دەڵێت: «فەلسەفەی ڕاست و دروست کە ڕووناکیی خۆی بە هەموو جێگەیەکدا پەخش دەکات و لە هەموو شوێنێک دەدرەوشێتەوە، خەریکە زیاتر و زۆرتر دەچێتە دێر و کڵێساکانەوە».

لەلایەکی ترەوە "گریم" "١٧٢٣-١٨٠٧"، خاوەنی کۆواری "نامە گۆڕینەوەی ئەدەبی" و هاوڕێی "دیدرۆ" و "ڕۆسۆ" ستایشی ڕۆشنگەری دەکات، بەڵام لە گرووپی ئینسیکلۆپیدیا کەمتر گەشبینی پێوە دیارە. شایەنی باسە "گریم" بەچەند قۆناغێکدا ڕۆیشتووە. سەرەتا زۆر لەوان خوێنگەرمتر بوو، پێی وابوو هاوڕێکانی زیاد لە پێویست نەرم و شەرمن. ساڵی ١٧٥٥ ڕەخنەی ئاڕاستەی ئەو گوتارە کرد کە "دالامپێر" لە ئەکادیمیای فرەنسایی پێشکێشی کرد، کاتێک وەکی ئەندامێکی ئەکادیمیاکە پێشوازی لێ کرا، لەبەرئەوەی وەکی پێویست جەختی لە سەرکەوتنی ڕۆشنگەری نەکردبووەوە.

پێ دەچێت "دالامپێر" لە پەرچەکرداری کۆنسێرڤاتیڤەکان ترسابێت، بە تایبەت ئەوان زۆرینەی ئەو دەزگا فرەنسایییە دێرینەیان پێک دەهێنا. لە

ڕەخنەکەیدا "گریم" نووسیبووی: "دەبوو باسی لە نەهامەتی سەردەمە تاریک و بەربەرییەکانی پێشوو بکردایە، سەردەمێک جەهل و نەزانی بەسەر ئەقڵییەتی مەسیحییەکاندا زاڵ بوو. هاوکات دەبوو باس لەو رووناکییە نەرمونیانەش بکات کە مرۆڤی ئەم سەردەمەی ڕووناک کردووەتەوە، مەبەستم لەوەش ڕووناکی فەلسەفە و زانستە". لە جێگەیەکی تردا باس لە ڕۆڵی پرۆتستانتەکان دەکات، لە بڵاوکردنەوەی تۆلێرانس و ڕۆشنگەری و بەگژاچوونەوەی دەمارگیریی ئاینی و مەزهەبی. لەژێر کاریگەریی ئەواندا ڕۆشنگەری هات بۆ ئەوەی دڕ بە تاریکییەکان بدات کەچی دواتر "گریم" سارد بووەوە و ئەو حەماسەتەی سەرەتای نەما. بەڵام داخۆ ماندوو بوو یان بێ ئومێد بوو لە دژایەتیکردنی دەمارگیری و دەمارگیرەکان؟ بۆ نموونە ساڵی ١٧٥٧ دەڵێت: «جۆرە مرۆڤێک هەن زۆرینەن، ڕۆشنگەری فیکری هیچ کارێکیان تێ ناکات و سوورن لەسەر کاڵفامی و دەمارگیریی خۆیان».

تەنانەت کار دەگاتە ئەوەی سەدەی هەژدەم، بەسەدەیەکی نا ڕۆشنگەری بداتە قەڵەم. بۆ نموونە دەرهەق بە یەسووعییەکان "دوژمنانی سەرسەختی فەیلەسووفان" دەڵێت: «بێگومان نەوەکانی تاریکی لە رووناکی دەترسن و ڕقیشیان لەوانەیە رووناکی لە نێو مرۆڤەکاندا بڵاو دەکەنەوە». لە جێگەیەکی تردا دەنووسێت: "ئەوانە یەکەمین ئامانجیان سڕینەوەی ڕۆشنگەری و زانستە لەسەر گۆی زەوی". بەڵام پاش ساڵی ١٧٦٥ شتێک لە ناخ و دەروونی "گریم"دا گۆڕا و وەکی پێشتر گەشبین نەما و نائومێد بوو، ئەمەش لەبەر ئەوە نەبوو کە گومانی لە ڕۆشنگەری هەبێت، بگرە لەبەر ئەوە بوو گومانی لە توانای مرۆڤ دەکرد لەوەی توانای تێگەیشتن و قبووڵکردنی ڕۆشنگەرییان هەبێت.

لەم بارەیەوە دەڵێت: «چرکەساتەکانی ڕۆشنگەری لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ئێجگار کورتن»، یاخۆ دەڵێت: «ڕۆشنگەریی گەلێک لە گەلان پێوەستە بە ژمارەیەکی کەم یان دەستەبژێرێکی دیاریکراو، هەرچی زۆرینەشە ئەوا

ئەستەمە ڕۆشنگەر بکرێن». بەڵام بۆچی نائومێدی تەنگی پێ هەڵدەچنێ؟ لەبەرئەوەی ئەو ڕووداوە مەزهەبییانەی ئەو کات لە فەرەنسادا ڕووی دا ناهەموار بوو، بەڵگەی ئەوە بوو دەمارگیری لە ناخی مرۆڤەکاندایە و ئەستەمە ڕیشەکێش بکرێت. لەو ماوەیەدا کێشەی بنەماڵەی "کالاس" ڕووی دا، کە بنەماڵەیەکی پرۆتستانتی بوون و لە شاری تولۆز لەلایەن زۆرینەی کاتۆلیکییەکانەوە بەشێوەیەکی ترسناک سەرکوت کران. هاوکات کێشەگەلێکی تری وەک کێشەی "سیرڤین" و "لابار" و.. هتد، ڕووی دا.

ئەمانە مرۆڤگەلێک بوون بە تاوانی وازهێنان لە ئاینی مەسیحی یاخۆ پابەندنەبوون بە سرووت و ڕێوڕەسمە ئاینییەکان، سووتێنران یاخۆ کوژران. ئەم ڕووداوانە دەری خست زۆربەی گەلی فەرەنسایی تا ئەو کاتەش دوور بوون لە ڕۆشنگەری و ڕۆشنگەریش تەنیا تایبەت بوو بە دەستەبژێرێک لە فەیلەسووفان و ڕۆشنبیران. لێرەوە کار گەیشتە ئەوەی یەکێک لە دادوەرەکانی شاری تۆلۆز ستایشی سزادان بکات، بەو پێیەی ئامرازێکی لەبارە بۆ ناچارکردنی کەمینەی پرۆتستانتی تا دەستبەرداری ئاینزای خۆی بێت و باوەڕ بە ئاینزای زۆرینە بێنێت کە ئاینزای کاتۆلیکی بوو.

دەرهەق بەم بۆچوونە "گریم" شێتگیر بوو وتی: «نەوەکانی داهاتوو نەفرەتمان دەکەن و بە تۆمەتی بەربەرییەت و دڕندایەتی تاوانبارمان دەکەن، لە کاتێکدا ئێمە لافی ئەوە لێ دەدەین سەر بە ڕۆژگارێکی فەلسەفی ئەقڵانین»! بەڵام هەر دوای ئەمە لەو ڕەشبینییە پاشگەز بووەوە و گەڕایەوە سەر گەشبینیی سەرەتای و دەڵێت: «ئێمە لە باوکانمان چاکترین، ئەڵبەتە ڕۆڵەکانیشمان لە خۆمان چاکتر دەبن، لە ڕووی ڕۆشنگەری و دوورکەوتنەوە لە دەمارگیری»، بەڵام سەرلەنوێ و لە ساڵی ١٧٧٠ دووچاری ڕەشبینی دەبێتەوە! پێ دەچێت ئەمجارەیان ڕەشبینی بەری نەدابێت، چونکە ڕێگەی ڕۆشنگەری دوور و درێژە و پڕی کەند و کۆسپە و ئاکامیشی پێشوەخت مسۆگەر نییە، وەکی هەندێک مەزەنەیان دەکرد. لەبەرئەوەی تاریکخوازان لە

بۆ سەدان بۆ فیکری ئازاد و هەر کاتێک هەلیان بۆ بڕەخسێت، بەبیانووی دژایەتیکردنی ئیلحاد و بێ باوەڕییەوە یاخۆ بەرگریکردن لە بیر و باوەڕ "بیر و باوەڕی باو و باپیران"، دەست لە ڕۆشنگەری دەوەشێنن، بەم کارەشیان دژایەتی ئازادی فیکر و ویژدان دەکەن.

سەروەختێک یادی دووسەد ساڵەی قەسابخانە بەناوبانگەکەی "سانت بارتیلمی، ٢٤ی ئابی ١٧٧٢" کرایەوە، "گریم" دەنووسێت: "ئێمە هەموو رۆژێک شانازی بەو پێشکەوتنەوە دەکەین کە رۆحی فەلسەفی و ئەقلانی لە ولاتەکەماندا بەدەستی دێنێت، بەلام ئەم پێشکەوتنە تا هەنووکەش هەموو چین و توێژەکانی نەگرتووەتەوە و تایبەتە بە دەستەبژێرێک لە بیریاران. دەبێت ئەوەش بڵێین تەنیا فێندەمێنتالیستەکان نەفرەت لە ڕۆشنگەری ناکەن، بگرە حکوومەتیش ترسی لێی هەیە و دەیەوێت پەکی بخات و کۆسپی بۆ دروست بکات". لە جێگەیەکی تردا کە تەعبیر لە نائومێدی و پەستیی ئەو دەکەن دەڵێت: «بەشێوەیەکی گشتی مرۆڤایەتی بۆ ئازادی و هەقیقەت نە خوڵقاون، ئەگەرچی بەردەوام باسیان لێ دەکەن، بەلام لە ڕاستیدا ئازادی و هەقیقەت تەنیا بۆ ئەو دەستەبژێرەی مرۆڤ خوڵقاوە کە دەتوانێت بەهرەمەند بێت لێیان، بەمەرجێک زۆر خۆیی پێوە بانەدات. هەرچی مرۆڤەکانی ترە واتە زۆرینە، ئەوا تەنیا بۆ کۆیلایەتی و گومڕایی دروست بوون».

دیکارت

فەیلەسووفی فرەنسایی "ڕینێیە دیکارت"، کەسێکی بێ ئەندازە بەناوبانگە.. کێ هەیە ناوی "دیکارت"ی نەبیستبێت؟ ئەی ئەو دامەزرێنەری ئەقڵانییەت نییە، تا ئەو ئاستەی لەگەڵ ئەقڵانییەتدا تێکەڵ بووە؟ کاتێک بە شتێک دەڵێین دیکارتییە، ئەوە مانای وایە ئەو شتە ئەقڵانییە. یان کاتێک دەڵێین فرەنساییەکان دیکارتین، ئەمە بەو مانایە دێت کە ئەوان ئەقڵانیین. ئەم فەیلەسووفە کاریگەری لەسەر تەواوی میللەتێک بەجێ هێشت، بەڕادەیەک ئەستەمە بتوانرێت جیاوازی لە نێوان کارەکتەری ئەو و میللەتی فرەنساییدا بکرێت. ئەو خۆی بە تەنیا نەتەوەیەک بوو. تەنانەت ڕێکخستنی شەقام و گۆڕەپانە گشتییەکان لە فرەنسادا، لە ڕووی وردەکاری و دیسپلینەوە هەمان خەسڵەتی میتۆدی دیکارتیان هەیە.

بەڵام کێ ئەوە دەزانێت کە "دیکارت" ترسی زۆری لە پیاوانی کڵێسا هەبووە و بە درێژایی تەمەنیشی خۆی لێ پاراستوون؟ "دیکارت" ڕێگەیەکی زۆری گرتەبەر تا خۆی لە بەلای پیاوانی ئاینی بپارێزێت. لەبەر ئەوە فرەنسای بەجێ هێشت کە لەو سەردەمەدا پڕی بوو لە فێندەمێنتالستی کاتۆلیکی، بۆ ئەوەی لە وڵاتێکی پرۆتستانتی لیبراڵی وەک هۆڵەندادا بژی، بەڵام تەنانەت لەوێشدا بەردەوام شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی دەگۆڕی و تاڕادەیەکی زۆریش خۆی ون دەکرد، تا بتوانێت بە ئازادی بنووسێت و بیر بکاتەوە.

"دیکارت" دەیزانی حەقیقەتگەلێکی گەورەی لە بواری زانست و فەلسەفەدا کەشف کردووە، بەڵام هێشتا وەختیان نەهاتووە ئاشکرا بکرێن. گەر

ئاشکراش بکرێن ئەوا یەکڕاست بەر ئەو هەڵە باوانە دەکەون کە لە سەردەم و زەمانی ئەودا، وەکو ڕاستی حاشا هەڵنەگر خۆیان نیشان دەدا. یەکەمین هەڵەیەکیش "دیکارت" ڕووبەڕووی دەبووەوە، ئەو بۆچوونە بوو پێی وابوو زەوی سەنتەری گەردوونە و خۆر بە دەوری زەویدا دەسووڕێتەوە. ئەمەش بۆ خۆی وتەزایەکی "ئەرستۆ تالیسی" و "پەتلیمۆسی"بوو، مەسیحییەتی تەبەنی کرد و ڕەوایەتی ئاینی پێ بەخشی. لێرەوە ئەوەی بەم تێزەیە ناڕازی بێت، هەر بە تەنیا بەرپەرچی تیۆریایەکی زانستی ناداتەوە، بگرە بەگژ ئاینێکیشدا دەچێتەوە و خۆی ڕووبەڕووی مەترسی دەکاتەوە..

سەروەختێک "دیکارت" ئەوەی پێ گەیشت کە "گالیلۆ" لەلایەن ڤاتیکانەوە تاوانبار کراوە، ترسی لێ نیشت و کتێبەکەی لە چاپخانە کێشایەوە.. شایەنی باسە هێندەی نەمابوو بە ئاشکرا بۆچوونەکانی بخاتەڕوو، ئەویش لە ڕێی وتارێکەوە کە سیستمی جیهانی سروشتی باس دەکات و داکۆکی لە تیۆریاکەی "کۆپەر نیکۆس" دەکات، سەبارەت بە سووڕانەوەی زەوی بە دەوری خۆردا. لەم سەروبەندەدا "دیکارت" بە هاوڕێ دڵسۆزەکانی دەڵێت: «من نامەوێت لە پێناو بۆچوونەکانمدا، ژیانی خۆم بخەمە مەترسییەوە». لە پای ئەمەشدا هەندێک بە ترسنۆک و کەمتەرخەم تاوانباریان کرد، بەڵام کێشەی ئەوانە لەوەدایە کە ئەم پرسیارە لە خۆیان ناکەن: "فایدەی بە چی گەر خۆی دووچاری ڕاوەدوونان یان تەنانەت پاکتاوکردنی جەستەییش بکات، بەر لەوەی توانیبێتی پەیامەکەی خۆی تەواو بکات؟".

"دیکارت" لەو کاتەدا تەمەنی گەشتبووە چل ساڵان، کەواتە دەرفەتی زۆری لەبەردەمدا مابوو بۆ ئەوەی پەی بە شتگەلێکی تر بەرێت. گەر بهاتبایە لەم ماوەیەدا ڕاستەوخۆ ڕووبەڕووی کڵێسا بوایەتەوە، ئەوا بە ئاسانی تێکدەشکا و نەیدەتوانی شێلگیرانە بیر و بۆچوونەکانی کامڵتر بکات و لە گەڕانیدا بە شوێن هەقیقەتدا بەردەوام بێت. لێرەدا ناچار بوو ستراتیجییەتی شاردنەوە و سازشکردن بگرێتەبەر، تا بتوانێت ساڵانێکی

زیاتر بژی و تێزی فیکری نوێ بێنێته ئارا که دهستبهجێ و دوای له دنیا دهرچوونی، به گژ فێندهمێنتالیزمی ئهرسۆدهکسیدا چووهوه. سهر وهختێک فێندهمێنتالیستهکان له مهترسی ئهو تێزانهی به ئاگا هاتنهوه، کاری خۆی له کۆمهڵگه کردبوو. بهمجۆره "دیکارت" ئهمانهتهکهی گهیاند و به ئارامی له گۆڕهکهیدا سهری نایهوه.

بێگومان پیاوانی ئاینی کتێبهکانی ئهویان خسته لیستی قهدهغهکراوهکان، لهگهڵ کتێبهکانی "کۆپهرنیکۆس و گالیلۆ و پاسکال و کیبلهر" و دهیان فهیلهسووف و زانای تر. بهڵام تازه به چی دهچێت! خۆ بیر و بۆچوونهکانی به ههموو ئهوروپادا بڵاو بووهوه و فهلسهفهکهشی، بوو به بابهتی خوێندن له چهندین زانکۆی هۆڵهندا و وڵاتانی تردا. بهمجۆره "دیکارت" به کاوهخۆو بێ هیچ ههراو زهنایهک، گورزی خۆی وهشاند. ئهو دهیزانی شهڕێکی دوور و درێژ و گرانی له بهردهمدایه و هێزه تاریک و داخراوهکانیش ڕهگوڕیشهیهکی پتهویان ههیه و ههروا به ئاسانی لهق نابن، کهواته پێویسته ڕاستهوخۆ ڕووبهڕوویان نهبینهوه، بگره بهشێوهیهکی پهنهان و لا بهلا ئهو پرۆسهیه ئهنجام بدهین. "دیکارت" به کارێکی پێویستی دهزانی که فهیلهسووف دهمامک بپۆشێت و زوو بهزوو دهستی خۆی ئاشکرا نهکات.

ئهو یهکێکه لهو فهیلهسووفه مهزنانهی مێژووی فیکری کرد به دوو بهشهوه، پێش خۆی و پاش خۆی. ههروهها توانی گهورهترین کۆدێتای فهلسهفی له مێژووی سهردهمه نوێیهکاندا بهرپا بکات، ئهمهش ئهو کودهتایه بوو "ئهرستۆ"ی لهسهر تهختی فهلسهفه هێنایه خوارێ و کۆتایی به دهسهڵاتی هێنا که بۆ ماوهی دوو ههزار ساڵ بهردهوام بوو. ههژموونی فهلسهفهی "ئهرستۆ" موسڵمانان و ئهوروپای مهسیحیشی وهکو یهک گرتهوه، بهڵام به هاتنی "دیکارت" فهلسهفهی مۆدێرن دهست پێ دهکات.

پێکدادانی نێوان زانا و فەیلەسووفان و فێندەمێنتالیستە مەسیحییەکان شــتــێکی چاوەڕوانکراوبوو، لەبەر ئەوە شـــاڵاوی ڕاوەدوونانی زانا و فەیلەسووفەکان لە سەرجەم ئەوروپادا زیادی کرد. بۆ نموونە لە هۆڵەندا و دەستبەجێ دوای دادگاییکردنەکەی "گالیلۆ"، پزیشک و زانای بواری کیمیا "ڤان هێلمۆنت" دەسگیر کرا. لە بەلجیکاش "بێرنۆی" زانا ناچار بوو لە وڵات هەڵبێت. هاوکات پرۆفیسۆر "ڤان فێلدین" لە زانکۆی (لۆڤان) زیندانی کرا، ئەویش بە تۆمەتی داکۆکیکردن لەو تیۆریا زانستییە نوێیانەی باس لە دروستبوونی گەردوون دەکەن کە بێگومان پێچەوانەی ئەو شتانەیە لە "سفر التکوین"دا هاتووە.

هەروەها لە ئیسپانیاش دادگاکانی پشکنین سانسۆرێکی توندیان دانابوو، لەبەر ئەوە "سابیکۆ"ی پزیشک تێکڕای نووسین و بەرهەمەکانی خۆی بە ناوی کچەکەیەوە بڵاو دەکردەوە و دوای چوارسەد ساڵ لە مردنی، ئەم فێڵەیان بۆ ئاشکرا بوو! هەر لەو سەردەم و ڕۆژگارەدا چاودێریکردنی خود لە لایەن خودەوە، تەشەنەی سەند.. ئەمە وای کرد زانایان تەنیا دوای لە دنیا دەرچوونیان، لێکۆڵینەوەکانیان بڵاو بکەنەوە. ئەگەر بڵاویشیان بکردایەتەوە، ئەوا ئەو پەرەگرافانەیان لێ لا دەبرد کە لەگەڵ بۆچوونی پیاوانی کڵێسادا نەدەگونجا.

ساڵی ١٥٤٦ بە تۆمەتی کوفر و بێ باوەڕی بیریاری هیومانستی "ئیتیان دۆڵێ" سووتێندرا، لەبەرئەوەی داکۆکی لە لێکبووردنی ئاینی دەکرد. هەرچی بیریاری ئیتاڵی "کامبانێلا"شە، بۆ ماوەی زیاد لە چارەکە سەدەیەک زیندانی کرا، پاش ئەوەی دادگاکانی پشکنین دەستنووسەکانیان لێ برد. ئەمە لە کاتێکدا کە زانا و فەیلەسووفی بەناوبانگ "جۆردانۆ برۆنۆ"یان بە شێوەیەکی ترسناک کوشت و دواتر لە ئەشکەوتە تاریکەکانی ڤاتیکاندا و دروست لە ساڵی ١٦٠٠دا، لاشەیان کردە خۆراکی ئاگر. کەواتە ئیتر چۆن "دیکارت" لە زوڵم و زۆرییان نەترسێت؟ لەبەر ئەوە کتێبە بەناوبانگەکەی خۆی "وتارێک

لەبارەی میتۆد"، لە ساڵی ١٦٣٧دا بەبێ ناو بڵاو کردەوە.

ئەگەرچی ئەو کتێبەی زۆر بە وریاییيەوە نووسیبوو، چەند جارێکیش ڕایگەیاندبوو پابەندی پرەنسیپەکانی ئەو ئاینەیە کە لە ئامێزیدا گەورە بووە. تەنانەت کتێبە مەزنەکەی "ڕامانە میتافیزیکاییەکان"ی پێشکێش بە فەقیهە گەورەکانی سۆربۆن کرد، بۆ ئەوەی ڕەزامەندیی ئەوان بەدەست بێنێت. ئەوکات سۆربۆن ئەو زانکۆیە نەبوو کە ئەمڕۆ دەیبینین، بگرە تەنیا بریتیی بوو لە کۆلێجێکی تیۆلۆجی مەسیحی و ناوبانگێکی گەورە و گرانی لە ناوخۆ و دەرەوەی فرەنسادا هەبوو. دەسەڵاتی ئەوەی هەبوو کتێب قەدەغە بکات یاخۆ مۆڵەتی بڵاوبوونەوەی بداتێ. هەروەها دەیتوانی فتوای ئاینی دەرهەق بە بیریاران دەربکات و بە خواستی خۆی، ئەوەی بیەوێت تەکفیری بکات و ئەوەشی نەیەوێت سەرفرازی بکات.

بەڵام هەموو ئەو ئامادەکاری و شارشکردنەی "دیکارت" کردی، دواجار زۆر بە تەنگیەوە نەهات و دادی نەدا. لە ساڵی ١٦٤٩ واتە ساڵێک بەر لە مردنی، قەشەیەک لە قەشەکان بەناوی کوفر و لادانەوە، فتوایەکی لە دژی کتێبەکەی "پرەنسیپەکانی فەلسەفە" دەرکرد. لە ساڵی ١٦٦٣دا واتە سێزدە ساڵ دوای لە دنیا دەرچوونی، ڤاتیکان کتێبەکانی خستە لیستی کتێبە قەدەغەکراوەکانەوە. ئەمانە ئەو کتێبانە بوون کە کڵێسای کاتۆلیکی داوای لە لایەنگرانی خۆی دەکرد بە هیچ شێوەیەک نەیانخوێننەوە، لەبەرئەوەی پێچەوانەی ناوەڕۆکی عەقیدەی مەسیحین.

"دیکارت" لە ماوەی ژیانیدا بە حەسرەتەوە بوو، لەبەرئەوەی زانستی سروشتی بە بەراورد لەگەڵ زانستی خوداناسی، سەربەخۆیی خۆی وەرنەگرتبوو. هەڵوێستیشی لەم ڕووەوە جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ هەڵوێستی "گالیلۆ" و "پاسکاڵ"دا نییە. ئەوانیش دەیانوت: «ئەگەر جۆرە ناکۆکییەک لە نێوان بیروڕای کڵێسا و یەکێک لە تیۆریاکانی زانستی

مۆدێرندا دروست بوو، ئەوا پێویستە سەرلەنوێ تاوتوێی بیروڕاکانی کڵێسا بکەینەوە، بۆ ئەوەی لەگەڵ زانست و ئەقڵدا بگونجێت». دواتر بزاوتی مێژوو بەو ئاقارەدا ڕۆیشت کە ئەو فەیلەسووفانە نەخشاندبوویان. ڕاستە سەردەمەکەیان گوێی بۆ نەگرتن، بەڵام دواجار دەرکەوت ئەوان ڕاستیان پێکاوە و تەواوی سەردەمەکەشیان هەڵە بوون. تەنانەت "پاپا"ی ئێستایش دان بە مەزنییاندا دەنێت و داوای لێبوردن دەکات لەو هەڵانەی لە مێژووی ڕابردوودا، کڵێسا دەرهەق بەوان ئەنجامی داوە.

دیکارت و ڕۆشنگەری

دەتوانین بڵێین زۆربەی زۆری فەیلەسووفە فرەنساییەکان خاوەنی هێزێکی ڕەتکردنەوە و نایاندن و مەیلێکی کودەتاگەرانە بوون. ئەو فەیلەسووفەی نازانێت بەسەردەم و کۆمەڵگەکەی بڵێت "نا"، فەیلەسووف نییە. یەکەمین خەسڵەتی بیریارە مەزنەکان ئەو خواستە گەورەیەیە بۆ دوورکەوتنەوە لە "مێگەل" و ڕووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ ئەو بیر و بۆچوونانەی لە سەردەمەکەیاندا باڵادەستن، ئەویش بەو مەبەستەی ئەو بۆچوونانە لەبەر یەک هەڵوەشێنن و وەلاوەیان بنێن، لە پێناو هێنانە ئارای بۆچوونگەلێکی نوێدا. چونکە داهاتوو تەنیا لەسەر دارو پەردووی ڕابردوو دروست دەبێت.

لەم ماوەی دواییدا کتێبێکی قەوارە گەورە لە پاریس دەرچوو، کتێبەکە لەبارەی فەلسەفەی فرەنساییە لە سەدەکانی ناوەڕاستەوە تا ئەمڕۆ. سەرپەرشتیاری گشتی کتێبەکە لێکۆڵیار "دۆنی ویسمان"ە کە پێشتر مامۆستای فەلسەفە بووە لە زانکۆی نیویۆرک و هەنووکەش لە زانکۆی سۆربۆنە. ژمارەیەک لێکۆڵیار بەشدارییان لە نووسینی ئەم کتێبەدا کردووە کە بریتین لە: "ئالان دۆلیبیرا" لەبارەی قۆناغی سەدەکانی ناوەڕاستەوە، "کلۆد مۆرالی" لەبارەی سەردەمی ڕێنیسانس، "ماری فردریش بیلیگران" لەبارەی سەدەی حەڤدە و فەلسەفەی دیکارتیزم، "جان لۆڤران" لەبارەی سەدەی هەژدە و سەردەمی ڕۆشنگەری. هەروەها جارێکی کەش "جان لۆڤران" لەبارەی سەدەی نۆزدەوە، دواجار "دۆنی ویسمان" لەبارەی سەدەی بیستەم. بەمجۆرە دەبینین تەواوی سەدەکان لەلایەن لێکۆڵیاری پسپۆڕ و بەناوبانگەوە، بەسەر کراوەتەوە..

ئەوەی دەیەوێت شتێک لەبارەی فەلسەفەی فرەنسایی بزانێت، با ئەم کتێبە بخوێنێتەوە کە لە شەشسەد لاپەڕە زیاترە. من بۆ خۆم چێژێکی زۆرم لە خوێندنەوەی بینی، بەتایبەت پێشەکییە گشتییەکەی و ئەو نەسکەشی تایبەت بوو بە "دیکارت" و سەردەمی ڕۆشنگەری. لەوێدا لێکدانەوەی نوێ و بۆچوونی تازەم بینی کە پێشتر بێ ئاگا بووم لێیان و وەک پێویست لێیان تێ نەگەشتبووم.

لە پێشەکی گشتیی کتێبەکەدا "دۆنی ویسمان"ی سەرپەرشتیاری پرۆژەکە دەڵێت: «بۆچوونێکی باو هەیە پێی وایە فرەنسا ولاتێکی فەلسەفی نییە، ئەوانەشی وا دەڵێن بەهانەیان ئەوەیە کە فرەنساییەکان وەک ئەڵمانیای دراوسێیان و تەنانەت وەک ئنگلیزەکانیش، خاوەنی سەرێکی میتافیزیکی نین. تەنانەت زمانەکەشیان بۆ فەلسەفە و گوزارشتکردن لە زاراوە و دەستەواژە پڕ پێچوپەناکانی دروست نەبووە. بگرە هەندێ جار ئەوانە دەگەنە ئەو ڕایەی بپرسن و بڵێن: «ئەرێ بەڕاست شتێک هەیە بەناوی فەلسەفەی فرەنسایی؟!».

دەرهەق بەم پرسیارە ناقۆلایە، پرۆفیسۆر "دۆنی ویسمان" دەڵێت: «بەڵێ فەلسەفەی فرەنسایی بوونی هەیە و سەنگ و قورسایی خۆشی هەیە!». هەر لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت: «من پڕکێشی زیاتر دەکەم و دەڵێم فەلسەفەی فرەنسایی شەرم ناکات لەوەی، خۆی بە مەزنترین دوو فەلسەفە بەراورد بکات کە لە دنیادا هەن: ئەوانیش فەلسەفەی یۆنانی و فەلسەفەی ئەڵمانین. فەیلەسووفانی فرەنسا دەشێت بە سوکرات و ئەفلاتۆن و ئەرستۆ و هیگڵ و کانت و هایدگەر، بەراورد بکرێن.. فەیلەسووفانی ئێمە بەڕاستی فەیلەسووفن و هەر بە تەنیا وەکو هەندێک پێیان وایە نووسەر و ئەدیب نین.. دوا جار چ نەنگییەکی تێدایە گەر فەیلەسووف نووسەرێکی مەزنیش بێت؟». پاشان "دۆنی ویسمان" دێتە سەر ئەژمارکردنی هەندێک فەیلەسووفی بەناوبانگ، هەر لە "ئەبیلاروسان بیرنارەوە لە سەدەکانی ناوەڕاست، تا

مۆنتێن و دیکارت و ڕۆسۆ و ڤۆلتێر و پاسکال و مالبرانش و بیرگسۆن و سارتەر و دۆلۆز و دێریدا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا".

لێرەدا پێویستە ئەوە بڵێین کە بە سووک سەیرکردنی فەلسەفەی فرەنسایی، لە ڕۆشنبیرانی فرەنسایی خۆیانەوە سەرچاوە دەگرێت، بەتایبەت ئەوانەیان کە زۆر لە ژێر کاریگەری فەلسەفەی ئەڵمانیدان. چونکە ئەوانە پێیان وایە فرەنسایییەکان بۆ فەلسەفە دروست نەبوون، لەبەرئەوەی ڕۆحیان سووکەڵە و ڕووکەشە و فەلسەفەش پێویستی بە ئەقڵی سەنگین و مێشکی فراوان هەیە، وەک مێشک و ئەقڵی ئەڵمانەکان. ئەو ئەڵمانانەی رووباری ڕاین لە فرەنسایییەکانیان جیا دەکاتەوە، بەڵام ئەم قسانە ناچنە گیرفانەوە. بۆ نموونە "کانت" زیاد لە جارێک دان بەوەدا دەنێت کە قەرزارباری "جان جاک ڕۆسۆ"یە. لە لایەکی ترەوە "هیگڵ"، "دیکارت" بە قارەمانی فیکر و دامەزرێنەری ڕاستەقینەی فەلسەفەی مۆدێرن ناونووس دەکات. لە ڕاستیدا "دیکارت" کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر سەردەمی خۆی و تەواوی سەردەمی نوێ بەجێ هێشت. هەروەها "مارکس" باس لە گرینگیی ئەو ڕۆڵە گەورەیە دەکات کە سوسیالیزمە فرەنسایییەکان، لەبەرەو پێشبردنی فیکردا، گێڕاویانە. کەواتە بۆچی فرەنسایییەکان بەشێوەیەکی مازۆخییانە خۆیان بچووک دەکەنەوە و لەبەردەم ئەڵمانەکاندا بە چۆکدا دێن؟ بۆچی بە ئەڵمانەکان سەرسامن و فەیلەسووفانی خۆشیان لەو ئاستە بەرزەدان؟!

سەبارەت بەوەشی کە زمانی فرەنسایی لە ئاست فەلسەفاندندا دەستەوستانە، قسەیەکی زۆر بێمانایە. لەلایەکی ترەوە "میشیل سێر"، یەکێک لە گەورە فەیلەسووفانی فرەنسا لە ساتەوەختی ئێستادا پێی وایە: «بەدرێژاییی ڕۆژگار خەسڵەتی سەرەکی زۆربەی زۆری فەیلەسووفانی فرەنسا، ئەوە بوو کە تێکڕایان دووچاری چەوسانەوە و ڕاوەدوونان بوونەتەوە و ناچار بوون لە تاراوگەدا بژین! بۆ نموونە ڕێنییە دیکارت، ناچار

بوو ولاّتی خۆی جیّ بهێڵێت و بۆ ماوەی بیست ساڵ لە هۆڵەندا بژی. پاشان بۆ ماوەی چەند مانگێک لە سوێد مایەوە و لەوێ لای شاژنە کریستین گیانی سپارد.. دیکارت کاتێک ولاّتی جیّ هێشت، دەیویست لەو فەزا ناهەموارە ڕزگاری بێت کە لە فەرەنسادا هەبوو، بەهۆی هەژموونی ترادسیۆن و دۆگمای ئەقڵی و فێندەمێنتالیستی کاتۆلیکییەوە». زۆربەی فەیلەسووفانی فەرەنسا، وەکو "میشیل سێر" دەڵێت: «هەستیان دەکرد بێگانەن لە نیشتمانی خۆیاندا و هاوسەردەمەکانیان تەریزیان لیّ دەکەن.. ئەم فەیلەسووفانە لە ڕێی یاخیبوون لە ئەقڵییەتی باو و لێکشیتاڵکردنی بۆچوونە بەسەرچووەکانەوە، خۆیان سەلماند.. دیکارت بەگژ ئەرستۆ و تۆمای ئەکوینیدا چووەوە».

وەکو ئاشکرایە فەلسەفەی سکولائی واتە فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست کە لە قوتابخانەکانی ئەو سەردەمەدا لەلایەن قەشەکانەوە بە خوێندکاران دەوترایەوە، بریتیی بوو لە تێکەڵییەک لە فەلسەفەی ئەرستۆ تالیسی و بیر و باوەڕی مەسیحی. کیّ ئەرکی ئەم تێکەڵکردنەی گرتە ئەستۆ و بەم کارە هەستا؟ ئەوەی ئەم کارەی کرد، "تۆمای ئەکوینی" بوو. ئەم پیاوە بۆ ماوەی چەندین سەدە لە جیهانی مەسیحیدا، هەیبەتێکی فیکریی گەورەی هەبوو. تەنانەت تا هەنووکەش ڕێبازەکەی هەر بەردەوامە، ئەویش لە ڕێگەی "تۆمایییەکان" و فەلسەفەی تۆماییییەوە.. ئەی با بزانین دیکارت" چی کرد؟ ئەوەی "دیکارت" کردی کودەتایەکی گەورە بوو بەسەر فەلسەفەی "تۆما"یدا و بەم کارەشی زەمینەی لەبەردەم هاتنە ئارای سەردەمی نوێدا خۆش کرد. گرینگیی "دیکارت" لە مێژووی فەلسەفەدا لێرەدایە. هەر لەبەرئەمەشە "هیگڵ"، بە قارەمانێک لە قارەمانەکانی فیکری مرۆڤایەتی ناونووسی دەکات.

لە ڕاستیدا زۆربەی فەیلەسووفانی فرەنسا خاوەنی هێزی ڕەتکردنەوە و نایاندن و مەیلێکی کودەتاگەرانە بوون. لەبەر ئەوە زۆربەیان ڕووبەڕووی

سەرکۆنەکردن بوونەوە لەلایەن دەسەڵاتەکانی سەردەمەکەیانەوە، ئیتر دەسەڵاتی تیۆلۆجی بووبێت یان سیاسی یاخۆ کۆمەڵایەتی.. خەڵک لە دواییدا نرخ و بەهایان زانین، واتە دوای ئەوەی مردن و باجێکی گەورەیان دا. چاکترین نموونەش لەم ڕووەوە "جان جاک ڕۆسۆ"یە. "ڕۆسۆ" وەک کەسێکی نەفرەت لێکراو ڕاوەدوو نراو ژیا و، وەک مرۆڤێکی تاوانبار و ترسناک سەیر دەکرا!! خەڵک بەردبارانیان دەکرد و پەنجەرەی ماڵەکەیان دەشکاند، بەڵام دوای دە ساڵ شۆڕشی فرەنسایی بەرپا دەبێت و یاد دەکرێتەوە. هەروەها لاشەکەی دەگوازنەوە بۆ گۆڕستانی کەسایەتییە مەزنەکان و کتێبەکانی دەکەنە دەستوور و بەرنامە بۆ کۆماری فرەنسا!

لەلایەکی ترەوە "ڤۆڵتێر"یش لە زیندانی بەناوبانگی (باستیل)دا دیل کراو دوای ئەوە بەرەو بەریتانیا هەڵهات، بەڵام بە پێچەوانەی "ڕۆسۆ"وە، "ڤۆلتێر" سێ مانگ بەر لە مردنی جەماوەر لە شەقامەکانی پاریسدا ڕێزیان لێ نا و ستایشیان کرد! لەگەڵ ئەوەشدا پیاوانی کڵێسا قبوڵیان نەبوو نوێژی لەسەر بکەن یاخۆ لە گۆڕستانی مەسیحییەکاندا بینێژن، لەبەرئەوەی بەکافر و زەندیقیان دەزانی. هەروەها "دیدرۆ" بۆ ماوەیەک لە زیندانی "ڤانسین" زیندانی کرا، بەڵام "کۆندرسیە" بڕیاری مردنی بەسەردا درا و لە زینداندا خۆی کوشت. دەکرێت هەمان شت لەبارەی دەیان بیریاری تریش بڵێین.

بە کورتی هەموو ئەوانەی لە ئێستادا فرەنسا شانازییان پێوە دەکات و شەقام و گۆڕەپانە گشتییەکانی بەناوی ئەوانەوە ناو دەنێت، لە سەردەم و ڕۆژگاری خۆیاندا دژایەتی کراون و ڕاوەدوو نراون و بە نەفرەت کراون. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە پێویستە بیریار لە پێناو ڕاستی و بۆچوونەکانیدا باج بدات. ئەوەی دەیەوێت لە بواری فیکردا باج نەدات، ئەوا با بڕوات لە بری فیکر و فەلسەفە کارێکی تر بکات.

لێرە بەدواوە کەم تا کورتێک دەچمەوە سەر ئەو نەسکەی تەرخانە بۆ

"دیکارت" و ئەو نەسکەی باس لە سەردەمی ڕۆشنگەری دەکات. سەبارەت بە "دیکارت" نووسەر دەڵێت: «سەدەی حەڤدە، سەدەی فەلسەفەی دیکارتیزمە». تەواوی ئەو فەیلەسووفە فەرەنساییانەی دوای "دیکارت" هاتن، یان درێژکراوەی ئەون یاخۆ دژ بە ئەون. فەلسەفەی "دیکارت" سەربەخۆیی فیکری ڕەهای ئەقڵ ڕادەگەیەنێت و بە بۆچوونی ئەو ئەقڵ بڕیار لەسەر هەموو شتێک دەدات، گەر ڕاست بێت یان هەڵە، چاک بێت یان خراپ. پێویستە هەموو ئایدیا و بیر و باوەڕێک ملکەچ بێت بۆ پشکنینی ئەقڵ و بە شێوەیەکی لۆجیکی تاوتوێ بکرێت، بەرلەوەی پەسەندی بکەین یاخۆ ڕەتی بکەینەوە. لەمڕۆ بەدواوە نابێت پەسەندی بۆچوونێک بکەین، بە بیانووی ئەوەی سەرچاوەکەی "ئەرستۆ" یان "تۆمای ئەکوینی" یاخۆ سەرچاوەیەکی ئاینی یان فەلسەفی ترە. لەبەرئەوەی خۆمان خاوەنی ئەقڵێکین کە یەزدان پێی بەخشیوین و مافی ئەوەمان هەیە بەکاری بهێنین، تا چاک لە خراپی پێ جیا بکەینەوە. کەواتە بۆ دەبێت تا ئەبەد، شوێن کەلەپوورێکی دووبارە و قسە و باسی پێشینان بکەوین؟

بۆ ئەوەی بگەینە هەقیقەت، پێویستە میتۆدی گومانی ڕادیکالی بگرینە بەر. بەڵام دەبێت گومانکردنێکی بنیاتنەر پەیڕەو بکەین نەک وێرانکەر. "دیکارت" کەسێکی گومانکار و عەدەمی نەبوو، لەبەرئەوەی حەزی بە گومانکردن بووبێت، بگرە دەیویست بگاتە شتێک، بگاتە ئەنجامێک و توانی بگات. بەڵگەش بۆ ئەمە ئەوەیە کە میتۆدە ئەقڵانییەکەی بوو بە عەقیدەی خۆرئاوا و خۆرئاوای گەیاندە قۆناغی کۆنترۆڵکردنی سروشت و گەردوون. کەواتە گومانکردنی ئەو بەرهەمهێن بوو، نەک گومانێکی نەزۆک بێت کە مرۆڤ لە ناخەوە وێران بکات. "دیکارت" گەیشتە ئەوەی گومان لە هەموو ئەو شتانە بکات کە لە قۆناغی منداڵی و قوتابخانەدا فێری بووبوو، بەمجۆرە توانی بیر و بۆچوونە هەڵەکان لە ناخی خۆیدا ڕیشەکێش بکات.

بێگومان ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی ترسناکە و بەرەنجامەکانیشی

مسۆگەر نییە. چونکە ڕەنگە ببێتە مایەی تێکدانی هاوسەنگی و شلۆقبوونی کارەکتەری مرۆڤ، لەبەرئەوەی لەو کاتەدا تۆ دەچیتە شەڕێکەوە لەگەڵ خۆت و لەگەڵ کۆی ئەو شتانەی لە منداڵییەوە پێیان ڕاهاتوویت و فێریان بوویت. ئەم شەڕە بێ ئامانەی مرۆڤ لەگەڵ خودی خۆیدا، ئەو شەڕەیە کە "دیکارت" داوامان لێ دەکات ئەنجامی بدەین. ئەمەش هەمان ئەو شەڕەیە کە خۆی تێیدا سەرکەوت، دوای ماوەیەکی زۆر لە گومان و سەرگەردانی و ونبوون. "دیکارت" بەر لەوەی بگاتە هەقیقەت، دووچاری سەرگەردانی و ونبوونێکی زۆر هات.

کەواتە "دیکارت" یەکێکە لەو بیریارانەی دابڕانی گەورەی لە مێژووی فیکردا دروست کردووە، بەم پێیە ئەو دامەزرێنەری سەردەمە نوێیەکانە و ئەو کەسەشە کە کۆتایی بە سەدەکانی ناوەڕاست دێنێت. لێرەوە دەتوانین بڵێین: «فەلسەفە بەر لە دیکارت شتێکە و دوای ئەویش شتێکی دییە». لەم کتێبەدا باس لە گرینگیی دوو کتێبی سەرەکی "دیکارت" دەکرێت، ئەوانیش برێتین لە: «وتارێک لەبارەی میتۆد و ڕامانە میتافیزیکاییەکان».

سەبارەت بە سەردەمی ڕۆشنگەریش کە ڕاستەوخۆ دوای سەردەمی "دیکارت" دێت و بە درێژە پێدەری ئەو دادەنرێت، لێرەدا ناتوانم زۆر بە دوور و درێژی باسی لێ بکەم. ئەوەی دەمەوێت لێرەدا بیڵێم ئەوەیە کە ڕۆشنگەری ئەو سەردەمەیە تەواوی شارستانییەتی خۆرئاوای لەسەر دروست دەبێت، واتە ئەو شارستانییەتەی ئەمڕۆ هەموومان لە سایەیدا دەژین. سەبارەت بەم مەسەلەیە "جان لۆڤران" دەڵێت: «سەردەمی ڕۆشنگەری دوای تێپەڕبوونی دووسەد ساڵ بەسەریدا و تا ئەمڕۆ، بە داهێنان و بوێری و نوێگەرییەوە سەراسیمەمان دەکات. چونکە توانی میللەتانی ئەوروپایی لە قۆناغی ملکەچی بۆ دەسەڵاتی ڕەها یان بۆ بیر و باوەڕی تیۆلۆجیی مەسیحی، بگوازێتەوە بۆ قۆناغی ئازادی و ڕۆشنگەریی ئەقڵ. لەم سەردەمەدا فەیلەسووفەکان توانییان بنەماکانی فێندەمێنتالستیی مەسیحییەتی

ئۆرسۆدەکسی، لەبەریەک هەڵوەشێن و لە ڕێی ئەمەشەوە مۆنتسکیۆ دەستی کرد بە لێکجیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان لە یەکتری بەمجۆرەش بوار لەبەردەم هاتنە ئارای سیستمی دیموکراسی و حوکمی یاسادا رەخسا).

کانت

کێ لە ئێمە خەون بەوەوە نابینێت، ڕۆژێک بێت وڵاتەکەمان ببێتە وڵاتێکی ئازاد و دیموکراسی و پێشکەوتوو؟ کێ ئاواتەخواز نییە، وڵات خاڵی بێت لە ستەمی سیاسی و دەمارگیریی ئاینی و گەندەڵیی ئابووری؟ ئایا ئێمەومانانێک کە لە خۆرئاوا دەژین، پێنج دەقە لێرە دەمایناوە، گەر ئازادی و ڕێزی مرۆڤ و دەوڵەتی یاسا لە وڵاتەکانی خۆمان هەبوایە؟ بۆ ئەوەی لەو ماجەرایە تێبگەین کە ئێستا لە دەورمان ڕوو دەدات، پێویستە دووسەد ساڵێک بگەڕێینەوە بۆ دواوە، بۆ ئەوەی خۆمان بخەینە ئەو شوێنەی کە فەیلەسووفانی ڕۆشنگەری ئەوروپایی تێدا بوون. ئەوانیش لەو سەردەمەدا هەمان ئەو خەونانەیان هەبووە کە ئەمڕۆ ئێمە دەیبینین.

وڵاتانی ئەوانیش لەو قۆناغەدا پڕی بووە لە کێشە و شەڕی ناوخۆیی و دەمارگیریی ئاینی و مەزهەبی و بەشی زۆری هاووڵاتییانیش هەژار و نەدار بوون. هاوکات ستەمکاریی سیاسی بڕستی لە بەر بڕیبوون و بیریاران بەهۆی لە چاپدانی کتێبێکەوە، دووچاری ڕاوەدوونان و سەرکوتکردن دەبوونەوە! پیاوانی ئاینی دەستیان خستبووە بینی خەڵکەوە، بەڵام هەنووکە وڵاتەکانیان بووەتە فیردەوسی یەزدان لەسەر زەوی. گەربێتو "کانت" یان "جان جاک ڕۆسۆ" یاخۆ "ڤۆڵتێر"، زیندوو بنەوە و سەرێ لە گۆڕەکانیانەوە بێننە دەرێ، ئەوا بێگومان دڵخۆش دەبن و بەختەوەرییەکی زۆر دایان دەگرێت، چونکە دەبینن بۆچوونەکانیان لەسەر زەمینەی واقیع هاتووەتە دی.

وەکو دەزانرێت "کانت" کە بە مامۆستای خۆرئاوا و ترۆپکی ئەقڵانییەت و ڕۆشنگەری دەدرێتە قەڵەم، بە شێوەیەکی توند و تۆڵ هەریەک لە سیاسەت و

مۆراڵی پێکەوە گرێ دابوو. لەم کارەشیدا تەواو پێچەوانەی "ماکیاڤیللی" بوو کە ئەو دوو کایەیەی لە یەکدی جیا کردبووەوە و پێی وابوو ئامانج پاساوی ئامراز دەداتەوە و مۆراڵ شتێکە و سیاسەتیش شتێکە. "کانت" سەرەڕای میسالییەت و ئەو مەیلە مۆراڵییە بالآیەی ساویلکە نەبوو، بگرە دەیزانی هەق بەبێ هێز مانای نییە و تەنانەت پاساو بۆ شەڕیش دێنێتەوە، بەڵام بەو مەرجەی ببێتە مایەی بڵاوکردنەوەی ئازادی و ئایدیای پێشکەوتن و چەسپاندنی دەستووری مەدەنی لە ناو مرۆڤایەتیدا.

سەبارەت بە سروشتی مرۆڤایەتی، "کانت" گەشبین بوو، پێی وابوو بە بەردەوامی بەرەو پێش دەچین و ڕۆژێک دێت دەگەینە جیهانێک، پڕی بێت لە ئاشتی و لەسەر ماف و دادپەروەری و یاسای نێو دەوڵەتی دامەزرابێت. تەنانەت ئەو پێی وابوو ئاشتییەکی هەمیشەیی سەرتاسەری لە نێوان نەتەوەکاندا مەحاڵ نییە، بەمەرجێک ڕووناکیی مەعریفە بگاتە تەواوی مرۆڤایەتی و تەنیا لە ئەوروپادا قەتیس نەبێت. ئەو بەو پێیەی دیدگایەکی فەلسەفی دوور مەودای هەبوو، توانی پێشبینی ئەو شتانە بکات کە لە سەدەکانی دواتر ڕوویان دا، بۆ نموونە بۆچوونێکی لەبارەی نەتەوە یەکگرتووەکان پێشکێش کرد، تەنانەت بە دووسەد ساڵ بەر لە دامەزراندنی! گەورە فەیلەسووفەکان مەزنییان لەوەدایە، دەتوانن پێشبینیی ڕووداوەکانی ئایندە بکەن.

"کانت" بەردەوام تەئکیدی دەکردەوە لەوەی دەبێت ڕۆژێک بێت سەردەمی بەربەرییەت و دڕندایەتی کۆتایی بێت، ئەویش دوای ئەوەی شارستانییەت سەردەکەوێت و ڕووناکیی خۆی بەسەر تەواوی جیهاندا پەخش دەکات.. ئەگەر سەرنج لە ئەوروپای ئێستا بدەین، دەبینین بەرەو یەکەتی و بە ئەنجامگەیاندنی گەورەترین پەیجووری سیاسی لەسەردەمی مۆدێرندا دەچێت، ئەمەش مانای وایە پڕۆژە فیکرییەکەی لانی کەمی بە ئەنجام گەیشتووە. ئەوەی ماوە ئەوەیە وا بکەین ئەم پڕۆژە شارستانییە پەل

بکێشێت و نەک ئەوروپا و خۆرئاوا بە تەنیا، بگرە تەواوی میللەتانی دنیا بگرێتەوە. ئەو کات سەرجەم مرۆڤایەتی لە بەرهەمی ئازادی و دیموکراسی و پێشکەوتن بەهرەمەند دەبن. ئەڵبەتە ئەمە خەونێکە وا زوو نایەتە دی، بەڵام ڕەنگە ڕۆژێ بێت و جێبەجێ ببێت.

"کانت" پڕۆژە سیاسییەکەی لەسەر چوار بنەما داڕشتبوو:

یەکەم: ئاشتیی هەمیشەیی لە نێوان نەتەوەکاندا، لە ئەنجامی ئەو پێوەندییە سروشتییانەدا دێتە بەرهەم کە لە نێوان وڵاتە دیموکراسییەکان "یان لە نێوان وڵاتە کۆمارییەکاندا بە تەعبیری ئەو سەردەمە" دروست دەبێت. لێرەدا مەبەست لە دەوڵەتی کۆماری ئەو سیستمە سیاسییەیە کە لەسەر یاسا و دەستووری مەدەنی و پابەندبوون بە فەلسەفەی مافی مرۆڤ و هاووڵاتی دادەمەزرێت.

دووەم: ڕۆژ بەڕۆژ ژمارەی وڵاتانی دیموکراسی زیاد دەکات، تا وای لێ دێت هەموو نەتەوەکان دەگرێتەوە.

سێیەم: ئەو دەوڵەتانەی لەسەر بنەمای دیالۆگی دیموکراسی و ئازادی و ئیرادەی گەل دروست بوون، زیاتر حەزیان بە پێوەندی دۆستانەیە لەگەڵ دراوسێکانیاندا نەک شەڕ و ئاژاوە.

چوارەم: وڵاتانی دیموکراسی بەلای ئەوەدا ناچن پێوەندی دۆستانەیان لەگەڵ وڵاتانی تۆتالیتاری و ئسوولیدا هەبێت، لەبەرئەوەی ئەمجۆرە دەوڵەتانە زمانی دیالۆگ نازانن و ئەوەی پێی ڕاهاتوون زمانی لێدان و سەرکوتکردن و بەربەرییەتە.

بەڵام با بزانین کێ ئەم بەرنامە فەلسەفییە دانسقەیەی "ئیمانوێل کانت"ی جێبەجێ کرد؟ ڕەنگە خوێنەر بەلایەوە سەیر بێت گەر پێی بڵێم کە سەرۆکەکانی ئەمەریکا، یەکەمین کەس بوون بە جدی بیریان لەوە کردەوە. بۆ نموونە دەکرێت لێرەدا ناوی "دوردرۆ ویلسۆن" بهێنین کە بیست و

هەشتەمین سەرۆکی ولاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بوو (١٩١٣-١٩٢١). ئەم پیاوە کە بۆ خۆی مامۆستای زانکۆ بوو، تەنانەت بەر لەوەشی تێکەڵ بە دنیای سیاسەت بێت و بگاتە لووتکە سەرۆکی زانکۆی برنستۆن بوو، هەروەها خوێندکاری فەیلەسووفی ئەڵمانی "کانت" بوو. "ویڵسۆن" ئەو کەسە بوو دەستبەجێ دوای کۆتاییهاتنی جەنگی جیهانی یەکەم کۆمەڵەی نەتەوەکانی پێک هێنا، لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەی نێوان میللەتان بە گەڕانەوە بۆ یاسای نێو دەوڵەتی، نەک چارەسەرکردنیان بە چەک و بە زەبری هێز.

بێگومان لەو کاتەدا ئەوە بیرۆکەیەکی تەواو شۆڕشگێڕانە بوو کە باوەڕت هەبێت بەوەی دەکرێت سیستمێکی جیهانی دابمەزرێندرێت، لەسەر بنەمای شتێک دوور لە هێز و هاوکێشەکانی هێز. ئەم سەرۆکە مەزنە خێر و چاکەی بۆ تەواوی مرۆڤایەتی دەخواست، نەک تەنیا بۆ ولاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا. هاوکات پێیوابوو دەکرێت مۆراڵ و سیاسەت ئاشت بکرێنەوە و ئەمەشی بەکارێکی پێویست دەزانی، لەبەر ئەوەی سیاسەت بێ مۆراڵ مانایەکی نییە. بۆ نموونە دەڵێت: «سەردەمەکەمان پێویستی بە سیستمێکی ترە بۆ شتەکان. ئەم سیستمەیش پێوەرەکەی پرسیارگەلێکی لەم جۆرە دەبێت: ئایا ئەمە هەقە؟ ئایا ئەمە چاکە؟ ئایا ئەمە ڕەوایە؟ پاشان ئایا ئەمە لە بەرژەوەندی تەواوی مرۆڤایەتیدایە؟».

"دودرۆ ویڵسۆن" وەکو "کانت" لە بنەماڵەیەکی مەسیحیی پرۆتستانت مەزهەب بوو، سەرشار بوو بە مۆراڵی لۆسەری. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ "مارتن لۆسەر" کە لە سەدەی شازدەمدا بەدەرکەوت و زەمینەی بۆ بزووتنەوەی ڕیفۆرمی ئاینی لە ئەورووپادا خۆش کرد. مۆراڵی لۆسەری مۆراڵێکی زۆر توند و تۆڵە و سازش لەسەر پرەنسیپی هەق و ڕاستگۆیی و دڵسۆزی لە کار و جێبەجێکردنی ئەرکەکاندا ناکات. مرۆڤ بۆ ئەوەی لەمە دڵنیا بێت، ئەوەندەی بەسە ماوەیەکی کەم لە ولاتانی باکوری ئەورووپای

پرۆتستانتی وەک: (ئەڵمانیا و هۆڵەندا و سوید و.. هتد)، بژی.

لێرەوە دەتوانین بڵێین گەر ئەمەریکا شتێکی ئیجابی بەخشیبێتە جیهان، ئەوا بێگومان ئەمەیە. بەڵام ئەڵبەتە ئەمەریکا جگە لەمە ڕوویەکی تریشی هەیە، مەبەستم ڕووی "کیسنجەر و نیکسۆن" و کەسانی تری پراگماتی و ماکیاڤیللیزمی وەک ئەوانن کە کۆ لەوە ناکەنەوە هەرچی شتێک هەیە بە کاری بهێنن، لە پێناو گەیشتن بەوەی خواستیانە. واتە لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکادا لایەنی ڕووناک و لایەنی تاریک هەیە. سیاسەتێکی واقعییان هەیە کە زۆر درێوە و شێوازی نهێنی و ژێر بەژێر بەکار دێنێت، بە مەبەستی ئەنجامدانی کودەتاکردن لە وڵاتانی ئەمەریکای لاتین و وڵاتانی تری دنیا. بەڵام هەڵەیە گەر هەر ئەم ڕووەی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا ببینین و ڕووەکەی تری ئومەی ئەمەریکی فەرامۆش بکەین کە ڕوویەکی مۆراڵییە و پڕ ئومێدە.

با جارێکی تر گوێ بگرین بۆ سەرۆک "ویلسۆن": «پرەنسیپێکی سەرەکی هەیە کە ئاڕاستەی تەواوی کار و سیاسەتەکانم دەکات، ئەویش پرەنسیپی هەق و یەکسانییە بۆ سەرجەم گەل و نەتەوەکان. مەبەستم ئەوەیە مافی خۆیانە لە کەشێکی ئازاد و بەشێوەیەکی یەکسان، بە ئاشتی لەگەڵ یەکتریدا بژین. ئیتر ئەگەر لاواز بن یان بەهێز، گرینگ نییە ئەگەر ئەم پرەنسیپە پێشێل کرا، نە عەدالەتی گەردوونی ڕوو دەدات و نە بەردەوامیش دەبێت. پێویستە میللەتی ئەمەریکا لەم پرەنسیپە مۆراڵییە لانەدات و ئامادەش بێت قوربانی بە ژیان و شەرەف و هەموو ئەو شتانەی هەیەتی بیدات، لە پێناو بەرگریکردن لەم پرەنسیپە!».

کێ دەتوانێت قسە لەمە چاکتر بکات؟ یاخۆ سەرۆکی چ دەوڵەتێک لەباریدایە لەوە دوورتر بڕوات؟ ئایا ئێمە لێرەدا ئاشتبوونەوەی گەورەی نێوان مۆراڵ و سیاسەت نابینین؟ ئێمەی بێ دەسەڵاتانی سەر ئەم زەمینە

لەمە زیاتر شتێکی ترمان دەوێت؟ بەداخەوە سیاسەتی ئەمەریکی بەردەوام کاری بەم پرەنسیپانەی "ویلسۆن"ی مەزن نەکردووە و زیاد لە جارێک لە ڕاستە ڕێگە لای داوە، بەڵام ئەمە بەو مانایە نایەت کە بەردەوام بەد و خراپ بووە، وەکو دیماگۆگی و هەڵەوەرەکانی جیهانی عەرەبی و ئیسلامی پێیان وایە. ئەوانەی تەقینەوەکانی نیویۆرک و واشنتۆن و دوورگەی بالی لە ئەندۆنیسیا و ڕیاز و دارلبەیزا، لەلایەن توندڕۆیە تیرۆریستەکانەوە بە کارێکی ڕەوا دەزانن.

ئەوانە پێیان وایە تیرۆرستەکان مافی خۆیانە ئۆتۆمۆبیلە مینرێژکراوەکانیان بە هاووڵاتییانی عێراقدا بتەقێننەوە، هەر لە نەجەفەوە بۆ هەولێر و فەلووجە و بەغدا و لە پای ئەم کارەشیاندا دەبێت ئافەرینیان بکەین، لەبەرئەوەی ئەوانە هێزی مقاوەمەن دژ بە داگیرکاران! ئیتر بزانن ئەم مقاوەمەیە چەند "مەزنە!".. بێگومان وەڵامی "جۆرج دەبلیو بوش" بۆ ئەو تاوانبارانە، وەڵامێکی توند و بەهێز بوو. بەڵام ئایا هەر بە تەنیا وەڵامی سەربازی بەسە، بێ ئەوەی هاوشان بێت بە سیاسەتێکی کۆمەڵایەتی و ئابووری و کولتووریی پڕاوپڕ و هەماهەنگی لەگەڵ جیهانی ئیسلامیدا بکات بەشێوەیەکی گشتی؟

لێرەدا "جۆن کێری" دێتە ئاراو هەندێک بیر و بۆچوونی نوێ پێشنیاز دەکات کە ئەوە دەهێنێت گرینگی پێ بدرێت. بۆ نموونە ئەو پێی وایە جیهانی عەرەبی هەر لە مەراکیشەوە تا عێراق، موبتەلای قەیرانی ئابووری و دۆگمای فیکری و هەژارییەکی بێ ئەندازەیە. هاوکات بە دەست تەقینەوەیەکی دیمۆگرافییەوە دەناڵێنێت، لەگەڵ داخرانی تەواوی هەموو ئاسۆیەک لە بەردەم دەرفەتی کارکردن و تەوزیفبووندا. بەمجۆرە هەموو ئەو ڕەگەزانە لە ئارادان کە زەمینەی تیرۆر و توندڕۆیی خۆش دەکەن.. واتە "کیری" بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرستان وەکو "بوش" هەر بە تەنیا لەسەری تیرۆر نادات، بگرە لە ڕەگوڕیشەوە چارەسەری کێشەکە دەکات.

"کیری" بەلایەوە سەیرە چۆن ٦٠٪ ژنانی وڵاتانی عەرەبی نەخوێندەوارن، هەروەها سەری سڕ دەمێنێ لەوەی چۆن بەر لە سی ساڵ میسر و کۆریای باشوور لە ڕووی گەشەکردنەوە یەکسان و چۆنیەک بوون، بەڵام کۆریای باشوور لە ڕووی ئابوورییەوە هەنگاوی گەورەی ناو، لە ئێستادا کێبڕکێ لەگەڵ وڵاتانی پیشەسازی خۆرئاوادا دەکات. ئەمە لە کاتێکدا میسر تا ئێستاش لە شوێنی خۆیدا دێت و دەچێت.. هاوکات ئەوەش بۆ ئەو شوێن پرسیارە کە چۆن جیهانی ئیسلامی، ئەو جیهانەی یەک لەسەر چواری دانیشتوانی دنیا "ملیارێک و سێسەد ملیۆن" پێک دێنێت، بەشداریکردنی لە ئابووری جیهانیدا تەنیا لە سەدا چوار یان لە سەدا پێنج دەبێت!

هەموو ئەم پێدراوانە پێویستە بە هێند وەربگیرێت، تا تێ بگەین بۆچی بزاوتە توندڕۆکان و دەمارگیری لە جیهانی ئیسلامیدا لە هەڵکشاندایە. پێویستە لێرەدا هۆکاری ڕۆشنبیریش سەرباری هۆکارەکانی پێشوو بخەین و باس لە ڕادەی هەژاری کتێبخانەی عەرەبی بکەین کە چەند بێ بەشە لە سەرچاوەی زانستی و فەلسەفی. بێگومان ئەو سەرچاوانە دەتوانن جیهانبینییەکی نوێ بێننە ئارا، لە بەرامبەر ئەو جیهانبینییە ئسوولییەی لە ڕووی مێژووییەوە باڵا دەستە. کەواتە دەبێت لەسەر زیاد لە ئاستێک قۆڵی لێ هەڵماڵین، تا کارەکانمان سەرکەوتوو بێت و بەرهەم بدات. ئەمەش پرۆسەیەکی دژوار و درێژخایەنە و ئاکامیشی نادیارە. من لای خۆمەوە لایەنی فیکری، بە ڕادەی گەشەی ئابووری و چاکترکردنی گوزەرانی خەڵک بە گرینگ دەزانم.

بۆ دەرچوون لەو قەیرانە کوشندەیەی تێی کەوتووین، بیریاری میسری "سید القمنی" پێشنیاز دەکات کار بە میتۆدە زانستییە مۆدێرنەکان بکەین، ئەمەش بۆ خۆی هەڵوێستی مرۆڤێکی دەروەست و خەمخۆرە. بەڵام ئەمە دەتوانێت لە بەرامبەر لێشاوی ئەو وتارە نابینا و فۆبیا ئامێزانەدا چی بکات کە لایەنگرانی ئایدیۆلۆجیای تەقلیدی ڕەواجی پێ دەدەن؟

دەتوانین چی بکەین لە بەرامبەر ئەو گوتارە دەستەجەمعییە بێ ئامانەی دروشمی، مەرگ بۆ ئەمەریکا و نەفرەت لە ئەمەریکا و بڕووخێ ئەمەریکا دەڵێتەوە؟! ئایا ئەوانە دەزانن کە تەواوی ئەو دۆزینەوە زانستییانەی لە سەرجەم بوارەکاندا دەکرێت، لە ئەمەریکادا ئەنجام دەدرێت؟ لەوە بە ئاگان کە ئازادی ویژدان و بیروڕا و قسەکردن لە ئەمەریکا و هەموو وڵاتانی ئەوروپاییدا مسۆگەرە؟ ئەوانە دەزانن بۆ ماوەی چوار سەدەیە "ڕۆح" لە ئەوروپادا بارگەی خستووە و هەشت سەدەشە سەرزەمینی وڵاتانی ئێمەی جێ هێشتووە؟ لێرەدا کە باس لە "ڕۆح" دەکەم، بە مانا هیگڵییەکەی باس دەکەم کە مەبەست لێی شارستانی و فیکر و باهۆزی ئازادییە.

کانت و ڕۆشنگەری

ساڵی ١٨٠٤ "ئیمانوێل کانت"، مەزنترین فەیلەسووف لە مێژووی نوێی خۆرئاوا و بگرە لە مێژووی مرۆڤایەتیشدا، ماڵئاوایی لە دنیا کرد.. "کانت" ساڵی ١٧٢٤ هاتبووە دنیاوە، کەواتە هەشتا ساڵ ژیاوە. تەمەنێکی واش بۆ ئەو سەردەمە زۆر بووە و بەرامبەر بە سەد ساڵی سەردەمی ئێستایە. ئەم تەمەنە درێژە بواری ئەوەی بۆ ڕەخساند، کە بەرهەمە فەلسەفییە مەزنەکانی لەسەرخۆ تەواو بکات. "کانت" لە ڕووی فەلسەفییەوە ئەگەر بە "نیچە و هیگڵ" بەراورد بکرێت، درەنگ وەختێک پێگەیشت و کامڵ بوو. بۆ نموونە "هیگڵ" شاکارە گەورەکەی خۆی واتە "فینۆمینۆلۆجیای ڕۆح"ی، لە تەمەنی سی و پێنج ساڵیدا نووسی و هەرچی "فردریک نیچە"شە، ئەوا "گۆڕانی تراجیدیا"ی بەر لە تەمەنی سی ساڵی نووسی! لە کاتێکدا گەر بهاتبایە و "کانت" بەر لە تەمەنی پەنجا و حەوت ساڵی بمردایە کەس ناوی نەدەبیست، چونکە کتێبە بەناوبانگەکەی "ڕەخنەی ئەقڵی پەتی" لەو تەمەنەدا نووسی.

زۆرێک هەن پێیان وایە "کانت" ترۆپکی ڕۆشنگەریی ئەوروپایە، لەبەرئەوەی توانی ئەقڵانییەت بگەیەنێتە دوا مەنزڵی خۆی و هەروەها زاتی ئەوەشی کرد بەشێوەیەکی ڕادیکالانە، فەلسەفە لە تیۆلۆجیای مەسیحی جیا بکاتەوە. ئەم کارەی ترسی خستە دڵی هاوسەردەمەکانیەوە و ئۆقرەی لەبەر برین. ئەمەش مانای وایە کە فیکری ئەو بێ ئەندازە ڕادیکالی بووە، بەڵام هەنووکە و دوای تێپەڕبوونی دووسەدە بەسەر مردنیدا بۆ ئێمە فەیلەسووفێکی ئاسایی و بێوەی دێتە پێش چاو کە کەس نیگەران ناکات "بێگومان ئەمە لە تێڕوانینی ڕۆشنبیرێکی ئەوروپاییدا، نەک خۆرهەڵاتی یان ئیسلامی".

بۆ ئەوەی بەشێوەیەکی دروست لە سەنگ و قورسایی ئەو و ئەو گۆڕانە گەورەیە بگەین کە لە مێژووی فیکردا دروستی کرد و لەو دابڕانە فەلسەفییەش حاڵی بین کە لەو ڕۆژگارەدا هێنایە ئارا، پێویستە لە هەلومەرجی سەردەم و زەمانی ئەو ئاگادار بین. "کانت" بە تەنیا فەلسەفەی لە تیۆلۆجیای ئاینی و میتافیزیکای غەیبانی و ئەبستراکت جیانە کردەوە، بگرە فەلسەفەشی لەسەر بنەمایەکی ورد و زانستی و تۆکمە دامەزراند. شایەنی باسە کۆی فەلسەفەی "ئیمانوێل کانت"یش، جگە لە تیۆریزەکردن و خوردکردنەوەی ئەو شۆڕشە زانستییە یاخۆ فیزیایی و ماتماتیکییەی ئاڕاستەی خۆرئاوا و جیهانی گۆڕی "مەبەستم شۆڕشی ئیسحاق نیوتنە کە لە دوای گالیلۆ و دیکارت و کیبلەر"ەوە هات، شتێکی تر نییە. لێرەوە ئەو دەستەواژە بەناوبانگە هاتە ئارا کە دەڵێت: "گەر نیوتن نەبوایە کانت نەدەبوو!".

ئەو شتەی "کانت"ی سەرسام کرد ئەوە بووە چۆن زانستی نوێ بوو بە شتێکی مومکین؟ چۆن چۆنی زانستی فیزیک و ماتماتیک، گەیشتنە دۆزینەوەی ئەو ڕێسایانەی ئاڕاستەی گەردوون دەکەن؟ چۆن مرۆڤ تەنیا لە ڕێی ئەقڵی خۆیەوە توانی بگاتە ئەوەی پەی بەو نهێنییانە بەرێت کە لە دنیادا هەیە؟ ئەو پێی وابوو گەیشتنی "نیوتن" بە یاسای کێشکردن، کارێکی سەیر و تاقەت پڕووکێن بووە. "کانت" بە تەنیا فەلسەفەی زانستی پێشکێش بە ئەوروپا نەکرد، بگرە هاوکات فەلسەفەی مۆراڵی و تەنانەت فەلسەفەی سیاسیشی بەردەست خستن. باشترین بەڵگەش لەسەر ئەوە، ئەم کتێبەیە کە ئێستا لەبەر دەستماندایە. ئەم کتێبە سێ دەق لەخۆ دەگرێت: یەکەمیان برێتییە لە ئاشتیی هەمیشەیی نێوان نەتەوەکان و دووەمیش بەم ناونیشانەیە: چۆن لە دەهلیزەکانی فیکردا سەر دەربکەین؟ سێیەم وتاریش برێتییە لە: ڕۆشنگەری چییە؟ هەرسێ دەقەکە لە دووتوێی کتێبێکدا کراونەتە فرەنسایی و خاتوو "فرانسواس برۆست" پێشەکی بۆ نووسیوە.

لێره به دواوه چاوێکم لەسەر ئەم کتێبە دەبێت، بۆ ئەوەی پانۆرامایەکی گشتی لەبارەی بابەتەکە بخەمە ڕوو.. لە کۆی هەرسێ بابەتەکەش، قسە لەسەر ئەو دەقە دەکەم کە تایبەتە بە ڕۆشنگەری. "فرانسواس برۆست" لەو پێشەکییەدا دەڵێت: «ساڵی ١٧٨٤، واتە سەروەختێک کانت گەیشتە تەمەنی ٦٠ ساڵی و نێوبانگی پەیدا کرد و ڕۆشنگەریی ئەڵمانی گەیشتە ترۆپک، یەکێک لە ڕۆژنامەکانی شاری بەرلین ئەم پرسیارەی ئاڕاستەی بیریارانی ئەڵمانیا کرد: ڕۆشنگەری چییە؟ مانای ئەم بزاوتە فیکرییە چییە کە تەواوی سەدەی هەژدەی بەخۆیەوە سەرقاڵ کرد، بەتایبەتی لە فەرەنسا و ئنگلستان و ئەڵمانیا و بووە مایەی هاتنە ئارای عەقڵییەتێکی نوێ؟ ئەم پرسیارە وەکو ڕاپرسییەک وابوو کە ئاڕاستەی ڕۆشنفکرانی ئەڵمانیا کرابوو».

بەر لەوەی "کانت" وەڵام بداتەوە و ڕا و بۆچوونی خۆی لەسەر ئەو مەسەلەیە بخاتە ڕوو، هەندێک ڕۆشنبیر وەڵامی خۆیان دابووەوە. سەرنووسەری ئەو ڕۆژنامەیەی پرسیارەکەی کردبوو، هاوڕێی "کانت" بوو، تکای لێ کردبوو وەڵام بداتەوە، لەبەرئەوەی تەواوی خوێندەوارانی وڵاتی ئەڵمانیا چاوەڕێی وەڵامی ئەویان دەکرد.. وتم ئەڵمانیا و لە کاتێکدا دەبوو بڵێم پروسیا، لەبەرئەوەی ئەوکات ئەڵمانیایەکی یەکگرتووی وەکو ئەمڕۆ نەبوو، ئەوەی هەبوو وڵاتێکی پارچە پارچە و لێک دابڕاو بوو کە بەسەر دەیان میرنشینی بچکۆلە و دوژمن بەیەک دابەش بووبوون.

"کانت" وەڵامی ئەو ڕاپرسییە ڕۆژنامەوانییەی دایەوە و وەڵامەکەشی لە دە لاپەڕەیەک تێپەڕی نەکرد. ئەمە مانای وایە کە ئەم نووسینەی دەقێکی کورتە بە بەراورد لەگەڵ بەرهەمە فەلسەفییە مەزنەکانیدا، بەڵام سەرەڕای کورتیشی ئێجگار گرینگە، لەبەرئەوەی گوزارشتە لە تێکەڵبوونی فەیلەسووف بە کێشە و گرفتەکانی سەردەمەکەی خۆی. بەپێی ئەو بۆچوونە تەقلیدی و باوەی هەبوو، فەیلەسووف ئەو کەسە بوو کە لە قوولە بەرز و دوورەکاندا دەژیا و لە جیهان و کۆمەڵگە دادەبڕاو ئەو شتانەشی دەنووسی

کە کەس لێی تێ ناگات! بێگومان ئەم جۆرە وێناکردنە بۆ فەیلەسووف ڕاست نییە و فەیلەسووفێکی مەزنی وەکو "کانت" ئەم حوکمە نایگرێتەوە، فەیلەسووفێک کە لە ناخەوە هەست دەکات بەوەی بەرپرسیارە لەوەی ڕێبەریی مرۆڤایەتی بکات بەرەو ڕووناکی و هەقیقەت. وەک دەزانرێت دوای بڵاوبوونەوەی "ڕەخنەی ئەقڵی پەتی" ساڵی ١٧٨١، هەموو قسەیەکی کە ئەو دەیکرد لە تەواوی وڵاتی ئەڵمانیا و تەنانەت ئەوروپاشدا دەنگی دەدایەوە.

"میشێل فۆکۆ" پێی وایە "کانت" بە بڵاوکردنەوەی ئەم دەقە گۆڕانێکی لە مێژووی فەلسەفەدا دروست کرد، ئەویش خۆخەریککردنی فەیلەسووفە لەگەڵ کێشە گەورەکانی کۆمەڵگە و سەردەمەکەیدا. ئەو یەکێکە لەوانەی تەواوی کتێبەکانی بە وشەی "ڕەخنە" دەست پێ دەکات: "ڕەخنەی ئەقڵی پەتی، ڕەخنەی ئەقڵی زانستی، ڕەخنەی بەهرەی حوکم". ئاشکرایە ئەو وتە بەناوبانگە وتەی "کانت"ە کە دەڵێت: «ڕۆژگاری ئێمە ڕۆژگاری ڕەخنەیە و پێویستە هەموو شتێک بەر ڕەخنە بدرێت، تەنانەت قسە و باسی پیاوانی کڵێساش.. ئەوانە نابێت هەر لەسەروو ڕەخنەوە بن، چونکە ئەوە مانای بەکەمگرتنی ئەقڵ و کۆسپ خستنە بەردەم پێشکەوتن و پەردەپۆشکردنی هەقیقەت دەگەیەنێت. کەواتە ڕۆشنگەری مانای ئەوەیە مافی ئەوەمان هەبێت ڕەخنە بگرین، واتە دەست کراوە بین لەوەی زۆر ئازادانە ئەقڵی خۆمان بەگەڕ بخەین و تیۆلۆجیستەکانیش نەتوانن سنووری بۆ دابنێن، ئەو تیۆلۆجیستانەی وەکی سێبەری یەزدان لەسەر زەوی بەسەر سەرمانەوە وەستاون. لە کاتێکدا ئەوانە تەنیا مرۆڤن و لە گوناه و هەڵەکردنیش بەدەرنین، ئێستایش کاتی ئەوە هاتووە ئەو دەسەڵاتەیان سنووردار بکەین کە دەرهەق بە ئەقڵ و دەروونی ئینسانەکان بەکاری دێنن، ئەویش لە ڕێگەی خستنەڕووی تەفسیرێکی ئەقڵانی بۆ ئاین و پەیامە سەرمەدییەکەی».

لە ڕاستیدا فەلسەفەی ڕۆشنگەری برێتییە لە خوێندنەوەیەکی مێژوویی و ڕەخنەیی و ئەقڵانی تێکستەکانی مەسیحییەت، ئەمەش ئەو خوێندنەوەیەیە

کە هەریەک لە "ڤۆلتێر و ژان ژاک ڕۆسۆ" لە فرەنسا و "لیسینگ و کانت" لە ئەڵمانیا پێی هەستان. ئەم خوێندنەوە نوێیە بەر ئەو خوێندنەوە کۆن و ڕەگ داکوتراوەی پیاوانی ئاینی مەسیحی کەوت و بەرەنجامی ئەم پێکدادانەش ڕۆشنگەری لێکەوتەوە. دەبێت بەمجۆرە لەو بزاوتە فیکرییە گرینگە بڕوانین کە لە سەدەی هەژدەم لە ئەوروپادا تەشەنەی سەند و بووە مایەی ئەو قەڵەمبازە ژیارییەی کە بۆڕی خۆرهەلات و جیهانی ئیسلامی پێ دایەوە. بەڵام داخۆ دەبێت "کانت" چۆنچۆنی پێناسەی ڕۆشنگەری کردبێت؟

لێرەدا جێی خۆیەتی نموونە بە هەندێک پەرەگرافی کورتی ئەو دەقە بەناوبانگەی بهێنینەوە.. "کانت" هەر لە سەرەتاوە دەنووسێت و دەڵێت: «ڕۆشنگەری دەرچوونی مرۆڤە لەو حاڵەتی ئیفلیجی و دەستەوستانییەی مرۆڤ خۆی لەمانەوە و بەردەوامێتی بەرپرسیارە. ئیفلیجیش ئەو بارودۆخەیە کە مرۆڤ ناتوانێت ئەقڵی خۆی لە دەرەوەی ڕێبەرایەتی کەسانی تر بخاتە گەڕ. مرۆڤی ئیفلیج خۆی لەوە بەرپرسیارە، چونکە هۆیەکەی ناگەڕێتەوە بۆ ونبوونی ئەقڵ، بگرە دەگەڕێتەوە بۆ دەستەوستانی ئەو لە بڕیارداندا و ترسنۆکی لە کارکردن بەو بڕیارانە، بەبێ ڕێبەرایەتی کەسانی تر. کەواتە دروشمی سەرەکی سەردەمی ڕۆشنگەری ئەوەیە: با هێندە ئازا بیت، بتوانیت ئەقڵت بخەیتە کار».

پاشان "کانت" بۆچوونی خۆی لەم بارەیەوە بەشێوەیەکی ڕوونتر دەخاتە ڕوو.. لە واقیعدا هەنگاونان لە قۆناغی ئیفلیجی ئەقڵییەوە بۆ قۆناغی بەرپرسیارێتی و بەرکەماڵی ئەقڵ، هەروا کارێکی ئاسان نییە. ڕەنگە بە قسە ئاسان بێت، بەڵام بە کردەوە زۆر گرانە.. کەسانێک هەن تەنانەت گەر تەمەنیان بگاتە شەست ساڵانیش، باوکانیان وەکو منداڵ سەیریان دەکەن! منداڵی ئەقڵی دڵنیاییمان دەداتێ، لەبەرئەوەی مانای وایە کەسێکی تر لەبری ئێمە بڕیار دەدات و لێشی بەرپرسیار دەبێت. کەواتە با بە درێژاییی ژیانمان منداڵ بین و گەورە نەبین! ئەمەش ئەو هەڵوێستی دەستەوستانی و

ترسنۆکییەیە کە "کانت" سەرکۆنەی دەکات. لەم ڕوانگەیەوە تا هەنووکەش میللەتگەلێک هەن هەر منداڵن و گەورە نەبوون.

ئەگەرچی میللەتانی ئەوروپا لەو قۆناغی ئیفلیجی ئەقڵییە دەرباز بوون و بەشێوەیەکی سەربەخۆ بیردەکەنەوە، بەبێ ئەوەی هیچ کەسێک ڕەقیب بێت بەسەریانەوە، بەڵام ئەم پرۆسەیە تا ئێستاش لە خۆرهەڵاتدا ڕووی نەداوە. بۆ نموونە بڕوانە حاڵی گەلانی عەرەبی و ئیسلامی کە چۆن لە کاتی داگیرکردنی وڵاتی کوەیتدا چەپڵەیان بۆ "سەدام حسێن" لێ دا و، لە کاتی کردەوە تیرۆریستییەکانی سەر شاری واشنتۆن و نیویۆرکیش لە ئەمەریکا کە سێ هەزار کەسی پێکەوە تێدا کوژرا، خۆشحاڵییان نیشان دا.

تۆ بڵێی ئەم میللەتانە ڕۆشنگەر بن؟ بێگومان هەلومەرجی ئەم میللەتانە لە حاڵی میللەتی ئەڵمانی و میللەتانی تری ئەوروپایی لە ڕۆژگاری "کانت"دا، ئەگەر خراپتر نەبێت چاکتر نییە. کەواتە زۆر ئاسانە بڵێین: «خەڵکینە ئەقڵ ڕوون بن و بەرلەوەی هەڵسوکەوت بکەن و حوکم بەسەر هەر شتێکدا بدەن ئەقڵتان بەکاربهێنن». بەڵام ئەمە ناکەن، ئەویش لەبەرئەوەی مێشکیان پڕیەتی لە بیر و بۆچوونی هەڵە و سەدان ساڵە لە نەزانین و هەژاری و نەهامەتیدا نغرۆ بوون. کەواتە مرۆڤ بۆ ئەوەی لە قۆناغی ئیفلیجی ئەقڵی ڕزگاری بێت و بگاتە قۆناغی ڕۆشنگەری و کامڵبوون، پێویستە شەڕێکی بێئامان دژ بە خۆیی و هەموو ئەو شتە هەڵە و نادروستانە دەست پێ بکات کە لە سەرەتای تەمەنیەوە لەسەری ڕاهاتووە.

کەواتە ڕۆشنگەری لە دوو قۆناغ پێک دێت: یەکەمیان نێگەتیڤە و دووەم پۆزەتیڤ. سەرەتا پێویستە دەست بە ڕیشەکێشکردنی هەموو ئەو بیر و بۆچوونە نادروستانە بکەین کە لە دڵ و دەروونماندا چێنراوە و ڕەگی داکوتیوە. ئەمەش پرۆسەیەکی قورس و دژوارە و تەنیا ئەو بیریارە مەزنانە دەرهەقی دێن کە ڕێبەرایەتی میللەتەکانیان دەکەن بەرەو ڕووناکی و حەقیقەت، بەڵام میللەتان پێویستییان بە دەیان ساڵ هەیە بۆ ئەوەی پێ

بگەن و ئەقڵ ڕوون بن.. "کانت" تەواو لەم مەسەلەیە بەئاگا بوو، بەڵگەش ئەوەیە کە دوای چەند پەرەگرافێک و لە هەمان دەقدا دەڵێت: «بۆ ئەوەی ڕۆشنگەری بڵاو بێتەوە تەنیا شتێکمان پێویستە، ئەویش ئازادییە. مەبەستم لە ئازادیش مافی مرۆڤە لەوەی بە ئاشکرا ئەقڵی لە هەموو بوارەکاندا بەکاربهێنێت، بەڵام هەر کاتێک ئەم وشەیە بەکاردێنم دەبینم لە هەموو لایەک هاوار دەکەن: خەڵکینە عەقڵتان بەگەڕ مەخەن! ئەفسەر لە سوپادا دەڵێت: ئەقڵ بەکار مەهێنن، بگرە فەرمانەکان جێبەجێ بکەن و دوای ئەوە نارەزایی نیشان بدەن! فەرمانبەری باج دەڵێت: ئەقڵتان بەکار مەهێنن و لە شت مەکۆڵنەوە، بگرە باجەکانتان بدەن! قەشەکانی کڵێساش دەڵێن: ئەقڵتان بەکار مەهێنن و چەندوچوون مەکەن، بگرە بڕوا بێنن! کەواتە لە هەموو حاڵەتەکاندا دەبینین کۆت و بەند و سنووردارکردنی ئازادی هەیە».

بەڵام ئەم هەموو ترسە لە ئازادی بۆ؟ لەبەرئەوەی مانای یاخیبوونی بچووکە لە گەورە و جووتیارە لە دەرەبەگ و هاووڵاتییە لە حوکمڕانیی ستەمکار. کەواتە گەورەکان دژی ئازادین، لەبەرئەوەی سەردەمی کۆیلایەتی بۆ ئەوان دەست دەدات و گونجاوە بۆیان. تەنانەت هەندێک میللەت ئەوەندە بە کۆیلایەتی ڕاهاتووە، تەرێز لە ئازادی دەکات! ئەوانەی بۆ ماوەی چەندین سەدە ملکەچی هەمان سیستەمی پەتریارکی و فیوداڵی و ئسووڵی و تیۆلۆجی و ستەمکارین، زاتی ئەوە ناکەن ئەقڵیان بەگەڕ خەن! لێرەوە "کانت" دەڵێت: «جۆش و خرۆشی میللەتانی ئەوروپا بۆ شۆڕشی فەرەنسایی، زۆر لە خودی شۆڕشەکە خۆی گرینگتر بوو!». لەبەر چی؟ لەبەرئەوەی جۆش و خرۆشێکی وا گوزارشت بوو لە خواست و ویستی ئەو میللەتانە، بۆ پێشکەوتن و ئامادەیی نیشاندانیش بۆ ئەوەی باجی ئەو پێشکەوتنە بدەن.

بێگومان دواتر ئەم شۆڕشە لە ڕاستە ڕێگەی خۆی لادەدات و پێ دەنێتە قۆناغی تیرۆر و تۆقاندن و پاشان پەڕاندنی سەری لویسی شازدە، لە ژێر مەقسەڵە بەناوبانگەکەدا.. هەموو ئەمانە "کانت" یان زۆر خەمبار کرد و بە

زیادەڕۆیی دەزانی! بەڵام بڕوای بە بێگەردیی ڕووداوی شۆڕش لەق نەبوو، ئەو شۆڕشەی لە هەناوی گەلانەوە هەڵدەقوڵێت. هەروەها بڕوای بە ئایندەی مرۆڤایەتی و ئەگەری بەرەو پێشەوە چوونی زیاتر و زۆرتری وەک خۆی مایەوە. دەکرێت تەواوی فەلسەفەی ئەو بە هەوڵێکی بلیمەتانە ناونووس بکەین، بۆ کردنەوە ڕێگەی هەقیقەت لەبەردەم ئەو ئینسانانەی ئازار دەچێژن و نەفامن.

"کانت" قوربانی بە ژیانی تایبەتیی خۆی دا، لەپێناو ئەوەی خۆی بۆ ئەرکێکی سەرەکی تەرخان بکات کە ئەویش ڕزگارکردنی ڕۆحی مرۆڤایەتییە، لەو کۆت و زنجیرانەی بڕستیان لەبەر بڕیوە و خەریکن دەیخنکێنن. ئەو پێیوابوو ئازادبوونی ڕۆح و سەرکەوتنی بەسەر ئەو کۆت و بەندانەی دیلیان کردووە، مەزنترین کارێکە کە هەر فەیلەسووفێک پێی هەستێت و بیکاتە دیارییەک بۆ میللەتەکەی و تەواوی مرۆڤایەتی.

ململانێی نێوان ئەقڵانییەت و نا ئەقڵانییەت لە فیکری خۆرئاوادا

کێشەی فردریک نیچە

تا هەنووکەش لە کایەی ڕۆشنبیریی فرەنساییدا ململانێی نێوان لایەنگرانی "کانت" و لایەنگرانی "نیچە" بەردەوامە! ڕەنگە ئەمە لە سەرەتادا شتێکی سەیر بێت.. دەبێت پێوەندی "کانت" و نیچە" بە کایەی ئەمڕۆی ڕۆشنبیریی فرەنساییەوە چی بێت، لە کاتێکدا ئەوان سەروەختێکی دوور و درێژە لە ژیاندا نەماون؟ لە ڕاستیدا زیاد لە پێوەندییەک هەیە.. سەرەڕای ئەوەی هەندێک جار زیندووەکان لە ڕێی مردووەکانەوە ململانێ لەگەڵ یەکتریدا دەکەن، لە واقیعیشدا کێشەیەکی هەقیقی لە نێوان "ئیمانوێل کانت"ی دامەزرێنەری ئەقڵی زانستی خۆرئاوا و "فردریک نیچە"ی تێکوپێکدەری هەموو ئەقڵانییەتێکی دۆگمە و داخراودا هەیە. "کانت" باشترین کەسێکە سەردەمی ڕۆشنگەری بەرجەستە کردبێت، لە ڕێی ئەو هاوسەنگییە تۆکمە و بەرپرسیارییە ئەخلاقییە ئاست بەرزەی هەڵگری بوو، "نیچە"ش هات بۆ ئەوەی گومان لەو متمانە ڕەهایە بکات کە ئەقڵ بەخۆیی هەبوو، هەروەها سەرنجمان بۆ گرینگیی ڕێکەوت و تراجیدیا و هۆکاری نائەقڵانی، لە ئاڕاستەکردنی بزاوتی مێژوودا ڕابکێشێت.

وەکو ئاشکرایە "نیچە" لەگەڵ هەریەک لە "مارکس" و "فرۆید"دا، بنەماکانی سەردەمی گومانکردنیان لە فیکری فەلسەفی خۆرئاوادا داڕشت. ئەمانە لە بری گومانکردن لە ڕاستی و دروستیی شتەکان "وەکو دیکارت"، کەوتنە گومانکردن لە خودی ئەقڵ خۆی. ئیتر ئەقڵ وەکو ئەوەی "دیکارت و کانت و هیگڵ" لێیان دەڕوانی، نەمایەوە و کەوتە بەر ڕەخنە و پشکنین.

مـەسـەلەکـان زۆر لەوەی ئێـمـە مـەزەندەی دەکـەین، ئاڵۆزتـر و دژوارترن. مێژووش زۆر تراجیدیترە و کەمتر ئارامـە و مایەی دڵنیاییە. بە کورتییەکەی ئەقڵ هەیە و نا ئەقلانیـیـەتیش هەیە. فـەیلەسـووفـانێک هەن جـەخـت لەسـەر هۆکـارە ئەقلانییەکان دەکەنەوە و متـمـانەی خـۆیان دەدەن بە ئەقڵ، بەلام لە بەرامـبـەریشـدا فـەیلەسـووفـانێکی ترمـان هەن کـە جـەخت لە هـۆکـارە نا ئەقلانییەکان دەکەنەوە و ڕۆڵی ئەو هۆکارانە لە گۆڕینی ئاڕاستەی مێژوودا بە هەند دەگرن.. وەک دەزانین مـەسـەلەی "گەشبینی- ڕەشـبینی، بڕوابوون - بێ بڕوایی، دڵنیـایی - گومـانکردن"، مـەسـەلەیەکی ئێجگـار کـۆنە و لە دێر زەمانەوە هەبووە.

شــایەنی باســە لایەنگرانی "نیـچــە" بە درێژایی ســالانی شــەست و حـەفـتـاکـان و لە سـەروەختی ڕاپەڕینی کۆمـەڵگەی فـرەنسـایی و شـۆڕشی خوێندکاران و کرێکاران لە ئایاری ١٩٦٨دا، توانییـان کـایەی ڕۆشنبیـریی فرەنسایی کۆنترۆڵ بکەن. لەو قۆناغـەدا ئازادیی جنسی و فـەلسـەفەی چێژ بینین و شکاندنی تابۆ ئەخلاقییـەکان و شۆڕش دژی خـاوەن کار و ڕاپەڕینی ژنان لە دەسـەلاتی پیاو و نێرسالاری و.. هتد، تایتڵی هـەرە گرینگی تێکستە فـەلسـەفـیـیـەکـان بوون. ئەمـە وای کـرد لـەسـەر ئاسـتی فـەلسـەفی دید و بۆچوونەکانی هـەریەک لە: "میشێل فۆکۆ و جیل دۆلۆز و جاک دێریدا"، ڕەواج پەیدا بکات. ئەمانـە پەرچەکردارێکی فەلسـەفیی قووڵیـان دروست کرد، دژ بە ئاڕاسـتـەی ئەزمـوونی خـۆرئاوایی لەسـەر ئاسـتی سـیـاسی کـە قـۆناغی کـۆلۆنیـالیـزم و دوو جـەنگی جـیـهـانی و هاتنە ئارای فـاشـیـزم و نـازیزمی بەخۆیەوە بینی..

هاوکات ئەم فـەیلەسـووفانە کەوتنە سـەرکۆنەکردنی ئاقـاری مرۆگـەری و شـارسـتـانیـیـەتی خـۆرئاوا کـە خـیـانەتی لە پرەنسـیـپـەکـانی سـەردەمی ڕۆشنگـەری کـردبوو. ئەمـانە وای کـرد فـەیلەسـووفـانی فـرەنسـا بـە توندی بکەونە ڕەخنەگرتن لە کـەپیـتـالیـزم و نـاوەندچێـتی ئەوروپایی. سـەرچاوەی

سەرەکی ئەو فەیلەسووفانە لەم پرۆسەیەدا، بیر و بۆچوونەکانی "نیچە" بوو. لەبەرئەوەی "نیچە" گەورەترین بیریارێکە پێشوەخت پەردەی لە ڕووی شێواندنی پرەنسیپەکانی ڕۆشنگەری و خەسڵەتە نێگەتیڤەکانی مۆدێرنەی پۆزەتڤستی و پیشەسازی هەڵماڵیبێت.

مێژوو وەکو ئەوەی "هیگڵ" و "کانت" پێیان وابوو، تەنیا ئەقڵ ئاڕاستەی ناکات، بگرە ئەو هێزە نا ئەقڵانییە سەرشێتانەش بەڕێوەی دەبەن کە لە هەناویدا خۆیان حەشارداوە. گەر وا نەبوایە دوای دوو سەدە زیاتر لە سەردەمی ڕۆشنگەری و لە وڵاتانی هەرە پێشکەوتووی ئەورووپادا، بزاوتی فاشیزم و نازیزم پەیدا نەدەبوون. مەعریفە وەکو ئەوەی ئایدیالیستی ئەڵمانی مەزەندەی دەکرد، شتێکی میسالی نییە بە دوور بێت لە حەز و بەرژەوەندی و ئارەزووی دەسەڵاتخوازی، بگرە مەعریفەش بۆ خۆی دەرگیری حەزی دەسەڵاتخوازی و بەرژەوەندییە، ئیتر بیریار بەمە بزانێت یان نا. وەکو دەزانرێت دواتر "میشێل فۆکۆ" ئەم بۆچوونەی "نیچە" دەوڵەمەندتر دەکات، کاتێک دێتە سەر باسی ئەو هەلومەرجە دەسەڵاتخوازییەی لە سەروەختی گۆڕانی زانستە مرۆڤایەتییە مۆدێرنەکانی وەک: "دەروونشیکاری و کۆمەڵناسی و یاساناسی، بەتایبەت یاسای سزاداندا" هاتە ئارا. دواجار "فۆکۆ" ئەو پێوەندییانەش ئاشکرا دەکات کە لە نێوان زانستە نوێیەکان و دیسپلینکردنی ئینسانەکاندا، لە کۆمەڵگە ئەورووپاییە مۆدێرنەکاندا هەیە.

ئەم ڕەخنەگرتنە لە مۆدێرنە توندڕۆیانەیە و هەندێک جاریش دەبێتە ئامرازێک بۆ لێدانی بنەما سەرەکییەکان و دەسکەوتە گرینگەکانی مۆدێرنە. لێرەدا ئەم ئاقارە لەگەڵ باڵی ڕاسترەوە توندڕۆیەکاندا یەک دەگرێتەوە کە دژایەتی هەموو ئەو پێشکەوتنە کۆمەڵایەتی و یەکسانییە لە مافدا دەکات کە کۆمەڵگە ئەورووپاییەکان، دوای هەردوو شۆڕشی ئینگلیزی و فرەنسایی بە دەستیان هێناوە. بەمجۆرە دەبینین چەپی توندڕۆ بەبێ ئاگایی لەگەڵ ڕاستی توندڕۆدا یەک دەگرنەوە، بۆ پاکتاوکردنی مۆدێرنە و لەناوبردنی کۆی ئەو

دەسکەوتانەی بە درێژاییی دوو سەدەی ڕابردوو بە دەست هاتوون.

لە چوارچێوەی ئەم سیاقەدا "هابرماس" دێت، بۆ ئەوەی بەر بەم بۆچوونانەی بیریارانی پۆست مۆدێرنە بگرێت کە بەهۆی ڕەخنەی پەرگیرانەیانەوە لە ئەقڵ و ئەقڵانییەت، کەوتوونەتە داوی ڕێژەگەرایی و عەدەمییەتەوە "لەم بارەیەوە بڕوانە کتێبەکەی: گوتاری فەلسەفی مۆدێرنە". "هابرماس" لەم کتێبەیدا ڕەخنە لە "فۆکۆ و دێریدا و هایدگەر و نیچە"، دەگرێت و باس لە ڕۆڵ و گرینگیی ئایدیای مۆدێرنە و ئەقڵانییەت دەکات، بەڵام بەبێ ئەوەی چاوپۆشی لە هەڵە و لادان و کەموکوڕییەکانی مۆدێرنە بکات. هەروەها ڕێگە بەوەش نادات گومان لە بیر و بۆچوونەکانی سەردەمی ڕۆشنگەری و سەربەخۆیی ئەقڵ بکرێت، لەبەرئەوەی ئەوە بە وێرانکردنی ئایدیای پێشکەوتن و تەقەلای مرۆڤایەتی دەزانێت.. ئەو پێی وایە دەوڵەتی ماف و یاسا لەگەڵ دەستەبەرکردنی لانی کەمی مافەکانی مرۆڤی، وەک: "ئازادی ڕا دەربڕین و ڕۆژنامەوانی و بڵاوکردنەوە و هاتوچۆکردن و.. هتد"، شتێکە ناشێت بەهەند وەرنەگیرێت.

هەر لە چوارچێوەی ئەم سیاقەدا هەندێک بیریاری فرەنسایی پەیدا بوون، کەوتنە داکۆکیکردن لە ئەقڵانییەتی "کانت" و بەگژاچوونەوەی نائەقڵانییەتی "نیچە". بۆ ئەم مەبەستەش ئەو بیریارانە خۆیان بە بۆچوونەکانی "هابرماس" تەیار کرد، تا "میشێل فۆکۆ و جیل دۆلۆز و جاک دێریدا"ی پێ تاوانبار بکەن و بە کەسانی عەدەمی ناوزەدیان بکەن. ئەڵبەتە هەندێک بۆچوونی ئەمانەش توندڕۆیی پێوە دیارە و زۆرجار وەک شەڕی شەخسی دێتە پێش چاو، نەک لە چوارچێوەیەکی بابەتی و فەلسەفیدا بێت، بەڵام دەبێت بڵێین زۆرێک لە ڕەخنەکانی ئەوان لە "فۆکۆ" و "نیچە" ڕەوایە و لە جێی خۆیدایەتی و بۆ ئێمە پێویستە ئاگەداری بین، لانی کەم بۆ ئەوەی بزانین لە ناو فیکری خۆرئاوادا چی دەگوزەرێت. ئێمە بمانەوێت یان نا ئەم مەسەلەیە پێوەندی پێمانەوە هەیە، چونکە بەم دواییانە هەندێک بیر و بۆچوونی "فۆکۆ" گەیشتووەتە

لامــان، بەڵام وەکـو پێـویست ڕوون و ئاشـکرا نیـیــە.. بە هۆی ڕەخنـەی بێ ئامانی "فۆکۆ" لە ئەزموونی ئەقڵانییەتی خۆرئاوایی، خەڵکێکی زۆر لای ئێمە خـوێنگەرمـانە بە پیـر بۆچوونەکـانیـەوە چوون، منیش بۆ خـۆم یەکـێک بووم لەوانە.

گومـانی تێدا نییـە هـەندێک لەو ڕەخـنـانەی "فـۆکـۆ" و "دۆلۆز" و "دێریدا" لە خۆرئاوا و ئەزمـوونی ئەو شارسـتـانییەتە ڕاسـتە و لە جێی خۆیدایەتی، بەڵام پێـویسـتـە قـوربانیش بـە هـەمـوو شـتـێک نەدەین. ڕەوتـی مـۆدێرنە ئەزمـوونی بەسوود و پەندی بەکەڵکی تێدایە و گەر بزانین دەتوانین سـوودی لێ ببینین.. ڕەخنە ئەوە نییـە هـەمـوو شـتـێک ڕەت کـەینەوە، بگرە مـانای وایـە بگەڕێینەوە سـەر ڕەوتی پێشـوو، تا ئەو هـەڵانە ڕاست کـەینەوە کـە ڕوویان داوە و پەرگیـر نەبین لە حـوکـمـدانـەکـانمـاندا. لەم سـەروبـەندەدا و بەم دوایـیـیـانـە لە پاریس کتێبێکی "فەلسەفی ڕادیکاڵی" دەرچوو، نووسـەری ئەم کتێبە وەڵامی "فۆکۆ و دێریدا و دۆلۆز" و هـەوادارانیان دەداتەوە، ئـەمـەش لە ڕێگەی لێکشیـتـاڵکردنی "نیـچـە"وە دەکـات! چونکە ئەو ئەگـەر سـەرچاوەکـەی تێکوپێک دا ئەوا بە ئاسـانی ئەو باڵانەی لێی بووەتەوە دەکەون و بەلادا دێن.

دەرچوونی ئەم کـتێبە و کـتێبگەلێکی تری لەم بابەتە، دابڕاو نییـە لە ڕەوتی گشـتـیـی کـۆمـەڵگەی فـرەنسـایی کە ئێسـتـا بەرەو ئارامی و سـەقـامگیـری و تەنانەت هـەندێک جـار بەرەو کۆنسێرڤاتیڤیش دەچێت. ناونیشـانی ئەو کتێبە بەم شێـوەیە: "بۆچی ئێمـە نیچەویی نین؟". ئـەمە کـتـێبێکی دەسـتە جـەمعییـە و لانی کەمی دە لە فەیلەسـووفانی نەوەی نوێ بەشدارییان تێدا کردووە. ئەمانە دەیانـەوێت خــۆیان وەک نەوەیەکی فــەلســەفی جــیــاواز لـە نەوەی پێــشــوو بسەلمێنن، بەوەی خولیـا و ئاراستە و ئامانجی تایبـەت بە خۆیان هەیە. لێرەوە شـتێکی سـەیر نییە ئەوانە، بۆ نموونە بکەونە کێشـەوە لەگەڵ لایەنگرانی "جاک دێریدا" یاخۆ "جیل دۆلۆز"دا. ئەمە شـەڕێکی فەلسەفی بچووکە کە لە پاریسدا ڕوو دەدات، بەڵام بێگومـان ڕەهـەندی سیاسـی و کۆمەڵایەتیشی هەیە.

"ئەندرێ کۆنت سبۆنفیل" یەکێک لە بەشداربووانی نووسینی ئەو کتێبە، دەڵێت: «من بە نیچە و بلیمەتیی ئەو سەرسامم و لە چەند خاڵێکی فەلسەفیدا هاوڕام لەگەڵی، لەوانە: ڕەخنەگرتنی لە ئایدیالیزم و ئاین و ئازادیی هەڵبژاردن و ژیان دۆستی و.. هتد، بەڵام هەندێ مەسەلەی تریش هەن کە ناکۆکم پێیان و ڕێگەم پێ نادەن ببمە کەسێکی نیچەویی، لەوانە: نا ئەخلاقییەت و نا ئەقڵانییەت و نیشاندانی هونەر وەک ئەلتەرناتیڤی ئاین».

با بزانین مەبەست لە نا-ئەخلاقی "نیچە" چییە؟ وەکو دەزانین "نیچە" شانازی بەوەوە دەکات کە هەموو بەهاکانی ژێرەوژوور کرد "ئەمەش تایتڵی پرۆژە مەزنەکەی ئەوە" و پێویستە کتومت بڕوا بەو قسانەی بکەین. ڕاستە "نیچە" ستایشی توندوتیژی و ئیرادە و بەربەرییەت و ڕەگەزپەرستی دەکات، واتە ڕەتکردنەوەی سەرلەبەری دیموکراسی و بەهاکانی سەردەمی ڕۆشنگەری. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو ڕەتی دەکاتەوە ئەقڵ وەکو ئامرازێک، بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤ لە دەست دواکەوتوویی و تاریکی و چەرمەسەری سەیر بکات. ئەم بۆچوونەش تەواو لەگەڵ ئەو گریمانە سەرەکییەیدا یەک دێتەوە کە دەسپێکی پرۆژە ڕەخنەییەکەیەتی: "ژێرەوژووڕکردنی هەموو بەهاکان".

سەبارەت بە "نیچە"، "ئەندرێ کۆنت سبۆنفیل" دەڵێت: «یەکانگیرییەکی گەورە بە فیکری نیچەوە دیارە، بەڵام لە هەندێک وردەکاریدا ناکۆکی دەبینین. ڕەنگە ئەم قسانەم ناکۆک بن، بەڵام گەر بەوردی لە مەسەلەکان وردبینەوە، ئەو ناکۆکییە نامێنێت. لە ڕاستیدا ئەم ناکۆکیانەی ناو فیکری نیچە، دوا جار بە تۆکمەترکردنی پرۆژە فەلسەفییەکەی دەشکێتەوە.. ئێمە سەرباری ئەوەی مەسەلەی نا ئەخلاقییەت لای نیچە دەبینین، نا ئەقڵانییەتیش بەدی دەکەین. لەبەرئەوەی نیچە وەک دیاردەیەکی ڕووکەش و لاوەکی سەیری ئەقڵی دەکرد و لۆجیکی بە چەکی دەستی لاواز و بێدەسەڵاتەکان دەزانی، بۆیە هیچیانی بە پێویست نەدەبینی. لێرەوە

دەیتوانی زۆر بە ئاسانی و بە خواستی خۆی حوکمی ناکۆک و دژ بە یەک بدات، بێ ئەوەی بزانێت ئەوەی دەیڵێت وەک یەک نییە و پێک ناکۆکن.. من لەبەرئەوەی خۆم فەیلەسووفم و وەکو بەهایەکی بەنرخ سەیری ئەقڵ دەکەم، پێم وایە هیچ ئازادی و پێشکەوتن و مۆراڵێک ناتوانێت بەبێ ئەو بەرەو پێش بچێت، لەبەر ئەوە من ناتوانم نا ئەقڵانییەتی نیچە پەسند بکەم».

"ئەندرێ کۆنت سبۆنفێل" ژیرە و دەزانێت ڕەخنەکردنی نا ئەخلاقییەت و تاوانبارکردنی "نیچە" بە فەیلەسووفێکی نا ئەخلاقی بە شێوەیەکی ڕەها، کارێکی بێمانایە.. بۆیە ناتوانێت ئەوە لە بیر بکات کە "نیچە" سەروەختێک ڕەخنەی لە مۆراڵی ئاینی یەهوودی و مەسیحی و مۆراڵی تەقلیدی گرتووە، بەهۆی ئەوەوە بووە کە هەستێکی ئەخلاقی توند و تۆڵی هەبووە. "نیچە" بەهۆی ئەخلاق زۆرییەوە، بوو بە کائینێکی نا ئەخلاقی!.. هۆکارێکی مێژوویی دیاریکراو و تایبەتیش هەیە ئەوی ناچار کردووە، دژایەتی ئەو مۆراڵە بکات کە لە سەردەمی خۆیدا هەبووە.

هیچ فەلسەفاندنێک لە دەرەوەی مێژوودا نییە. "نیچە" لە بنەڕەتدا دژی ئایدیالیزم بوو، هاوکات دژایەتیکردنی بۆ ئەخلاقیش بەشێوەیەکی ڕەها نەبوو. سەبارەت بەم مەسەلەیە "ئەندرێ کۆنت سبۆنفیل" دەڵێت: «من لانی کەمی ئەم بۆچوونەم پێ پەسندە، چونکە فەیلەسووفە نا ئەخلاقییەکان بەشێوەیەکی گشتی بۆیە ڕەخنە لە ئەخلاق دەگرن، لەبەرئەوەی مرۆڤ دەچەوسێنێتەوە و ئازادییەکانی سەرکوت دەکات. هاوکات دژی ژیان و حەز و چێژ بینینە. ڕەخنەگرتنی نیچە لە ئەخلاق دژی هەموو ئەو شتانە بوو کە ئەخلاقی یەهوودی و مەسیحی هەڵگری بوون، وەک: سەرکوتکردنی هەموو غەریزە و ئارەزوویەک. دەرهەق بەم مەسەلەیە پێم وایە ئەو و فرۆید لەسەر هەقن و ڕاستیان پێکاوە. بەڵام ئەو بەرەو پێشچوونەی ئەخلاق لە سەردەمی ئەمڕۆدا و لە کۆمەڵگە ئەورووپاییە مۆدێرنەکاندا بەخۆیەوە بینی، کارێکی کرد ئەم کێشەیە پەراوێز کەوێت و وەکو دیاردەیەکی ڕابردوو سەیر بکرێت.

هەنووکە کاتێک ئێمە باس لە ئەخلاقی ناو کۆمەڵگەکانمان دەکەین، هەمان ئەو ئەخلاقە نییە کە لە ڕابردوودا چاودێری شتە وردەکانی ژیانی غەریزیمانی دەکرد. ئەمڕۆ ئەخلاق پێوەستە بە مەسەلەگەلێکی گرینگترەوە، وەک مەسەلەی سزادان و شەڕانگێزی. واتە هەموو ئەو شتانەی پێوەندی بە نێوانی ئێمە و ئەوانی ترەوە هەیە، لە ڕێزگرتن و پاراستنی مافەکانمان. بەڵام نیچە کاتێک ڕەخنە لە ئەخلاق دەگرێت، تەنیا هەر سەرزەنشتی ئەو لایەنە ناکات. کە سەرکوتی ژیانی تایبەتیمان دەکات، بگرە سووکایەتیش بە ئایدیای ڕێزگرتنی بەرامبەریش دەکات، واتە دیموکراسیش بە چاوێکی سووک سەیر دەکات، چونکە بە بۆچوونی ئەو ئەخلاقی ڕێزگرتنی بەرامبەر ئەخلاقی کۆیلەیە.. بەڵام ئێمە لێرەدا پێی دەڵێین: «نا ئێمە لەگەڵ ئەم بۆچوونەی تۆدا نین، چونکە ئێمە هەموو تێکەڵکردنێک لە نێوان ئەخلاق و ئەخلاقچێتیدا ڕەت دەکەینەوە».

فۆكۆ و مۆدێرنە

لێرەدا دەخوازم هەندێک لایەنی ئەو مشتومڕە فیکرییە بخەمە ڕوو کە لە کایەی ڕۆشنبیریی فرەنسایی و تەنانەت جیهانیشدا، سەبارەت بە "میشێل فۆکۆ" دروست بوو. وەکو ئاشکرایە نێوبانگی ئەم فەیلەسووفە دنیای گرتەوە و خەڵکانێکی زۆریشی بەخۆیەوە خەریک کرد، ئەگەرچی هەنووکە کەم تا کورتێک ئەو هەڵلایەی لە دەور نەماوە و چووەتە دواوە. "فۆکۆ" نێوبانگی بەو ڕەخنە توندانە دەرکردبوو کە ئاراستەی شارستانییەتی خۆرئاوای دەکرد و دەستنیشانی کەموکوڕی و خاڵە لاوازەکانی ئەو شارستانییەتەی دەکرد، هەروەها ئەو پێوەندییە توندوتۆڵ و ترسناکەشی ئاشکرا کرد- کە لە نێوان مەعریفە و دەسەڵاتدا هەیە.

لەم سەروبەندەشدا نیشانی دا مەعریفە هێندە بێگوناه نییە وەکو ئەوەی ئێمە مەزەندەی دەکەین، بگرە ئەوە مەعریفەیەکە دەسەڵات بەرهەم دێنێت و تەنانەت هەندێ جاریش مەشرووعییەت دەداتە دەسەڵاتی سەرکوتکەر. هەروەها ڕەخنەی لە سەرجەم ئەو داوودەزگایانەش گرت کە لە دوای سەردەمی ڕۆشنگەرییەوە لە خۆرئاوادا دروست بوون. ڕەخنەکانی "فۆکۆ" بە جۆرێک بوون، خەڵک وایان دەزانی دژایەتی ڕۆشنگەری و مۆدێرنە دەکات، ئەمەش بۆ خۆی ناهەقییەکی گەورەیە. بۆ ئەوەی ئەم مەسەلەیە ڕوون بکەینەوە، ئەوا بایەخ بە دید و بۆچوونەکانی "ژاک بۆڤرێ" و پێوەندی ئەو بە "فۆکۆ" و ئاقاری پۆست مۆدێرن دەدەین. وەک دەزانین "ژاک بۆڤرێ" لە ئێستادا، یەکێکە لە فەیلەسووفە دەگمەنەکانی فرەنسا و مامۆستای فەلسەفەی مۆدێرنە لە کۆلێجی دی فرانس و پسپۆڕێکی دیاری فەلسەفەی

شیکاری ئەنگلۆ ساکسۆنیشە، بە تایبەت فەلسەفەی "ڤیتگنشتاین".

"بۆڤرێ" دەقگەلێکی "ڤیتگنشتاین"ی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فرەنسایی و چەندین کتێب و لێکۆڵینەوەشی لە بارەوە نووسیوە، بەمەبەستی شرۆڤەکردن و ئاسان وەرگرتنی لەلایەن خوێنەرانی فرەنساوە. هەر کاتێک باسی "ژاک بۆڤرێ" دەکرێت، دەستبەجێ ناوی "ڤیتگنشتاین"یش دێت، لەبەرئەوەی ماوەیەکی زۆر بە فیکر و جیهانبینیی ئەوەوە خەریک بووە، بەڵام لە چەندساڵی دواییدا وازی لەو خولیا سەرەکییەی خۆی هێناو دوو کتێبی لەسەر مەسەلەی ئاقاری هیومانیزم لە فیکری ئەورووپاییدا بە ناوی "فەیلەسووف لای ئەوانەی خۆیان دەخۆن" و "ئەقڵانییەت و دزێوی" بە چاپ گەیاند. لە هەردوو ئەو کتێبەدا هێرشێکی توندی کردووەتە سەر فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرنەی فرەنسایی، ئەمانەش ئەو فەیلەسووفانەن کە تاوانبار کراون بەوەی ڕەواج بە نائەقڵانییەت و سۆفیستائییەت و پووچگەرایی دەدەن، لە فرەنسا بەتایبەتی و لە خۆرئاواشدا بە گشتی. ئەمانە وەکو کەسانی بێ ئومێد درانە قەڵەم و هێرشکردنی زۆریشیان بۆ سەر بنەماکانی شارستانییەتی ئەورووپی وەک: "دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ و هیومانیزم"، بووە مایەی بێزاریی زۆری ئەو فەیلەسووفە ئەقڵانییانەی داکۆکی لەم بەهایانە دەکەن و "ژاک بۆڤرێ"ش یەکێکە لەوانە.

لێرەدا جێی خۆیەتی ناوی ئەو فەیلەسووفانە بهێنین کە لە شارستانییەت و مۆدێرنە داخ لە دڵن، نموونەکانیان وەک: "ژاک دێریدا، میشێل فۆکۆ، ژێڵ دۆلۆز، ژان فرانسوا لیوتارد". ئەمانە هەرایەکی گەورەیان لەسەر مۆدێرنە و بەهاکانی نایەوە، نەک بە تەنیا لە وڵاتی فرەنسادا، بگرە لە ئەڵمانیا و وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و لەسەر ئەم بابەتەش مشتومڕی گەرم، لە نێوان فەیلەسووفانی ئەڵمانی و فرەنسایی و ئەمەریکاییەکاندا دروست بوو. بەپێی ئەوەی لە پاشکۆی ئەدەبیی ڕۆژنامەی "لیفیگارۆ"دا هاتووە، پاش دە ساڵ لە مردنی "میشێل فۆکۆ" و "فۆکۆ لە ٢٤ی حوزەیرانی ساڵی ١٩٨٤ لە

پاریس و بە نەخۆشی ئایدز کۆچی دوایی کرد. وەرگێڕ" دوای ئەو هەموو ڕەخنەیەشی ڕووبەڕووی بووە، بەڵام تا ئێستاش بە گرینگترین فەیلەسووفی هاوچەرخی فرەنسایی دادەنرێت. لە ئەمەریکادا زۆرترین خوێنەری هەیە و زیاد لە هەر فەیلەسووفێکی تر کۆڕ و سیمینار و کۆنگرەی زانستی بۆ ساز دەکرێت. ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە کە چ شوێن دەستێکی لەسەر کایەی فەلسەفیی خۆرئاوا و جیهانی جێ هێشتووە، ئەگەرچی لە چەند ساڵی ڕابردوودا خەریکە ئەستێرەی بەختی لە کزی دەدات. ڕەنگە بۆ ئێمە شتێکی سەیر و سەمەرە بێت کە چۆن فەیلەسووفێکی وەکو "فۆکۆ"، تەواوی تەمەنی خۆی بۆ ڕەخنەکردنی مەزنترین ژیاری سەر گۆی زەوی تەرخان کردووە، یان چۆن دەبێت بیریارە مەزنەکانی ئەوروپا شالاو بەرنە سەر مۆدێرنە و ئەقڵانییەت؟!

ڕەخنەگرتن لە مۆدێرنە و ئەقڵانییەت، لە شەستەکانی سەدەی ڕابردووەوە لە فرەنسادا دەستی پێ کرد و بزاوتێکی فەلسەفیی وەهاشی لێ کەوتەوە کە لانی کەم بۆ ماوەی چارەکە سەدەیەک پاوانی گۆڕەپانەکەی کردبوو، بەڵام لە چەند ساڵی دواییدا پەرچەکردارێکی بەهێز لە بەرامبەریدا دروست بوو. لێرەدا هەوڵ دەدەین لە ڕێی خستنەڕووی هەندێک بیر و بۆچوونی بیریارێکی ئەقڵانی و لۆجیکی وەک "ژاک بۆڤرێ"وە، نموونەی ئەو پەرچەکردارە نیشان بدەین. "ژاک بۆڤرێ" پێی وایە بەرنامەی سەرەکیی سەردەمی ڕۆشنگەری برێتی بووە لە: ڕووناککردنەوەی ئەقڵی مرۆڤ و زیادکردنی توانستی زانینی، بۆ ئەوەی توانای کۆنترۆڵکردنی سروشت و شتەکانی زیاتر بێت.

فەیلەسووفانی ڕۆشنگەری پێیان وابوو، ئەمە دەبێتە مایەی ئەوەی حاڵی مرۆڤ زۆر باشتر بێت و زیاد لە جارانیش بەختەوەرتر و خۆشگوزەرانتر بێت. سەردەمی ڕۆشنگەری پێی وابوو سەرچاوەی نەهامەتی لە جیهاندا نەزانینە، چارەسەری ئەمەش تەنیا بە زانست و زانین دەکرێت. دوژمنی تاریکی ڕووناکییە و زانستیش دوژمنی نەزانینە. کەواتە ڕاماڵینی نەزانین و

خـورافـات، تەنیـا بە رووناکیـی زانست و ئەقڵ دەسـتـەبەر دەبێت. هاوکـات فـەیلەسووفـانی ڕۆشنگەری شـەڕێکی بێوادەیان لە دژی دەمـارگیری ئاینی و تاریکخوازی فێندەمێنتالیزم کرد. ئەی کەواتە فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن ڕەخنە لە چی دەگرن و ڕەخنەکانیـان چییـە؟ ئایا دەیانەوێت بگەڕێینەوە بۆ سەدەکانی ناوەڕاست؟

فـەیلەسـووفـانی پۆست مـۆدێرن باس لەوە دەکـەن کـە ئەقـڵانیـیـەتی سـەرمـایەداریی بیـرۆکراسی، سـەرجـەم بوارەکـانی ژیانی لە کـۆمـەڵگە مۆدێرنەکاندا پاوان کردووە و ئەمەش بـە مەترسییەکی گەورە دەزانن. ئەمە لە کاتێکدا تەواوی میللەتانی دنیا ئیرەیی بە گەلانی ئەورووپایی دەبەن. "ژاک بۆڤریێ" پێی وایە ئەوانەی ڕەخنە ئاڕاستەی مۆدێرنە دەکەن تەنیا لە خاڵێکدا ڕاستییان پێکاوە، ئەویش ئەوەیە کە پێشکەوتنی بێحەد و حیسـابی زانست و تەکنۆلۆجیا بۆ خۆی بووەتە ئامانجێک، لە کاتێکدا دەبوو ئامرازێک بێت بۆ خزمەتکردن و بەختەوەرکردنی مرۆڤ.

لێرەدا ئەوانەی ڕەخنە ئاڕاسـتـەی مۆدێرنەی تـەکنۆلۆجی دەکـەن، کـارێکی بەجێ دەکـەن. بەڵام نابێت ئەم ڕەخنەگرتنە بگاتە ئاسـتی ئافـەرۆزەکـردنی کۆی شـارسـتـانییـەتی خۆرئاوا و سـنوور ببەزێنن، چونکە ئەمـە هەڵوێستێکی پەرگیـرانە و لە باشـتـرین حـاڵەتیـشـدا هەڵوێسـتـێکی نا مـەسـئـوولانەیە. بێگومـان پێـشـکەوتنی زانسـتی و تەکنۆلۆجی لە خـۆرئاوا، هـاوشـانی پێشکەوتنی ئەخلاقی و ڕۆحی و دانـایی نەبوو. مرۆڤ گەیشتووەتە ئاستێک پێداویستییەکانی ئاڕاستـەی دەکەن، نەک ئەو ئاڕاستـەی پێداویستییەکانی بکات. لە سـەردەمی ڕۆشنگەرییـەوە تا ئەمڕۆ "کـە نزیکەی دووسـەد سـاڵێک دەکـات"، مـەعریفـەی مـرۆڤی ئەورووپایی زۆر زیادی کـردووە، بەڵام ئاخـۆ بە هەمان ئەو ڕادەیەش دانایی و جڵەوکردنی چارەنووسی خۆی زیادی کردووە؟ داهێنان سنووری بۆ نییە و پێداویستـییەکانیش لە ئاسـتێکدا ناوەستێت،

بۆیە پێـــویســـتـــە مـــرۆڤ بزانێت لە چ سنوورێکی دیاریکراودا ئەو پێداویستـییانە ڕابگرێت و زیادەڕۆیی نەکات. قەیرانی شارستـانییـەتی مـــۆدێرنیش لێــرەدایە. هەمـــوو ئەم شـــتـــانەی باس کـران ڕاستن و "ژاک بۆڤرێ"ش لاری لێیان نییە، بەلام ئەو پێی وایە فەیلەسووفانی نائەقڵانی وەک: "دێریدا و فـۆکـۆ و دۆلۆز و لیـوتارد"، لە ڕەخنەگرتنی مـۆدێرنەدا زۆر دەڕۆن و ئاستێک بۆ ڕەخنەکانیان دانانێن. ئەمانە مۆدێرنە وەک دیاردەیەکی بەد و خـراپەکاری دەبینن. بریا هەڵوێسـتـێکی حـەکـیـمانەیان لە مـۆدێرنە وەرگرتایە، وەک ئەوەی "مـونتین" وەری گـرت. بابزانین "مۆنتـین" دەڵێت چی؟ ئەو پێی وایە: "بەڕاســتی زانست شـتـێکی مـەزنە و ئەوانەشی تەرێزی لێ دەکـەن یاخۆ بە هێند وەری ناگرن، نەزانین و بیرتەسکیی خۆیان نیشـان دەدەن.. ڕاسـتە زانست چارەسـەری هەمـوو شـتـێک ناکـات، بەلام شـتـێکی سـەرەکییە بۆ پێشکەوتنی مرۆڤ".

لە ڕۆژگـاری "مـۆنتـێن"ەوە تا ئەمـڕۆ "کـە چوار سـەدە دەکـات"، مـرۆڤی ئەوروپایی پەندی زۆر و زەوەندی دەرهـەق لەلایـەنی پۆزەتڤی و نێگەتیـــڤی زانست وەرگـرتووە. ئەو مرۆڤـە زانسـتی ئەزمـوون کـردووە و بەرهەمـەکـانی چنیوەتەوەو باجیشی داوە "ڕاسـتە زانست ئەقڵی ئەلکترۆنی بەرهەم دێنێ، بەلام بۆمـبی ئەتۆمی و چەکی کـیـمـیـاویش بەرهـەم دێنێ کـە قـەلاچۆی مرۆڤایەتی دەکات". کەواتە هەمـوو شتێک پێوەندی بەوەوە هەیە، چۆنچۆنی زانست بەکـار دێنین. یـان ئەوەتا بۆ چاکـەی بەکـار دەهێنین، یان لە پێناو خـراپەدا بـەگـەڕی دەخـەین. لەلایەکی ترەوە تەرێزکـردن لە زانست لە لایەن فەیلەسووفە نائەقڵانییە هاوچەرخەکانەوە، دەگەڕێتـەوە بۆ کاریگەریی "نیچە" و هەڵوێستی نیگەتیڤانەی ئەو لە زانست. "فـۆکـۆ" و ئاقاری پۆست مـۆدێرن، جەخت لەسەر لایەنی هەیمەنە و کۆنترۆڵ دەکەنەوە کە پێوەستن بە زانستەوە و لایەنی مەعریفی پرۆژەی سەردەمی ڕۆشنگەری وەلاوە دەنێن.

ڕاسـتـە زیادبوونی زانین دەبێتـە مـایەی ئەوەی زیاتر دەسـەلاتمان بەسـەر

شتەکاندا و سروشتدا بشکێت، وەکو ئەوەی "دیکارت" خەونی پێوە دەبینی، بەڵام ئەمە بۆ خۆی وەکو پرۆژەیەکی نموونەیی دەمێنێتەوە و پاساوی ئەوەمان بۆ ناداتەوە کە مەعریفە کورت کەینەوە بۆ تەنیا ئامرازێکی هەژمونخوازی و و کۆنترۆڵکردنی ئەوانەی تر. بێگومان پرۆژەی زانستی و تەکنۆلۆجی خۆرئاوایی، بووە مایەی ئەوەی خۆرئاوا دەسەڵات بەسەر میللەتانی تردا پەیدا بکات، بەڵام زانست هەمووی دەسەڵات و چەوساندنەوە و بە کۆیلەکردن نییە، وەکو ئەوەی ڕەخنەگرانی مۆدێرنە باسی دەکەن.

دەکرێت ئێمە لەمڕۆدا سەرکۆنەی "دیکارت و گالیلۆ و نیوتن و کانت و ئەنیشتاین" بکەین، تا ئەوانەی پێ ڕازی بکەین کە دەیانەوێت تەواوی شارستانییەتی مۆدێرن ئافەرۆز بکەن؟! ئێمە دەتوانین ڕەخنە لە ئایدیۆلۆجیای زانستی بگرین و لە هەمان کاتیشدا، لایەنە پۆزەتیڤ و دەسکەوتە گرینگەکانی زانست بپارێزین کە مرۆڤیان گەیاندە ئەو ئاستە بەرزەی پێشکەوتن."ژاک بۆڤرێ" دەیەوێت بە فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن بڵێت: «دەکرێت رەخنە لە کەموکورییەکانی مۆدێرنە بگرین، بەڵام ناکرێت زانست و شارستانییەتی تەکنۆلۆجی سەرلەبەر رەت کەینەوە». ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە، ڕەخنەگرانی مۆدێرنە لە سەنگەری چەپڕەوەکان و تەنانەت چەپڕەوە توندڕۆیەکانی فرەنسادان، بەڵام ئەمە شتێکی زۆر سەیر نییە و بە تاقیکردنەوە دەرکەوتووە کە لە دواجاردا چەپی توندڕۆ و ڕاستی توندڕۆ یەک دەگرن و دەبن بە یەک، چونکە هەردووکیان دوژمنی دانایی و میانڕەوی و سەنگینین.

"ژاک بۆڤرێ" جارێکی تر دەگەڕێتەوە سەر ئیدانەکردنی "نیچە" و بەرپرسیاریەتی ئەو ئاقارە نائەقڵانییەی دژایەتی مۆدێرنە و دەسکەوتەکانی دەکات، دەخاتە ئەستۆی ئەو.. لەم بارەیەوە "ژاک بۆڤرێ" دەڵێت: «نیچە بیەوێت یان نا ئەوا تیۆریاکەی ئەو کە پێوەندی بە ئیرادەی هێزەوە هەیە، ڕێی خۆش کرد بۆ ئەوەی فاشیزمی ئەڵمانی جارێکی تر بێتەوە مەیدان..

نیـچـه وتەزای ئیـرادەی هێـزی کردە بـنەمـای بوون و زیندەگی و نازیزمـیش بڕوای بە تێزەکانی نیچە هێنا و لە هەوڵی ئەوەدا بوو لـە واقیـعدا کـاری پـێ بکات. سـەرەنجامیش بـەو ماڵوێرانییە کۆتایی هـات کە هەموومـان دەیزانین. ڕاسـتــە نیــچــە بـەرەنجـامـێکی وەهای نەدەویست، بەڵام بیـر و بۆچوونە توندڕۆکانی ئەوەی لێ کەوتـەوە. هەندێک جار بیریار شـتێکی دەوێت، کـەچی بیر و بۆچوونەکانی بۆ بەدەستهێنانی شتی تر بەکار دەهێنرێت».

خـاڵێکی تر کـە خـەسـڵـەتی بیـریارانـی پۆست مـۆدێرنـە و "ژاک بۆڤـرێ" ڕەخنەی لێ دەگرێت، ئەوەیە: «ئەوان هـەمـوو دەسـەڵاتێک ڕەت دەکەنەوە و لە هـەمــوو دەســەڵاتێکیش نـاڕازین، وەک ئەوەی هـەڵـوێســتـێکی وا لـە پۆخـڵـی دەسەڵات بیـانپارێزێت، چونکە ئەوان پێیان وایە دەسەڵات خراپەکارە و هەر ڕۆشنبـیــرێکیش مــامــەڵەی لـەگـەڵدا بکات تـاوانبــارە. بێگومــان ئەمــە هەڵوێسـتێکی دروست نییـە و ئاکـامی باشیـشی نابێت. ڕۆشـنبیـر دەبێت دەسگیرۆیی دەسـەڵات بکات گـەر هـاتوو پرۆژەی باشـی بۆ کـۆمـەڵگە ئەنجـام دا، هـەروەهـا پـێـویسـتــە کـاتێک هـەڵە دەکـات ئاگـەداری بکاتـەوە، بۆ ئەوەی هەڵوێستی خۆی ڕاست بکاتەوە و بڕیاری گونجاو دەربکات».

بەڵام فــەیلەســووفــانی پۆست مــۆدێرن شــانـازی بەوەوە دەکــەن کــە بە بەردەوامی دژایەتی دەسـەڵات دەکەن. لێرەدا "ژاک بۆڤرێ" بەراورد لە نێوان هـەڵوێســتی پۆسـت مـۆدێرنەکــان و ڕاســتی توندڕۆدا دەکــات کـە دژایـەتی بەهاکانی پێشکەوتن و دیموکراسـی و مۆدێرنە دەکەن. هـەندێک جـار پۆست مۆدێرنەکان دەگەنە شتێک کە پێچەوانەی خواستی ئەوانە. بۆ نموونە کاتێک "فـۆکـۆ" دەڵێت: «ئەقڵ ئامـڕازێکی سـەرکـوتکەرە!»، ئەوا بـێ ئەوەی بەخـۆی بزانێت بۆ خـاتری بـەرژەوەندی هێـزە کـۆنسـێرڤـاتیڤ و دواکەوتووەکـان کـار دەکـــات. بـەڵام بۆچـی "فـــۆکـــۆ" وا دەڵێت؟ لـەبەرئـەوەی ئەو پـێی وایـە ئەقڵ شـتـەکـان لە چوارچێـوەی سـیـسـتـمـێکی دیاریکراودا ڕێک دەخـات، هەر ڕێکخـسـتنێکیش بە مــانـای سـڕینەوەی هـەندێ شت و دەست لـێ نەدان و

هێشتنەوەی هەندێکی تره. لێرەوە هەموو ڕێکخستن و دیسپلینێک، به ناچاری پرۆسەی سەرکوتکردن له خۆ دەگرێت. کەواته ئەقڵ هەرچییەک بکات سەرکوتکارە.

لێرەدا توندڕۆیی "میشێل فۆکۆ" به زەقی دیاره. ئەڵبەته ئەو مافی خۆیەتی کاتێک ڕەخنه ئاڕاستەی ئەقڵی کلاسیکی خۆرئاوا یان ئیرۆسەنتەریزم دەکات، به تایبەت لەو دۆخەی ئێستایدا که بەسەرخۆیدا داخراوە و نایەوێت بەسەر جیهانی دەرەوە و کولتوورەکانی تردا بکرێتەوە. ئەقڵی ئەوروپایی له قۆناغی کۆلۆنیالیزم و پۆزەتڤیزمداو به درێژاییی سەدەی نۆزدەم و تا ناوەڕاستی سەدەی بیست (واته بەر له دروستبوونی قوتابخانەی فرانکفۆرت که پێش کتێبه بەناوبانگەکەی فۆکۆ مێژووی دێوانەیی له سەردەمی کلاسیکیدا زۆر به توندی کەوتنه سەرکۆنەکردنی ئەقڵ)، دووچاری ئەو حاڵەته بوو، بەڵام نابێت پرۆسەیەکی ڕەخنەیی لەو جۆره زیادەڕۆیی بکات و تەواوی دەسکەوته پۆزەتیڤەکانی ئەقڵی لیبرالیزم وەلاوه بنێت، چونکه کارێکی لەو جۆره ناهەقییه دەرهەق به ئەقڵ و ئەو شارستانییەته قەشەنگەی بەرهەمی ئەقڵه. تایبەتمەندییەکی تری بیریارانی پۆست مۆدێرن ناڕەزایی دەربڕینی بەردەوامە و ڕەخنەکردنی هەموو ڕێسا و پێودانگێکه، ئەمەش به ناوی ئازادییەکەوه که هیچ سنوورێک ناناسێت. ئەمانه ئەلتەرناتیڤیان پێ نییه و کاری سەرەکییان ڕەخنه و لێکشیتاڵکردن و وێرانکردنه بەشێوەی "نیچه".

"نیچه" پێی وابوو تەنانەت زمانیش برێتییه له زیندانێک، لەبەرئەوەی له چوارچێوەی سیستمی ڕێکخستنی وشەکان بەشێوەیەکی دیاریکراو، مانا ئازادەکان کۆت و بەند دەکات. بەڵام هیچ زمانێک له دنیادا هەیه بتوانێت بەبێ ڕێزمان دروست ببێ؟ "نیچه" وەڵامی ئەم پرسیاره ناداتەوە و تەنیا ئەوە دەڵێت که "زمان زیندانی مانایه". فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرنەش له فرەنسا لەسەر هەمان ڕێتمی ئەوە که دەڵێن: "ئەقڵ زیندانه!". ئەوان لەوەدا

ڕاست دەکــەن، ئەگــەر ئەقڵ بووە بەســتــەڵەک و لە زانست و کــرانەوەی شــارسـتـانی دواکەوت، ئەوا دەبێت بە کۆت و بەند و زیندانێکی گەورە. بەڵام خۆ هـەر ئەقڵـە کە بنەمـا و بڕبڕەی پشـتی شـارسـتـانیـیەتە و ناکـرێت بەو ڕەهاییە سەرکۆنەی بکەین و ڕەتی بکەینەوە. مەترسییەکەش لێرەدایە.

ئەقڵ خاوەنی مێژووە و لەگەڵ تازەبوونەوەی زانست و داهێنانی مەعریفی و ئەزموونی مێژوویی و پێشـهاتە میتۆدییەکاندا، تازە دەبێتەوە. ئەقڵ وەکو ئەوەی ئێمە مەزەندەی دەکەین شتێکی نەبزۆک و پێدراوێکی نەگۆڕ نییە، بگرە وەکو تەواوی شتەکانی تر مێژووی خۆی هەیە. لەبەر ئەم هۆیەشە کە باس لە "ئەقڵی دیکارتی و ئەقڵی کانتی و ئەقڵی دیالەکتیکی هیگڵی و.. هتد" دەکەین. ئەقڵ بە بەردەوامی پەرە دەستێنێ و دەگۆڕێ و خۆی نوێ دەکاتەوە.

دواجار "ژاک بۆڤرێ" دەیەوێت حوکمێکی توند بەسەر "فۆکۆ" و "دۆلۆز"دا نەدات و نایەوێت خواستی ڕاستگۆیانەی ئەوان، بە مەرامی توندڕۆ و پڕ لە بوغزی ڕاستی فرەنسایی تێکەڵ بکات کە بەرامبەر بە مۆدێرنە و سەردەمی مۆدێرن هەیانە، چونکە "بۆڤرێ" لە هەوڵ و کۆششی "فۆکۆ" و "دۆلۆز" لە پێناو مەسەلە ئینسانییەکاندا ئاگەدارە، بەتایبەت ئەو خۆپیشاندانانەی لە پێناو مافی کرێکارە بیانییەکانی ناو فرەنسادا پێی هەستان.. هەروەها داکۆکیکردنیان لە مافی کەمایەتییە چەوساوەکانی ناو کۆمەڵگەی فرەنسایی. بەڵام پەرگیری ئەوان لەسەر ئاستی تیۆری دژ بە ژیاری خۆرئاوایی کە لەسەر بنەمای مافی مرۆڤ و ڕێزگرتنی فرەڕەنگی و گەمەی دیموکراسی دامەزراوە، ناکۆکە لەگەڵ ئەو پرۆسەیەی ئەوان دەستیان داوەتێ و لە بەرژەوەندیی کێشەی مرۆڤە زۆر لێکراوەکاندایە، واتە لە بەرژەوەندی مافەکانی مرۆڤدایە بەگشتی. کەواتە چۆن دەبێت ئەوان لە ڕووی تیۆرییەوە گاڵتەیان بە جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ بێت و بە عەمەلیش بەرگری لێ بکەن؟ ئەم ناکۆکییە زەق و دژوارە جێ سەرنجی بیرمەندگەلێکی

تری وەک "لۆک ڤێری و ئالان ڕینۆ" بووە.

هەموو ئەوەی لە سەرەتاوە باسمان لێ کرد، دەری دەخات کە ئەقلانییەت مەرج نییە تەنیا خواستی هەژموونخوازی و سەرکوتکردن و شەڕانگێزی و وێرانکردن بێت، وەک ئەوەی ڕەخنەگرانی مۆدێرنە باسی دەکەن. هەروەها مەرج نییە نائەقلانییەت لێبووردە و لیبراڵی و بێوەی بێت یاخۆ ڕێزی سروشت و ژینگە و ژیان بگرێت، وەکو ئەوەی ئەوان پێیان وایە.

"ژاک بۆڤرێ" لە درێژەی قسەکانیدا لەسەر "میشێل فۆکۆ" و هەڵوێستی ئەو لە مۆدێرنە، کۆ لەوە ناکات باس لە گرینگیی ئەو بکات وەک بیریارێک کە ڕۆڵی لە دەستنیشانکردنی کەموکوڕییەکانی شارستانییەتی خۆرئاوا و کۆمەڵگە لیبراڵییەکاندا هەبووە. بەلام سەری لەوە دەسڕمێت کە چۆن بیریارێکی بلیمەتی وەکو ئەو لە ڕووی میکانیزمەکانی سەرکوتکردن و کۆنترۆڵ و سزاوە، بەیەک چاو سەیری سیستمە کۆمۆنیستییەکان و سیستمە لیبراڵییەکان دەکات. لە نێوانی ئەم دوو سیستمەدا جیاوازییەکی جەوهەری هەیە. ئەگەر چی کەموکوڕی لە کۆمەڵگە لیبراڵییە دیموکراسییەکاندا هەیە، بەلام ناکرێت بەو سیستمە دیکتاتۆرییانە بەراورد بکرێت کە ئازادیی بیرکردنەوە و ڕادەبڕین و ڕۆژنامەوانی و.. هتد، تێدا نییە. لەم ڕووەوە "فۆکۆ" و بەر لەویش "ژان پۆڵ سارتەر"، کەوتنە هەمان هەڵەوە.

هەندێک پێیان وایە پێوەندیکردنی "فۆکۆ" و "سارتەر" بە ڕیزەکانی چەپی توندڕۆوەوە لە شەست و حەفتاکانی سەدەی ڕابردوودا، فەرەنسای لە دەست ئەو شەپۆلی تیرۆرە قوتار کرد کە ڕووی تێ کردبوو. گەر هەوڵی ئەوان نەبوایە و جڵەوگیری ئەو هێزە ڕادیکاڵە توندڕۆیانەیان نەکردایە لە ڕێی پێوەندیکردن پێیانەوە، ئەوا فەرەنسا ڕووبەڕووی چارەنووسێکی دژوار دەبووەوە. بە سەلماندنی ڕاستیی ئەم قسانەش، دەتوانین نموونەی ئەڵمانیا

بهێنینەوە کە لە هەمان سەردەم و زەماندا توند وتیژی تێیدا تاوی سەند، هۆکەشی ئەوە بوو بیریارانی ئەڵمانیا نەیانتوانی ئەو هێزە ڕادیکالانەی ناو کۆمەڵگەی خۆیان کۆنترۆڵ بکەن و ڕێ لە توندڕۆییان بگرن. ئەم مەسەلەیە گرینگە و ئەوە دەهێنێت قسە و باسی لەسەر بکرێت. تەواوی کۆمەڵگە ئینسانییەکان هێزی نا ئەقڵانی تێدایە و گەرهاتوو ئەم هێزە نەیتوانی لە ڕێگەی کەناڵە سروشتییەکانەوە گوزارشت لە خۆی بکات، ئەوا دەست دەداتە توندوتیژی و غافڵکوژی و هاوسەنگیی کۆمەڵگە دەکەوێتە بەر هەڕەشە و مەترسیی تێکچوون.

ئەمە ئەوە دەگەیەنێ کە بیریاری ڕەخنەیی – وەکو سارتەر و فۆکۆ –، یارمەتی کۆمەڵگە دەدات بۆ ئەوەی خۆی لە هەموو توندڕۆییەک خاڵی بکاتەوە،– ئیتر ئەمە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ بێت یان ناڕاستەوخۆ–. هەرچەندە ڕۆشنبیری ڕەخنەیی دەوڵەت پەست و بێزار دەکات، بەڵام زیاد لە ڕۆشنبیری ملکەچ و گوێ لە مشت خزمەت بە دەوڵەت و کۆمەڵگە دەکات. بەڵام کێشەکە لێرەدا ئەوەیە "فۆکۆ" لە ڕەخنەکردنی داوودەزگاکانی کۆمەڵگەی لیبراڵیدا، هەموو سنوورێکی بەزاندووە و تەنانەت کار گەیشتووەتە ئەوەی بنەماکانی دیموکراسی خۆشی بخاتە مەترسییەوە و سیستمی دیموکراسی و سیستمە سەرکوتکارە کۆمۆنیستییەکانیش وەک یەک سەیر بکات. ئەمەش شتێکی نا دروستە و خاڵی لاوازیی سەرەکیش لە فیکری ئەودا لێرەدایە.

ئەگەر "ژاک بۆڤرێ" زیاتر جەختی لەسەر لایەنی نائەقڵانی فەلسەفەی "میشێل فۆکۆ" کردبێت، ئەوا "لۆک ڤێری و ئالان ڕینۆ" بایەخیان بەو لایەنە داوە کە چۆن "فۆکۆ" دژایەتی هیومانیزمی خۆرئاوایی کردووە، ئەمەشیان لەو کتێبەدا باس کردووە کە ساڵێک پاش مردنی "فۆکۆ" واتە ساڵی ١٩٨٥ بڵاو بووەوە. ئەم کتێبە لەگەڵ بڵاوبوونەوەیدا، بوو بە ئینجیلی هەموو ئەوانەی دژایەتی "فۆکۆ و دۆلۆز و دێریدا" یان دەکرد. مەبەستی هەر دوو

نووسەر لەم کتێبەیاندا ئەوە بوو، ئەفسانەی "میشێل فۆکۆ" لە کایەی فەلسەفەی فرەنساییدا تێکوپێک بشکێنن.

وەکو ئاشکرایە "فۆکۆ" بە درێژاییی چارەکە سەدەیەک دیارترین ناوی فەلسەفەی فرەنسایی بوو، تەنانەت گرینگترین ناوی ناو فەلسەفەی جیهانیش بوو، چونکە شۆرەت و نێوبانگی گەیشتبووە وڵاتانی تری دنیا و بە تایبەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا.

"لۆک ڤێری و ئالان ڕینۆ" لە کتێبەکەیاندا: "فیکری ٦٨"، دەیانەوێت ئاستێک بۆ فیکر و بیر و بۆچوونەکانی "فۆکۆ" دابنێن. فیکری ٦٨، واتە ئەو فیکرە کۆمەڵایەتییە تووڕەیەی هاوشانی شۆڕشی ئایاری ٦٨ بوو لە فرەنسا و ویستی وابوو سیستمی سەرمایەداری ژێرەوژوور بکات. نوێنەرانی فیکری ٦٨ سەر بە چەندین ئاقاری جیاجیا بوون:

– ئاقاری مارکسیزم، لوی ئەڵتۆسێر.

– ئاقاری نیچەوی، میشێل فۆکۆ.

– ئاقاری هایدگەری، ژاک دێریدا. لەگەڵ "ژێل دۆلۆز" و "پییربۆردیۆ"و.. هتد.

سەرەڕای ئەوەی ئەو بیرمەندانە لەگەڵ یەکتریدا ناکۆکن، بەڵام هەموویان لە سەر یەک شت کۆک و تەبان، ئەویش ئیدانەکردنی ئەو فەلسەفە هیومانستییەیە کە لە سەدەی نۆزدەمەوە تا ئەمڕۆ لە خۆرئاوادا باڵا دەستە. بەهێزترین گوزارشت لەم ئیدانەکردنە ئەوەیە کە "فۆکۆ" لە کۆتایی کتێبی "وشەکان و شتەکان"دا باس لە مەرگی مرۆڤ دەکات. مەبەستی لەوەش کۆتایی فەلسەفەی هیومانستی خۆرئاوایی بوو.

لێرەدا جێی خۆیەتی بپرسین، ئایا فەلسەفەی هیومانیزم ڕاستگۆیی خۆی لە دەست داوە؟

ڕەنگە ئێمە لە هەڵسەنگاندنی فیکری ئەوروپاییدا بە هەڵەدا بچین.

بەداخـەوە ئەوەی لـە ئێسـتـادا ڕوو دەدات بەو جـۆرەیە، لەبـەرئەوەی زۆربەی ئەوانەی فیکری خـۆرئاوامـان بۆ دەگوازنەوە، بە باشـی تێـی نەگەیشـتـوون و بەشێوەیەکی دروست بۆمانی ناگوازنەوە، ئەمەش وا دەکات پێوەندیی فیکری لەگـەڵ خـۆرئاوادا کـارێکی مـەحـاڵ بێت. "فـۆکـۆ" کـاتێک دەڵێت: «مـرۆڤ لە کولـتووری خۆرئـاواییدا داهێنانێکی تازە وەختە و تەمـەنی لە سەدە و نیوێک تێناپەڕێت»، ئێمە تووشـی شۆک و سەرسـڕمانێکی گەورە دەکات، لەبەرئەوەی مـرۆڤ لە دێرزەمـانەوە لەسـەر گـۆی زەوی نیـشـتـەجـێـیـە.. بـەڵام "فـۆکـۆ" مـەبەستی ئەوەیە مـرۆڤ تەنیـا لە کۆتایی سـەدەی هەژدە و سـەرەتای سـەدەی نۆزدەمـدا "سـاتەوەختـی کانت و دابـڕانی ئەبسـتـمـۆلۆجی کـانتـیـزم"، بوو بە بابەتـی مـەعـریفـەی زانسـتـی. ئیـتـر لەو کـاتەوە بۆ یەکـەمین جـار زانسـتـە مـرۆڤـایەتیـیـەکـانـی وەک: "مـێـژووناسـی و کـۆمـەڵناسی و دەروونـناسـی و دەروونشـیکاری و زمـانناسـی و ئـابووریناسـی و.. هـتـد"، هاتنە ئـاراو فـیکر کـەوتە گـرینگیـدان بـە مـرۆڤ لـە هـەمـوو ڕوویەکـەوە، وەک بوونەوەرێکی زمانەوانی و ئابووری و بایەلۆجی.

لێـرەوە ئیـتـر مـرۆڤ بووە چەقی گـەردوون نـەک غـەیب. بەمـجـۆرە هەڵسوکەوتی مـرۆڤ بـوو بە بابەتێک بۆ چاودێریی زانستی. ئەمـە وای کـرد فـەلسـەفـەی هـیـومـانسـتـی دروست بێت، کـە بووە هاوشـانـی شـۆڕشی لیبراڵیزمی بۆرژوازی و پێکهاتنی کۆمەڵگە پیشەسازییە مۆدێرنەکان. ئەم گۆڕانکارییانە وای کرد مرۆڤی ئەوروپایی لە قۆناغی تیۆلۆجیی مەسیحییەوە پاشـان قـۆناغی میـتـافـیزیکیـیەوە، بگوازێتەوە و داخڵ بە قـۆناغی زانسـتی پۆزەتـڤـسـتی ببـێت "وەکـو ئۆگـست کـۆنت باسـی دەکـات". لێـرەوە قـۆناغی مۆدێرنە دەست پێ دەکات.

بەو پێـیـەی "فـۆکـۆ" لەم مـۆدێرنەیە جـاڕسـە و تەنیـا لایەنی نێگەتیـڤـانەی مـۆدێرنە دەبینێت، ئەوا پێـشـبـینیی مـەرگی مـرۆڤی کـرد، واتە پێـشـبـینی کۆتاییهاتنی سـەردەمی زانسـتـە مرۆڤـایەتییـەکان و فـەلسـەفـەی هیومـانسـتی

بۆرژوازی کرد کە بۆ ماوەی دوو سەدە لە خۆرئاوادا بالادەست بوو. بەڵام "فۆکۆ" لەم مەسەلەیەدا پەلەی کرد و کاریکی سەرەرۆیانەی کرد. نەیارەکانی ئەم پەرگیرییە نیچەوییەیان بە هەل زانی و دەستیان کرد بە پەلاماردانی "فۆکۆ" و داکۆکیکردن لە فەلسەفەی هیومانستی و دەستکەوتەکانی شارستانییەتی لیبراڵیی خۆرئاوایی. ئەوانەی سەرمەشقی ئەم هەڵمەتەن "لۆک ڤێری و ئالان رینۆ"ن. هەرچەندە ئەوان ناهەقی دەرهەق بە "فۆکۆ" دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بۆچوونەکانیان شایەنی ئەوەیە بە هێند وەربگیرێت، چونکە ئەوان دەیانەوێت داکۆکی لە فەلسەفەی هیومانستی ئەوروپایی بکەن و بەها سەرەکییەکانی بپارێزن کە برێتییە لە "جارنامەی مافەکانی مرۆڤ و هاوولاتی". بە کورتییەکەی "لۆک ڤێری و ئالان رینۆ" دەیانەوێت ئیعتیبار بۆ بەهاکانی ژیاری خۆرئاوا بگێرنەوە، ئەو بەهایانەی لەسەر دەستی فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن رووبەرووی لێک شیتاڵکردن و رەخنەی توند بوونەوە.

لێرەدا پرسیارێک دێتە ئارا کە ئایا چۆن دەبێت فەیلەسووفە مەزنەکان، دژی مرۆڤ بن یاخۆ دژی فەلسەفەی مرۆڤگەرا بن؟ بۆ ئەمە پێویستە بگەرێینەوە ناو سیاقی مێژووی خۆرئاوا، بۆ ئەوەی لە هەلومەرجەکە تێبگەین و بەهەڵەدا نەچین. لە سایەی فەلسەفەی هیومانیزمدا تاوانکاریی گەورە دژ بە مرۆڤایەتی ئەنجام دراوە. هەردوو شەری دووەمی جیهانی و شەرە کۆلۆنیالییەکان، لە سایەی سیستەمە دیموکراسییە بۆرژوازییەکاندا روویان داوە! ئەی کەواتە بۆچی فەلسەفەی هیومانستی رێگەی لەمانە نەگرت؟ لێرەوە مرۆڤی ئەوروپایی متمانەی بەم فەلسەفە هیومانستییە نەما کە شتێک دەڵێت و بە عەمەلیش شتێکی تر دەکات. هەر بۆیە لە دوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە رووبەرووی رەخنەیەکی توند بووەوە.

یەکەمین کەسێکیش کە کەوتە رەخنە لێگرتنی "میشێل فۆکۆ" نەبوو، بگرە قوتابخانەی فرانکفۆرت بوو. "لۆک ڤێری و ئالان رینۆ" دان بەوەدا دەنێن کە

ڕەخنەگرانی فەلسەفەی هیومانیزم، لە هەندێک شوێندا ڕەخنەکانیان بەجێیە، لەبەرئەوەی کاتێک نەوەی "فۆکۆ و دۆلۆز" لە ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوودا گەیشتنە زانکۆ، فەلسەفەی هیومانیزم برێکی زۆر لە ڕاستگۆیی خۆی لە دەست دابوو. لەم هەلومەرجەشدا فیکری ڕەخنەیی "فۆکۆ" و فەیلەسووفانی تری پۆست مۆدێرن هاتە ئارا. کێشەکە لەوەدایە ئەمانە ڕەخنەکانیان هەموو سنوورێکی بەزاند و لەبری ئەوەی هەوڵی چاککردنی داوودەزگاکان بدەن، خەریک بوو بە تەواوەتی وێرانیان بکەن!.. لەبری ئەوەی هەوڵی ڕاستکردنەوەی ئاڕاستەی مۆدێرنە بدەن، هەوڵی ئەوەیان دەدا لە ناوی بەرن، مەترسی گەورەی ئەم ئاقارەش بە بۆچوونی "لۆک ڤێری" لێرەدایە.

بەڵام ئەوەی جێی سەرنجە لەم مەسەلەیەدا، ئەوەیە "لۆک ڤێری" ڕەخنەی ئەوە لە فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن دەگرێت کە بوونەتە پاشکۆ و پاشبەندی فەلسەفەی ئەڵمانی، کەچی ئەو بۆ خۆشی پشت بە فەیلەسووفێکی گەورەی ئەڵمانیا دەبەستێت بۆ ڕەخنەگرتن لە پۆست مۆدێرنەکان! بۆ ئەم مەبەستە "لۆک ڤێری" دەگەڕێتەوە بۆ لای "هاپرماس" و تیۆریا بەناوبانگەکەی لەبارەی ئەقڵانییەتی کۆمنیکاشیۆنی، لە پێناو ڕەتکردنەوەی تێزە و تیۆرەکانی "میشێل فۆکۆ"دا.

فۆكۆ و رەخنەگرتن لە ئەقڵی خۆرئاوا

سەروەختێک نێو و نێوبانگی "میشێل فۆكۆ" دنیای گرتبووەوە، بەڵام لەم چەند ساڵانەی دواییدا كاریگەری كەم بووەوە.. سەرەڕای ئەوەش بیر و بۆچوونی ئەم پیاوە، تا ھەنووكە جێگەی سەرنج و تێڕامانە و لە كایەی زانستە مرۆڤایەتییەكاندا و بەتایبەتی بواری مێژووناسی و دەروونناسی و سیاسەتناسی، مشتومڕی لە بارەوە دەكرێت. لەم كتێبە نوێیەدا كە سەبارەت بە "میشێل فۆكۆ"یە و "دیدییە ئەریبۆن"ی ھاوڕێی نووسیویەتی، زانیارییەكی زۆری لەبارەی ئەو فەیلەسووفانە تێدایە كە ھاوسەردەمی "فۆكۆ" بوون، یاخۆ مشتومڕی فەلسەفی توندیان لەگەڵیدا ھەبووە. نموونەكانیان وەک: "ژان پۆڵ سارتەر، جۆرج دیمۆزیل، لوی ئاڵتۆسێر، یۆرگن ھاپرماس، لۆک ڤێری وەزیری خوێندنی باڵا لە فرەنسا و.. ھتد".

وەكو دەزانرێت "دیدییە ئەریبۆن" رۆژنامەنووسێكی بەناوبانگی كۆواری "نۆڤێل ئۆسبر ڤاتور"ە و لەوێدا بەرپرسیاری بەشی رۆشنبیرییە و خاوەنی چەندین كتێبە، لەوانە: "گفتوگۆ لەگەڵ كلۆدلێڤی شتراوس، جۆرج دیمۆ زیل و ژیاننامەی میشیل فۆكۆ". بەمجۆرە دەكرێت بڵێین "دیدییە ئەریبۆن" زیاد لە ھەر كەسێكی تر ئاگەداری بارودۆخی رۆشنبیریی فرەنسایە. رەنگە نەتوانم تەواوی بەشەكانی ئەم كتێبە بەسەر بكەمەوە، بەڵام ئاوڕ لە چەند وێستگەیەكی گرینگ دەدەمەوە، لەوانە پێوەندی "فۆكۆ" بە "یۆرگن ھاپرماس"ی فەیلەسووفی بەناوبانگی ئەڵمانیاوە. وەكو ئاشكرایە رۆشنبیرانی ئەوروپا و ئەمەریكا خوازیاری ئەوە بوون مێزگردێكی فەلسەفی گەورە لە نێوان ئەو دوو مەزنە بیریارەدا بكرێت و تەنانەت ھەندێک پێیان

وایە، ئەو شتە بە ناڕاستەوخۆیی روویداوە. ئەو مەسەلەیەی ئەم دوو بیریارە لە سەری ناکۆکن مەسەلەیەکی شەخسی نییە، هێندەی مەسەلەیەکی گشتییە و پێوەندی بە پێگەی ئەقڵ و ئەقڵانییەتەوە هەیە لە کولتووری خۆرئاوادا.

رۆشنبیرانی ئەوروپا "فۆکۆ" دەخەنە بەرەی "نیچە"وە، واتە لە بەرەی نائەقڵانییەکاندا دایدەنێن، "هاپرماس"یش لەو بەرەیەدا ئەژمار دەکەن کە دوو سەرسەختترین نەیاری "نیچە"ی تێدایە، واتە "کانت و هیگڵ". ئەم دوو بیریارە بە ترۆپکی ئەقڵانییەتی ئەوروپی دادەنرێن، بەڵام فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن و لەوانەش "میشێل فۆکۆ" دەیانەوێت ئەو ئەقڵانییەتە دەگمەنە لەبەریەک هەڵبوەشێنن. لەم مشتومڕە فەلسەفییەدا، نووسەری ئەم کتێبە بەلای "فۆکۆ"دا دەیشکێنێتەوە و بەرامبەر "هاپرماس" و شاڵاوە توند و تیژەکانی بۆ سەر فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرنە، بەرگری لە "فۆکۆ" و هاوڕێکانی دەکات.

"هاپرماس" پێی وایە فەیلەسووفانی پۆست مۆدێرن دەیانەوێت، مۆدێرنە و رۆشنگەری و دەسکەوتەکانیان تێکوپێک بدەن. ئەوە بوو کاتێک بانگهێشتی پاریس کرا تا لە کۆلێژدی فرانس لێکچەرێک لەبارەی مۆدێرنە پێشکێش بکات، شاڵاوێکی توندی کردە سەر هەندێک لە فەیلەسووفانی فرەنسایی لە نێو ماڵی خۆیاندا! "هاپرماس" دەڵێت: «ئەوانە بە بیانووی تێپەڕاندنی مۆدێرنە دەیانەوێت دەسکەوتە باشەکانیش لەناوبەرن. کە دەشڵێم مۆدێرنە مەبەستم ئەو ئەقڵانییەتەیە کە لە کۆتایی سەدەی هەژدەم، سەدەی رۆشنگەری، لە خۆرئاوادا هاتە ئاراو مەزینی خۆرئاوا نیشان دەدات و بواری ئەوەشی سازدا تا ئەوروپاییەکان بۆڕی تەواوی میللەتانی دنیا بدەنەوە.. بۆیە دەکرێت بڵێم فەیلەسووفانی فرەنسا، کەسانێکی عەدەمی و نیچەوین و هەست بە بەرپرسیارێتی ناکەن». تەنانەت کار دەگاتە ئەوەشی بە کەسانی ئانارشیزم ناوزەدیان بکات، چونکە ئەوانە دەخوازن رەخنەیەکی

ریشەیی توند لە ئەقڵانییەت بگرن تا پایە و دیوارە ئاسنینەکانی لەق بکەن، لەبەرئەوەی ئەقڵ بۆ ئەوان بووەتە زیندان و گۆڕستانێک. من لای خۆمەوە زیاد لە نووسینێکمدا وتوومە: «تێگەیشتن لەم مەسەلانە، لە دەرەوەی چوارچێوەی کولتووری خۆرئاوا کارێکی ئەستەم و گرانە».

دەبێت رەخنەگرتن لە ئەقڵ بۆ ئەو کۆمەڵگەیانەی پێویستی زۆریان بە ئەقڵ و ئەقڵانییەت هەیە "وەکو کۆمەڵگەی ئیسلامی"، چ مانایەکی هەبێت؟ بێگومان هیچ مانایەکی نییە و بگرە زۆر ترسناکیشە. بەڵام مەسەلەیەکی وا بۆ رۆشنبیری خۆرئاوا کە زیاد لە دوو سەدەیە ئەقڵی زانستی و فەلسەفی بەڕێوەی دەبات، رەوایە و تێگەیشتنیشی ئاساییە. ئەم ئەقڵە زانستییەی خۆرئاوا بە هۆی چاوبرسییەتی و پاوانخوازی زۆر و زەوەندیەوە لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا، وەرگۆڕاوە بۆ "ئەقڵێکی تەکنۆلۆجی، سەرمایەداری، ماتماتیکی سارد و سڕ". کەواتە ئەوەی پێویستە رەخنە بکرێت و لەبەریەک هەڵبوەشێنرێت خودی ئەقڵ خۆی نییە، بگرە شێواز و چۆنیەتی بەکارهێنانیەتی. چونکە مرۆڤایەتی ناتوانێت بێ ئەقڵ یان لە دەرەوەی ئەقڵدا بژی. رەنگە شاعیر حەز بکات بۆ چرکەساتێک لە دەرەوەی زەبر و سانسۆرەکانی ئەقڵدا بگوزەرێنێ تا چامەیەکی شیعری بنووسێت، بەڵام ئەمە بۆ فەیلەسووف زەحمەتە.

سەبارەت بەو رەخنانەی "دێریدا و فۆکۆ و لیوتارد" لە مۆدێرنە و ئەقڵانییەتی دەگرن، "هابرماس" پێیان دەڵێت: «بەرپرسیاریەتی لە ڕێ لادانی ئەقڵ ناکەوێتە ئەستۆی نوێگەری کولتووری یان فەلسەفی، بگرە لە ئەستۆی نوێگەری کۆمەڵایەتی و پاڵەپەستۆ و زەبر و زۆری ئابووری و دەوڵەتی سەرمایەداریدایە». ئەو پێی وایە کە دابڕانێک لە نێوان هونەر و ژیان یاخۆ لە نێوان فەلسەفە و واقیعدا دروست بووە، هەر لەبەرئەوەشە فەلسەفە دووچاری قەیران بووە. لەسەروەختی "کانت و هیگڵ"دا، فەلسەفە ئەستێرەی بەختی لە درەوشاندنەوەدا بوو، بەڵام کاتێک لەوە کەوت شانبەشانی ژیان

ڕێ بکات و توخنی کێشەکانی واقیع بکەوێت، وشک هەڵات و مرد. بۆیە ئەو ئەرکە فەلسەفییەی لەسەرشانی رۆشنبیری ئەوروپاییە لەمرۆدا، ئەوەیە ئاراستەی نوێگەری کۆمەڵایەتی بەرەو لایەک بەرێت، پێچەوانەی ئەو ئاراستە سەرمایەدارییە پاوانخوازییە بێت کە لە ئارادایە. ئەمەش لەیەک کاتدا ئەرکێکی هەم سیاسی و هەم فەلسەفیشە.

"هاپرماس" لەو لێکچەرەیدا سەرکۆنەیەکی زۆری "نیچە" و نیچەوییە هاوچەرخەکان دەکات و پێی وایە ئەوانە بەرەو لەناوچوونمان دەبەن. وەکو چۆن فیکری "نیچە" بە ماوەیەکی کەم پێش دەرکەوتنی "هتلەر" کەوت، ئەوا رەنگە فیکری فەیلەسووفانی نەیاری مۆدێرنە "نەک پۆست مۆدێرنە" هەمان بەرەنجامی لێ بکەوێتەوە، چونکە فاشیزم تا هەنووکەش لە ئەوروپادا هەیە و بەیەکجاری نەمردووە. ئەم شتانەی "هاپرماس" دەیڵێت بەجێیە، بەڵام پێویستی بە ڕاستکردنەوە هەیە یان پێویستی بەوەیە بخرێتە سیاقی خۆی، بۆ ئەوەی زیاد لە پێویست ناهەقی دەرهەق بە "فۆکۆ و نیچە" نەکەین. خوێنەری بەڕێز دەبێت ئاگای لەوە بێت کە "هاپرماس" وەکو هەر رۆشنبیرێکی ئەڵمانی، تارمایی "هتلەر" و نازیزمی بەسەر سەرەوەیە. لەبەر ئەوە ناتوانێت بەشێوەیەکی بابەتی باس لە "نیچە و هایدگەر" بکات، بەڵام "فۆکۆ" وەکو رۆشنبیرێکی فرەنسایی دەتوانێت ئەوە بکات، لەبەرئەوەی گرێی نازیزمی نییە.. هەرچی "هاپرماس"ە پێی وایە نازیزم نێوبانگی گەل و مێژووی ئەڵمانیای لەکەدار کردووە، ئەمەش ئەرکێکی قورسی خستووەتە سەر شانی گەلی ئەڵمانی و نەوەکانی داهاتووی. لەبەر ئەوە ئەو ترسێکی زۆری لە ئاقاری نائەقڵانییەت هەیە، چ لە رۆشنبیری ئەڵمانیدا بێت یان ئەوروپایی. هەر لە پای ئەمەشە بە توندی دەرگیری ئەو ئاقاری ئەقڵانییەتەیە کە سەردەمی رۆشنگەری بەرجەستەی کردووە، لەسەر دەستی "کانت و هیگڵ" گەیشتە ترۆپک.

کەواتە بەدحاڵیبوون لە نێوان فەیلەسووفی ئەڵمانی "هاپرماس" و

فەیلەسووفی فرەنسایی "فۆکۆ"، شتێکی ناچاری بوو.. کەسانی وەکو "فۆکۆ و دێریدا و دۆلۆز" تەنیا بە "نیچە و هایدگەر" سەرسام بوون، دوو کەسێک کە "هاپرماس" زۆر بە توندی رەخنەیان لێ دەگرێت.. فەیلەسووفانی فرەنسا بۆیە بە "نیچە و هایدگەر" سەرسام بوون، چونکە لەو ئەقلانییەتە چاوچنۆکەی خۆرئاوا وەڕس بووبوون. ئەوان سەرشێت بوون لەوەی چۆنچۆنی ئەم ئەقڵانییەتە بەشدار بوو لەو شاڵاوە کۆلۆنیالییە خوێناوییەدا!! بۆیە دەبێت "هاپرماس" لە رەخنەکردنی ئەمانەدا، کەمێک پشوو درێژتر بێت. چونکە ئەو ئەقڵانییەتەی ئەو بەرگری لێ دەکات، بەو رادەیە بێ گوناه و دەست سپی نییە.

"میشیل فۆکۆ" کاتێک کتێبە بەناوبانگەکەی "مێژووی دێوانەیی لە سەردەمی کلاسیک"دا بلاوکردەوە، شەڕی کۆلۆنیالیزمی فرەنسایی لە جەزائیر لە لووتکەدا بوو ١٩٦١، رەنگە ئەمە تەنیا کاری رێکەوت نەبووبێت، لەبەرئەوەی ئەقڵی خۆرئاوا گەشتبووە ئاستێک پێویستی بە رەخنە و لێپرسینەوەیەکی توند هەبوو. "فۆکۆ"ش ئەم کارەی کرد کاتێک کەوتە ستایشکردنێکی زۆری دێوانەیی، بەڵام دێوانەیی ئاسایی نا، بگرە دێوانەیی بلیمەتە ناودارەکانی وەک: "نیچە، هۆڵدەرلین، ئەنتۆنین ئارتۆ، جێرار دی نێرڤال". "فۆکۆ" لە رێی ئەمانەوە دەیویست بلێت: «پێویستە دێوانەیی ئەمان ئەقڵی خۆرئاوایی دادگایی بکات، نەک ئەم ئەقڵە دێوانەیی ئەوان دادگایی بکات!».

"دیدییە ئەریبۆن" لە کتێبەکەیدا دەڵێت: «هاتنی هاپرماس بۆ پاریس و کۆلێژدی فرانس، بۆ فۆکۆ قورس و گران بوو، بۆیە بەناچاری و بۆ ماوەی چەند دەقەیەک ئامادەی بەشێکی یەکەمین لێکچەری هاپرماس بوو، دوای ئەوە لە دەرگای پشتەوە هۆڵەکەی جێ هێشت بۆ ئەو جەماوەرە زۆرەی هاتبوون هاپرماس ببینن». "فۆکۆ" چووە ئۆفیسەکەی خۆی کە لە هەمان جێگەدا بوو، چونکە پێشوەخت دەیزانی "هاپرماس" چی دەڵێت و باسی چی

دەکـــات.. بەڵام هـەر ناچار بوو بـەوەی داوەتی ئێـــوارە خـــوانێکی بکات، بەتایبەت کە ئەو دوای مردنی "ژان پۆڵ سارتەر" بەناوبانگترین فـەیلەسووفی ئەو وەختـەی فرەنسا بوو. بۆیە نەدەکرا لە پێشـوازیکردنی بەنێوبـانگترین فەیلەسووفی هاوچەرخی ئەڵمانیا هەڵبێت.

سـەبارەت بەو ئێـوارە خـوانەی لـە یەکـێک لە چێـشـتـخـانەکـانی "الحي اللاتيني"دا بوو، "پۆل ڤـینی" مـێـژوونووس وەک شـایەتحـاڵێک و یەکـێک لە ئامـادەبووان دەگێڕێتەوە و دەڵێت: «مـشـتـومـڕی نێوان فۆکۆ و هـاپرمـاس بە زمانی ئینگلیزی دەسـتی پێ کرد، مـشـتومڕەکەیان بـە ئەتەکێت و سـاردوسڕ بوو. سـەرەتا هـاپرمـاس بە رەخنەکردنی هـەندێک دەستپێشـخـەری فرانسـوا مـێـترانی سـەرۆکی ئەوسـای فرەنسـا دەسـتی پێ کرد و پاشـان هاتە سـەر فەلسـەفە. پێشبینی دەکرا بـەریەککەوتن ڕوو بدات، لەبەرئەوەی هـەردوولایان گـەرم بووبـوون»، بەڵام بەر لەوەی بگاتە ئـەوە فـۆکۆ بە ڕسـتـەیەک کـۆتایی بە قـسـەکـانی هـاپرمـاس هێنا و وتی: «بـەڕێز رەنگە من ئانـارشـیـست بووبم!». وەکو ئاشکرایە "هـاپرمـاس" "فۆکۆ" بـە کـەسـێکی ئانارشـیـست و عـەدەمی و رەشـبینی وەک "نیـچـە" دەداتە قەڵەم. گفـتوگۆی نێـوان ئەو دوو بیریارە بەمـە کۆتایی پێ هـات. پرسـیـارێک لێرەدا دێتـە ئارا ئەوەیە: ئایا ئەو ئەقـڵانییـەتەی خـۆرئاوا کە لـەمڕۆدا کـۆنتـرۆڵی دنیای کردووە، پێویسـتی بە پێداچوونەوە و دەسکاریکردن هەیە یان نا؟ ئایا ئەو ئەقـڵانیـیـەتەی سـەردەمی رۆشـنگـەری هێنایە ئاراوە و لـەسـەر دەسـتی "کانت و هـیگڵ" گـەیشـتـە لووتکە، پێویسـتی بەوەیە رەخـنـەی ریشـەیی لێ بگـیـرێت یـان نا؟ ئایا پێـویسـتـە ئەقـڵانیـیـەتی مۆدێرنە جێ بهێڵین ڕووەو ئەقڵانییەتی پۆست مۆدێرنە یان نا؟

"هـاپرمــاس" لای خـۆیـەوە راست و رەوان پێـمـان دەڵێت: «ئەقـڵانـیـیـەتی رۆشنگـەری و هـیـچی تر نـا، بەڵام دوای راسـتکردنەوە و پێـداچوونـەوەیەکی ورد». ئەمـەش ئەوە دەگەیەنێت "هـاپرمـاس" دژی ئەوە نییە رەخنە لە مـۆدێرنە بگیـرێت، بەڵام دژی ئـەو رەخنـە وێرانکـەرەیە کـــە بە بیــانووی ئەو هـەڵە و

سلبـیــاتانەی ئەم ئەقــڵــە لە ناوەوە و دەرەوەی ئەوروپادا ئەنجــامی داوە، دەسکەوتە ئیجابییەکانیشی وەلاوە دەنێت. بۆ خۆم پێم وایە ئەمە هەڵوێستی دروست و حــەکــیــمــانەیە و خــێــروبێــری بۆ گــەلانی ئەوروپایی و غــەیرە ئەوروپاییش تێـدایە. ئەقــڵانیــیــەتی خــۆرئاوا گــەر بێت و دەســتــبــەرداری لووتبەرزی و لە خۆباییبوون بێت و بگەڕێتەوە سەر ئەو دۆخە هیومانستی و ئەخلاقییەی، خەسڵەتی سەرەتاکانی دروستبوونی بوو لە سەر دەستی مەزنە دامــەزرێنەرانی وەک "ژان ژاک رۆســۆ و ئیــمــانوێل کــانت"، ئەوا تەواوی مــرۆڤــایەتی لەو کــارە بەهرەمــەند دەبن و ڕەنگە لە پای ئەمەش ڕۆژێک بێت ئاشتی و ئارامی و خۆشگوزەرانی، باڵ بەسـەر تەواوی میللەتانی سـەر گۆی زەویدا بکێشێت!!

با واز لەمە بهێنین و جارێکی تر بێینەوە لای ئەو مشتومڕە توندەی نێوان "کانت و نیچە" یاخۆ نێوان "هاپرماس و فۆکۆ". داخۆ دەبێت گەوهەری ئەم مشتومڕ و گفتوگۆیەی نێوان ئەم دوو ئاقارە لە کوێدا بێت؟ تۆ بڵێی ئێمە بتوانین تێی بگەین، یاخۆ ئەمە کارێکە لەسەروو توانای ئەقڵ و ئیدراکی ئێمەوەیە؟ چونکە ئێمە بەشەڕ و کێشەیەکی ترەوە سەرقاڵین کە هیچی لەو شەڕ و کێشەیەی ناو کولتووری خۆرئاوا کەمتر نییە، هێندە نەبێت کە شەڕی ئێمە لانی کەم بە دوو سەدە لە دوای شەڕی ئەوانەوەیە. مەبەستیشم ئەو شەڕەیە هەنووکە لە نێوان ئەقڵی ئسووڵیی تەقلیدی و ئەقڵی مۆدێرندا لە ئارادایە. کەواتە ڕەخنەگرتن لە ئەقڵ و مۆدێرنە و ڕۆشنگەری، چ مانایەکی هەیە بۆ ئەو میللەتانەی تا ئێستاش ئەزموونی حوکمی ئەقڵ و مۆدێرنە و ڕۆشنگەرییان نەکردووە؟ ئایا شەڕێکی فەلسەفی لەم جۆرە کە تەواوی ڕۆشنبیرانی ئەوروپا و ئەمەریکای بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە، بۆ ئێمە خۆخەڵەتاندن و کات بە فیڕۆدان نییە؟ ئایا ئەمە مەترسی بۆ سەر پڕۆژەی ڕابوونخوازیمان نابێت، ئەگەر بە خراپ لێی تێگەیشتین وەک زۆرجاران بە خراپ تێی گەیشتووین؟

بۆیه من لای خۆمەوە کاتێک قسە لەم مەسەلەیە دەکەم، تەواو خۆمی بۆ تەیار دەکەم و دەڵێم: «نابێت بە هەڵە لەو مەسەلانە حاڵی بین، چونکە هیچ کەس لە خۆرئاوادا نایەوێت دەستبەرداری دەسکەوتەکانی مۆدێرنە بێت و لێیان پەشیمان نییە». ئەوانەشی لە خۆرئاوا رەخنەی توندیان لە مۆدێرنە و ئەقڵانییەت دەگرت، ئێستا کەمێک دەستیان کێشاوەتەوە.. ئەوەتا خودی "میشێل فۆکۆ" دەستبەرداری ئەو رەخنە رادیکالییە بووە کە لە مۆدێرنەی دەگرت، ئەمەش بەروونی لەو لێکچەرەیدا دیارە کە لە کۆلێژدی فرانس لەبارەی تێکستە بەناوبانگەکەیەوە "ئیمانوێل کانت" "رۆشنگەری چییە؟" پێشکێشی کرد. بۆ یەکەم جار ئەو لەو وتارەیدا کە بەناوی "کانت و شۆڕش"ەوە بوو، روونیکردەوە ئەو دەچێتەوە سەر ئەو هێڵە فیکرییەی خاوەنی "رەخنەی ئەقڵی پەتی" بەر لە دووسەد ساڵ لە ئێستا سەرەتاکانی دیاری کرد.. ئەم هەنگاوەی "فۆکۆ". "هاپرماس"ی خۆشحاڵ کرد و بەخاڵێکی ئیجابی دایە قەڵەم لەسەر گەشەکردنی فیکری "فۆکۆ". هەر لەبەر ئەمەش بوو کە کاتێک ئەو (واتە فۆکۆ)، لە مانگی حوزەیرانی ١٩٨٤ کتوپڕ ماڵئاوایی لە ژیان کرد، "هاپرماس" بە وتارێکی غەمگین و گرینگ لاواندییەوە.

بوون و زەمەن
یەکەمین کتێبی مارتن هایدیگەر و دوا وەرگێڕانی
بۆ سەر زمانی فرەنسی

بوون و زەمەن کتێبێکی فەیلەسووفی ئەڵمانی "مارتن هایدیگەر"ە و ساڵی ١٩٢٧ لە چاپ دراوە. بۆ یەکەمین جار بەر لە دووەم جەنگی جیهانی وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی فرەنسی. ئەمەش دوای ئەوەی "هنری کۆربان" هەستا بە وەرگێڕانی تەواوی دەقە ئەڵمانییەکەی بەو مەبەستەی لە دەزگای گالیمار بڵاوی بکاتەوە، بەڵام شەڕ بەرنامەی کارەکەی وەستان و چەند بەشێکی کتێبەکە نەبێت هیچی تری لێ چاپ نەکرا. لە سەرەتاکانی جەنگی دووەمی جیهانیدا هەڵبژاردەیەکی نوێی بوون و زەمەن بڵاو کرایەوە، ئەمەیان "جۆزیف ڕۆڤان" وەری گێڕابوو، لە کۆواری "ئەربالات" کە لە شاری لیۆن دەردەچوو دەستی بە بڵاوکردنەوەیان کرد. پاش کۆتاییهاتنی شەڕ ئەرکی وەرگێڕانی کتێبەکە بە "ئەلفۆنس ولهنس"ی مامۆستای زانکۆی "لۆڤان" سپێردراو، ئەمیش بە هاوکاری "ڕۆدۆلف بۆهیم" دەستیان بە کارەکە کرد و پێکەوە ٢٣٠ لاپەڕەیان لە کۆی ٤٣٧ لاپەڕە کە قەوارەی تەواوی کتێبەکەیە، وەرگێڕایە سەر زمانی فرەنسی و لە هاوینی ١٩٦٤دا بڵاو کرایەوە و دوای ئەوەش چەند جارێکی تر چاپ کرایەوە.

لە سەرەتای حەفتاکاندا دەزگای گالیمار هەوڵی دا ئەو بەشەی تری کتێبەکە کە نەکرابوو بە فرەنسی وەربگێڕێت و چاپی بکات، ئەم کارەشی بە "جان بۆڤرێ" سپارد دوای ئەوەی لەسەر چۆنیەتی ڕێکخستنی وەرگێڕانێکی تەواوەتی هەردوو بەشەکەی بە مەبەستی یەکخستنی زمانی وەرگێڕانەکەی

پێکهاتن. ساڵی ١٩٧٩ وەرگێڕێکی نوێ هاتە ڕیزەوە، ئەم وەرگێڕە نوێیە کە ناوی "فرانسوا فازان" بوو لەسەر داوای "جان بوفرێ " هات و دوای ئەوەی لە سەرەتای ساڵی ١٩٨٠دا بۆندێکی تایبەت بەو مەسەلەیەی لەگەڵ دەزگای گالیمار مۆر کرد، سەرلەنوێ کەوتەوە وەرگێڕانی کتێبەکە.

دوا وەرگێڕ کە تەواوی کتێبەکەی لە حوزەیرانی ١٩٨٥دا بۆ سەر زمانی فرەنسایی وەرگێڕا، "ئیمانۆیل مارتیتۆ" بوو. "مارتیتۆ" پێشەکییەکەی بەم دەستەواژەیە دەست پێ کردبوو: «ئومێدەوارم بەم زووانە گالیمار سەرلەنوێ بە چاپی بگەیەنێت». هەرچی وەرگێڕانەکەی "فرانسوا فازان"یشە، ئەوا هەنووکە لە کتێبخانەکاندایەو بۆ ئەنجامدانی ئەم کارەش "فازان" پێویستی بە شەش دانە ساڵ هەبوو. ئەوەتا لەم بارەیەوە دەڵێت: «وەرگێڕانی بوون و زەمەن نەک دوای شەش ساڵ، بگرە دوای شەست ساڵ لە چاپە ئەڵمانییەکەی و دە ساڵ پاش مردنی هایدیگەر تەواو بوو. ئەمەش مایەی سەرسڕمان نییە، لەبەرئەوەی کتێبەکەی ئیمانۆیل کانت ڕەخنە لە ئەقڵی پەتی، چاپی ئەڵمانییەکەی ساڵی ١٧٨١ بڵاو بووەوە و لە ساڵی ١٨٤٩دا وەرگێڕدرایە سەر زمانی فرەنسایی».

یەکێک لە خوێنەرەکانی "هایدیگەر" دەڵێت: «وەرگێڕانی نووسینەکانی ئەو بۆ سەر زمانێکی تر کارێکی تاقەت پڕووکێنە، تەنانەت ئەوانەشی ئەڵمانی دەزانن زۆر بە زەحمەت لە زمانی کتێبی بوون و زەمەن تێ دەگەن. زمانی ئەم کتێبە لە زمانی کتێبێکی تریەوە نزیکە بە ناوی ڕێگە بەرەو قسەکردن». قورسیی ئەم کتێبە بە پلەی یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی، بە شێوەیەکی زۆر تایبەت نووسراوە و ڕێچکەیەکی نوێی بیرکردنەوەی گرتووەتە بەر کە فەرهەنگی زمانی فەلسەفی پێشتر شتی وای بە خۆیەوە نەبینیوە. واتە دەتوانین بڵێین: «مەسەلەکە پێوەندی بە بەکارهێنانی زمانەوە نییە، هێندەی پێوەندی بە هێنانە ئارای زمانێکی نوێوە هەیە».

ئەمەش مانای ئەوە ناگەیەنێت کە "هایدیگەر" تێرمێکی تازەی بۆ زمان داتاشیوە، بگرە ئەو وەکی هەر نووسەرێکی نوێ لەناو زمان خۆیدا خەریکی داتاشینی زاراوە بووە. سەبارەت بە کتێبەکەی "پەیامێک لەبارەی هیومانیزم"، دەنووسێت و دەڵێت: «ئەگەر هاتوو بۆچوونەکانی بە شێوەیەکی پێویست نەگەیشتن، ئەوا هۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بە زمانێکی میتافیزیکییانە نووسراوە. ئەولەویەت بەر لە وشە و بەر لە فۆرمی تەعبیرکردن بۆ دیاردەیە و تەنیا دوای ئەویش نۆرەی چەمکەکان دێت».. ئەوە قسەی "هایدیگەر" خۆیەتی کە لە ساڵی ١٩٢٥دا کردوویەتی.

هەندێک جار تێکەڵێک لە نێوان "بوون و زەمەن"ی "هایدیگەر" و "بوون و نەبوون"ی "جان پۆڵ سارتەر"دا دەکرێت، بەڵام ڕاستییەکەی ئەوەیە لە کاتێکدا "سارتەر" سەرگەرمی دانانی "بوون و نەبوون" بووە، کەم تا زۆر ئاگای لە "بوون و زەمەن" نەبووە و نەیخوێندووەتەوە. هەندێک بیریار وای بۆ دەچن گەر "سارتەر" بەر لە نووسینی "بوون و نەبوون" لە "بوون و زەمەن"ی "هایدیگەر" ئاگادار بوایە، ئەوا فەلسەفەی هاوچەرخ ئاڕاستەیەکی تری دەگرتە بەر!

لە "سەرەتایەک بۆ میتافیزیک"دا "هایدیگەر" دەڵێت: «بوون و زەمەن – هەر بە تەنیا ناوی کتێبێک نییە، بگرە ئاماژەکردنە بۆ ئەرکێک کە پێویستە پێی هەستین و کاری پێ بکەین. ئەمە دەسپێکی پرسیارکردنە و وەڵامدانەوەشی بەرەو ڕێگەیەکی دوور و درێژی مەعریفەمان دەبات، بەڵام مەعریفەیەکی نادیار و فیکرێک کە بنەچەو سەرەتاکان بە بیر دێنێتەوە». "جان بۆڤرێ" کە هاوڕێی "هایدیگەر"ە و یەکێکە لەوانەی پێی سەرسامە و بە وەرگێڕانی کتێبەکانییەوە بۆ سەر زمانی فرەنسایی خەریکە، سەبارەت بە کتێبی "بوون و زەمەن" دەڵێت: «کتێبێکی سەیر و ئەفسووناوییە، لەبەرئەوەی ئەوانەی دەیخوێننەوە نازانن لە کوێدا دەست پێ دەکات و لە کوێدا کۆتایی دێت». هەروەها دەڵێت: «من بۆ خۆم بەردەوام دەمپرسی دەبێت مەبەستی ئەم کتێبە

چی بێت؟». دۆستێکی تری "هایدیگەر" دەڵێت: «کتێبێکی پڕ پێچ و پەنایە».

تەنانەت لە پایزی ١٩٤٦دا کاتێک "جان بۆڤرێ " بە سەردان دەچێتە لای "هایدیگەر"، داوای ئەوەی لێ دەکات تا هەندێ ڕوونکردنەوەی لەسەر کتێبی "بوون و زەمەن" بداتێ ، لە وەڵامدا "هایدیگەر" زۆر بە هێمنی و بڕوا بەخۆبوونەوە پێی دەڵێت: «گەر بە ڕاستی ئەمەت بە لاوە گرینگە، ئەوا دەبێت بۆ ماوەی بیست ساڵ خۆتی بۆ تەرخان کەیت، تا بتوانیت لە ناوەڕۆکی ئەو کتێبە بگەیت». "بۆڤرێ " دەڵێت: «بۆچوونەکەی هایدیگەرم پەسەند کرد و کەوتمە تاوتوێکردنی بوون و زەمەن، بەڵام ئەمە دوای خۆئامادەکردنێکی تەواو و بەدواداچوونێکی وردی ئاقارەکانی فەلسەفەی هاوچەرخ». سەرەنجام "بۆڤرێ " گەیشتە ئەوەی بڵێت: «کتێبی بوون و زەمەن جیهانی فیکری ڕاچڵەکاند».

"هربرت مارکوز" یەکێک لە خوێندکارانی "هایدیگەر" لە کاتی دەرچوونی "بوون و زەمەن"دا، کتێبەکەی بە سەرسوڕهێنەر وەسف کرد. "جۆرج میشل"یش وتی: «نووسینی ئەم کتێبە تووشی شۆکی کردین». بەهەرحاڵ "هایدیگەر" دوای دەرچوونی "بوون و زەمەن"، شۆرەت و ناوبانگێکی زۆری پەیدا کرد. ڕەنگە هۆکارەکەشی ئەوە بووبێت کە بە جەسووری و بوێرییەکی کەم وێنەوە، دەستی بۆ مەسەلەگەلێکی وا بردبێت کە بەر لەو جگە لە "هۆسێرل" کەسی تر قەرەی نەکەوتبوو.

لە گەرمەی ئەو سانسۆر و گەمارۆیەی خرابووە سەر بەکارهێنانی چەمکی (کەینوونە) لە قوتابخانە فەلسەفییەکاندا، سەرلەنوێ "هۆسێرل" و دوای ئەویش "هایدیگەر" دەستیان دایەوە زیندووکردنەوەی ئەو چەمکە و بەمەش کەوتنە شکاندنی ئەو ترادسیۆنە فیکرییەی لەو کاتەدا باڵادەست بوو. ئەگەرچی "کەینوونە" چەمکێکی کۆنە لە مێژوودا، بەڵام وەکی "جان بۆڤرێ " دەڵێت: «هایدیگەر توانیی بە سەرلەنوێ بەکارهێنانەوەی، مانایەکی ئەوەندە

نوێی پێ ببەخشێت کە لە ڕەگوڕیشەوە بیگۆڕێت». هەر بەپێی قسەکانی "بۆڤرێ" چەمکی "کەینوونە" نابێتە مایەی خستنەڕووی مەسەلەی میتافیزیکا، بگرە مەسەلەیەکی جیاوازتر دێنێتە ئاراوە.

"بوون و زەمەن" کێشەیەکی نوێ باس دەکات، بەڵام لە چوارچێوەی ئەو تێزەدا کە لە کۆنەوە لە ئارادا بووە و بە "کەینوونەوە" سەرقاڵ بووە. واتا کتێبەکەی "هایدیگەر" هەر بە تەنیا وتەزایەک نییە لەبارەی "کەینوونە" و هەوڵی خستنەڕووی بدات، بگرە لە هەمان کاتدا لایەنێکە یاخۆ ڕەهەندێکە لە ڕەهەندە شاراوەکانی فەلسەفە. "کەینون" سەرلەبەر جیاوازە لە "هەبوو"، واتە لە تەواوی ئەو شتانەی لە گەردووندا هەن. لێرەوە چەمکی "کەینوونە" مانا و حەقیقەتی بوون دەگرێتەوە. ئەو ڕووبەرەی دەکەوێتە نێوان "بوون" و "هەبوو"ەوە، ناوەندێکە یۆنانییەکان ناویان لێ ناوە بەبێ ئەوەی بیری لێ بکەنەوە. ئەمەش ئەو نهێنییە کە ڕەسەنایەتی پرسیاری "هایدیگەر"مان بۆ بەیان دەکات.

باشترین ناساندنی فیکری "هایدیگەر"، ئەم دەستەواژەیەی "جان بۆڤرێ"یە کە دەڵێت: «فیکری هایدیگەر نە کورت دەکرێتەوە و نە دەشخرێتەڕوو، فیکری ئەوترووسکاییەکی سەیر و نائاساییە کە لە جیهانی تازەوە سەرچاوە دەگرێت و لە قسەکردندا بەرجەستە دەبێت و سنوورەکانی زمانی باو دەبەزێنێ و پێگەی مرۆڤ لە بووندا دەخاتە مەترسییەوە». کاتێکیش سەبارەت بە ئایندەی فیکر و بیر و بۆچوونەکانی پرسیاری لێ دەکرێت، "هایدیگەر" لە وەڵامدا دەڵێت: «دوای چەندین سەدەی تر لە فیکری من تێ دەگەن».

ئەمە بەسە بۆ ئەوەی بزانین کە بۆچی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا، گرینگییەکی ئەوتۆ بە فیکری ئەو نادرێ و وەکی پێویست جێی بایەخ نییە. هاوکات "هایدیگەر" نەیتوانی قوتابخانەیەکی تایبەت بە خۆی دروست بکات

کە تەبەنی بیر و بۆچوونەکانی بکات و بەردەوام کار لەسەر تێزەکانی بکات، هەر بۆیە تا لە ژیاندا بوو کـــاریگەریی سنووردار بوو. هەروەها دوای مردنیشی زمانە تازە پڕ گرێ و گۆڵەکەی و فەلسەفە قورسەکەی، دوو بەربەستی گەورە بوون لەوەی فیکری ئەو بتوانێت پەلوپۆ بهاوێ و تەشەنە بکات و لایەنگر و شوێنکەوتوو بۆ خۆی پەیدا بکات.

کورتەیەک لەبارەی ژیانی هایدیگەرەوە:

"مـــارتن هایدیگەر" ســـاڵی ١٨٨٩ لە ئەڵمـــانیـــا هاتووەتە دنیـــاوە. باوکی خزمەتکاری کڵێسا و دایکی ڕەچەڵەکێکی گوندنشینی هەبوو. بە منداڵی فێری زمانی یۆنانی بووە و ساڵی ١٩٠٧ خوێندنی ئامادەیی لە فرایبۆرگ تەواو کردووە. یەکەمین کتێبی فەلسەفی خوێندبێتیەوە و پرسیاری لەبارەی مانای کەینوونە لا دروست کردبێت، کـتـێـبـێک بووە، لەبارەی فیکری "ئەرستۆ"وە. خوێندنی زانکۆی لە کۆلیجی تیۆلۆجیا و دواتر لە کۆلیجی زانست دەست پێ کردووە و لەو ماوەیەدا "باسکال و هیگڵ و شیلینگ و نیچە و دیلتی و هۆسێرل و کیرکیگۆر و دۆستۆیڤسکی و هۆڵدەرلین و ڕێلکەو تراکل"ی خوێندەوە.. بە درێژاییی تەمەنی خوێنەرێکی بەردەوامی تێکستە فەلسەفییەکانی سەردەمی تازە و قۆناغی کلاسیکی یۆنانی بووە.

لە نێوان ساڵانی ١٩٠٩ – ١٩١١دا ئەگەرچی لەسەر خوێندنی تیۆلۆجیا بەردەوام بووە، بەڵام ئاراســتـەی فـەلســەفی زاڵتـر دەبوو. ســاڵی ١٩١٣ دوکتۆرای لە فەلسەفەدا وەرگرتووە بووەتە مامۆستای یاریدەر لە زانکۆی فرایبۆرگ. لە هەمان زانکۆدا ساڵی ١٩١٦، "هۆسێرل" وەکی مامۆستایەک دەستبەکار بووە. ساڵی ١٩١٧ "ئەلفرید بیتری" کە خوێندکارێکی خۆی بوو لە زانکۆ، دەهێنێت و خێزان دروست دەکات. ساڵی ١٩١٨ بە مەبەستی خزمەتی سەربازی دەچێتە ڕیزی سوپاوە. دوو کوڕی لە "ئەلفرید بیتری" دەبێت، یەکەمیان ساڵی ١٩١٩ و دووەمیان ساڵی ١٩٢٠. بە هاوکاریی

"بیـتـری" هاوسـەری توانی لە تودنوبرگ کـووخـێک دروست بکات و کـاتی حـەوانەوە و نووسـینی خۆی لەوێدا بەسـەربـەرێت. سـاڵی ١٩٢٦ لە نووسـینی کـتـێـبی "بوون و زەمـەن" دەبێـتـەوە و پێـشکێـشی دەکـات بە "هۆسـێـرل"ی مـامۆسـتای. سـاڵی ١٩٢٣ دەبێتە مـامۆسـتا لـە زانکۆی ماربۆرگ و تا سـاڵی ١٩٢٨ لەسـەر ئەو کارەی بەردەوام دەبێت، لەو سـەردەمەدا زانکۆی مـاربۆرگ گەورەترین مەڵبەندی رۆشنبیریی "کانتیە نوێیەکان" بوو لە ئەورووپادا.

"ئەدمۆند هۆسێرل" چاکەی زۆری بەسـەر "هـایدیگەر"ەوە هەبوو، چونکە ئەو لە دامەزراندنی لە زانکۆی ماربۆرگدا پشتیوانی کرد و هەروەها یارمەتیشی دا بۆ ئەوەی کـتـێـبی "بوون و زەمـەن" لە بڵاوکـراوەی "ڕێبـەری فەلسـەفـە و توێژینەوەی فینومـینۆلۆجی"دا بڵاو بکاتەوە کە "هۆسێرل" خـۆی سـەرپەرشتی دەکرد. بە بڵاوکردنەوەی ئەو کتێبـە لەو بڵاوکراوەیەدا، "هـایدیگەر" توانی لە دەروازەیەکی پانوپۆڕەوە پێ بخـاتە ناو دنیـای فـەلسـەفـەوە. ئەم کـتـێـبـە بەهرەیەکی ڕادیکاڵی لای "مـارتن هایدیگەر"ی لاو بەدەرخـست و هـەر لەگەڵ دەرچوونی ئـەم کـتـێـبـەشـدا، ئەسـتـێرەی بـەختی نیـوکـانتـیـزم نوێ بەرەو ئاوابوون چوو. لە بەرامبەریشدا فینۆمینۆلۆجیا شـوێنی خۆی دەکردەوە، بەو پێیـەی لەو سـەردەم و ڕۆژگارەدا ڕەسـەنترین ئاقـاری فیـکری بوو. لە نێوان سـاڵانـی ١٩٢٧-١٩٢٨دا وەک بابـەتێک "ڕەخـنـەی لـە ئـەقـڵـی پـەتـی" لای "ئیـمـانوێل کـانت"ی هەڵبـژارد، بۆ ئەوەی لە وەرزی خـوێندنی زانکۆدا بە خوێندکارانی بڵێتەوە.

"هـایدیگەر" پێی وابوو فەلسەفە بە شـێوەیەکی ئاسۆیی بەرەو پێش ناچێت، بگرە بۆ خـۆی کـارکـردنێکی بەردەوامـە لـەناو ژمـارەیەک بـابـەتی بچـووکی هـەمەجۆردا و هـاوکـات ململانێیەکی ئازادانەیە کە ڕەگەزی مرۆڤایەتی لەگەڵ ئەو شـەوەزەنگ و تاریکییـەی هەمـوو کات لە زیادبووندایە، ئەنجـامی دەدات. هـەر دەسکەوتێکی فـەلسـەفی کە لایەنێکی تاریکی بوون ڕووناک دەکاتەوە، لە هـەمان کاتیشدا کەلێنی تاریکییەکی تازەتر دەکاتەوە.

دوای خانەنشینکردنی، "هۆسێرل" پێشنیازی کرد "هایدیگەر" وەکی مامۆستایەک لە زانکۆی فرایبۆرگ شوێنی بگرێتەوە، ئەمەش لە ساڵی ١٩٢٨دا بوو. ساڵی دواتر "هایدیگەر" کتێبی "کانت و کێشەی میتافیزیک"ی بڵاو کردەوە و پێشکێشی کرد بە گیانی "ماکس شیللەر". لەم ماوەیەدا ڕازی نەبوو بەوەی بچێتە بەرلین و لە زانکۆی ئەوێدا وەک مامۆستای فەلسەفە دەستبەکار بێت. ساڵی ١٩٣٣ سەرلەنوێ هەمان داواکاری ڕەت دەکاتەوە. "هایدیگەر" "جەوهەری هەقیقەت" بڵاو دەکاتەوە، ئەمەش برێتییە لە دەقی لێکچەرێک کە ساڵی ١٩٣٠ لە بریمن و دوای ئەوەش بە دوو مانگ لە ماربۆرگ و فرایبۆرگ و ساڵی ١٩٣٢ لە درێسدن پێشکێشی کردبوو. ئەم کتێبەی خستنەڕووی فەلسەفەی فینۆمینۆلۆجی بوو بە شێوەیەکی چڕ و قووڵ، وەک ئەوەی لە کتێبی "بوون و زەمەن"دا هاتبوو. لەو بیست لاپەڕەیەی ئەم لێکچەرەیدا، سنوورە سەرەکییەکانی بیر و بۆچوونی داهاتووی خۆی دیاری دەکات و دەتوانین بڵێین هەر لەوێشدا، "هایدیگەر" پێوەندیی نێوان فیکر لەگەڵ هونەر بە گشتی و شیعر بە تایبەتی دەدۆزێتەوە. لەو ماوەیەدا ژمارەیەک خوێندکاری هەبوو کە دواتر دەبنە بیریاری دیار و ناسراو، وەک: "ج. باتوکا و هربرت مارکۆز".

لە نیسانی ١٩٣٢دا "هایدیگەر" قایل دەبێت بەوەی ببێتە سەرۆکی زانکۆی فرایبۆرگ. ئەمەش هاوکاتی گۆڕانکاری سیاسی بوو لەناو ئەڵمانیادا و حکومەت بە هۆی بۆچوونەکانی سەبارەت بە مەرکەزییەتی فیکری لە زانکۆدا، پەرۆشی ئەوە بوون پۆستی سەرۆکی زانکۆ بدەن بەو. دواتر "هایدیگەر" ئەمە بە گەمژەترین و ناچێزترین بڕیار دەداتە قەڵەم لە ژیانیدا، هەر بۆیە زوو بەزوو لە پاش ماوەی کەمتر لە ساڵێک دەست لە کارکێشانەوەی خۆی ڕادەگەیەنێت. پاشان ڕوو دەکاتە گرینگیدان بە شیعر و ساڵی ١٩٣٤ لەبارەی "هۆڵدەرلین" دەنووسێت. ساڵی ١٩٣٥ سەرلەنوێ دێتەوە سەر نووسینی "سەرەتایەک بۆ میتافیزیک" و پێی وایە هەر

پرسیارێکی سەرەکی کە ئاراستەی فەلسەفە بکرێت، بە ناچاری دەکەوێتە دەرەوەی ساتەوەختی ئێستاوە.

جارێکی تر و لە فرایبۆرگ لێکچەرێک لەبارەی "سەرچاوەی هونەر" پێشکێش دەکات و دوای ئەوەش لە ڕۆما وانەیەک لەبارەی "هۆڵدەرلین و چییەتیی شیعر" دەڵێتەوە. لە ساڵی ١٩٣٦دا فەلسەفەی "شیلینگ و نیچە"ی بە خوێندکارەکانی دەوتەوە و ئەمەش تا ساڵی ١٩٤٠ بەردەوام بوو. ساڵی ١٩٣٨ لێکچەرێکی سەبارەت بە دیمەنی جیهانی نوێ "وەک ئەوەی میتافیزیک دەیبینێ"، پێشکێش کرد و تێیدا بۆ یەکەم جار هەوڵی هێنانە بەر باسی تەکنۆلۆجیا بەدی دەکرێت. ساڵی ١٩٣٩ بەرنامەی چەند وانەیەکی تایبەتی ڕێکخست و ئەو وانانەشی تایبەت کرد بە "ئەرنست جۆنجەر"، بەڵام نازییەکان ڕێگەیان پێ نەدا بیڵێتەوە. کاتێک جەنگی دووەمی جیهانی کۆتایی هات، وتنەوەی وانەیان لە زانکۆکاندا لێ قەدەغە کرد و لە پای ئەمەشدا "فریتز"ی برای لێرە و لەوێ دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی دەستنووسەکانی، لە ترسی ئەوەی نەبادا بزر ببن یاخۆ بە هۆی بۆمبارانەوە تێدا بچن.

لە ساڵی ١٩٤٥دا بۆ یەکەم جار "جان بۆڤرێ و میرلۆپۆنتی و ژان پۆڵ سارتەر"، دەقەکانی خۆیانیان ڕەوانەی لای "هایدیگەر" کرد و ئەمیش نامەیەکی ئاراستەی "سارتەر" کرد، تێیدا داوای لێ دەکات سەردانی تودنوبرگ بکات بە مەبەستی پێکەوە کارکردن و لێکۆڵینەوەی فەلسەفیی هاوبەش. بەڵام "سارتەر" نەیتوانی وەڵامی داواکەی بداتەوە و تەنیا لە نێوان ساڵانی ١٩٥٢-١٩٥٣دا دەرفەتی ئەوەی بۆ ڕەخسا تا پێوەندی بە "هایدیگەر"ەوە بکات. ساڵی ١٩٤٧ کتێبی "پەیامێک لەبارەی هیومانیزم" دەنووسێت و ئەم کارەشی پێشکێش بە "جان بۆڤرێ " دەکات. دەکرێت ئەم کتێبەی وەها بدرێتە قەڵەم کە ڕوونکردنەوەی ئەو دید و بۆچوونانەیە کە ساڵی ١٩٢٧ لە "بوون و زەمەن"دا باسی لێ کردوون. هەروەها هەندێک

ڕوونکردنەوەی تر لە خـۆ دەگـرێت، بۆ خـۆ جـیـاکـردنـەوە لەو تـەوژمـی بوونگەراییەی ئەوکاتە لە فرەنسا لە برەو و هەڵکشاندا بوو.

بڵاوکردنەوەی "پەیامێک لەبارەی هیومانیزم"، دەبێتە مایەی ورووژاندنی مشتومڕێکی دوور و درێژ لەگەڵ مارکسیزمدا. ساڵی ١٩٥١ وەکی مامۆستایەکی پسپۆڕ گەڕایەوە زانکۆ و تا ساڵی ١٩٥٧ لەسەر ئەم کارەی بەردەوام بوو. لەم ماوەیەدا بابەتی فیکر "وەک مانای فیکر چییە؟ یاخۆ چی وامان لێ دەکات بیر بکەینەوە؟"، تەوەری سەرەکی باسەکانی دەبێت... لە ساڵی ١٩٧٦ کۆچی دوایی کرد و سەرمایەیەکی دەوڵەمەندی فیکری و فەلسەفی لە دوای خۆی بۆ بەجێ هێشتین.

مارتن هایدگەر لە فرەنسا

لەژێر ناونیشانی "مارتن هایدگەر لە فرەنسا"، توێژەری فرەنسایی "دۆمینیک جانیکۆ" کتێبێکی قەوارە گەورەی بەدوو بەش سەبارەت بە چۆنیەتی گواستنەوەی فەلسەفەی "هایدگەر" لە ئەڵمانیاوە بۆ فرەنسا بەچاپ گەیاند. "جانیکۆ" مامۆستای فەلسەفەیە لە زانکۆی "نیس" و پرۆژەکەی پرۆژەیەکی گەورە و سەرنجڕاکێشە. ئەمە بۆ یەکەمین جارە، بیریارێک هەڵدەستێت بەتاوتوێکردنی کاریگەری "مارتن هایدگەر" لەسەر کایەی رۆشنبیری فرەنسی. لەبەشی دووەمی ئەم کتێبەدا، نووسەر لانی کەم تەواوی هایدگەرییەکانی فرەنسا دێنێتە قسە، هەرلە"کۆستاس ئەکسلیۆس"ە وە تا "مێشل دیگی و ژاک دێریداو ژان بێرڤای وەهتد". هەریەکێک لەوانە بەدوور و درێژی باسی پێوەندی خۆی لەگەڵ"هایدگەر"دا دەکات.. چۆنچۆنی ناسیویانە یاخۆ کەی بۆ یەکەم جار تێکستەکانیان خوێندووەتەوە. ئەم گفتوگۆیانە چێژبەخشن و مرۆڤ لە خوێندنەوەیان بێزار نابێت.

لە راستیدا ئەو ئیشکالییەتەی ئەم کتێبە باسی لێ دەکات، گشتییە و"هایدگەر" سەرەڕای گرینگیشی تێ دەپەڕێنێ . ئەو پرسیارەی دەکرێت بەمجۆرەیە: چۆن کارلێکی کولتووری لەنێوان دوو ژینگەی جیاواز یان دووزمانی دوور لە یەکی، وەک زمانی ئەڵمانایی و زمانی فرەنساییدا ڕوو دەدات؟ لە پرۆسەی گواستنەوە لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر یاخۆ لە کولتوورێکەوە بۆ یەکێکی تر، چیی ڕوو دەدات؟ ئایا "هایدگەر"ی فرەنسایی هەمان "هایدگەر"ی ئەڵمانییە یاخۆ لە ئەنجامی پرۆسەی گواستنەوە و وەرگێڕاندا، هەندێک گۆڕان بەسەر کارەکتەری خۆی و بیر و بۆچوونیدا

دێت؟ دەکرێت هەمان پرسیار ئاراستەی کایەی ڕۆشنبیریی عەرەبیش بکەین.. ئایا "سارتەر"ی عەرەبی هەمان "سارتەر"ی فرەنساییە، یاخۆ "مارکس"ی عەرەبی خودی "مارکس"ی ئەڵمانییە؟

خوێنەری ئاسایی پێی وایە یەک شتن، بەڵام ئەوانەی پسپۆری بواری مێژووی فیکرن، دەزانن کە واقیع وا ناڵێت. بێگومان ئەم بەراوردکردنە زوڵم لە کایەی ڕۆشنبیری فرەنسایی دەکات، لەبەرئەوەی لەبواری وەرگێڕان و گواستنەوەی دەقەکاندا زۆر جدیترە، هەروەها لەبەرئەوەی لە پرۆسەی هەماهەنگیی کولتووری لەگەڵ سەرچاوە بیانییەکاندا، توانایەکی زۆر زیاتری هەیە. ڕۆشنبیری فرەنسایی دەتوانێت بۆ یەک دەق، زیاد لە وەرگێڕانێک بەردەست بخات و تێکستەکانی "هایدگەر"یش زیاد لە جارێک وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی فرەنسایی. ئەمەش شتێکە تائێستا کایەی ڕۆشنبیریی عەرەبی دەستی بەسەریدا ناشکێت.

سەرەڕای ئەوە، پرۆفیسۆر "جانیکۆ" دان بە زیان و خراپیی هەندێک لەو وەرگێڕانانەدا دەنێت کە کراون. لەو پێشەکییە گشتییەدا کە بۆ بەشی یەکەمی کتێبەکەی نووسیوە، دەڵێت: «وەرگێڕانی هایدگەر لەلایەن ئێمەوە، ئیتر بەشێوەیەکی باش بێت یان خراپ، مەسەلەیەکی لاوەکی نییە. هەندێک جار وەرگێڕانەکان باش و سەرکەوتوو بوون و هەندێک جاریش خراپ و بێکەڵک بوون! لە ڕاستیدا وەرگێڕان هەموو کات ڕەنگدانەوەی باکگراوەند و نیەتی ئەو کەسانەیە کە پێی هەڵدەستن. وەرگێڕکاران بەباڵیۆزی سەردەمانی کۆن دەچن کە دەیانتوانی شەڕ لە نێوان دوو وڵاتدا دروست بکەن، یاخۆ بەپێچەوانەوە لێکیان نزیک بخەنەوە و پێوەندییان بەهێزتر بکەن».

ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە وەرگێڕانی بابەتی بەشێوەیەکی ڕەها بوونی نییە، بەڵام مەحاڵی ئەم شتە ئەوە ناگەیەنێت کە هەموو وەرگێڕانەکان وەکو یەکن. ئاشکرایە وەرگێڕانی چاک وەکی وەرگێڕانی خراپ نییە. بەڵگەش بۆ

ئەمە ئەوەیە کە هەتا ئێستاش خەڵکی بەچاکی باسی یەکەمین وەرگێڕانی "هایدگەر" بۆ سەر زمانی فەرەنسایی دەکەن کە خۆرهەڵاتناسی ناسراو "هنری کۆربان"، خاوەنی کتێبی "مێژووی فەلسەفەی ئیسلامی" ئەنجامی دا. "کۆربان" ساڵی ١٩٣٨ واتە بەر لە جەنگی دووەمی جیهانی، دەقە بەناوبانگەکەی "مارتن هایدگەر" "میتافیزیکا چییە"ی وەرگێڕایە سەر زمانی فەرەنسایی. هەرچی کتێبە مەزنەکەشیەتی "بوون و کات"، بەم دواییانە نەبێت بەتەواوەتی وەرنەگێڕدرایە سەر زمانی فەرەنسایی.

"بوون و کات" لەلایەن دوو پسپۆر لە فەلسەفەی "هایدگەر"دا، دوو تەرجەمە کرا، یەکێکیان لە ساڵی ١٩٨٥ بڵاو کرایەوە دووەمیشیان ساڵی ١٩٨٦! لە نێوان ئەو دوو وەرگێڕەدا ململانێیەکی توندوتیژ ڕووی دا، ئەمەش وای کرد ئەو مەسەلە ئەبەدییە بێتە ئارا کە پێوەندی بەهەموو وەرگێڕانێکەوە هەیە، مەسەلەکەش ئەوەیە: ئایا دەبێت دەقاودەق تێکستێک وەرگێڕین، یاخۆ ئەوەی پێویستە گواستنەوەی ناوەڕۆک و ڕۆحی بابەتەکەیە؟ من لەلای خۆمەوە لایەنگری دووەمیانم و ئەوەیانم پێ باشە، بەتایبەت کە بەدرێژاییی چارەکە سەدەیەک و تائێستاش خەریکی پرۆسەی وەرگێڕانم.

هەرچۆنێک بێت "هایدگەر" یەکێکە لەوانەی، کێشە و ململانێی فیکری لە کایەی ڕۆشنبیریی فەرەنساییدا لەسەر دروست بووە. ئەڵبەتە خۆی دەستی لەو مەسەلەیەدا نەبووە، بگرە ڕۆشنبیرانی فەرەنسا لە ناوخۆیاندا بەشەڕهاتن لە سەری، ئەویش بۆ یەکلاییکردنەوەی کێشەکانی نێوانیان. یەکێک لەو شەڕانە لەسەر وەرگێڕانی کتێبی "بوون و کات" بەرپابوو، بەڵام شەڕی گەورەی ئایدۆلۆجی لەسەر کتێبەکەی "ڤیکتۆر ڤاریس" "هایدگەر و نازیزم" ڕووی دا کە لە ساڵی ١٩٨٧ چاپ کرا. لەگەڵ دەرچوونی ڕۆژنامەکانی فەرەنسا شاڵاوێکی بێ ئامانیان دەست پێ کرد، بۆ لێدانی "هایدگەر" و کورتکردنەوەی تەواوی فیکر و فەلسەفەکەی بۆ تەنیا فەلسەفەی نازیزم! ئەم هەڵمەتی پڕوپاگەندەکردن و ناوبانگ زڕاندنە، شتێکی ترسناکە

و بەپرۆسەی کوشتن و پاکتاوکردن دەچێت، بەڵام لە بەرامبەر ئەو شاڵاوە نارەوایەدا، فیکری "هایدگەر" بەسەرکەوتوویی هاتە دەرێ . تائێستاش بەردەوام خەڵک بەرهەمەکانی دەخوێننەوە، لە سەری دەنووسن و دوکتۆرا لەسەر فەلسەفە و مەزنیی ئەو وەردەگرن. ئەمە مانای ئەوەش ناگەیەنێت "هایدگەر" هیچ هەڵەیەکی نەبووە و بێ گوناهە، بەڵام کەس ناتوانێت لە ڕێی پڕوپاگەندە و درۆی هەڵبەستراوەوە فیکر و حەقیقەت زیندەبەچاڵ بکات.

ئاشکرایە وێنەی "هایدگەر" لە ئەڵمانیا، زۆر جیاوازە لەو وێنەیەی لە فرەنسادا هەیەتی. لە ئەڵمانیادا پاش جەنگی دووەمی جیهانی، فیکری ئەو لەگەڵ فیکری "نیچە"دا سانسۆریان لەسەر دانراو بەگومان دەوردەران. کەس نەیدەتوانی بەشێوەیەکی بابەتی باسیان بکات، لەبەرئەوەی گرێی دەروونی ئەڵمانی واتە گرێی هەستکردن بە گوناه و تاوان-، بواری ئەوەی نەئەدا تا بەهێمنی و سەنگینی تاوتوێی فیکری ئەوان بکرێت. بەڵام پێ دەچێت مەسەلەکان بەرەو ئەوە بڕۆن گۆڕانیان بەسەردا بێت، بەتایبەت پاش ئەوەی "گێرهارد شرۆیدەر"ی ڕاوێژکاری ئەڵمانیای گەنج و بەهێز، بەتوندی دژی ئەوە وەستایەوە کە نابێت تاقیامەت ئەڵمانەکان بەتاوانی نازیزم سەرکۆنە بکرێن!

بەڵام لە فرەنسا رۆشنبیران بەدەست ئەو گرفتەوە نا ناڵێنن و ئەو گرێیەیان نییە، لەبەر ئەوە پێشوازییەکی بە شکۆیان لە "هایدگەر" کرد. بەمەش ئەڵمانەکانیان تووشی شۆک کرد. کاتێک "هایدگەر" دوای جەنگی دووەمی جیهانی یان لە سالانی پەنجا و شەستەکاندا سەردانی فرەنسای دەکرد، وەک سەرۆک دەوڵەتێک پێشوازی لێ دەکرا. وەها ستایشیان دەکرد، وەک ئەوەی "ئەفلاتون" یان "ئەرستۆ" بێت.

ئەگەرچی فەیلەسووفێکی وەک "یورگن هابرماس" دان بەوەدا دەنێت کە کتێبی "بوون و کات، ۱۹۲۷"ی "مارتن هایدگەر" گرینگترین کتێبی

فەلسەفییە کە لە دوای کتێبی "فینۆمینۆلۆجیای رۆح، ١٨٠٧"ی "هیگڵ"ەوە دەرچووبێت، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا "هابرماس" ناتوانێت بەشێوەیەکی بابەتی قسە لە فیکری "هایدگەر" یان "نیچە" بکات، لەبەرئەوەی وەکی ئەوان ئەڵمانییە و گرفتاری گرێی نازیزمە و ناتوانێت یەک وشە بڵێت. لە بەشێکی تری ئەم کتێبەدا "دۆمینیک جانیکۆ" دەڵێت: «بە درێژایی حەفتا ساڵ هایدگەر لە ناوەندی ژیانی رۆشنبیری فەرەنساییدا بووە، واتە لە ساڵی ١٩٣٠ تا ساڵی ٢٠٠٠، بەڵام ئامادەبوونی بەشێوەیەکی بەردەوام و وەک یەک نەبووە و چەند قۆناغێک هەیە لە پێشوازیکردن و مامەڵەکردن لەگەڵ فیکری ئەودا. بەگشتی دەتوانین بڵێین دوو قۆناغی سەرەکی هەن: قۆناغی بەر لە تیرۆرکردنی لەلایەن ڤیکتۆر ڤاریاسەوە، ئەویش بەتاوانبارکردنی بەنازیزم و قۆناغی پاش ئەوە».

لە درێژەی قسەکانیدا "جانیکۆ" دەڵێت: «سەرەڕای جیاوازی زۆری نێوان هایدگەر و نیچە، بەڵام ئەوەی کۆیان دەکاتەوە و خاڵی هاوبەشی نێوانیانە ئەوەیە کە هەردووکیان لە فەرەنسادا پێشوازییەکی گەرم و تایبەتیان لێ کرا. ئەوان بەجۆرێک ناوەندە رۆشنبیرییەکانی فەرەنسا پێشوازی لێ کردن تا گەشتنە ئاستی ئەوەی ببنە دوو فەیلەسووفی فەرەنسایی تەواو.. هایدگەر و نیچە بە جۆرێک لەگەڵمان تێکەڵاو بوون، وەک دوو فەیلەسووفی بیانی نەمانەوە و بوون بەیەکێک لە ئێمە. ئەمەش بەفیعلی دیاردەیەکی سەرنجڕاکێشە، بەتایبەت هایدگەر کەسێک بووە ستایشێکی زۆری رۆحی جێرمانی کردووە و فەیلەسووفێکی لووت بەرزبووە. بەڵام نیچە رەخنەی زۆری لە ئەڵمانەکان دەگرت و تەنانەت جنێویشی پێ دەدان، کۆی لەوەش نەدەکردەوە کە فەرەنساییەکانی لەوان پێ باشتر بێت. زۆرجار سەرسامیی خۆی بەرۆحی فەرەنسی دەربڕیوە و بەرۆح قورسیی ئەڵمانەکانی بەراورد کردووە. ئەمە و سەرەڕای بلیمەتی فەلسەفی و شیعری، وا دەکات رۆشنبیرانی فەرەنسایی خۆشیان بوێت و سەرسام بن پێی. بەڵام شتێکی

لەم جۆرە لای هایدگەر نییە و، زۆر جاران لە سەرەوە لە فرەنساییەکانی ڕوانیوە و تەنانەت لە ڕووی فەلسەفییەوە بە ساکار و سووکەڵەی لە قەڵەم داون!».

ئەو پێی وابوو لە دنیادا دووزمان هەن بۆ فەلسەفاندن، ئەوانیش زمانی یۆنانی و زمانی ئەڵمانین. فرەنسییەکان ئەوەیان بەسە و شانازییە بۆیان کە فەیلەسووفانی ئەڵمانیا وەردەگێڕن. ئەم هەڵوێستەی بەسووک سەیرکردنێکی گەورەی فرەنساییەکانە، بەڵام سەرەڕای ئەوەش ئەوان "هایدگەر" دەپەرستن. ئەڵبەتە دواتر فرەنساییەکان وەڵامیان دایەوە و بەبیریان هێنایەوە کە ئەوانیش، خاوەنی فەیلەسووفانی گەورەی وەک: "دیکارت و پاسکاڵ و ژان ژاک رۆسۆ"ن، بەڵام "هایدگەر" لەم ڕووەوە نەتەوە پەرستێکی توندڕۆ بوو. دەبێت بڵێین کەم تاکورتێک ئەو لەم رووەوە لەسەر هەق بوو، چونکە کەس ناتوانێت نکوڵی لە هەژموونی فەلسەفەی ئەڵمانی بکات بەسەر جیهانی نوێدا، وەک چۆن فەلسەفەی یۆنانی هەژموونی بەسەر جیهانی کۆندا هەبوو. ئەگەر بێتو ناوی "کانت و هیگڵ و نیچە و مارکس و فرۆید" لابەرین، چی لە فەلسەفەی نوێ دەمێنێتەوە؟

خاڵێک هەیە کە نەیهێشتووە "هایدگەر" لەناو جوغزی دەمارگیری جێرمانیدا بمێنێتەوە، ئەویش شیعرە. وەکی دەزانرێت "هایدگەر" لە دووەم قۆناغی ژیانی فیکری خۆیدا، گرینگییەکی زۆری بە گوتەی شیعری دەدا، نەک تەنیا بە گوتەی فەلسەفی لۆجیکی یان ئەقڵانی. شاعیر هاوتای فەیلەسووفە لە گەڕان بەدوای پاکی و بێگەردی و پاشان دۆزینەوەی و گوزارشتکردن لێی بە وشە. کەواتە شاعیر و فەیلەسووف بەدوای هەمان شتدا دەگەڕێن، بەڵام بە دوو ستایلی جیاواز. هەردووکیان رۆدەچن لەپێناو سۆراخکردنی جەوهەری بووندا، بەڵام ئەڵبەتە هەموو شاعیرێک ئەوە ناکات و توانای ئەو کارەی نییە. ژمارەیەکی کەمی شاعیرە مەزنەکان توانییان ئەوە بکەن. ئەوانەش بەبۆچوونی "هایدگەر" بریتین لە: "هۆڵدەرلین، جۆرج تراکل،

رینیـه ماریا ریلکه، رامبـۆ، رینیه شـار". دووان لەمانـه فرەنسـایین. بەمجـۆره هـایدگـەر" دانی بە بلیمـەتی فرەنسـاییـەکانـدا نـا، لانی کـەم لەبواری شـیعـردا. سـەرەڕای ئـەوەش لە کتێبخانەکەیدا، دیوانە شیعری شاعیرانی وەک: "جێرار دی نێرڤاڵ و بۆدلێر و مالارمێ و پۆل ڤالێری.." تێدا بووە.

"فلیپ سـۆلێـرز" یەکێکە لەو بیـرمـەنده فـرەنسـاییـانەی تەنیـا بەناوی هـایدگـەر" سـوێند دەخـوات، دوای ئـەوەی زۆربـەی رۆشنـبیـرانی فـرەنسـا لە سـەروبەندی ئـەو شـالاوه تیرۆریستیه نارەوایەی سـاڵی ١٩٨٧ لە دژی دەستی پێ کرد، دەستبەرداری بوون و وازیان لێ هێنا. "سـۆلێرز" دەڵێت: «هـایدگـەر تاکە بیریارێکی هـاوچەرخـە کە دەتوانێت گفـتوگۆ لەگـەڵ گـەوره شـاعیـرانی وەک هۆڵدەرلین و رامبـۆدا بکات. ئەو لە سـەردەمـێکدا دەیانهـێنێـتە قسـە و دیالۆگیان لەگەڵدا سـاز دەکات، کە زەوی لەلایەن عەدەمییـەتی تەکنەلۆجییەوە پایەمـاڵ کـراوە. ئاڤـاری هیـومـانیـزم مـرد و لە سـەردەمی تەکنەلۆجیـا و سـەرمـایەداری پراگماتیدا بە شت بوو. هیچ نەماوە جگە لە دەنگی شیعریی مـەزن، دەنگی رامـبـۆ و هـۆلدەرلین، بۆ ئـەوەی بـەبیـرمـان بێننەوە کـە پاک و بێگەردی سـەرەتا بەتەواوەتی نەمردووە و رۆحیش بەیەکجاری خۆرئاوای جێ نەهێشتووە».

مارتن هایدگەر و سروودەکانی هۆڵدەرلین

دواجار دەقی فرەنسایی کتێبەکەی "مارتن هایدگەر" لەمەڕ "هۆڵدەرلین"ی شاعیری مەزنی ئەڵمانیا، کەوتە بەردەستی خوێنەران. ئەم کتێبەش چون زۆربەی کتێبەکانی "هایدگەر" بریتییە لە کۆکردنەوەی تێکڕای ئەو لێکچەرانەی لە نێوانی سالآنی ١٩٣٥-١٩٣٤ پێشکێش بەخوێندکارەکانی کردووە. خەڵکی فرەنسا تەنیا لە سەرەتای ئەمساڵدا (١٩٨٩) وەک توێژەر و رەخنەگرێکی ئەدەبی ئاشنای "هایدگەر" بوون، کاتێک خانەی (گالیمار) لەرێی "فرانسوا فیدییە" یەکێک لە پسپۆرە مەزنەکان لە وەرگێڕانی "هایدگەر" بۆ سەر زمانی فرەنسایی، هەستا بە لە چاپدان و بلآوکردنەوەی ئەم کتێبە.

تەواوی کتێبەکە تەرخانە بۆ شیکردنەوەی دوو چامە (یاخۆ دوو سروود) لە چامەکانی "هۆلدەرلین"، ئەوانیش بریتین لە (ئەڵمانیا و رووباری راین). هەردوو وشەکەش بارگاوین بە سیمبولە مێژووییە دێرینەکانی گەلی ئەڵمانی. لە بەشی یەکەمی کتێبەکەدا "هایدگەر" کارامەیی و لێهاتوویی خۆیمان وەک رەخنەگرێکی ئەدەبی و شیکارگەرێکی تێکستە ئەدەبییەکان نیشان دەدات، ئەو جیاوازییەشمان بەرچاو دەخات کە لە نێوان خۆیی و رەخنەگرە ئەدەبییە ئاسایییەکاندا هەیە. "هایدگەر" هێندەی گرینگی بە پەیبردن بەنهێنی ناوەڕۆکی شیعری شاعیرێکی وەک "هۆڵدەرلین" دەدات، هێندە خۆی بەدۆزینەوەی مانای حەرفیی وشەکان و بەیتە شیعرییەکانەوە خەریک ناکات.

لە دووەم بەشی کتێبەکەدا "هایدگەر" دەیەوێت تیۆرییە شیعرییەکەی

بەسـەر هەردوو چامـەکـەی "هۆڵدەرلـین"دا پراکـتـیـزە بکات، تا لە ڕادەی سەرکەوتوویی پرەنسیپەکانی تیۆری هیرمنۆتیکا دڵنیابێت کە لە بەشی یەکەمی کـتـێـبـەکـەدا باسی لێ کـردووە. ئەمـەش بۆ خـۆی گـرتنە بەری شـێـوازێکی مـەنهـەجیـیـە، ئیـتـر ئەو ئاکـامـانەمـان پێ پەسند بێت یان نا کە"هایدگەر" پێی گەیشتووە. تەنانەت دەبێت هەموو رەخنەگرێکی ئەدەبی کە ڕێزی خـۆی دەگـرێت پەیڕەوی بکات. پێـویسـتـە هەر رەخنەگرێک بەرلەوەی دەست بەپرۆسـەی لێکدانەوە شیکاریی و قسـە لەسـەر کردنی دەقێک بکات، بزانـین لە لێکۆڵینەوە پراکـتـیکیـیـەکـەیدا لـە کـوێوە دەست پێ دەکـات. بەکورتییەکەی پێویستە رەخنەگر پرەنسیپە تیۆرییەکانی و جیهانبینی گشتی خـۆیمان بۆ بەرهـەمێکی ئەدەبی بۆ ڕوون بکاتەوە، تا بـەباشی بەجێ و ڕێی ئەو ئاشنا بین. هەروەها بۆ ئەوەی بزانین بەو پرەنسـیـپـە هێـرمـینۆتیکیـیـە تیـۆریانەوە پابەند بووە، یاخـۆ لە کـاتی پرۆسـەی ئیشپێکردنیدا لایداوە لێیان.

تەنیا لەم ڕێگەیەشەوە توانای رەخنەگران و رادەی شـۆڕبوونەوەیان بەناو بەرهەمـە ئەدەبییـە مـەزنەکـان یان سـەوداکـردنی لەگـەڵ رووکـەشـیی ئەو دەقـانـەدا ئاشکرا دەبێت بۆمـان، چونکە دواجـار دەق مـوڵکی خـوێنەران و رەخنەگرانە نەک هی نووسـەرەکـەی بێت. لێرەوە مـانای ئەو دەقـە "روونتـر بڵێین مانا جۆرەوجۆرەکانی" لەلایەن نووسـەرەکەیەوە نادرێت بەدەقێک، بەڵام ئەوەی لەلایەن خوێنەران و وەرگرانییـەوە دەکرێت بە بەریدا . ئەم قسـانەش زیاتر دەقە مەزنەکان دەگرێتەوە، نەک ئەو دەقە سادانەی هەڵگری تاکمانایین و ئاشکرا و راسـتـەوخـۆن. تێکسـتـە ئەدەبیـیـە مـەزنـەکـان ئـاوسن بەمـاناو ئاماژەی جـۆرەوجـۆر، وەک چۆن گـەردوون ئـاوس دەبێت بەسـەمـاو ئاماژە و سیـمـبـولی جۆرەوجۆر. شـاعیرێکی مـەزنی وەک "هۆڵدەرلین" پێویسـتی بە فـەیلەسـووفـێکی لە ئاسـتی "هایدگـەر" هەیە، بۆ ئەوەی بەقـوڵایی ناخـیـدا شۆڕبێتەوە و لەگەڵیدا دابەزێتە ناو جەرگەی دۆزەخ، لەو سەریشـەوە دەست

پڕ له دوڕ و مەرجان و سەر سەلامەت بێته دەرەوه.

بەبۆچوونی من دەبێت لەم ڕوانگەیەوه ئەم کتێبەی "هایدگەر"، لەبارەی "هۆلدەرلین"ەوه بخوێنینەوه.. رەنگه چاکتریش بوایه دوای ئەوه بمانزانیایه گەوره رەخنەگرانی ئەڵمانیا چۆنچۆنی ئەم دوو چامەیان لێکداوەتەوه، بۆ ئەوەی بزانین رەسەنایەتی "میتۆدی هایدگەریی" له لێکدانەوه و رەخنەدا له چ ئاستێکدایه. "واته له ڕادەی جیاوازی و رادەی لێکچوونی مەنهەجییەتی هایدگەر، لەگەڵ میتۆده رەخنەییه گەوره باوەکاندا شارەزا بوونیایه". بەهەرحاڵ پێویسته مێژووی نووسینی ئەم دەقه رەخنەییانه بەهێند وەربگیرێت، تا بەو پێگەیانه ئاشنا بین که "هایدگەر" لێیانەوه دەست پێ دەکات.

ساڵی ١٩٣٤ واته ماوەیەکی کەم بەر له دەستپێکردنی جەنگی دووەمی جیهانی و ئان و ساتی هاتنه ئارای تەوژمی نازیزم و هاتنه سەرکاری "ئەدۆلف هیتلەر"، ئەم دەقه رەخنەییانه نووسراون. دەبێت لێرەدا وریا بین تا نەکەوینه ناو گێژاوی ئەو لێدوان و شالاوانەی بەدرێژایی ساڵی رابردوو، سەبارەت به"هایدگەر" زۆر له ڕۆژنامەنووسان و رووناکبیرانی فرەنسا دەیان وتەوه. ئەوان پێوەندی "هایدگەر" و نازیزمیان کردە مەسەلەیەک، بگره کێشەیەکی دروستکراویان بۆ نایەوەو هۆکارەکانیشی لای هەمووان ئاشکرایه. چونکه ناکرێت فەیلەسووفێکی وەکی "هایدگەر" "ئیتر لەگەڵیدا بین یان نا"، کورت کەینەوه بۆ تەنیا چالاکوانێکی سیاسی یان ئایدۆلۆجیای ئاسایی ناو بزووتنەوەیەکی سیاسی "وەک نازیزم". ئەمە درۆودەلەسەیه و لەبەردەم بچووکترین پرسیاردا خۆی بۆ ڕاناگیرێت.

"هایدگەر" نەتەوه پەرستێکی ئەڵمانی بوو، ئەمە شتێکه گومانی تێدا نییه، بەڵام هەمووان دەزانن ئەو دوای ساڵێک له وەرگرتنی پۆستی راگری زانکۆ و له ئەوجی دەسەڵاتدارێتی "هیتلەر"دا دەستی له کار کێشایەوه. ئەمەش

مانای ئەوەیە کە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ڕژێمی نازی و ئایدۆلۆجیستەکانیدا ناکۆک بووە. ئەو نەتەوەپەرستێکی ئەڵمانی بوو، بەڵام بەشێوەی تایبەتیی خۆی وەکی فەیلەسووفێک کە ڕۆدەچێتە ناخی دەروونی ئەڵمانی و ناخی مێژووەوە و لە هونەریشدا بۆ ئەوە دەگەڕێت، تاوای لێ بکات ببێتە شایەدێک لەسەر ئامادەگیی کەینوونە. لەم حاڵەدا بیریاری مەزن لە ئایدۆلۆجیستی گچکە جیا دەبێتەوە. "هایدگەر" بیریارێکی مەزنە "جارێکی تریش دووبارەی دەکەمەوە لەگەڵیدا بین یان نا، دەبێت ئەم ڕاستییە بزانین و من بۆ خۆم لە زۆر شتدا لەگەڵیدا نیم". هێرشکردنە سەر"هایدگەر" وەکی بیریارێک، مانای هێرشکردنە سەر خودی فیکر دەگەیەنێت. وێرانکردنی بیریارێکی وەکی ئەو لە ڕێی ئەم شاڵاوە چڕ و وردە کە بەهێرشی کاوبۆییەکان دەچێت، سەرەتایەکی ترسناکە، چونکە ڕەنگە دواتر لە دژی بیرمەندانی تر بەگەڕ بخرێت، گەر بەرژەوەندی ئایدۆلۆجی و سیاسی چەند دەستە و تاقمێک ئەوەیان خواست.

"هایدگەر" ئەڵمانی نەژادە و ئاوێزانی ڕۆحی گەلێکی دێرینی وەکی ئەڵمانیا دەبێت کە خاوەن ژیارێکی تایبەت و کولتوورێکی دەوڵەمەندە. لێرەوە ئاساییە وەکی "هۆڵدەرلین"، ئەو شاعیرەی لە سەردەمی نەهامەتی و کوێرەوەری و مەترسیدا ژیا، چاوەڕوانی هەستانەوەی گەلەکەی بکات. "هۆڵدەرلین" بێهوودە چاوەڕوانی دوا تونێلی دەکرد، بەڵام دواجار بۆ خۆی چووە ناو تونێلێکی تاریکتر و زۆر ئەنگوستەچاوتر. چووە ناو شەوی دێوانەیی و تاریکستانە دەیجوورەکەیەوە، لێشی نەهاتە دەرێ تا دنیای جێ هێشت. ئەو شاعیر و نووسەرانەی خاوەنی ئەزموونێکی ترسناک و بێ وێنەن، "هایدگەر" دەخەنە سەر کەڵکەڵەی لێکۆڵینەوە و ئاوێتەبوونێکی ڕەخنەیی داهێنەرانە.

بەڵام جیاوازیی نێوان "هۆڵدەرلین و هایدگەر" ئەوەیە، "هۆڵدەرلین" ئاوێزانی جێرمانایا "واتە ئەڵمانیای مێژوویی" بوو، خەونێک کە هاتنە دی

مەحاڵە، بەڵام خەونی "هایدگەر" هێندەی نەمابوو بێتە دی و ببێتە هەقیقەت. لە ڕووی کات و مێژووەوە زیاد لە سەد و سی ساڵ ماوەی نێوانیانە، "هۆڵدەرلین ساڵی ١٨٠١ چامە بەناوبانگەکەی- جێرمانیا-ی نووسی و هایدگەر ساڵی ١٩٣٥-١٩٣٤ لەبارەیەوە دەنووسێت". لێرەدا ئەڵمانیا لە ڕوانگەی "هۆڵدەرلین و هایدگەر"ەوە دەوڵەت نییە، بگرە هەقیقەتێکی میتافیزیکاییە لە هەناوی مێژووەوە دێت، تا ڕۆژێک لە ڕۆژان ببێتە واقعێکی بەرچاو. دێت بۆ ئەوەی ئاوێزانی مێژوو بێت و بە داهاتووەوە ئاوس بێت.

پاش ئەوەی خواوەندە کۆنەکان خاکی ئەڵمانییان بەجێ هێشت، هەڵۆ بەرزە فڕەکەی "هۆڵدەرلین" وەکی سەرمەشقێک دێت بۆ ئەوەی ئەو هەرێمە بدۆزێتەوە کە ئاوسە بە داهاتوو، بەسەر ئەڵمانیادا باڵەکانی لە یەک بدات: "ئەو هەموو زەمینە، ئەو وڵاتەش- وڵاتی ئەڵمانیایە". لە جێگەیەکی تردا دەڵێت: «ئەو لە توانایدایە باری بەختەوەریی مەزن لە کۆڵ بگرێت». "هایدگەر" پێی وایە ئەم "بەختەوەرییە قورسە"ی "هۆڵدەرلین" باسی دەکات، جگە لە گەلی ئەڵمانیا هیچ میللەتێکی تر ناتوانێت شانی بداتە بەر، چونکە تەنیا ئاراستەی ئەو کراوە و شاندانە بەریشی تەنیا لە ئەستۆی ئەودایە.. پاشان "هۆڵدەرلین" ئەم دێرە شیعرە جوانە دەڵێت: «نیشتمان پشوو دەدات- نیشتمان لە چاوەڕوانیدا پشوو دەدات»، بەڵام نیشتمان چاوەڕوانی چییە؟ یاخۆ ئەو ڕووداوە چاوەڕوان نەکراوە چییە کە ڕای دەچڵەکێنێ و گۆڕانێک لە ڕەوتی ئاسایی شتەکاندا دروست دەکات؟ نیشتمان چاوەڕوانی چییە و نیشتمان خۆی لە کوێیە؟ "هایدگەر" لە وەڵامدا دەڵێت: «نیشتمان لە چاوەڕوانی دیداری خواکاندایە و خۆی بۆ خۆی گرتنە ئەستۆی ئەو بەرپرسیارێتییە ساز و ئامادە کردووە کە نیشتەجێکردنی مرۆڤە لەسەر ئەو زەوییە- واتە دەستپێکردنی مێژوویەکی نوێیە-».

نەوەی "هۆڵدەرلین"- کە لە هەمان کاتدا نەوەی هیگڵیشە، خەونیان بەژیاندنەوەی ئەڵمانیا و هاتنی ئەو ڕۆژە دەبینی کە نیشتمان دڵشاد بێت و

لە بزووتن و جـــووڵەدا بێ و بـوونیـــشی بێـــتـــە بوونێکی هـەقــیــقی و بەرجـەسـتـەبوو. بەڵام رەوتی مـێـژوو پڕیەتی لە ڕووداوی خـۆش و ناخـۆش، هەندێک جار تراجیدیا و نائومێدی دەبنە جەوهەر و ناوەڕۆکی جیهان. لە چاوەڕوانی هاتنی ئەو رۆژە بەڵێن پێدراوەدا، ئەوە تەنیا شاعیرە مەزنەکانن دەتوانن ڕووبەڕووی ئەو تراجیدیایە ببنەوە و گوزارشت لە دڵەڕاوکێی جیهان بکەن.

پۆل ریکۆر

بەرایی:

لە ئێستادا "پۆل ریکۆر" بەپیری فەیلەسووفە هاوچەرخەکانی فرەنسا دادەنرێت. ئەم پیاوە تەمەنی لە هەشتا و چوار ساڵ بەرەو سەرە و تا ئێستاش چالاکە و لە کایەی فیکری فرەنسایی و ئەوروپایی و نێو دەوڵەتیدا ئامادەگی هەیە. فرەنساییەکان پاش ئەوەی بۆ ماوەیەکی زۆر پشتگوێیان خست، بەهۆی خەریکبوونیان بە رێبەرانی بنیاتگەری، وەک: "کلۆد لیڤی شتراوس، میشێل فۆکۆ، ژاک دێریدا.. هتد"، ئێستا سەرلەنوێ گرینگی پێ دەدەن و لەم ماوەی دواییدا چەندین کتێبی خۆی و کتێبگەلێک کە لەسەر ئەو نووسراون بڵاو کراونەتەوە. هەروەها چەندین گفتوگۆی دوور و درێژی لەگەڵدا ساز کراوە و چەند تەوەرێکیشی لە کۆوارە تایبەتەکاندا بۆ تەرخان کراوە.

"پۆل ریکۆر" کێ یە و تایبەتمەندییەکانی چین؟

"پۆل ریکۆر" ساڵی ١٩١٣ لە فرەنسا هاتووەتە دنیاوە و پاش هاتنە دنیاشی، دایکی کۆچی دوایی کردووە. ساڵی ١٩١٥ و لە جەنگی جیهانی یەکەم دژ بەئەڵمانەکان، باوکیشی کوژراوە و لەوکاتەدا "ریکۆر" تەمەنی تەنیا دوو ساڵان بوو. بەمجۆرە ئەرکی بەخێوکردنی دەکەوێتە ئەستۆی باپیرە و داپیرەی و خوشکە گەورەکەی و پووری. ئەمە وای لێ کرد هەر لە سەرەتاوە هەست بەتەنیایی بکات. ئەگەرچی "ریکۆر" خوێندکارێکی هاروهاج و سەربەگۆبەن بووە لە قۆناغی سەرەتاییدا، بەڵام حەزێکی زۆری لە خوێندنەوە

بووە. لەو قـۆناغـەدا دەسـتی کـردووە بەخـوێندنەوەی نووسـینی نـووسـەرە مـەزنەکـانی وەک: "رابیلیێ و مـۆنتـاین و پاسکاڵ". هەروەها کـەوتووەتە خوێندنەوەی رۆمانەکانی "فلۆبێر و ستاندال و تۆلستۆی". بەڵام ئەوەی دواتر لە رووی فـەلسـەفـیـیـەوە کـاریگەری زۆری لەسـەر بەجێ هێـشـتـووە "دێستەڤیسکی" بووە. "ریکۆر" لە شـوێنێکدا دەڵێت: «رۆمـانی تاوان و سـزا بیرکردنەوەی فەلسەفیمی لەبارەی خراپەکاری لە جیهاندا یەکلایی کردەوە».

یەکـەمین رووبەڕووبوونەوەی راسـتـەوخـۆی لەگـەڵ زوڵم و خـراپـەکـاریدا لە سـاڵی ١٩٢٤ – ١٩٢٣ دابوو، ئەو دەمـە تەمـەنی لە یازدە سـاڵێک زیاتر نەبوو. ئەوە لە سەروەختی ئەو سکانداڵە بەناوبانگەدا بوو کە لە ئەمەریکا، لە دوو کـرێکاری کـۆچبـەری ئیـتاڵی رووی دا و بەتاوانێک تاوانبار کـران کـە نەیانکردبوو. لەپای ئەوەدا ساڵی ١٩٢٧ بڕیاری لەسێدارەدانیان بۆ دەرچوو. ئەمەش لە پێناو رازیکردنی رای گشتی ئەمەریکیدا بوو کە ئەو کات لە دژی بیانییەکان تاوی سەندبوو. لە ڕاستیدا ئەو دوو کرێکارە بوونە قوربانی ئەو شەپۆلی دژە بیانییەی لە ئارادا بوو، ئەگەرنا هیچ تاوانێکیان نەبوو.

سـەبـارەت بەم ڕووداوە "پۆل ریکۆر" دەڵێت: «زۆر لەم ڕووداوە تووڕە بووم، ئەم زوڵمـە ناڕەوایە هەستی ئەوەی دامێ کـە خـراپەکاری لە دنیادا هەیە و هەستم بەگوناه کرد و پێم وابوو ئەوەی ڕووی دا من لێی بەرپرسیارم». وەک دەبینین "ریکۆر" هـەر لە سـەرەتاوە، چاوی بەڕووداوە تراجـیـدییـەکـان هەڵهێناوە. تراجیدیای ژیانی کەسێتی خۆی و تراجیدیای ژیانی گشتیش لە دەوروبەریدا.

لێرەوە بۆی ئاشکرا بوو کە شەڕ و خراپەکاری هەیە و لە سەروو خواست و ئیرادەی ئێمـەوەیە. بـەکورتییـەکەی شـەڕ و خـراپە کێشـەیەکی بابەتییـە. لەبەرئەوەش دواتر یەکێک لە کتێبە سەرەکییەکانی خۆی بۆ ئەم مەسەلەیە تەرخان دەکات، بەناوی (هێماگەری شەڕ). کاتێک سەدەی بیستەمیش بەو

هەمـوو شـەڕ و تاوان و دزێوییەوە دەسـتی پێ کـرد، "ریکۆر" زیاتر هەسـتی بەگرینگیی شەڕ و خراپەکاری کرد لە جیهان و مێژوودا. مێژوو سەرتاپای کامەرانی و دەسکەوتی ئیجابی و پێشکەوتن نییە، بگرە هاوکات تراجیدی و ترسناک و مـاڵوێرانییە و پێویستە هەردوو ڕووەکەی ببینین. بەڵام لێرەدا دەبێت باس لەوەش بکەین کە ئەو شەڕ و خراپەکارییانەی "ریکۆر" لە ژیانی خۆیدا و لە ژیانی گشتیشدا ڕووبەڕووی بووەوە، نەبووە مـایەی ئەوەی لە ژیان نائومێد بێت یاخۆ رق لە ژیان هەڵگرێت. ڕەنگە ئەو باوەڕە ئاینییەی کە هەیبوو یارمەتیدەری بووبێت، تا ڕووبەڕووی ئەو نەهامەتییانە بێتەوە و دواجاریش بەسەریاندا زاڵ بێت.

ئەو پێی وابوو خێر و چاکە لە پێش شەڕ و خراپەوەیە و یەزدان بۆ خۆی خێر و چاکەیە و بوونی خـراپە و زڵم و زۆریش لە دنیـادا، نابێت ڕێگری ئەوەمان لێ بکات تێکەڵ بەدنیا ببین و هەوڵی گۆڕینی شتەکان بەرەو باشتر بدەین. چونکە ئەمـە کـارێکە دەکـرێت، بەپێـچـەوانەی ئەوەی نـهلیـزم و ئانارشیست و پووچگەراکان باسی دەکەن. کەواتە نابێت بەبیانووی ئەوەی شەڕ و خراپە هەبووە و هەر دەشمێنێت، دەستەوستان بین لە ئاستیدا، بگرە دەبێت هەوڵی سنووردارکردن و کەمکردنەوەی بدەین لە جیهاندا.

تایبەتمەندیی دیار و بەرچاوی "پۆل ریکۆر" ئالێرەدایە، چونکە ئەو یەکێکە لەو فەیلەسووفە دەگمەنانەی بێ هیچ ترس و شەرمێک باس لە ئیمانداریی خۆی دەکات. وەکی دەزانین ئاقاری پۆزەتفستی یاخۆ بێ بڕوایی لە کۆتایی سـەدەی نۆزدەمـەوە، دەسـەڵاتێکی باڵای بەسـەر فـەیلەسـووفـانی ئەورووپادا هەبوو. هەر لەبەر ئەمە بوو "سارتەر" تاوانباری دەکرد بەوەی "قەشەیەکە و دەم لە فـەلسـەفـە دەدات"، بەڵام ئەم گـاڵتـە پێکردنە کـۆڵی پێ نەدا لەوەی بەردەوام بێت لەسەر ڕێچکەی خۆیی و بەردەوام دووانەی زانست و ئیمـان یان فـەلسـەفە و ئاین پێکەوە کۆ بکاتەوە. مـامۆسـتـای یەکەمـینیـشی لەم بوارەدا "گابرێل مارسێل"ی ڕابەری بوونخوازیی ئیمانداری فرەنسایی بوو،

ئەمەش پێچەوانەی "ژان پۆڵ سارتەر" بوو کە ڕابەرایەتی ئاقاری بێ باوەڕی لە فەلسەفەی وجوودیدا دەکرد.

ئێمەی رۆشنبیرانی عەرەب پێمان وایە، تەواوی فەلسەفەی هاوچەرخی ئەوروپایی بێ باوەڕییە و بگرە پێمان سەیرە کەسێک هەبێت، لەیەک کاتدا فەیلەسووف و ئیمانداریش بێت. پێویستە بڵێم ئەمە وێنەیەکی شێواو و نامێژووییە لەبارەی مۆدێرنەی ئەوروپایی، چونکە رۆژێک لە رۆژان ئاقاری ئیمانداری لەوێدا نەمردووە، ئەگەرچی لە سەدەی نۆزدەوە گرینگی کەم بووەتەوە و دابڕانێک لە نێوان زانست و ئایندا دروست بووە. لە ئەوروپادا فەیلەسووفی ئیمانداری گەورە هەیە، لەوانە: "کارل یاسبەرز" کە یەکێکە لە سەرچاوەکانی "ریکۆر- و گابرێل مارسێل و بیرگسۆن و.. هتد". "گابرێل مارسیل" لە ماڵەکەیدا سالۆنێکی بۆ فەلسەفە و قسەکردن لە فەلسەفە کردبووەوە و هەموو رۆژێکی هەینی ژمارەیەک خوێندکاری فەلسەفەی زانکۆ و هەندێک کەسایەتی بەتەمەن گەورەتر لەوان، ئامادەی دەبوون.

"ژان پۆڵ سارتەر" و"مێشێل پۆتۆر"ی نووسەر ئامادەی هەندێک لەو دانیشتنانە دەبوون. کاتێک "پۆل ریکۆر" ئاشنایەتی لەگەڵ "گابرێل مارسێل"دا پەیدا کرد، سەرسام بوو بەکارەکتەر و شێوازی پرسیارکردنی فەلسەفی بەشێوەی "سوکرات". فەلسەفەی زانکۆ لەو سەردەم و زەمانەدا رۆچووبووە ناو شتە ئەبستراکت و تیۆریزەی دوور لە واقیع و کێشە عەمەلییە واقیعی و بەرچاوەکانی فەرامۆش کردبوو. هەرچی "گابرێل مارسێل"ە، ئەوا لە دانیشتنەکانیدا رێگەی نەدەدا بەمشتومڕکردن لەسەر کێشە ئەبستراکتەکان و بەڵگە هێنانەوە بە"کانت و دیکارت"، بگرە بەئامادەبووانی دەوت: «لە ئەزموونی تایبەتی خۆتانەوە فەلسەفە کاری بکەن، نەک لەوەی لە ناو کتێبەکانەوە وەرتانگرتووە».

پاش ئەوە "ریکۆر" ئاشنایەتی لەگەڵ فەلسەفەی فینۆمینۆلۆجیادا پەیدا

کرد، ئەو فەلسەفەیەی لە چاودێریکردنی خودی شت و دیاردەکان خۆیانەوە دەست پێ دەکات، نەک لە ئەبستراکت و قسەی بەتاڵەوە. لێرەوە فەلسەفەی بوون یان فەلسەفەی بوونخوازی: واتە ئەو فەلسەفەیەی لە کێشە واقیعییەکانی بوون دەدوێت و خۆی بە شتە ئەبستراکت و دوور لە واقیعەکانەوە خەریک ناکات دەستی پێ کرد هەر لەبەر ئەم هۆیەش بوو لە ناوەڕاستی سەدەی رابردوودا، "سارتەر" بەسەر ئەو فەلسەفەیەدا زاڵ بوو کە لە سۆربۆندا بالادەست بوو. تەنانەت بوونخوازی بوو بەمۆدێک تا ئەو دەمەی مۆدی بنیاتگەری هاتە ئارا و لەسەر تەختی فەلسەفە هێنایە خوارێ.

"پۆل ریکۆر" و"کارل مارکس" :

پاش ئاشنابوونی بەفەلسەفەی فینۆمینۆلۆجیا، "ریکۆر" پێوەندی کرد بەئاقاری "کەساندنی مەسیحی- Personalizd" کە "ئیمانوێل مۆنێ" ڕێبەرایەتی دەکرد، بەڵام تاکە جیاوازییەک کە لە نێوان ئەم و فەیلەسووفە ئیماندارەکانی تردا هەبوو، ئەوە بوو کە "ریکۆر" چەپڕەوێکی خوێنگەرم بوو. داخۆ بڵێی ئەمە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بەڕەچەڵەک پرۆتستانتی بووە؟ یاخۆ هی ئەوە بووبێت هەستێکی زۆری هەبوو بەبوونی زوڵم و خراپەکاری لە جیهاندا؟ رەنگە پێوەندی بەهەردووکیانەوە هەبێت. سەرەڕای ئەوەش هەر لە سەرەتاوە لەژێر کاریگەریی فیکری "مارکس"دا بوو. "ریکۆر" ئەگەرچی خاوەن بیروباوەڕێکی دینی بوو، بەڵام ئەمە رێگر نەبوو لەوەی بەسەر مارکسیزمدا بکرێتەوە.

ساڵی ١٩٣٨ وتارێکی لەژێر سەردێڕی "پێویستی مارکس"دا نووسی، تێیدا جیاکارییەک لەنێوان مارکسیزمی دۆگماتیست و مارکسیزمی رەخنەییدا دەکات. یەکەمیان پێی وایە گەشتووەتە چارەسەری کۆتایی و کلیلی تەفسیرکردنی جیهانی لەمستایە، بەڵام دووەمیان دان بەفیکرێکی تری غەیرە مارکسیدا دەنێت و ئیعتراف بەڕەوایەتی بوونی دەکات. "ریکۆر"

پێی وایە مارکسیزمی رەخنەیی سەرلەبەر لە فەلسەفەی ئایدیالیستی رزگارمان دەکات. هاوکات رێ لە بەخواکردنی مرۆڤ دەگرێت و بەسەر دیدگایەکی رێژەگەراییدا دەکرێتەوە کە بەداخەوە "مارکس"، بەهۆی پێداگرتنی زۆری لەسەر هێزی بەرهەمهێنان یاخۆ ژێرخان ئافەرۆزی کردبوو.

لاوازیی "مارکس" لەوەدایە کە جگە لە هۆکارە مادی و ئابوورییەکان، تەواوی هۆکارەکانی تری فەرامۆش کردبوو. بەڵام "ریکۆر" تەنانەت لە رەخنەکردنی ئاین لەلایەن "مارکس"ەوە شتی ئیجابی دەبینێت، چونکە مەسیحییەت لە پرەنسیپە سەرەکی و جەوهەرییەکانی ئینجیل لایدابوو. بەم پێیە رەخنەکانی "مارکس" لە ئاین سەرەڕای ئەوەی رەخنەگەلێکی رادیکالیش بوون، بەڵام رەخنەیەکی ئازادیخوازانە بوو.

"مارکس" توانی لە فەلسەفەی رۆحانیی ئایدیالیستی رزگارمان بکات، ئەو فەلسەفەیەی پێی وابوو مرۆڤ لەسەروو هەموو مەرجێکی مادی و ئابوورییەوەیە. ئەمەش بۆچوونێکی ئایدیالیستی ئەبستراکتە و لە بەردەم تاقیکردنەوەدا خۆی بۆ راناگیرێت. رۆحانییەتێکی ئایدیالیستی لەم جۆرە، بەختەوەرییەکی وەهمی دروست کردبوو، بۆ دڵخۆشیدانەوەی ئەو مرۆڤانەی هەژار بوون و هەلومەرجێکی مادیی ناهەمواریان هەبوو تەنانەت هانیان دەدان بۆ ئەوەی بەچارەنووسی خۆیان رازی بن و گلەیی لە بەختی خۆیان نەکەن. بەمجۆرە ئاین بوو بە جۆرێک لە "ئەفیوونی گەلان" وەکی "مارکس" خۆی دەیوت.

"پۆل ریکۆر" ئەگەرچی کەسێکی ئیماندار بوو، بەڵام بۆ ساتێک دوودڵ نەبوو لەوەی بداتە پاڵ ئەم دیدگا رەخنەیی "مارکس" و تەنانەت پێی وابوو، کڵێسای مەسیحی دەستی لە هەڵایسانی شەڕی ناوخۆی ئیسپانیادا هەیە، بەهەموو خراپی و دزێوییەکانەوە. "ریکۆر" دەیوت: «فێندەمێنتالیزمی

مەسیحی بەردەوام لە بەرەی رێژیمە موحافیزکار و سەرکوتکارەکاندا بووە، بەتایبەتی لە سایەی ئەو رێژیمانەدا کە مەسیحییەت تیایاندا ئاینی رەسمی دەوڵەت بووە». لەلایەکی ترەوە "ریکۆر" دۆگماتیستی "مارکس" دەگێڕێتەوە بۆ دۆگماتیستی "هیگڵ"ی گەورە مامۆستای، چونکە ئەوە "هیگڵ" بوو کە سستمی فەلسەفەی کۆتایی پێ هێناو وتی: "هەرچی واقیعە ئەقڵانییە" و راشیگەیاند کە دەکرێت بگەینە مەعریفەیەکی رەها و یەکجارەکی. بەڵام ئێمە ئەوە دەزانین کە نابێت مەعریفەی مرۆڤ رەها و داخراو بێت، بگرە پێویستە بەردەوام کراوە بێت بۆ کەشفکردن و دۆزینەوەی شتی نوێ . لەبەر ئەمە "ریکۆر" بەناوی "مارکسیزمی رەخنەی"یەوە، داوای دژایەتیکردنی مارکسیزمی دۆگماتیستی دەکرد.

"پۆل ریکۆر" و "ژان پۆل سارتەر" :

لە پاش دووەم جەنگی جیهانی ئەوەی لەکایەی رۆشنبیریی فەرەنسایدا ئەستێرەی بەختی لە درەوشانەوەدا بوو، "ژان پۆل سارتەر" بوو. سەروەختێک لێکچەرە بەناوبانگەکەی "بوونخوازی فەلسەفەیەکی مرۆگەرییە" پێشکێش کرد، هۆڵەکە پڕی بوو لە خەڵک و ئەوانەی بەپێوە وەستابوون ژمارەیان زۆر لەوانە زیاتر بوو کە دانیشتبوون. بەمجۆرە فەلسەفەی بوونگەرایی وەکی فەلسەفەیەکی ئازادیخوازی و شێوازێکی ژیان لەدایک بوو، تەنانەت بووە مۆدەیەکی باو و گازینۆکانی "سان ژێرمان دی برێ" گرتەوە. بوونگەرایی سەرکەوت و کۆنترۆڵی کایەکەی کرد، لەبەرئەوەی خەڵکی چاوەڕێیان دەکرد و لەو کاتەشدا وەڵامێک بوو بە خواست و ویستەکانی ئەو قۆناغە.

لە ڕاستیدا بۆچوونی "سارتەر" سەبارەت بەئازادی، لەگەڵ ئەو کەش و هەوا ئازاد و پڕ خۆشییەی لەوکاتەدا لە فەرەنسادا هەبوو "واتە ساتەوەختی رزگاریی فەرەنسا لە دەست ئەڵمانەکان، پاش ماوەیەکی زۆر لە ژێردەستی و

سەرشۆڕی و نەهامەتی"، كۆک و گونجاو بوو. تایبەتمەندیی "سارتەر" لەوەدا بوو كە تێكەڵییەكی لە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆجی "هۆسرێل" و فەلسەفەی ئۆنتۆلۆجی "مارتن هایدگەر" پێشكێش كرد و سەرەنجامیش كتێبە بەناوبانگەكەی "بوون و نەبوون"ی لێ هاتە بەرهەم. "سارتەر" خۆی پێی وابوو فەلسەفەی بوونگەرایی دەبێت بە دوو بەشەوە: بوونگەرایی مەسیحی كە نوێنەرەكانی بریتین لە: "گابرێل مارسێل و كارل یاسپەرز"، لەگەڵ بوونگەرایی بێ باوەڕدا كە نوێنەرەكانی بریتین لە "مارتن هایدگەر" و "سارتەر" خۆی و چەند فەیلەسووفێكی تری فرەنسایی.

"سارتەر" لە لێكچەرە بەناوبانگەكەیدا باسی لە "نەبوونی خوا كرد"، ئەمەش "پۆل ریكۆر"ی نیگەران كرد و بووە مایەی ئەوەی لێی نزیک نەبێتەوە. بێ باوەڕیی رادیكالانەی "سارتەر" تووشی شۆكی دەكرد، لەبەرئەوەی "سارتەر" پێی وابوو ئەوە بەڵگە نەویستێكی فەلسەفییە و قسە هەڵناگرێت، بەڵام "ریكۆر" پێی وابوو مەسەلەیەكی وا مشتومڕ هەڵدەگرێت و نابێت بەو ئاساییە و زوو بەزوو یەكلایی بكرێتەوە. هاوكات "ریكۆر" دژ بەو عەدەمییەتەی "ژان پۆل سارتەر" بوو كە دەیوت: «مادامەكی دواجار دەمرین و لەناو دەچین، كەواتە هیچ شتێک مانا نییە. سەرەتا و كۆتایی هەر عەدەمە و ئەمەش تاكە هەقیقەتێكە كە هیچ حەقیقەتێک سەرووی ناكەوێت».

سەرەڕای ئەمانەش "ریكۆر" دژ بەو فەردگەراییەی "سارتەر" بوو كە زیادەڕۆیی تێدا بوو، بەتایبەت لە دەستەواژە بەناوبانگەكەیدا "دۆزەخ ئەوانی ترن" تەعبیری لێ دەكات. ئەمە لە كاتێكدا "ریكۆر" حەزی بەپێوەندی ئینسانی دەكرد و پێی وابوو، ژیان لە ڕێی پێوەندی بەستن لەگەڵ ئەوانی تردا مانای دەبێت. لەبەر ئەم هۆیانە "پۆل ریكۆر" نەبوو بە سارتەری یاخۆ بە وجوودی، سەرەڕای ئەوەی بە بەهرە و لێهاتوویی "سارتەر" سەرسام بوو كە لە بوارەكانی "شانۆ و رۆمان و رەخنەی ئەدەبی و فەلسەفە و... هتد"، شوێن دەستی دیار بوو. سەرەكیترین پرسیارێک لەو كاتەدا "پۆل ریكۆر" بە

بەردەوامی لە خۆیی دەکرد ئەوە بوو، چۆن بتوانین دیالۆگێک لە نێوان فەلسەفەی بوونگەرایی و ئیمانی مەسیحیدا دروست بکەین؟

بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە، "ریکۆر" دەستی کرد بەدروستکردنی جیاکارییەکی سەرەکی لە نێوان ئیمان و ئایندا. بەڵام خەڵکی بەردەوام ئەم دوو چەمکە تێکەڵ بەیەک دەکەن، ئەم تێکەڵکردنەش هۆکاری ئەو کێشە و بەدحاڵیبوونە مێژووییەیە کە لە نێوان فەلسەفە و ئیماندا هەیە. بە بۆچوونی "ریکۆر" ئیمان ئاین نییە، یاخۆ دەتوانین بڵێین ئیمان لە ئاینێکی دیاریکراودا کورت ناکرێتەوە، بگرە دەچێتە ناو هەموو ئاینەکانەوە و بەجێیشیان دێڵێت. هاوکات زۆرجار پیاوانی ئاینی بەناوی ئاینەوە کەوتوونەتە سەرکوتکردنی ئیمان و فیکر! لەم بارەیەوە "پۆل ریکۆر" دەڵێت: «سەرجەمی مێژووی فەلسەفە بریتییە لە، بەگژداچوونەوەی ئەو داوودەزگا ئسووڵییانەی زانایان و فەیلەسووفان تەکفیر دەکەن و تەنانەت هەندێک جار کار دەگاتە سەر کوشتن و سووتاندنیشیان». بۆ سەلماندنی ئەم قسانەش نموونە بەوە دەهێنێتەوە کە "گالیلۆ و سپینۆزا و سێرڤێ" چییان بەسەر هات.

یەکەمیان کاتۆلیکەکان تاوانباریان کرد و دووەم یەهوودییەکان تەکفیریان کرد و حاشایان لێ کرد، سێیەمیشیان پرۆتستانتەکان سووتاندیان.. ئەوەی فیکری فەلسەفی دژایەتی دەکات، ئەم مەیلە سەرکوتکارییەیە کە لای فێندەمێنتالیستە یەهوودی و مەسیحییەکان هەیە. ناکرێت لە تەواوی مێژووی فیکر بگەین، ئەگەر ئەم مەسەلەیە لە بەرچاو نەگرین. لەبەرئەوەی کۆی ئەو مێژووە بریتییە لە ململانێی نێوان فیکری فەلسەفی و فیکری ئاینی دۆگماتیستی. بەڵام ئەگەری ئەوەش هەیە فەلسەفەش وەرگۆڕێت بۆ سیستمێکی کلۆمدراو و دۆگما، ئەگەر خولیای رەخنەگرتنمان نەما و بەوەڵامە ئامادە و حازر بەدەستەکان رازی بووین. لێرەوە پێویستە تیۆلۆجیا و فەلسەفە پێکەوە لە چنگی ئەو مەیلە دۆگماییە دەربهێنین کە مرۆڤ

بەخۆڕسک حەزی پێیەتی، ئەوکات دەتوانین دیالۆگێک لە نێوان فەلسەفە و ئایندا دروست بکەین.

"پۆل ریکۆر" و بنیاتگەری:

لە سەرەتای ساڵی ١٩٦٣ و تەنانەت پێشتریش، بوونگەرایی "سارتەر" دەستی بەپاشەکشە کرد و بنیاتگەری جێگەی گرتەوە. بەمجۆرە بنیاتگەری هەژموونی خۆی بەسەر تەواوی بوارە مەعریفییەکاندا، واتە بەسەر فەلسەفە و زانستە مرۆڤایەتییەکاندا سەپاند. با بزانین هەڵوێستی "ریکۆر" لەم فەلسەفە نوێیە چی بووە؟

ئەڵبەتە "ریکۆر" لەوانەیە کە حەزی بەململانێ نییە و ئەوەی بەچاکتری دەزانێت، بیرکردنەوەیە بەشێوەیەکی هێمن و کۆنکرێتی و خۆپاراستن لە هاشوهووشی دروشمبازی و ئەو مۆدانەی ناو بەناو شاری پاریس دەگرێتەوە. چونکە ئەو شتانەی مۆدن دێن و دەڕۆن، بەڵام فیکر دەمێنێتەوە. بەمجۆرە دەبینین پاش پۆزەتیڤیزم فینۆمینۆلۆجیا دێت و دوای فینۆمینۆلۆجیا بوونگەرایی و پاشان مارکسیزم و بنیاتگەری و.. هتد. ئێستاش پێ دەنێتە قۆناغێکی تازەترەوە، قۆناغی پۆست- بنیاتگەری. چەند ساڵێک بەر لە ئێستا کێ لەو باوەڕەدا بوو کە بنیاتگەری پاشەکشە بکات و رەونەقی نەمێنێت؟ ئێمەی خوێندکارانی عەرەب کە لەو قۆناغەدا چووینە فەرەنسا، پێمان وابوو بنیاتگەری راستییەکی حاشا هەڵنەگرە و مشتومڕ هەڵناگرێت. پێمان وابوو بنیاتگەری ئەو کلیلە ئەفسووناوییەیە کە بەیەکجار تەواوی کێشەکان چارەسەر دەکات. بەڵام لە پڕێکدا و بەچاوی خۆمان مەرگ و کەنارکەوتنی بنیاتگەریمان بینی. دەبێت لەسەر وەختی باڵادەستی و رەواجی زۆری بنیاتگەریدا، "پۆل ریکۆر" چ هەڵوێستێکی هەبووبێت؟

"ریکۆر" گرینگیی زۆری پێدا و لەو دەسکەوتە ئیجابییانەش ئاگادار بوو کە بنیاتگەری لەگەڵ خۆیدا هێنابووی. بەڵام وەکی ئەوانەی شوێن مۆد و

دیارده تازەکان دەکەون، نەکەوتە ژێر کاریگەری بنیاتگەری و ستایشکردنی. لە سەرەتای شەستەکاندا بنیاتگەری رۆڵێکی گەورەی گێڕا، لە رزگارکردنی زانستە مرۆڤایەتییەکان لە دەست ئەو ئاقارە کۆنسێرڤاتیڤەی لە سۆربۆندا لە ئارادا بوو. بەهاتنی بنیاتگەری زۆرێک لە توێژەران دەستبەرداری فەلسەفە بوون و کەوتنە لێکۆڵینەوەی یەکێک لە زانستە مرۆڤایەتییەکانی وەک: کۆمەڵناسی و رەگەزناسی و دەروونشیکاری و مێژوو.. هتد. ئەمە وای کرد "سارتەر" رەونەقی جارانی نەمێنێ و فەیلەسووفێکی تازە پێگەیشتووی وەک "میشێل فوکۆ"، جێگەی بگرێتەوە. دەبێت هەڵوێستی "ریکۆر" لەمە چی بووبێت؟

ئەو کوێرانە نەکەوتە پەسندکردن یان رەتکردنەوەی بنیاتگەری، بگرە وەکی فەیلەسووفێک کەوتە مشتومڕکردن لەگەڵیدا، بۆ ئەوەی فەلسەفەکەی بەمیتۆد و زاراوەی تازە دەوڵەمەندتر بکات. ئەمە وای کرد "ریکۆر" دوای مردنی بنیاتگەریش زیندوو بێت و لەگەڵ ئەودا سەر نەنێتەوە، وەکی لە فەیلەسووفەکانی تر رووی دا. بەڵگەش بۆ ئەمە ئەو گرینگیدانەیە بە "ریکۆر" لە ساتەوەختی ئێستادا. سەبارەت بەبنیاتگەری، "ریکۆر" دەڵێت: «زانستە مرۆڤایەتییەکان لە سەردەمی بنیاتگەریدا قەڵەمبازی مەعریفی گەورەی دا و نابێت فەیلەسووف لە ئاست ئەو گۆڕانانەدا بێدەنگ بێت. فەلسەفەی خودگەرایی یاخۆ بوونخوازی کە لە پێشکەوتن و بەرەو پێشچوونی زانست دابڕابێت، بەرەو نەمان دەچێت یاخۆ دەبێت بەشیعر و ئەدەب. هاوکات فەلسەفەی بابەتگەرایی یاخۆ بنیاتگەری گەر لە بوون و کێشەکانی دوور کەوێتەوە، دواجار دەبێتە چەند هاوکێشەیەکی ماتماتیکیی وشک و برنگ». ئەوە بوو سەرەنجام بنیاتگەری فۆرمالیستی چارەنووسی بەمە گەیشت.

پێویستە لە نێوان پرسیاری ژیان و پرسیاری فیکردا، هەڵوێستێکی مامناوەند وەرگرین و بەلایەکیاندا داینەشکێنین. فەلسەفە بەو دیالۆگە دەژی کە لە نێوان پرسیاری زیندەگی و پرسیاری فیکردا هەیە و

بەجیابوونەوەشیان کۆتایی دێت. بەڵام بنیاتگەرە سەرسەختەکانی وەک: "لوی ئالتۆسێر و کلۆد لیڤی شتراوس و رۆلان بارت و ژاک لاکان و میشێل فۆکۆ و پییر بۆردیۆ"، لەم چارەسەرە مامناوەندییە رازی نەبوون کە "ریکۆر" دەیخواست. هەر لەبەر ئەوەش هەوڵی کەنار گیرکردنیان دا و لەوەشدا سەرکەوتوو بوون.

لەو کاتەدا "ریکۆر" هەڵهات بەرەو ئەمەریکا، تا لە زانکۆکانی ئەوێدا خەریکی وانەوتنەوە بێت و ماوەی بیست ساڵێک لەوێدا مایەوە، واتە تا ئەو کاتەی بنیاتگەری پاشەکشەی کرد و ئەو کاریگەرییەی جارانی نەما. بنیاتگەراکان تاوانباریان دەکرد بەوەی، کەسێکی رۆحانییە نەک زانستی و کەسی واش بە کەڵکی ئەم سەردەمە پێشکەوتووەی بنیاتگەری نایەت! "ریکۆر" بەرلەوەی بەرەو ولاتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا بەرێ بکەوێت، دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا تا بکەوێتە جەنگێکی فیکری لەگەڵ "کلۆد لیڤی شتراوس"ی رابەری بنیاتگەری فەرەنسایی و بگرە جیهانیش. ئەم مشتومڕەش لەسەر لاپەڕەکانی کۆواری "ESPRIT" دەستی پێ کرد. ئەمە مشتومڕێکی فیکریی بەناوبانگ بوو لە شەستەکاندا.

ئەگەرچی لەو سەردەم و زەمانەدا زەمینە بۆ بنیاتگەراکان لەبارتر بوو، بەڵام "ریکۆر" لەو رووبەڕوو بوونەوەدا شکستی نەهێنا. بابزانین ناوەڕۆکی ئەو دیالۆگە چی بووە و تەوەرە فیکرییە سەرەکییەکانی کامانە بوون؟

سەرەکیترین خاڵی ناکۆکی نێوانیان، لەسەر ئەو تێڕوانینە سارد و سڕەی میتۆدی بنیاتگەری بوو. "کلۆد لیڤی شتراوس" لافی ئەوەی لێ دەدا کە بەشێوەیەکی بابەتی تاوتوێی شتەکان دەکات و ناهێڵێت مەسەلە زاتییەکانی خۆی تێکەڵ بە کارەکانی بن. کاری "شتراوس" لێکدانەوە و شرۆڤەکردنی چیرۆک و ئەفسانەی میللەتە سەرەتاییەکانە، وەک چۆن زانایەکی رووەک زانی باس لە گوڵێک دەکات. "شتراوس" کاتێک لە ئەفسانەکان دەکۆڵێتەوە

تەنیا بەدوای ئەوەدا دەگەڕێت، بزانێت چۆنچۆنی لە ڕەگەزە سەرەتاییەکانی دروست بووە و مانای بەلاوە گرینگ نییە، لەبەرئەوەی مانا شتێکی هیولامی و نامادییە و ناچێتە ژێر باری لێکۆڵینەوەی زانستی.

لە وەڵامی ئەم بۆچوونەدا، "ریکۆر" دەڵێت: «من لە مەبەستی تێ دەگەم و دان بەوەشدا دەنێم کە بنیاتگەری میتۆدێکی بەپێزە بۆ لێکۆڵینەوەی فۆرمالیستی لە ئەفسانە و چامەی شیعری و بنیاتی کۆمەڵایەتی و.. هتد، بەڵام لەوە تێ ناگەم بۆچی دەیەوێت مەسەلەی مانا لە لێکۆڵینەوەکانی بکاتە دەرێ. ئایا دەق بریتی نییە لە فۆرم و ناوەڕۆک؟ کەواتە بۆچی دەیەوێت لە فۆرم یاخۆ لە بنیاتی پێکهاتەی دەق تێ بگەین، بەڵام قەرەی ناوەڕۆک و ماناکەی نەکەوین؟». لە بەرامبەردا "کلۆد لیڤی شتراوس"، "ریکۆر"ی بەوە تاوانبار کرد کە فەیلەسووفێکی خودگەرایە نەک فەیلەسووفێکی زانستی، "ریکۆر"یش بەوە وەڵامی دایەوە کە ئەویش فەیلەسووفێکی ساردوسڕە و لە زانستیبوونیدا زیادەڕۆیی دەکات. لە ڕاستیدا "شتراوس" دەیەوێت وەکی مارو مێروو یان وەک شتەکانی تری ناو سروشت، لە مرۆڤ بکۆڵێتەوە و هیچ جۆرە حسابێک بۆ خەسڵەتە رۆحی و مەعنەوییەکانی یان بۆ دەسکەوت و بەرهەمەکانی ناکات. ئەمەش خاڵی ناکۆکی سەرەکیی نێوان رابەری بنیاتگەری و "پۆل ریکۆر"ە.

گەر زیاتریش بڵێین: "شتراوس" کەسێکە ئێجگار رەشبینە بەرامبەر بەمرۆڤ و سروشت و لەمەشدا بە "میشێل فۆکۆ" دەچێت کە لە کۆتایی کتێبە بەناوبانگەکەیدا "وشەکان و شتەکان"، "مەرگی مرۆڤی" راگەیاند. "شتراوس" زیاد لە جارێک باسی لەوە کردووە ئەوەی ئەو دەیەوێت پێکەوەنانی مرۆڤ نییە، بگرە لێک شیتاڵکردن و لەناوبردنییەتی! عەدەمییەتی "شتراوس و فۆکۆ و.. هتد"، لێرەدایە. چونکە ئەوان هیچ بڕوا و متمانەیەکیان بەمرۆڤ نەماوە، پاش ئەو هەموو شەڕ و کارەساتانەی لە ناوەخۆ و دەرەوەی کیشوەری ئەوروپادا روویان دا.

لەبەر ئەوە "شتراوس" و "فۆکۆ" تاوانبار کران بەوەی ڕێبەرانی ئاقاری ئەنتی- هیومانیزم دەکەن، لە فەلسەفەی هاوچەرخی فرەنساییدا. پاش ئەو هەموو کارەسات و ماڵوێرانییەی لە سەدەی بیستەمدا ڕووی دا، متمانەکردن بەمرۆڤی خۆرئاوایی مەحاڵە و ئەوان ناتوانن متمانە بەمرۆڤ بکەن. پاش ئەوەی مرۆڤی ئەوروپایی چووە قۆناغی شارستانیبوونەوە، پێشبینی دەکرا بەربەرییەت و شەڕانگێزی کۆتایی بێت، بەڵام هەر بەچاوچنۆکی و خۆپەرستی و پاوانخوازی خۆیەوە مایەوە. چاکترین بەڵگەش ئەو تاوانانەی کۆلۆنالیست بوو کە لە جەزائیر و ڤێتنام و... هتد، روویان دا. ئیتر چۆن دەکرێت متمانە بەمرۆڤی ئەوروپایی و شارستانییەتەکەیی و راگەیاندنەکانی بکەین، لەبارەی مرۆڤایەتی و مافی مرۆڤ و پێشکەوتن، پاش هەموو ئەوانەی کە ڕوویان دا؟ ئەمە ئەو پرسیارە بوو "مێشێل فۆکۆ" لە فەلسەفەی خۆرئاوای کرد. بەڵام "فۆکۆ" ئەوەندە رەخنەی لەو شارستانییەت و نوێگەرییەی خۆرئاوا گرت، هێندەی نەمابوو رایان بماڵێت و دووچاری رەشبینییەکی وەها ببێت کە بەحەتمی بەرەو عەدەمییەت دەچێت.

لە وەڵامی ئەوانەدا، "ریکۆر" بە "فۆکۆ" دەڵێت: «من دان بەڕەوایەتی تەواوی ئەو رەخنانەدا دەنێم، بەڵام سەرەڕای هەموو ئەوانە دەمەوێت دەستبەرداری بڕوابوون بەمرۆڤ نەبم و سەرەڕای هەموو شتێ ، پێویستە متمانە بەمانا و هەقیقەت و مرۆڤ بکەین، گەرنا ئەوا هەڵدەخلیسکێینە ناو دەهلیزەکانی عەدەمییەت و رەشبینییەوە کە هیچ ئاکامێکی نابێت». لەم سەرو بەندەدا دەبینین "یۆرگن هابرماس"ی فەیلەسووفی ئەڵمانی، هەمان هەڵوێستی "پۆل ریکۆر"ی هەیە لە فەیلەسووفانی بنیاتگەری و بەوە تاوانباریان دەکات کە دەیانەوێت مۆدێرنە لەناوبەرن. تائێستاش ئەم مشتومڕ و کێشمە کێشە، لە نێوان فەیلەسووفانی ئەوروپا و ئەمەریکادا بەردەوامە و درێژەی هەیە. ئەمە شەڕی مۆدێرنە و پۆست مۆدێرنە، ئەقڵانییەت و نائەقڵانییەت، بڕوابوون بەمرۆڤ و نائومێد بوونە لە مرۆڤ.

گۆڕانەکانی فەلسەفە

ئەفلاتۆن، دیکارت، کانت، نیچە

کێن ئەوانەی گرینگترین فەیلەسووفن لە مێژوودا؟ مەسەلەکە هەرچۆنێک بێت، ئەوا وەڵامی ئەم پرسیارە بەپێی حەزو ئارەزووی کارەکتەری توێژەرە هاوچەرخەکان دەگۆڕێت. لەوانە دەکرێت باس لە بیریاری فرەنسایی "پیر فۆجیرو لاس" بکەین. "فۆجیرو لاس" مامۆستای فەلسەفە بوو لە زانکۆی سۆربۆن و هەنووکەش خانەنشین کراوە. ئەم پیاوە نێوبانگێکی گەورەی لە وانەوتنەوەی فەلسەفەدا هەیەو لە نزیکەوە ئاشنایە بەفەلسەفە. ئەو تەمەنی خۆی لە وتنەوە و قووڵبوونەوە بە ناخی فەلسەفەدا بەخەرج داوەو لە دوا کتێبیشدا دەبینین گرینگی بە چوار ناوی سەرەکی دەدات، ئەوانیش بریتین لە: "ئەفلاتۆن، دیکارت، کانت، نیتشە". لەگەڵ ئەمانەدا گەورە فەیلەسووفانی تریش لە یاد ناکات، ساتەوەختی سەرەکی و چارەنووسساز ئەوانە دیاری دەکەن.

ئەوەتا لە شوێنێکی کتێبەکەیدا دەنووسێت: «بێگومان ئەرستۆ فرە گرینگە و زیاد لە ئەفلاتۆنیش کاریگەری لەسەر فەلسەفەی ئیسلامی و فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست هەبووە و وەکی یەکەمین مامۆستای مرۆڤایەتیش دراوەتە قەڵەم، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دامەزرێنەری فەلسەفە ئەو نییە، بگرە ئەفلاتۆنی مامۆستایەتی». ئەوە "ئەفلاتۆن"ە لە سەدەی پێنجەمی پێش زایندا "واتە ٢٥٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا"، فەلسەفە وەکی پسپۆڕییەکی فیکری و ئەکادیمی دادەمەزرێنێت. بەر لەو فەلسەفە تێکەڵ بوو بە ئاین و شیعر و ئەفسانە، بەڵام "ئەفلاتۆن" هاتوو فەلسەفەی گۆڕی بە میتۆدێکی ئەقڵانیی تەواو.

فـەلسـەفـە لە سـاتەوەخـتی هاتنە ئارایەوە لەسـەر دەسـتی "ئەفـلاتۆن" کەقسـەکەری یەکەم بوو بەنـاوی "سوکرات"ەوە "ئەو پیاوەی تاکە حـەرفێکی نەنووسی"، هێدی هێدی لە رێی پشتبەستن بە بیرکردنەوەی ئەقڵانـی، خۆی لە بیروباوەڕە دینییەکان و ئەفسانە جیا کردەوە و ئەم خۆجیاکردنەوەش بووە مایەی ئەوەی فـەلسـەفـە بەمانا ئەقڵانییەکەی دروست بێت. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە "ئەفلاتۆن" دامەزرێنەری فەلسەفەیە، بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە حساب بۆ گرینگیی "ئەرستۆ" نەکەین کە راستەوخۆ دوای "ئەفلاتۆن" هات.

لە ڕاستیدا "ئەرستۆ" کە دەکرێت لە یەک کاتدا وەکی قـوتابی و نەیاری "ئەفلاتۆن" سەیری بکەین، نوێنەری ئاقاری ریالیستییە لە فەلسەفەدا. ئەو هات و شـێـوازێکی نوێی بۆ تێگەیشتن لەو پێوەندییانە هێنایە ئارا کە لە نێوان فەلسەفە و زانست و بوارەکانی تردا هەیە. هاوکات زیاد لە "ئەفلاتۆن" گرینگی بەدیاردە بەرچاو و واقیعییەکان دەدا. "ئەفلاتۆن" یەکێک بوو لەوانەی گرینگیی بەجیهانی ئایدیاکان دەدا، نەک بەجیهانی واقیعی. هەر لەبەر ئەمەش بوو کە رۆحانی و عاریفەکان لە ئیسلام و مەسیحییەتدا، "ئەفلاتۆن" یان لە "ئەرستۆ" خۆشتر دەویست. لێرەوە دەتوانین لەو جیاوازییە تێبگەین کە لە نێوان "ئیبن سینا" ی ئەفلاتۆنی و "ئیبن روشد" ی ئەرستۆ تالیسیدا هەیە. پاش ئەوەی فـەلسـەفـەی یۆنانی بۆ ماوەی هەزار ساڵ کۆنترۆڵی فیکری ئینسانی کرد، "دیکارت" هات و کۆتایی بە قۆناغێک هێناو سەرەتایەکی تازەی دەست پێ کرد. ئەمە مانای وایە "دیکارت" چرکەساتێکی نوێیە لە مێژووی فەلسەفەدا.

ئەو کاتێک دروشمە بەناوبانگەکەی راگەیاند: "من بیر دەکەمەوە، کەواتە من هەم"، سەرەتای فەلسەفەی خودگەرایی یاخۆ فەلسەفەی هۆشیاری فەردی لە مێژووی فیکری خۆرئاوادا چێ دەکرد. "دیکارت" بەم کارەی میتافیزیکای ئەرستۆ تالیسی تێکشکاندو لە جێگەیدا میتافیزیکایەکی نوێی

هێنایە ئارا کە پەیوەست بوو بە زانستی مۆدێرن و دۆزینەوە تازەکانی، ئەو دۆزینەوانەی سیمای جیهانی گۆڕی "یان دەتوانین بڵێین دیدو بۆچوونی ئێمەی سەبارەت بە جیهان گۆڕی، بەتایبەت دوای کۆپەر نیکۆس و گالیلۆ و کیبلەر". کەواتە "دیکارت" بە بۆچوونی "فۆجیرۆ لاس"، گەورە چاکسازی فەلسەفەیە. پێم وایە چەمکی "چاکساز" لێرەدا، زۆر لاوازە و نەگونجاوە بۆ کەسێک کە کۆتایی بەقۆناغێکی هەزار ساڵەی مێژووی فەلسەفە هێنابێت. بەڵام پێ دەچێت نووسەر بەو مەبەستە ناوی "چاکسازی" لە "دیکارت" نابێت، تا تێرمی "شۆڕشی فەلسەفی" بداتە "کانت" کە سەدەیەک دوای "دیکارت" هات.

"فۆجێرۆ لاس" پێی وایە فەلسەفە داوی "کانت"، جیاوازە لە ساتەوەختی پێش هاتنی "کانت" و چرکەساتی ئەو دابڕانی گەورەیە لە مێژووی فەلسەفەدا. بەم پێیە دابڕانی گەورە لە مێژووی فەلسەفەی خۆرئاوادا، لەو کاتەدا دەست پێ دەکات کە "کانت" میتافیزیکای بەمانا "ئەرستۆ تالیسی و دیکارتییەکەی" رەت کردەوە و فەلسەفەی لەسەر رێسای زانستی فیزیایی و گەردوونی نوێ دارِشت کە"نیوتن" کەشفی کردبوو. لێرەدا هەوڵ دەدەین کەم تاکورتێک باس لەم مەسەلەیە بکەین. "کانت" پێی وابوو مەعریفەی زانستی بەرهەمی نێوان هەستەکان و چەمکەکانە. هەستەکان یاخۆ ئەزموونە واقیعییە هەست پێکراوەکان، دەتوانن بمانگەیەننە ئەو یاسا زانستییانەی ئاراستەی سروشت و گەردوون دەکەن. هەرچی چەمک و زاراوەکانیشە، ئەوا بەشێوەیەکی لۆجیکی فۆرمەلەی ئەو یاسایانە دەکەن. کەواتە فەلسەفە بەبێ زانستی ئەزموونگەری وەک شتێکی ئەبستراکت و بەتاڵ دەمێنێتەوە و بایەخێکی ئەوتۆی نییە. هاوکات زانستی ئەزموونگەری بەبێ دنیابینییەکی فەلسەفی، کوێر و نابینا دەبێت. لەبەر ئەوە وتمان مەعریفەی زانستی بەرهەمی هاریکاریی نێوان زانستی ئەزموونگەری و تیۆریزەی فەلسەفییە.

بەڵام میتافیزیک بەرهەمی ئەزموونی هەستەکی و چەمکە ئەقڵانییەکان

نییە، بەرەنجامی هاوکاریی نێوانیشیان نییە، بەڵکو ئاکامی ئەقڵی پەتییە واتە ئەقڵی میتافیزیکییە. ئەمەش ئەقڵێکە خۆی بەمشتومڕە سوفیستائییەکانەوە خەریک دەکات کە کۆتایی بۆ نییە. هەندێک لە میتافیزیکاییەکان باس لە نەمریی رۆح دەکەن "بۆ نموونە دوای مردن" و هەندێکی کەش پێچەوانەی ئەوە دەڵێن. هەندێکی کەیان دەڵێن جیهان کۆن و سەرمەدییە، هەندێکی تر دەڵێن نوێیە و دروست کراوە. ئەم مەسەلانەش وەکی "کانت" دەڵێت: «یەکلایی ناکرێتەوەو هەر بۆچوونەش پاساوی خۆی هەیە». لەبەر ئەوە شۆڕشی کانتیزم هات بۆئەوەی ئاستێک بۆ ئەم پرسیارە میتافیزیکییە نەزۆکانە دابنێت. "کانت" پێمان دەڵێت: «پێویستە گرینگیی بەوە بدەین کە بەسوودە و بەردەستە و لەم سەروبەندەشدا دوو پرسیاری سەرەکی ورووژاند: دەشێت چی بزانین؟ دەبێت چی بکەین بۆ ئەوەی حاڵی مرۆڤی پێ چاک بکەین یاخۆ کێشەکانی پێ چارەسەر بکەین؟».

"کانت" دوای ئەوەی لە رێی کتێبە بەناوبانگەکەیەوە "رەخنەی ئەقڵی پەتی" کۆتایی بە میتافیزیک هێنا، فەلسەفە بووە بەتیۆریای مەعریفە و تیۆریایەک لەبارەی ئاکار. لە کتێبی "رەخنەی ئەقڵی تیۆری"دا "کانت" باس لەوە دەکات کە دەبێت چۆن لە ژیاندا هەڵسوکەوت بکەین و بە چ مۆراڵێکیشەوە پابەند بین. "پییر فۆجیرۆ لاس" پێی وایە شۆڕشی فەلسەفیی "کانت"، هیچی لە شۆڕشی سیاسیی فرەنسایی کەمتر نییە کە هاوزەمانی یەکتری بوون. وەک چۆن یەکەمیان فیکری رێژیمی کۆنی راماڵی، ئەوا دووەمیان سیاسەتی سەردەمی کۆنی لە کار خست و لە رووی عەمەلی و لەسەر ئاستی داوودەزگایی لەناوی برد، بەم جۆرەش مۆدێرنەی ئەوروپایی لەسەر ئاستی تیۆری و عەمەلی دروست بوو.

لێرە بەدواوە دێینە سەر "نیچە"، ئەم پیاوە چی کرد بۆ ئەوەی ببێتە ساتەوەختی چوارەم و سەرەکی لە مێژووی فەلسەفەدا؟ پرۆفیسۆر "پییر فۆجیرۆلاس" پێی وایە "نیچە" یەکەمین کەس بوو کە بە بلیمەتیی خۆی،

حـالّی بوو لەوەی ئەو سـەرکـێـشـیـیـە فـەلسـەفـیـیـە مـەزنەی "ئەفـلاتۆن" سـەرەتاکـانی دارشت و "دیکارت" چاکسـازی تێدا کرد و "کـانت" شـۆڕشی تێدا بەرپا کرد، گـەیشـتـووەتە کۆتایی خـۆی و بەبنبـەست گـەیشـتـووە. بۆیە پێویسـتە فـەلسـەفـە بەمـانا کلاسیکییـەکـەی دابخـەین، بۆ ئەوەی لاپەڕەیەکی نوێ لە مێژووی فیکری مرۆڤایەتیدا بکەینەوە.

ئەم ئازایەتییە کـەم وێنەیە جگە لە "نیـچـە" کـەسی تر نەیبـوو. لە کتـێـبی "گورانی تراجیدیا"دا "نیچە" گەڕایەوە بۆ قۆناغی پێش "سـوکرات و ئەفلاتۆن و ئەرستۆ"، قۆناغێک کە شیعر و فیکر لێکتر جیا نەبووبوونەوە و ئەفسانەش ئاوێزانی مـەعریفـە بوو. لێرەوە بەبڕوای ئەو کاتێک "ئەفلاتۆن" شـاعیرانی لە کۆمـارەکەی کردە دەرێ و فـەلسـەفـەی لەسـەر بنەمـایەکی ئەقـڵانی لۆجیکی دامەزراند، فەلسەفەی هـەژار و بەتاڵ کرد و سـەرچاوەیەکی گرینگی لێ بڕی. ئێـسـتـا و پاش ئەوەی ئەقـڵانیـیـەتی فـەلسـەفی بوو بە بەسـتـەڵەک و لـەسـەر دەستی "هیگڵ" گـەیشـتـە لووتکە، پێویسـتـە دوو هـەزار و پێنجـسـەد سـاڵ لە مـێژووی فـەلسـەفـە بەجێ بێڵین. کـاتی ئەوە هـاتووە فـیکرێکی نوێ بێتـە ئارا کە توانای ئاشتکردنەوەی فیکر و شیعر، فـەلسەفـە و ئاین، ئەقڵ و دەروونی هەبێت.. چونکە مرۆڤ وەکی فەلسـەفـەی ئەرسـتۆتالیسی یان دیکارتی یان کانتی پێیان دەوتین، هـەر تەنیا ئەقڵ نییە یان وەکی رۆمانسی و عاریفـەکان باسیـان دەکرد تەنیـا دڵ و دەروون نییـە، بگرە تێکەڵییەکە لە هـەردووکیـان. پێویستە هیچ یەکێکیان لەپێناو ئەوی تریاندا فەرامۆش نەکەین.

بێگومان بۆ خوێنەری ئێمە تێگەیشـتن لە پەرچەکرداری "نیچە" لە بەرامبەر ئەقڵانییەتی خۆرئـاوادا ئاسان نییـە، لەبەرئەوەی ئەو تائێسـتا لە ئەقڵانییەت تێـر نەبووە و بەهـەقـیـقـیـش ئەزمـوونی نەکـردووە. ئەمـەش بەپێـچـەوانەی خـوێنەری ئەوروپاییـیـەوە کـە چەندین سـەدەیە لە سـایەیدا دەژی و لێی تێـر بووە. لەبەر ئەوە پێویسـتـە مـەسـەلەکان لە سیاقی مـێژوویی خـۆیاندا سـەیر بکەین، تا بـەدحـــاڵیـــبـــوونێکی وا ڕوو نەدات کـــە زیان لـە بەرژەوەندی

رۆشنبیریمان و داهاتوومان بدات. کولتووری ئێمە کە لە ساتەوەختی شکستهێنانی "ئیبن روشد" بەرامبەر "غەزالی" و فەقیه و عارف و دەروێشەکاندا لە فیکری فەلسەفی دابڕاوە، ئەوپەڕی پێویستی بە ئەقلانییەتی فەلسەفی و زانستی هەیە. هەر بۆیە من دوودڵم لە وەرگێڕانی فیکری "نیچە" بۆ سەر زمانی عەرەبی، بەر لە وەرگێڕانی کۆی مێژووی ئەقلانییەتی فەلسەفی، هەر لە "دیکارت"ەوە تا "کانت و هیگڵ".

لە ڕاستیدا ناتوانین لە "نیچە" تێ بگەین، گەر لە "دیکارت و کانت و هیگڵ" نەگەیشتبین، لەبەرئەوەی "نیچە" وەکی پەرچەکردارێک لە دژی ئەوان هاتە ئارا. لەبەر هەمان هۆ مەترسی لە وەرگێڕانی قوتابییە هاوچەرخەکانیدا هەیە، وەکی: "دێریدا و دۆلۆز و فۆکۆ و.. هتد". هەموو شتێک دەبێت بخرێتە سیاقی خۆیەوە، تا بەڕاستی لێی تێ بگەین. ڕەنگە هۆکاری ئەوەی زیاد لە سەدەیەکە شکستمان لە تێگەیشتنی فەلسەفەی خۆرئاوادا هێناوە، بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئێمە لە کاتی وەرگێڕانیاندا لە سیاقی مێژوویی خۆیان دەریان دەهێنین و لەو سەرزەمینەیان دەقرتێنین کە بەرهەمی هێناون.

لێکشیتاڵکردنی ئەقلانییەتی فەلسەفی هیچ مەترسییەکی بۆ سەر کولتووری ئەوروپایی نییە، چونکە ئەقلانییەت لەو کولتوور و کۆمەڵگەیانەدا بۆ چەند سەدەیەک دەبێت ڕەگی داکوتیوە و شوێن پێی خۆی قایم کردووە، بەڵام بۆ رۆشنبیریی ئێمە نەک هەر مەترسیدارە، بگرە تاوانێکە دەرهەق بە کولتووری ئیسلامی. ئەو کولتوورەی پێویستییەکی زۆری بەوە هەیە، ئەقلانییەتی فەلسەفی و زانستی تێدا بچێنرێت.

بینیامین باربێر

جیهاد لە بەرامبەر مەکجیهاندا

لە ئێستادا "بینیامین باربێر" بە یەکێک لە ڕۆشنبیرە دیارەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دەژمێردرێت. لە ڕووی گرینگی و نێوبانگیشەوە هیچی لە "فرانسیس فۆکۆیاما و سامۆئیل هنتنگتۆن و نەوام چۆمسکی" کەمتر نییە.. ڕەنگە وەکو ئەوان نێو و نێوبانگی لە ناو ئێمەدا نەبیسترابێت، بەڵام ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە لە ڕووی گرینگییەوە لەوان کەمترە."باربێر" لە بەرەی دژ بە "هنتنگتۆن"دایە. لە کاتێکدا "هنتنگتۆن" تەنیا ڕەخنە لە فێندەمێنتالیزمی ئیسلامی دەگرێت، ئەو دێت و لەگەڵ ڕەخنەکردنی فێندەمێنتالیزمی ئیسلامیدا ڕەخنەش ئاڕاستەی ئیمپریالیزمی بازرگانی و پاوانخوازیی ئەمەریکا دەکات.

"باربێر" پێی وایە تەنیا یەکێک لەو دوولایەنە گوناهبار نییە، بگرە هەردوولایان گوناهبارن و هەریەکەیان هەڵەی خۆی هەیە.. شارستانییەتی خۆرئاوا وەکو "فۆکۆیاما و هنتنگتۆن" باسی لێ دەکەن، بێ کەموکوڕی نییە و ئەو هەراو پشێوییە زۆرەشی جیهانی تەنیوە، بە تەنیا بەرهەمی تەقینەوەی دەمارگیریی ئاینی و مەزهەبی و ئەتنییەکان نییە، بگرە لە هەمان کاتدا بەرهەمی پەلهاویشتن و پاوانخوازیی بەجیهانیبوونی سەرمایەداریی چاوچنۆکە کە جگە لە قازانج و بەرخۆری مادی و بوژاندنەوەی بازاڕی بازرگانی، هیچی تر نازانێت و دەرباسی هیچ نییە.

"بینیامین باربێر" پرۆفیسۆری زانستی سیاسییە لە زانکۆی نیویۆرک و یەکێکە لەو ڕۆشنبیرانەی نزیکە لە "بیل کلینتۆن"ی سەرۆکی پێشووی

ئەمەریکا. هەروەها سەر بە باڵە ڕۆشنگەرەکەی ڕۆشنبیرانی ئەمەریکایە، نەک سەر بە باڵی ڕاستڕەوی موحافیزکار بێت کە "هنتنگتۆن" یەکێکە لەوان، یاخۆ لە ڕیزی لیبراڵییە ڕاستڕەوەکاندا بێت وەکو "فرانسیس فۆکۆ یاما". شایەنی باسە ئەو وەختەی دوو فڕۆکەکە خۆیان کێشا بە سەنتەری بازرگانی جیهاندا، "باربێر" وانەی بە خوێندکارەکانی دەوتەوە لە زانکۆی نیویۆرک و لەودیو پەنجەرەی هۆڵەکەوە بە زیندوویەتی دیمەنی ڕووداوەکەی بە چاوی خۆی بینی.

ئەم ڕووداوە لێکدانەوە و بۆچوونەکانی ئەویان سەلماند، سەبارەت بەوەی کێشە و ململانێیەکی یۆنیڤێرسالی هەیە لە نێوان هێزی جیهاد و کولتووری خۆرئاواییدا. مەبەستی "باربێر" لە جیهاد کۆی ئەو گرووپ و ڕێکخراوانەیە کە دژایەتی مۆدێرنە دەکەن، ئەڵبەتە فێندەمێنتالیزمی ئیسلامیش لە ڕیزی پێشەوەی ئەوانەدایە کە بەم کارە هەڵدەستن. بەڵام نەک تەنیا ئەوان، بەڵکو بە بڕوای ئەو فێندەمێنتالیزمی جوولەکە و مەسیحی و هندۆسی و.. هتد، دژایەتی مۆدێرنە و فەلسەفەی ڕۆشنگەری دەکەن.

ئەگەر کێشە و ململانێیەک لە نێوان فێندەمێنتالیزمی جیهادی و بەجیهانیبوونی سەرمایەداریدا "بەشێوە ئەمەریکاییەکەی" هەبێت، ئەوا دەکرێت بڵێین لە نێوان هەردوولایاندا تێکەڵاوبوون و پێکداچوونیش هەیە. ئەمەش بۆ خۆی مایەی سەرسڕمانە.. ئێمە وامان دەزانی فێندەمێنتالیزمی ئەرسۆدەکسی لە بەرەیەکە و بەجیهانیبوونی سەرمایەداریش لە بەرەیەکی ترە، بەڵام واقیع وا ناڵێت. بۆ نموونە ئەوانەی پەلاماری نیویۆرک و واشنتۆنیان دا، سەلماندیان لە تەحەکومکردن بە ئامرازەکانی تەکنۆلۆجیا چەند لێهاتوو و شارەزان. ئەوانە دەتوانن ئەنتەرنێت و ئامرازەکانی زانیاری تازە و فڕۆکە تیژڕەوەکان و مۆبایل و.. هتد، بە باشترین شێوە بەکاربهێنن. دەرکەوت ئەوانە منداڵێکی گەمژە و هیچ نەزان نین، بەڵکو خەڵکانێکن لێهاتووییەکی زۆر و زیرەکییەکی لە ڕادە بەدەریان هەیە. هەر بۆیە دەزانن

چۆنچـۆنی ئامـێـر و ئـامـرازەکـانی سـیـسـتـمی سـەرمـایەداریی خـۆرئاوا بەکاربهێن، لە پێناو تێکوپێکدان و وێرانکردنی ئەو سیستمەدا.

لێرەوە "باربێر" دەگاتە ئەوەی بڵێت: «فێندەمێنتالیستەکان بە ئەقڵ سـەر بە جیـهـانـی مـۆدێرنن، بەڵام بە ڕۆح لە سـەدەکـانی نـاوەڕاسـتدا دەژین». ئەم دووفـاقێـتیـیەش مـایەی سـەرسـڕمـانە، بەڵام دەتوانـین ئەم حـاڵە وەها لێک بدەینەوە کە فێندەمێنتـالیسـتـەکان تەکنۆلۆجیـای خـۆرئاوایان پێ قـبـووڵە، بەڵام بێـز لەو فـەلسـەفـە زانسـتی و ڕۆشنگـەرییـە دەکـەنەوە کە بووە مـایەی خوڵقاندنی ئەو تەکنۆلۆجیایە. واتە ئەوان بـەکارهێنانی تەکنۆلۆجیا تەنیا بۆ یەک مەبەست بە حـەڵاڵ دەزانن، ئەویش بڵاوکردنەوەی ئایدیۆلۆجیا تیۆلۆجی و تاریکخـوازییـەکـەی خـۆیانە. بۆ ئەم کارەشـیـان هەمـوو شـتێک بـە حـەڵاڵ دەزانن و هـەمـوو ڕێگـەیەک دەگـرنەبەر، تا بیـر و بۆچوونی خـۆیان بگەیـەننە تەواوی دنیا.

فێندەمێنتـالیسـتـەکـان بۆیە دژایەتی مـۆدێرنە دەکـەن و ڕەتی دەکـەنەوە، لەبەرئـەوەی بە قـەنـاعـەتی ئەوان بەرهـەمی کـوفـر و دەسـتی کـافـرانە. بەڵام ئەوەی ئەوان پەسندی دەکەن، ئامرازەکانی تەکنۆلۆجیایە و ئەوەشی تەرێزی لێ دەکەن ڕۆحی تەکنۆلۆجیـایە "واتە فیکری فـەلسـەفی و زانسـتییـە" کـە بە مـەترسـیـیـەکی گـەورەی دەزانن بۆ سـەر عـەقـیـدە و بیـروباوەڕی خـۆیان.. لەبەرئەوەیە ئامادەن تـەواوی ئامێر و ئامرازەکانی تەکنۆلۆجیـای مۆدێرن، بۆ مـەبەسـتی وێرانکردنی کـولتـووری خـۆرئاوایی بەکاربـهێنن. بەڵام لێـرەشـدا جێی خـۆیەتی باس لەوە بکەین کە بەجیـهانیبوونی سـەرمایەداری، خاڵییە لە هـەر ڕەهـەندێکی ئینسـانی و ئەخـلاقی و بەشێک لـە ناهـەمواریی هـەلومـەرجی دنیــای ئەمــڕۆش لـە ئەســتــۆی ئەودایـە. هـەر لەبـەر ئەمــەشــە "باربێــر" لە ناونیـشـانی کـتێـبـەکەیـەوە، هێـرش دەکاتە سـەر هـەردوولایان و ڕەخنە لە هـەردووکیان دەگرێت.

ئەوەتا بە ئەمەریکاییکردنی جیهان شان بە شانی هەژاری و بێکاری و ناعەدالەتی و نەبوونی یەکسانی ڕێ دەکات و هەستی ئەوەت تێدا دروست دەکات کە تۆ قوربانیی دەستی بازاڕی نێو دەوڵەتیت، پاشان هەست دەکەیت پێشوەخت چارەنووست لەلایەن ئەو هێزە نادیارانەوە دیاری دەکرێت کە لە پشتی پەردەوەن، یاخۆ لە ڕێگەی پەنجەنان بە دوگمەیەکدا ئەو کارە دەکەن. بۆیە گەر ئاڕاستەی بەجیهانیبوون ڕێک نەکەینەوە، ئەوا شەڕ لە دژی بزاوتە ئسووڵییە توندڕۆکان سەرکەوتوو نابێت. فێندەمێنتالیستی جیهادی ڕقی لە ئەوی دییە، لەبەرئەوەی خاوەن بیروڕا و ئاین و ئاینزایەکی ترە.

لێرەوە سڕینەوە و تەنانەت کوشتنیشی بە کارێکی شەرعی و ڕەوا دەزانێ ، تەنیا لەبەرئەوەی سەر بەو هەقیقەتە موقەدەسە نییە کە ئەو بڕوای پێیەتی. بە بڕوای فێندەمێنتالیزم کەسێکی وا هەر بوونی نییە، چونکە وەکو خەڵکی دەڵێت: «ئیمانی لە دڵدا نییە». بۆیە کەسێکی وا بە نەفرەت دەکرێت و وەکو دەعبا یان وەکو نەبوو لێی دەڕوانرێت. لێرەوە کوشتن و تیرۆرکردنی ئەوانە "بە تاک یان بە دەستەجەمعی" مەسەلەیەک نییە، بگرە ئەنجامدەرانی پێیان وایە کارێکی حەڵاڵە و خوا پێی خۆشە.

بێگومان هەموو فێندەمێنتالیستێک پێی وایە تەنیا ئاین و بیروباوەڕی خۆی ڕاستە و ئاینەکانی تر گومڕان، بەڵام بۆ تەنیا ساتێک چییە بیر لەوە ناکاتەوە کە فێندەمێنتالیستەکانی تریش کتومت وەکو ئەو بیر دەکەنەوە. بۆ نموونە فێندەمێنتالیستێکی کاتۆلیکی پێی وایە، تەنیا بیروباوەڕی خۆی ڕاستەو خواش تەنیا ئەوەی بەلاوە پەسندە. ئەم حاڵەتەش لای فێندەمێنتالیستێکی یەهوودی یان هندۆسی یاخۆ بوودایی و کۆنفۆشیۆسی و... هتد، هەیە. هەرچی سیستمی سەرمایەداریی جیهانیشە، تەنیا وەکو ئامێرێکی بەرخۆری و ژمارەیەک لە مرۆڤ دەڕوانێت و تەنیا خەم و خولیاشی فراوانکردنی بواری بازرگانی و قەبەکردنی کۆمپانیاکانییەتی لە سەرتاسەری جیهاندا. بەرەنجامی ئەم پرۆسەیەش چ ماڵوێرانی و نەهامەتی

و برسیەتییەکی لێ دەکەوێتەوە، بۆ ئەو گرینگ نییە و گوێی ناداتێ .

ئەوەی لە هەردوو حاڵەتەکەشدا ئافەرۆز دەکرێ و هیچ حسابێکی بۆ ناکرێت مرۆڤە. ئەگەرچی سڕینەوەی مرۆڤ لە نێوان ئەو دوولایەنەدا جیاوازە، چونکە سیستمی سەرمایەداری "لانی کەم لە ڕووی تیورێەوە" کوشتنی مرۆڤ حەڵاڵ ناکات، لەبەرئەوەی سەرمایەداری ئایدیۆلۆجیایەکی تیۆلۆجی نییە، بگرە ئایدیۆلۆجیایەکی مادیی ڕووتە. بێگومان ئەو فەیلەسووفانەی بەم دواییانە دەستیان دایە ڕەخنەگرتن لە مۆدێرنەی خۆرئاوایی ئەو مەسەلانەیان بە ڕوونی دەبینی، ئەوەتا دەڵێن: «ئاشکرایە ئەقڵ و زانست و تەکنۆلۆجیا شتگەلێکن کە بەڕاستی لە خزمەتی پێشکەوتندان، بەڵام ڕەنگە خزمەت بە چەوساندنەوە و ئیمپریالیزمیش بکەن».

ئەمەش مانای وایە مۆدێرنە بریتییە لە دیاردەیەکی دیالەکتیکی و لە گۆڕانبوونی بەردەوامدایە، بەڵام لە بەرامبەردا خەسڵەتی سەرەکی فێندەمێنتالیستی ئاینی دۆگما ئەوەیە دیالەکتیکی نییە و تەواوی شتەکان لە ڕوانگەی دووانەی ڕەش و سپییەوە دەبینێت.. بۆ نموونە ئەو وەکو فەلسەفەیەکی عەلمانیی کافر سەیری ڕۆشنگەری دەکات. لێرەوەیە کە کۆی شارستانییەتی خۆرئاوا لە دیدی ئەواندا شارستانییەتێکی بەد و پڕ خراپەکارییە، جگە لە بەرهەمە تەکنۆلۆجییەکانی نەبێت.

هەر لە دوتوێی ئەم کتێبەیدا "باربێر" نموونەگەلێکی ترمان لەبارەی تێکەڵبوونی ئەقڵییەتی فێندەمێنتالیستی و بەجیهانیبوونی ئەمەریکی نیشان دەدات، ئەو بەجیهانیبوونە ئەمەریکییەی چەندساڵێکە بە ئامێر و ئامرازەکانی زانیاری و وێنە و چێشتخانە و زنجیرە تەلەفزیۆنی و مۆسیقا میللییەکانیەوە، هەموو جیهانی پڕ کردووە.. هەر بۆ نموونە مەلاکانی ئێران کە خەڵکی هان دەدەن بۆ جیهاد، خۆیان لە ماڵەوە و لە ڕێی

تەلەفزیۆنەکانیانەوە سەیری زنجیرە تەلەفزیۆنی "دیناستی" ئەمەریکایی دەکەن. یان کڵێسای ئەرسۆدەکسی ڕووسی کە لە دوای هەرەسی کۆمۆنیزمەوە دەیەوێت سەرلەنوێ ڕەواج بۆ ئاینی کۆن و ئسوولّی پەیدا بکات، هەر خۆی هاوکاریی سەرمایەدارەکانی ئەمەریکا دەکات، بۆ ئەوەی بازاڕی زیاتر بۆ ئاوی کانزایی پەیدا بکات و لەو شووشە پیرۆزانەی بنێت کە لەسەریان نووسراوە: "ئاوی کانیاوە پیرۆزەکان!". هەموو ئەمانەش بۆ ئەوەیە، ئەو خەڵکە سادە و ئیماندارە سەری تێ بکەن و جگە لەوە شتێکی تر نەکڕن. بەمجۆرە "سەرمایەداری و فێندەمێنتالیزم، مۆدێرنە و کۆنەپەرستی، ماتریالیزم و ڕۆحانییەت" تێکەڵ بە یەکتری دەبن.

لەلایەکی ترەوە نەتەوەپەرستەکانی سربستان، کراسی "ئەدیداس" یان لەبەر دەکرد و گوێبیستی گۆرانییەکانی "مادۆنا" دەبوون و پاشان دەکەوتنە بۆمبارانکردنی خەڵکی سڤیلی بۆسنیا لە سەراییڤۆ. هەرچی جوولەکە توندڕۆ و نازیزستە نوێیەکانیشە، خاڵی هاوبەشی نێوانیان ئەوەیە هەردوولایان میوزیکی "ڕۆک"ی ئەمەریکایی بەکاردێنن، بۆ ئەوەی پەیامە "پیرۆزەکانی" خۆیانی پێ بگەیەننە نەوەکانی دوای خۆیان!

فێندەمێنتالیستە ئیسلامییەکانیش، لێزانانە کەوتنە بەکارهێنانی بلّندگۆ و کاسێتی تەسجیل و تەنانەت ئەنتەرنێت و نوێترین ئامێری زانیاری. هەموو ئەمانەش لە پێناو گەیاندنی بیر و بۆچوونە مەزن و وتارە ئاگرینییەکان بوو، بە خەڵک و بە جەماوەر.. ئەم تێکەڵییە سەیر و سەمەرەیەی نێوان نوێترین ئامرازی تەکنۆلۆجی و کۆنترین و دواکەوتووترین جۆرەکانی بیرکردنەوەش، بێگومان یەکێکە لە هەرە خەسڵەتە دیار و ئاشکراکانی ڕۆژگاری ئەمرۆمان.

پێدەچێت گەیشتبین بە سەردەمی عاجبایەتی و پڕ سەیر و سەمەرەترین قۆناغ.. جارێکی تر بە بیری دێنمەوە کە چەمکی "جیهاد" وەکو لە ناونیشانی

کتێبەکەدا هاتووە، مەبەست لێی بە تەنیا جیهادی ئیسلامی نییە، بگرە تەواوی ئەو فێندەمێنتالیستە ئاینییانەیە کە مۆدێرنەیان قبووڵ نییە.. تەنانەت نووسەر باس لە "جیهادی ئەمەریکی" دەکات و بەراوردی دەکات بە جیهادی ئیسلامی. چونکە گەورەترین کاری تیرۆرستی لە مێژووی ئەمەریکادا "جگە لە یازدەی سێپتەمبەر"، ئەوە بوو کە ڕاسترەوێکی توندڕۆی ئەمەریکی لە "ئۆکلاهۆما سیتی" ئەنجامی دا و سەدان قوربانی لێ کەوتەوە.

ئەوانە هەمان ئەو دروشمانەیان هەڵگرتبوو کە توندڕۆیە ئیسلامییەکان بەرزیان کردووەتەوە، بەڵام بۆچی میدیاکانی خۆرئاوا تەنیا باس لە تیرۆرزمی ئیسلامی و توندڕۆی ئیسلامی دەکەن؟ یان بۆچی کەمینەیەکی توندڕۆ تێکەڵ بە زۆرینەیەکی میانڕەوی موسڵمانان دەکەن؟ ئەم کارە کێ دەیکات و بۆ بەرژەوەندی کێیە؟ لە بەشێکی تری ئەو کتێبەدا "باربێر" دەنووسێت و دەڵێت: «دەوروبەری ساڵی ١٩٢٨ شێخ حەسەن بەننای دامەزرێنەری کۆمەڵەی ئیخوان موسلمین، کەوتە ئیدانەکردنی ئەو تەوژمی ئیلحاد و بێ باوەڕییەی ڕووی لە وڵاتی میسر کرد و پێی وابوو ئەو تەوژمە سەرەتایەکە بۆ لاوازکردنی پایەکانی ئەخلاق و ئاین، بەبیانووی ئازادیی فیکری و فەردانییەتەوە. لۆمەی خۆرئاواییەکانی دەکرد کە چۆن ئافرەتەکانیان بە ڕووتوقووتی ڕەوانەی میسر دەکەن، یان بۆچی مەی و فیلمی سینەمایی و سەما و ڕۆژنامە و گەمە بێتام و شتە ناشیرینەکانی خۆیانمان بۆ دەنێرن».

بەمجۆرە شێخ "حەسەن بەننا" پێش سەردەمی بەجیهانیبوونی ئەمەریکایی کەوت و بەرلەوەی ڕوو بدات و سەرتاپای جیهان بگرێتەوە، بەچاوی خۆی بینی. ئەو پێی وابوو شاڵاوی کولتووری ئەورووپایی بۆ سەر میسر و تەواوی وڵاتانی جیهانی ئیسلامی، زۆر لە شاڵاوی سەربازی و کۆلۆنیالیستی مەترسیدارترە.. ئەو درکی بەوە کردبوو کە ئەوەی کۆلۆنیالیستی ڕاستەوخۆ نەیتوانی بە ئەنجامی بگەیەنێت، شاڵاوی

کولتووری جێبەجێی دەکات. ڕەنگە بتوانرێت لەشکرە سەربازییەکان لەسەر سنوور ڕابگیرێن و نەهێڵرێت ئاودیو بن، بەڵام بیرو بۆچوون سنوور بەزێنە و ڕێی پێ ناگیرێت. ئەم قسانەی "حەسەن بەننا" هیچی لە قسەی پیاوانی ئاینی مەسیحی لە ئەوروپا و ئەمەریکا جیاوازتر نییە و لە قسەی پاپاکانی ڤاتیکان دەچێت.

لەم بارەیەوە و بۆ سەلماندنی ڕاستیی قسەکانمان، نموونە بە یەکێک لە سەرکردەی بزاوتە پرۆتستانتییە توندڕۆیەکانی وڵاتی ئنگلستان دێنینەوە کە ناوی "براین"ە. ئەم پیاوە زۆر بە توندی کەوتە ئیدانەکردنی شانۆ، چونکە بە بڕوای ئەو شوێنێکی وا برەو بە خراپەکاری و بەدڕەوشتی دەدات. دەیوت شانۆگەرییەکان پڕن لە دیمەنی بێ بڕوایی و ئەو سۆز و ئارەزووانەی، ئەخلاقی خەڵکی خراپ دەکەن. هەروەها پێی وابوو ژیانی مۆدێرن پڕیەتی لەو دیاردانەی پێچەوانەی ژیانی پڕ فەزیلەتی مەسیحییە، وەکو: «سەماکردن و قومار و میوزیکی پۆپ و دیاریی کریسمس و زۆر پێکەنین و. هتد». تەواوی ئەم شتانەش لە زیکری خوا غافڵمان دەکەن.

ئەم قسانەی "براین" زۆر جیاوازییەکی ئەوتۆی نییە لەگەڵ قسەی سەرکردە فێندەمێنتالیستەکانی ئەمەریکای وەک: "بات ڕۆبێرتسۆن و بات بۆکانان" کە داوای گەڕانەوە دەکەن بۆ ئەو بەها خێزانییانەی لە ئەمەریکای سەدەی نۆزدەمدا باڵادەست بوو. هەروەها داوا لە خەڵکی دەکەن سەردانی کڵێسا بکەن و سرووتە ئاینییەکانیان جێبەجێ بکەن، هاوکات سەرلەنوێ نوێژکردن بگەڕێنرێتەوە ناو خوێندنگەکانی ئەمەریکا، پاش ئەوەی سیستمی عەلمانی بە بڕیارێک ئەو کارەی لە خوێندنگەکاندا قەدەغە کرد. بە کورتییەکەی ئەوانە دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ ڕۆژگاری زێڕینی "مەسیحی – پرۆتستانتی" ئەمەریکا.

"باربێر" دواجار بەوە کۆتایی بە قسەکانی دێنێت کە بڵێت: «بەڵێ

مـــۆدێرنە تـەنانـەت لە نـاوجـــەرگـــەی ئـەمـــەریکاشـــدا کـــە دڵی زیندووی سـەرمـایەداری و بەجیـهـانیبوون و مـۆدێرنـەیـە، دوژمنی سـەرسـەختی هەیە! ئەوانە ڕقیان لەو کولتووره دنیاییيەیە کە باڵی بەسەر کۆمەڵگەی ئەمەریکیدا کـێشـاوە و ئەوانیش پێـیـان خـۆش بێت یان نـا لەناویدا ژیان دەگـوزەرێنن».

بەڵام چارەســەر چیـــیە بۆ ئـەوەی لە هەڕەشـــە و مـــەترسـیـی هەریـەک لە فێندەمێنتالیزمی ئاینی و بەجیهانیبوونی سەرمایەداری چاوچنۆک قوتارمان بێت؟ بێگومـان چارەسـەر ئەوە نییە لە بەجیـهـانیـبوون بکشـێینەوە و خۆمـان دوورەپەرێز بگرین، بگرە لەوەدایە بەجیـهانیبوون وا لێ بکەین زیاتر و زۆرتر دیموکراسیتر و دادپەروەرانەتر و مرۆڤانەتر بێت.

چونکە سـەرمـایەداری هـەر هـەمـووی خـراپ و بێکەڵک نـیـیـە، بگرە گـەلێک ئیـجابییـاتی تێدایە کە چاوپۆشی لێ ناکرێت. گەر وا نەبوایە چۆن دەیتـوانی بەسەر سیستم و ئایدیۆلۆجیاکانی تردا سەربکەوێت.. تەنیا کارێک پێویست بێت بیکەین، ڕاسـتکردنەوەیەتی و بەرگـرتنە لە لادان و سـەرەڕۆییـیـەکـانی. هـەرچی پێوەندی بە ئاینیشـەوە هەیە، ئەوا دەبێت جیـاوازی بکەین لە نێوان ئەو جەوهـەرە ڕۆحانی و ئەخلاقییەیدا کە لەسەروو هەموو شتێکەوەیە، لەگەڵ ئەو ئایدیۆلۆجیـا توندڕۆیانەی خـۆیان دەبەنەوە سـەر ئـاین و وەک زمـانحـاڵی ئاین قسـە دەکەن، بـەڵام لە ڕاسـتیدا کـاری ئەوان خـیـانەتکردنە دەرهـەق بە ناوەڕۆکی پەیامی ئاینی و شێواندنی مانا ڕووحییە جوانەکانی ئاین.

جیهانگیری

لە شەستەکانی سەدەی بیستەمدا سۆسیۆلۆجستی کەنەدی "هێربەرت مارشاڵ ماکلۆ هان"، پێشبینیی ئەوەی کرد بە هۆی ئامرازەکانی ڕاگەیاندنەوە، جیهان بگۆڕێت و ببێت بە گوندێکی گەردوونی.. لە ڕابردوودا ئەوەی لە چین ڕووی دەدا بەلای ئەوروپاییەکانەوە گرینگ نەبوو، گرینگیش بوایە دوای چەندین مانگ و ساڵ پێیان دەگەیشت. بەڵام هەنووکە بچووکترین ڕووداو لە کاتی خۆیدا و لە ڕێی کەناڵە ئاسمانییەکانەوە دەبینین. یەکێک لە پسپۆڕەکان بەم دواییە هەوڵی دا جیهانگیریمان بۆ ڕوون بکاتەوە، لەم بارەیەوە دەڵێت: (لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانیدا هەواڵێک لە شاری ئەسکەندەریەوە بۆ ئەوەی بگەشتایەتە ڕۆما، بە تێکڕایی پێویستی بە سەعاتێک بۆ هەر کیلۆمەترێک هەبوو. با وای دابنێین ماوەی نێوان ئەو دوو شارە هەزار کیلۆمەترە، کەواتە گەیشتنی هەواڵێک هەزار سەعاتی پێدەچوو، واتە زیاتر لە چل ڕۆژی دەویست. ڕەنگە هەواڵێکی وا فەرمانێک بێت، ئیمپراتۆری ڕۆمانی دەری کردبێت بۆ ئەوەی دەسەڵاتی هەرێمایەتی لە شاری ئەسکەندەریە جێبەجێی بکات. بەڵام لە سەدەی هەژدەدا ڕەوشەکە باشتر بوو، بۆ نموونە هەواڵێک لە لەندەنەوە بۆ ئەو شارانەی سێسەد کیلۆمەتر لێیەوە دوور بوون، لە ماوەی چوار ڕۆژدا دەگەیشت.. لە ساڵی ١٨٥٦ نامەیەک لە لەندەنەوە بۆ شاری بۆمبای، لە ماوەی بیست و چوار کاتژمێردا دەگەیشت. بەڵام هەنووکە لە ڕێی ئیمەیل و ئەنتەرنێت و مۆبایل و کەناڵە ئاسمانییەکانەوە، لە ماوەی چرکەیەکدا هەواڵی ئەم پەڕی دنیا بەوپەڕی دنیا دەگات.. سەرەتاییترین پێناسەی

جیهانگیری بریتییە لەوەی کە بە هۆی تەکنۆلۆجیای زانیاری و ئامرازەکانی پێوەندی، کات و ماوەکان کورت دەکاتەوە. ئەنتەرنێت و ئیمەیل و مۆبایل، هەموویان شتگەلێکن لە ماوەی چوار پێنج ساڵی ڕابردوودا دۆزراونەتەوە و لە باریاندایە لە ماوەی چەند چرکەیەکدا، بەشە جیاجیاکانی جیهان بەیەک بگەیەنن. ئەمڕۆکە تەواوی دانیشتوانی جیهان لە یەک کاتدا یارییەکانی جامی جیهانی دەبینن و وەکو یەک هەڵدەچن. بە جۆرێکیش لە دەوری تەلەفزیۆنەکان خڕ دەبنەوە، وەکو ئەوەی هەموویان دانیشتووی یەک گوند بن و وەکو یەکیش دڵخۆش دەبن و ئاهەنگ دەگێڕن.. بەڵام لە ڕابردوودا لە یەکدی دابڕاو بوون و وایان دەزانی هەریەکەیان لە ئەستێرەیەکی جیاوازدا دەژی، تەنانەت هەندێکیان بە هیچ شێوەیەک ئاگاداری بوونی ئەوانی دیکە نەبوون.. لەم سەروبەندەدا کەناڵە ئاسمانییەکان ڕۆڵێکی گەورەیان لە نزیککردنەوەی میللەتانی دنیادا بینیوە). لەبارەی جیهانگیری پێناسەی تر هەیە، لە دەرەوەی ئامرازەکانی زانیاری کە کاریگەرییەکی ئەفسووناوییان هەیە و دەتوانن لە ماوەی چرکەیەکدا، ئەو سەری دنیا بەم سەری دنیاوە ببەستنەوە.

لە ڕاستیدا چەمکی جیهانگیری بەر لە بیست ساڵ لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکادا هاتە ئارا، بەڵام لە زمانی عەرەبیدا تەمەنی ئەم چەمکە لە دە ساڵێک تێپەڕ ناکات. بەر لە هەموو شتێکیش جیهانگیری مانای ڕزگاربوونی ئاڵوویردی بازرگانی، لە هەموو کۆسپ و تەگەرە گومرگییەکان دەگەیاند. بریتی بوو لە بە جیهانیبوونی کەلوپەل و شتومەکەکان لە سەرتاسەری گۆی زەویدا، ئەمەش ئەوەی دەگەیاند کە جیهان دەبێتە یەک بازاڕی کراوە، بۆ کێبڕکێی نێو دەوڵەتی لە نێوان شمەک و کەلوپەلی وڵاتانی جیهاندا. کەواتە مانای یەکەمی جیهانگیری، ئابووری و تەکنۆلۆجی بوو، بەر لەوەی لە ماوەی دواییدا بگۆڕێت بۆ کولتووری و سیاسی و تەنانەت بۆ ململانێی شارستانیش!

له نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا پرۆسەی جیهانگیری خێراتر بوو، بە تایبەت پاش لێکهەڵوەشانی یەکەتی سۆڤیەت و گۆڕانی ئابووری چین بە ئابوورییەکی سەرمایەداری، ئەگەرچی سیستمی سیاسی ئەو وڵاتە هەر کۆمۆنستییە.. بوون بە ئەندامی چین لە ڕێکخراوی بازرگانی جیهانیدا، بووە مایەی یەکخستنی بازاڕی نێودەوڵەتی، بە تایبەت کە ڕووسیا و وڵاتانی ئەوروپای خۆرهەڵات کەوتنە پەیڕەوکردنی مۆدێلی سەرمایەداری.

پاشان جیهانگیری لە ڕەوتێکی ئابوورییەوە بوو بە پرۆسەیەکی کولتووری، دوای ئەوەی فیلم و زنجیرە تەلەفزیۆنییە ئەمەریکاییەکان بازاڕەکانی دنیایان پاوان کرد. هاوکات لە ڕێی کۆکاکۆلاو ماکدۆناڵد و کۆمپانیا فرە ڕەگەزەکانەوە، ئەمەریکا توانی دەست بەسەر ئابووری جیهاندا بگرێت. ئەم کارەش فرەنساییەکانی جاڕس کرد، بەلاّم داخۆ دەتوانن چی بکەن؟ ئەڵبەتە دەیانەوێت بەقەد توانای خۆیان بەرخورد بکەن و دژی ئەو پرۆسەیە بوەستنەوە. ئەمە وای کرد هەندێک لە بیریاران زۆر بە سادەیی بڵێن: «جیهانگیری واتە بە ئەمەریکاییکردنی جیهان!»، هەروەها ئەوانە پێیان وایە جیهانگیری دیاردەیەکی زۆر تازە نییە و پێشینەی لە ڕابردوودا هەیە. بۆ نموونە جیهانگیری لە سەدەی نۆزدەدا جیهانگیرییەکی ئینگلیزی و فرەنسایی و ئەڵمانی، واتە ئەوروپایی بوو، بەلاّم هەنووکە بووەتە جیهانگیریی ئەمەریکایی. لەبەر ئەوە چاخی زێڕینی یەکەمی جیهانگیری، لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەمەوە دەست پێ دەکات و تا سەرەتاکانی جەنگی جیهانی یەکەم دەخایەنێت.

لە ساڵی ١٩١٤ بەدواوە شۆڕشێکی تەکنۆلۆجی ڕووی دا کە بووە مایەی لێک نزیککردنەوەی بەشە جیاجیاکانی دنیا. ئیتر بۆ یەکەم جار هێڵی شەمەندەفەر و تەلەفۆن و کەشتیی بازرگانی و ئۆتۆمبێل و تەنانەت ڕۆژنامەش پەیدابوو. بەم ئامرازانەوە ئەوروپا کەوتە خۆی، بۆ ئەوەی دەسەڵاتی بەسەر جیهاندا بسەپێنێ و مرۆڤایەتیش ناچار بکات شێوازی

شارستانییەتی ئەو قبوڵ بکەن، هەموو ئەمانەش لە ڕێی پرۆسەی کۆلۆنیالیزمەوە.. بەڵام جیهانگیری دوای دوو جەنگی جیهانی گەورە کە شەڕی ساردی بەدوادا هات، گورزێکی کاریگەری بەرکەوت. لەبەرئەوە جیهانگیریی دووەم، واتە ئەوەی ئێستا ئێمە لە سایەیدا دەژین، تەنیا ئەو کاتە سەرکەوت کە بلۆکی خۆرهەڵات هەرەسی هێنا. بەمجۆرە دەرگای دنیا بە ڕووی ئەمەریکا و خۆرئاواییەکاندا کرایەوە و بوونە هێزێک کەس ململانێی نەدەکردن. تەنانەت کار گەیشتە ئەوەی لیبراڵیزم بوو بە ئایدیۆلۆجیای بالادەستی جیهان. تەنیا دوو هێز لە بەرامبەر لیبراڵیزمدا وەستانەوە: ئایدیۆلۆجیای فێندەمێنتالیستی توندڕۆ لەلایەک و هێزە چەپڕەوەکانی ناوەوەو دەرەوەی خۆرئاوا کە دژ بە جیهانگیری سەرمایەداری بوون، لە لایەکی تر. یەکەمیان بۆ دژایەتیکردنی خۆرئاوا کاری خۆتەقاندنەوە و پەلاماری تیرۆرستی بەکار دێنێت، بەڵام دووەمیان شێوازی خۆ پیشاندانی هێمنانە و جەماوەری دەگرێتە بەر، وەکو ئەوەی لە: «سیاتل و جەنەواو لەندەن و ژنێف و پۆرتۆ ئەلیگری»، بینیمان.

فێندەمێنتالیستەکان دەخوازن جیهانگیری لە ڕەگوڕیشە هەڵکەنن، چونکە ئەوان پێیان وایە پرۆسەیەکە هەر هەمووی گەندەڵی و خراپەکاری و بەدڕەوشتییە. لە کاتێکدا چەپەکان تەنیا دەیانەوێت جیهانگیری ئاڕاستە و ناوەڕۆکی خۆی بگۆڕێت، چونکە ئەوان دەزانن جیهانگیری بەهۆی ئامرازە نوێیەکانی پێوەندیکردنەوە بۆتە واقیع، لە ڕاستیدا دیاردەیەکی پۆزەتیڤیشە. بەڵام دەشێت وای لێ بکرێت زیاتر مرۆڤدۆستانەتر بێت و کەمتر بەربەرییانە بێت.. ئەم جیهانگیرییەی ئێستا لە ئارادایە، سەرەتا وەها بانگەشەی بۆ دەکرا کە بەختەوەری لەسەر زەوی بەدی دێنێت و ئازادی و دیموکراسیش بۆ سەرجەم میللەتان دەستەبەر دەکات، بەڵام تا ئێستا ئەوەی کردوویەتی دەوڵەمەندەکانی زۆر زیاتر دەوڵەمەندتر کردووە و هەژارەکانیش هەژارتر بوون.

بەپێی ئاماری نەتەوە یەکگرتووەکان، نیوەی دانیشتوانی جیهان تا ئێستاش بە کەمتر لە دوو دۆلار ژیانی ڕۆژێکیان بە ڕێ دەکەن! بەڵام جیاوازیی نێوان هەژاری جاران و هەژاریی سەردەمی جیهانگیری ئەوەیە، ئەمیان دەتوانێت لە ڕێی کەناڵەکانی تەلەفزیۆنەوە ئەو دەوڵەمەندییە زۆرەی خۆرئاوا ببینێت، لە کاتێکدا هەژاریی جاران ئەم شتانەی نەدەبینی و وەکو هەژارانی ئەمڕۆ هەستی بە مەحروومی و نائومێدی قووڵ نەدەکرد.

لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا هەژاری بووەتە سکاندالێک و تەحەمول ناکرێت، ئەمەش کەلێنێکی گەورەیە لە شارستانییەتی ئەمڕۆدا. ئەم هەژارییەش بەرەنجامی بەتاڵانبردنی جیهانی سێیەم نییە لەلایەن جیهانی سەرمایەدارییەوە وەکو زۆرێک پێیان وایە، بگرە ئاکامی فەرامۆشکردنی کەنارە لەلایەن سەنتەرەوە. جیهانگیری برسی و ڕووت و ڕەجاڵەکانی جەنگەڵەکانی ئەفریقیا ناچەوسێنێتەوە، بگرە ئافەرۆزیان دەکات و پشتگوێیان دەخات. ئەمەش زۆر لە چەوساندنەوەیان ترسناکترە، چونکە ڕەنگە لە ئەنجامی چەوساندنەوەیان خێرێکیان لە دەست بوایەتەوە و هەژاران هەندێک شتیان دەسگیر بوایە.. ئەم خەسڵەتە نامرۆڤانەیەی کۆمپانیا فرە ڕەگەزەکان و ژیاریی خۆرئاوا، دواجار دەبێتە مایەی ئەوەی هێزگەلێک نەفرەتی لێ بکەن..

قەڵاچۆکردنی تیرۆر بە زیادکردنی خەرجی سەربازی نابێت. مادامەکی ساڵانە برسییەتی ملیۆنەها کەس بکوژێت و ملیۆنانی تریش بەدەردەسەری بژین، جیهان ئارامی بەخۆیەوە نابینێت و ڕێک نابێتەوە. لێرەوە بەگژاچوونەوەی تیرۆر بەبێ چارەسەرکردنی هەژاری و برسییەتی، کارێکی بێهوودەیە. ئەمە هەقیقەتێکە کارشوناسانی خۆرئاوا خۆیان باسی لێ دەکەن.. بۆ ئێمەش کێشەکە لەوەدا نییە، ئاخۆ لەگەڵ جیهانگیریداین یان دژایەتی دەکەین؟ بگرە ئەوەیە ئاخۆ ئێمەش لێی بەهرەمەند دەبین، یاخۆ هەر لە دوورەوە لێی دەڕوانین؟

تەواوی میللەتانی دنیا دەخوازن داخڵ بەسەردەمی جیهانگیری بن، بەڵام کێشەکە ئەوەیە زۆربەیان ناتوانن، مادامەکی تەنیا پاوانە بۆ میللەتە دەوڵەمەندەکان. کێ دژ بە بەجیهانیبوونی نان و شیر و دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ و تۆلێرانس و خۆشگوزەرانی و تەنانەت فیلمەکانی هۆلیودیشە. کەواتە ئێمە بە گشتی دژ بە جیهانگیری نین، بگرە دژ بە لادان و خۆپەرستییەکەین.. شایەنی باسە قوربانییەکانی جیهانگیری خەڵکانێکی زۆرن، نەک تەنیا لە دەرەوەی خۆرئاوادا، بگرە لەناو خودی خۆرئاوا خۆشیدا. سۆسیۆلۆجستی فرەنسایی "پیربۆردیۆ" لە کتێبی "بێنەوایی جیهاندا"، پەردە لە ڕووی ئەو هەژارییە زۆرە هەڵدەماڵێت کە لە ناوچەرگەی کۆمەڵگە ئەوروپییەکاندا هەیە، بەشێکیان کۆچبەرەکانن و بەشەکەی تریشیان ئەوانەن بەڕەچەڵەک فرەنسایین و خەڵکی ئەسڵی وڵاتەکەن.

خۆرهەڵاتناسی ـ خۆرئاواناسی

ئێمە زۆر باس لە خۆرهەڵاتناسی و خۆرهەڵاتناسان دەکەین، بەڵام بە دەگمەن قسە لە خۆرئاواناسی و خۆرئاواناسان دەکەین.. شایەنی باسە خۆرئاواناسی زانستێکە پێچەوانەی زانستی خۆرهەڵاتناسییە. ئەگەر خۆرهەڵاتناسی بریتی بێت لە لێکۆڵینەوەی شارستانییەتەکانی خۆرهەڵات، ئەوا خۆرئاواناسی بریتییە لە لێکۆڵینەوە لە شارستانییەتی خۆرئاوا. بەڵام پێویستە بڵێین خۆرهەڵاتناسی وەک دیاردە و زانستێک پێش خۆرئاواناسی هەبووە.

خۆرهەڵاتناسی وەکو توێژەری فەرەنسایی "ژێرار لوکلێر" دەڵێت، لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدە و سەرەتاکانی سەدەی نۆزدەمدا، واتە پاش پەلاماردانەکەی "ناپلیۆن پۆناپارت" بۆ سەر وڵاتی میسر ١٧٩٨– ١٨٠١ دەستی پێ کرد. ڕاستە ئەم پەلاماردانە لە ڕووی سیاسییەوە شکستی هێنا، بەڵام لە ڕووی فیکری و ئایدیۆلۆجییەوە سەرکەوتوو بوو. ئەمەش بوو بە سەرەتایەک بۆ دروستبوونی زانستی خۆرهەڵاتناسیی نوێ. وەکی دەزانرێت "ناپلیۆن" لەو هەڵمەتە سەربازییەیدا زیاد لە ١٦٧ زانای لەگەڵ خۆیدا هێنابوو، ئەو زانایانەش سەر بە بوارە جیاجیاکانی وەک: "ئەندازیاری، گەردووناسی، کیمیاگەر، پزیشکی، فەلسەفە و.. هتد" بوون.

بەمجۆرە لێرەدا دەبینین ئیرادەی هێز پشت ئەستوورە بە ئیرادەی مەعریفە، ئەمەش ئەو پێوەندییەیە کە لە سەرەتاکانییەوە ئاراستەی خۆرهەڵاتناسی کردووە. بەڵام نابێت ئەمەش وامان لێ بکات کۆی ئەو پرۆژەیە وەک پرۆژەیەکی کۆلۆنیالی سەیر بکەین و وا بزانین جگە لە

خۆسەپاندن و دروستکردنی هەژمونگەری بەسەرمانەوە، خواستێکی تری نییە. ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە کە زۆربەی ڕۆشنبیرانی عەرەب تا ئێستاش تێی دەکەون.

لە ڕاستیدا خۆرهەڵاتناسی زانستێکی حاشا هەڵنەگرە و زانیارییەکی زۆر و زەوەندیشی سەبارەت بە کەلەپوور و کۆمەڵگەکانی ئێمە کۆکردووەتەوە. بۆ نموونە سێ سەد لێکۆڵیار لە نووسینی کتێبی "وصف مصر"دا بەشدار بوون کە کتێبێکی قەوارە گەورەیە و لە نۆ بەرگ پێکهاتووە و لە نێوان سالآنی (١٨٠٩-١٩٢٨)دا دەرچووە. ئەم کتێبە بە سەرەتای دروستبوونی زانستی میسرناسی یاخۆ شارستانییەتی میسرناسی دادەنرێت، وەک چۆن بە دامەزراندنی زانستی خۆرهەڵاتناسیش دەدرێتە قەڵەم. ئەم پڕۆژەیە گرینگیی زیاتر بە مێژووی کۆنی میسر دەدات، واتە میسری سەردەمی فیرعەونییەکان کە قۆناغی بەر لە هاتنی ئاینی ئیسلام دەکات، بەڵام ئەم کتێبە سەرەتایەکیشە بۆ هاتنە ئارای زانستی ئیسلامناسی، لەبەرئەوەی زاناکانی سەردەمی "ناپلیۆن"، هاوکات بە لێکۆڵینەوەی کۆمەڵگەی میسری ئەو سەردەمەشەوە سەرقاڵ بوون.

لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەمدا، سەردانی گەڕیدە ئەورووپاییەکان بۆ ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست "میسر، فەلەستین، سووریا" زیادی کرد. ئەوەی ڕێخۆشکەریش بوو لە بەردەم ئەم کارەدا، کرانەوەی ناوچەکە بوو بە ڕووی دەرەوەدا، بە تایبەت پاش لاوازبوونی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و ئەو سیاسەتە ڕیفۆرمییانەی "محەمەد عەلی" والی وڵاتی میسر دەستی دابوویە. بەڵام ئەو گەڕیدانە خۆرهەڵاتناسی ڕاستەقینە نەبوون، بگرە زۆربەیان نووسەر بوون و لەناو بۆن و بەرامەی خۆرهەڵات و کەشوهەوا ئەفسووناوییەکەیدا بە دوای ئیلهامدا دەگەڕان، لەوانەش: «شاتۆ بریان، لامارتین، ئەلیکسەندەر دۆما، جێراردی نێرڤال». "نێرڤال" کتێبێکی گەورەی بەناونیشانی "سەردانێک ڕووەو خۆرهەڵات" نووسی. هەروەها چەند

نووسەرێکی تری وەک: "گۆبینۆ و فلۆبێر و.. هتد".

پاشـان سـەرەی گـەورە خـۆرهەڵاتناسانی ئـەوروپا هات کە بـە مـەبەسـتی لێکۆڵینـەوە لە زمـان و کەلـەپووری ئاینی و عـادات و ترادسـیۆنی ئەو هەرێمە بە شـێـوەیەکی زانسـتی، ڕوو بکـەنە خـۆرهەڵات. لەوانە: «ئەرنسـت ڕینیـانی فـرەنسـایی، کـارڵ بیکەری ئەڵمـانی، هـیرۆگرۆنگێی هۆڵەندی، گۆڵدزهیری هەنگاری».

لەو کـاتەوە خـۆرهەڵاتنـاسی ئەڵمـانی لێـهـاتوویی خـۆی سـەلماند، چونکە بەشـێـوەیەکی سـەرەکی بایەخی بە تاوتوێکردنی تێکسـتـە ئیـسـلامـیـیـە کلاسـیکیـیـەکان دەدا و بەشێوەیەکی فیلۆلۆگی و مێـژووی ورد، لە هەوڵی سـاغکردنەوەی دەستنووسـە کۆنەکاندا بووە. واتە خـۆرهەڵاتناسی ئەڵمانی زۆر گرینگی بـە تاوتوێکردنی هەلومـەرجی کۆمـەڵایەتی و ئابووری کـۆمـەڵگە ئیسلامییەکان نەدەدا، وەکی ئەوەی لەو ماوەیەدا باو بوو. ئەوەی ڕاستی بێت لە سـەرەتادا ئامـانجی سـەرەکـیی خـۆرهەڵاتنـاسـی ئەڵمـانی ئـەوە بوو، لەو ژینگەیە بکۆڵێتەوە کە مەسیحییەتی تێدا پەیدا بوو، زیاد لەوەی لێکۆڵینەوە لەبارەی ئیسلام بکات.

لێـرەوە خـــۆرهەڵاتنـاسـیی ئەڵـمـانی بایەخی زیـاتری بە باسـوخـواسـە سـامـیـیـەکـان دەدا کـە پێـوەست بـوو بـە لێکۆڵینـەوەی تەوراتـی و ئینجیلییەکانەوە. لە خۆرهەڵاتناسە مەزنەکانی ئەوسای ئەڵمانیا دەتوانین ناوی هـەندێکیـان بێنین، وەک: «هـ. ئیـواڵد ١٨٠٣-١٨٧٥، ج. فـیلهـاوزین ١٨٤٤-١٩١٨، ت. نۆلدکـە ١٨٣٦-١٩٣٠». لە کـۆی ئەمـانـە تەنیـا "نـۆلدکـە" پسـپـۆڕ بوو لە زانسـتی ئیـسلامناسـیدا و دوای خـۆشی کـتێبێکی قەوارە گـەورەی بەناوی "لێکۆڵینەوە لە قـورئان ١٨٦٠" بەجێ هێـشت. دەکرێت ئەم کتێبـە بە یەکەم پراکتیزەکـردنی میـتۆدی زمـانەوانیی مێـژوویی، بەسـەر تێکسـتی قـورئانـدا بدەینە قـەڵەم. ئەمـەش وامـان لێ دەکـات بڵـێین "نـۆلدکـە"

باوکی دامەزرێنەری خۆرهەڵاتناسی ئەڵمانییە، دوای "بیکەر" و نەوەی سەردەمی ئەو.

سەبارەت بە "گۆڵد زیهر" (١٨٥٠-١٩٢١)، ساڵی ١٨٧٣ سەردانی خۆرهەڵات دەکات و یەکەمین جێگەیەکیش تێیدا دەمێنێتەوە شاری قاهیرە دەبێت. "گۆڵد زیهر" یەکەمین ئەوروپاییە وەک خوێندکارێک لە زانکۆی ئەزهەردا وەردەگیرێت و وەکی تەواوی خوێندکارانی ئەوێ، بەرگی ئاینی دەپۆشێت. لەوێدا چاوی بە "جەمالەدینی ئەفغانی" دەکەوێت و پاشان سەردانی هەریەک لە قودس و دیمەشق دەکات و ساڵی ١٨٦٤ بە کتێب و دەستنووسێکی زۆرەوە دەگەڕێتەوە بۆدابست. لەگەڵ گەڕانەوەشیدا، دەست دەکات بە نووسینەوەی توێژینەوە سەرەکییەکانی لەبارەی ترادسیۆنی ئیسلامی و بەتایبەتیش لەبارەی زانستی حەدیس.

هەرچی "هیرۆ گرۆنگێی" هۆڵەندیشە ١٨٥٧- ١٩٣٦، ئەوا کوڕی قەشەیەکی پرۆتستانتی بووە و تیۆلۆجیای مەسیحی لە "لایدن" خوێندووە، بەر لەوەی ئاشنایەتی لەگەڵ یەکەمین نەوەی ئیسلامناسانی هۆڵەندی وەک "دوزی و گۆبز"دا پەیدا بکات. "هیرۆ گرۆنگێی" بەرلەوەی ڕوو لە ئەڵمانیا بکات بە مەبەستی خوێندن لەسەر دەستی خۆرهەڵاتناسی گەورە "نۆلدکە"، نامە گۆڕینەوە لەگەڵ "گۆڵدزیهر"دا دەست پێ دەکات و پاشان بڕیار دەدات خۆی تەرخان کات بۆ لێکۆڵینەوەی فیقهی ئیسلامی.

ساڵی ١٨٨٤ سەفەرە گەورەکەی خۆی بۆ نیمچە دوورگەی عەرەبی دەست پێ دەکات و لە شاری جەدەدا چاوی بە زانایانی ئاینی دەکەوێت، پاش مشتومڕێکی درێژ لەگەڵیاندا کە تیایدا شارەزایی خۆی لە ترادسیۆنی ئیسلامیدا دەسەلمێنێت، زانایانی ئەوێ قبوڵی دەکەن و وەک یەکێک لە خۆیان حسابی بۆ دەکەن. دوای ئەوەی دەبێتە ئیسلام و ناوی خۆی دەگۆڕێت بۆ "عەبدولغەفار"، دەتوانێت بچێتە ناو شاری مەککەوە. لەوێدا

چەندین دەستنووسی دەست دەکەوێت و لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکی مەککە دەکۆڵێتەوە کە بە ژیانی سەدەکانی ناوەڕاست چووە. پاش گەڕانەوەی بۆ هۆڵەندا کتێبێکی گەورە لەبارەی مەککە دەنووسێت کە چەندین وێنەی لەبارەی ئەو شارە تێدایە، ئەمەش یەکەمین وێنەیە لەبارەی ئەو شارە لەبەردەستماندا بێت.

لێرەدا گەر دەرفەت هەبوایە، ئەوا باسمان لە لێکۆڵینەوەکانی "کارل بیکەر و گۆستاف تۆن گرۆنباوم و هاملتۆن جیب" و کەسانی تر لە دەستەی یەکەمی خۆرهەڵاتناسان دەکرد. بێگومان ئەوانە هەندێکیان پێوەندییان لەگەڵ ئیدارەی کۆڵۆنیالی وڵاتەکانیان هەبوو، یاخۆ کاری ڕاوێژکارییان لە وەزارەتی دەرەوەدا کردووە و.. هتد، بەڵام ئەمە لە گرینگیی تۆژینەوە زانستییەکانیان کەم ناکاتەوە. هاوکات لێرەدا پێویستە باس لە گرینگیی ئەو باس و لێکۆڵینەوانەش بکەین کە نەوەی دووەمی خۆرهەڵاتناسان نووسیویانە و پاشان دەستەی سێیەمی خۆرهەڵاتناسانی سەدەی بیستەم دێن کە بریتین لە: "ژاک بێرک، مەکسیم ڕۆدنسۆن، جۆزیف ڤان ئیس و.. هتد".

بەڵام نابێت وا تێ بگەین کە خۆرهەڵاتناسی تەنیا تایبەتە بە لێکۆڵینەوە لە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی، بگرە خۆرهەڵاتناسییەکیش هەیە تایبەتە بە لێکۆڵینەوە لە شارستانییەت و کولتووری خۆرهەڵاتی دوور. وەک ئەو خۆرهەڵاتناسییەی بایەخ بە لێکۆڵینەوەی شارستانییەتی هیندی و چینی و یابانی دەدات. ڕاستە ئەورووپاییەکان بەر لە کەسانی تر بایەخیان بە ئێمە دا، لەبەر چەند هۆیەکی وەک: نزیکایەتی جوگرافیمان لە یەکتریی. هەروەها لەبەرئەوەی ناوچەی ئێمە شوێنە پیرۆزەکانی مەسیحییەتی لێیە کە ئاینی سەرەکیی خۆرئاوایە. بەڵام پاش ئەوەی شارستانییەتی خۆرئاوا بە هێز و دەوڵەمەندتر بوو، ئیتر ئاوڕیشیان لەو ئاین و ترادسیۆنانەش دایەوە کە یەکتاپەرستی نین. بەمجۆرە لە بەشەکانی خۆرهەڵاتناسی ناو زانکۆکانی

خۆرئاوادا دەبینین، بەشێک تایبەتە بە کەلەپووری ئیسلامی و بەشێکی تر بە کەلەپووری هیندۆسی و بوودایی و کۆنفۆشیۆسی و کەلەپووری چینی و بەشێکیش بایەخ بە کەلەپووری یابانی دەدات.

لێرەدا دەبینین خۆرئاوا توانای ئەوەی هەیە لە تەواوی ئەو شارستانییەتە مەزنانە بکۆڵێتەوە کە سەردەمانێک پێشەنگی مرۆڤایەتی بوون، ئەویش بەهۆی ئەوەی لە سەرەتای سەدەی نۆزدەمەوە لە ڕووی تەکنۆلۆجی و زانستییەوە، بۆری سەرجەم شارستانییەتەکانی تری داوەتەوە. بەمجۆرە گەورە خۆرهەڵاتناسان لە ئەڵمانیا و فرەنسا و ئنگلستان و هۆڵەندا و.. هتد، پەیدا بوون.. خۆرهەڵاتناسیش ئەو کەسە ئەوروپاییەیە کە ژیانی خۆی تەرخان کردووە بۆ لێکۆڵینەوە لە ترادسیۆنەکانی تر. کەواتە خۆرهەڵاتناس خاڵی پێکگەیشتنی ڕۆشنبیرییە، لە نێوان کولتووری خۆیی و ئەو کولتوورە خۆرهەڵاتییەی لێکۆڵینەوەی لە بارەوە دەکات. بۆ نموونە خۆرهەڵاتناسێکی فرەنسایی کاتێک لە کەلەپووری ئیسلامی دەکۆڵێتەوە، ناچار دەبێت زمانی عەرەبی فێر ببێت، بۆ ئەوەی لە دەستنووس و تێکستەکان تێ بگات. هەندێ جاریش دێت بۆ وڵاتەکانمان یاخۆ ڕوو دەکاتە زانکۆکانمان، بە مەبەستی ئەوەی بەچاکترین شێوە زمانەکەمان فێر بێت ئاشنایەتیی زیاتر لەگەڵ کولتوور و کەلەپوور و میللەتانی ئێمەدا پەیدا بکات. هەندێک جار ڕادەی سەرسامیی ئەو خۆرهەڵاتناسانە بە کەلەپوور و شارستانییەتی ئێمە دەگاتە ئەوەی، ئاینی خۆیان بگۆڕن و بێنە سەر ئاینی ئیسلام، نموونەی وەک ئەوەی لە "ڤانسان مۆنتێل" ڕووی دا و ناوی خۆی گۆڕی بە "ڤانسان مەنسور مۆنتێل".

کەواتە لێکۆڵینەوە لە ترادسیۆنەکانی تر، بۆ خۆی بریتییە لە پرۆسەیەکی کارلێکردنی کولتووری. کرانەوەش بەسەر کولتوورەکانی تردا و ئاشنابوون بە زمان و ترادسیۆنی ئاینی و ئەدەبی و فەلسەفیی میللەتانی تر، لە خۆیدا سەرکێشییەکی گەورەیە. ئەم پرۆسەیە دەبێتە مایەی گۆڕینی ئەو کەسە

یاخۆ دەسکاریکردنی، بەم پێیەش ئەو کەسە زۆر لە جاران زیاتر کراوەتر دەبێت.

ئەمەی باسمان کرد تایبەت بوو بە خۆرهەڵاتناسی و خۆرهەڵاتناسەکان، بەڵام بابزانین خۆرئاواناسی چییە و خۆرئاوا ناسەکان کێن؟ سەربوردەی ئەوانە چییە کە بە ئاڕاستەی پێچەوانەدا دەڕۆن، واتە ئەوانەی بە لێکۆڵینەوەی کولتوور و شارستانییەتی خۆرئاواوە خەریکن؟ چونکە ئەمانەش بۆ خۆیان ناوەندێکن بۆ بەیەکگەیاندنی کولتووری، لە نێوان عەرەب و ئەوروپا یان تورک و ئەوروپا یاخۆ فارس و ئەوروپا و.. هتد. ئەگەر خۆرهەڵاتناسەکان کاریان ئەوە بووبێت لە شارستانییەتەکانی خۆرهەڵاتیان کۆڵیبێتەوە، هەر لە شارستانییەتی ئیسلامی و هیندییەوە تا چینی و یابانی، ئەوا کاری خۆرئاوا ناسەکان کە لە شارستانییەتی خۆرئاوا دەکۆڵنەوە ئەوەیە تاوتوێی ئەو شارستانییەتە بکەن، ئیتر فەرەنسایی بێت یاخۆ ئەڵمانی یان ئینگلیزی و ئەمەریکایی و... هتد.

لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەمەوە خوێندکارانی خۆرهەڵات ڕوویان لە زانکۆکانی خۆرئاوا کرد، وەک زانکۆی "سۆربۆن و بەرلین و ئۆکسفۆرد و کامبریدج". ئەم پرۆسەیەش تا ڕۆژگاری ئەمڕۆ بەردەوامە، هەر لە "ڕەفاعە ڕافع تەهتاوییەوە تا ئەحمەد لوتفی سەید و تەها حسێن و محەمەد مەندوور و.. هتد". خۆرئاوا ناس ئەو کەسەیە بەشێکی ژیانی لە خوێندنی زمانە بیانییەکانی وەک فەرەنسایی و ئینگلیزی و ئەڵمانیاییدا بە خەرج داوە، هەروەها کەسێکیشە لە کولتووری نوێی ئەوروپایی ئاگادارە و بە میتۆدەکانی توێژینەوەی زانستی ئاشنایە، ئەویش لە ڕێی زانینی زمانێکی خۆرئاوایی یان فێربوونی زیاد لە زمانێک. کەواتە زانستی خۆرئاواناسی هەیە، بەڕادەی ئەوەی زانستی خۆرهەڵاتناسی هەیە. زانستی خۆرئاواناسی تەنیا تایبەت نییە بە عەرەب و موسوڵمانان، بگرە لەلای یابانی و چینی و هندییەکانیش هەیە.. پاش ئەوەی لە سەدەی نۆزدەمدا شارستانییەتی

خۆرئاوا سەرکەوت و لە ڕووی زانستی و تەکنۆلۆجی و فەلسەفییەوە بالادەستیی خۆی سەلماند، ئیتر بووە قیبلەگای میللەتانی دنیا و هەمووان لە هەوڵی ئەوەدان زانیاریی زیاتری لە بارەوە بزانن، بۆ ئەوەی لە نهێنیی سەرکەوتن و بالادەستێتی تێ بگەن.

ژاپۆن بەمجۆرە بەسەر ئەوروپادا کرایەوە، پاش ئەوەی بۆ ماوەی چەندین سەدە بەسەر خۆیدا داخرابوو. خۆرئاواخوازیی ژاپۆن لەگەڵ بنەماڵەی "میچی"دا دەستی پێ کرد، ئەم بنەماڵەیە لە کۆتایی شەستەکانی سەدەی نۆزدەمەوە حوکمڕانیی وڵاتی یابانیان گرتە دەست. ئەڵبەتە هەوڵی کرانەوە بەسەر خۆرئاوادا زۆر پێش ئەو مێژووە دەکەوێت لە ژاپۆندا، بەلام ئەو هەولانە پچڕپچڕ و لاوەکی بوون. بنەماڵەی "میچی" لەگەڵ هاتنیاندا دروشمی "کرانەوەیان بەسەر شارستانییەت و ڕۆشنگەریدا" بەرز کردەوە، بۆ ئەوەی ژاپۆن بگەیەننە ڕیزی جیهانی پێشکەوتوو. بەر لە سەردەمی حوکمڕانی بنەماڵەی "میچی"، ئەو خوێندکارانەی لە ژاپۆنەوە ڕەوانەی دەرەوە کرابوون بۆ خوێندن، ژمارەیان لە سێسەد کەسێک تێپەڕی نەدەکرد، بەلام دوای ئەوە ژمارەیان بوو بە هەزاران و بنەماڵەی فەرمانڕەواش داوای لێ دەکردن، خۆیان لە تەواوی بوارەکانی وەک: "پزیشکی و ئەندازیاری و تەکنۆلۆجیا"، بەهرەمەند بکەن و سەرجەم ئەو شتانە بۆ وڵاتی ژاپۆن بگوازنەوە. لەم سەروبەندەشدا بیریارێکی وەک "فۆکۆ زاوا یۆکیشی" ١٨٣٥-١٩٠١، ڕۆڵێکی گەورەی لەم بوارەدا گێڕا.

"یۆکیشی" پاشا ئەوەی سەردانێکی خۆرئاوای کرد، ئیتر کەوتە داواکردنی ئەنجامدانی گۆڕانێکی گشتی و هەمەلایەن لە ژاپۆندا و هەروەها کەوتە بانگەشەکردن بۆ خۆرئاواخوازییەکی تەواو. پاشان یەکەمین پرۆسەی وەرگێڕان لە زمانە ئەوروپاییەکانەوە بۆ زمانی ژاپۆن دەستی پێ کرد، بەمجۆرە بەرهەمەکانی "مۆنتسکیۆ و ژان ژاک ڕۆسۆ و جۆن ستیوارت میل و هربەرت سبنسەر"، بۆ سەر زمانی ژاپۆنی وەرگێڕدران. بەلام لە ژاپۆندا

وەک لە شوێنەکانی تریشدا، تەنیا کتێب تەعبیری لە مۆدێرنە و نوێبوونەوە نەدەکرد، بگرە ڕۆژنامە و کۆواریش بەو کارە هەڵدەستان.

لەگەڵ هاتنی سەردەمی حوکمڕانیی بنەماڵەی "میچی"یشدا، ڕووناکبیرانی ژاپۆن گرینگیی زیاتر و زۆرتریان بە بواری ڕۆژنامەگەری دەدا. ساڵی ١٨٦١ لە شاری ناکازاکی یەکەمین ڕۆژنامەی ژاپۆنی دەرچوو کە بە زمانی ئینگلیزی بوو. ساڵێک دوای ئەوەش یەکەمین ڕۆژنامە بە زمانی یابانی بڵاو کرایەوە. لێرەوە کێشەیەک لە نێوان ئەوانەی داوای کرانەوەیان دەکرد لە پێناو نوێبوونەوەدا، لەگەڵ ئەوانەی نەیاری کراوە بوون و داوای دەرکردنی بیانییەکانیان دەکرد لە وڵاتدا دروست بوو.

چونکە فێندەمێنتالیستە ژاپۆنییەکان پێیان وابوو هەرچی بیانی بێت و ژاپۆنی نەبێت، بەربەری و دڕندەیە. کەواتە ژاپۆنیش وەکی شارستانییەتەکانی تر لە بەرامبەر کێشەی خۆرئاواخوازیدا، لە ناوەخۆدا دووچاری کێشە و ململانێ بووەتەوە. واتە ئەمە پرۆسەیەک نییە بەتەنیا تایبەت بێت بە مسوڵمانان یان چینی و هندییەکان، بگرە لەناو هەر نەتەوەیەکدا ئاقارێک هەیە باس لە پاراستنی بنەماکان و شوناس و ترادسیۆنی ئەو نەتەوەیە دەکات و هەموو کرانەوەیەکیش بەڕووی دەرەوەدا، بە هەڕەشە و مەترسی دەزانێت بۆ سەر کولتوور و بەهاکانی ئەو نەتەوەیە. سەرەڕای هەموو شتێک، بەڵام دواجار ئاقاری نوێخوازەکان لە ژاپۆندا سەرکەوتن، پاش ململانێیەکی دوور و درێژ لەگەڵ فێندەمێنتالیستەکاندا، ئەوانەی ئیمپراتۆریان دەپەرست و بیروڕای ژاپۆنییەکانیان بە تاکە بیروڕای ڕاست و دروست دەدایە قەڵەم، لە دەرەوەی ئەوەش هەموو شتێکیان بە هەڵە و گومڕایی دەزانی. فێندەمێنتالیستی ژاپۆنی پێی وابوو بە کرانەوە بەسەر ژیاری خۆرئاوادا، ژاپۆن جەوهەری خۆی لە دەست دەدات. ئەمەش هەمان ئەو قسانەیە کە فێندەمێنتالیستەکان لە هەموو جێیەکدا دەیکەن.

با لێره بەدواوه سەرنج له شارستانییەتی چینی بدەین. دەکرێت بڵێین بیریارێکی وەک "یەن فۆ" ١٨٥٣-١٩٢١، به باوکی ئەنتلجنسیای چینی نوێ دادەنرێت. ئەو توانی سەرەتای بزاوتێکی وەرگێڕانی گەوره لەو وڵاتەدا دروست بکات که له دواتردا دەبێته مایەی گۆڕینی کایەی ڕۆشنبیری و ئایدیۆلۆجی له چیندا. هەروەها "یەن فۆ" به ڕابەری ڕۆژنامەگەریی نوێی چینی ناودەبرێت و ناوبراو بۆ ماوەی دوو ساڵ له بەریتانیا خوێندوویەتی، واته له نزیکەوه به خۆرئاوا ئاشنا بووه نەک تەنیا له ڕێی کتێبەوه. ئەو له یەکەمین ئەو چینییانەیه که زمانی "شکسپیریان" به چاکی زانیوه و قسەیان پێ کردووه، هەروەها کتێبی چەندین بیریاری ئەوروپایی بۆ سەر زمانی چینی وەرگێڕاوه، لەوانه کتێبەکانی: "هربەرت سبنسەر و ئەلدۆس هکسلی و ئادەم سمێس و شارل دی مۆنتسکیۆ و.. هتد".

هاوکات بۆ خۆشی چەندین کتێبی نووسیوه و یەکێک بووه لەوانەی زۆر به شارستانییەتی خۆرئاوا سەرسام بووه و پێیوا بووه له سەروو ژیارەکانی ترەوەیه. ئەمه وای لێ کرد دەست بکات به ڕەخنەگرتن له کەلەپووری تەقلیدیی چین، چونکه پێی وابوو کەلەپوورێکی چەقبەستبووه و قودرەتی گۆڕانی نییه. ئەمەش لەگەڵ فێندەمێنتالیسته کۆنفۆشیۆسییەکاندا کێشەی بۆ نایەوه، لەبەرئەوەی ئەوانه به ئەڵقه له گوێی بۆ خۆرئاوا تاوانباریان کرد!

بەمجۆره شەڕ له نێوان ڕۆشنبیره نوێخوازەکانی چین و ڕۆشنبیره تەقلیدییەکانی ئەو وڵاتەدا دەستی پێ کرد، تەواو وەکی ئەوەی له ناو ڕۆشنبیری هندی و ژاپۆنی و ئیسلامیدا ڕووی دا. شایەنی باسه بەلای زۆربەی چینییەکانەوه کۆنفۆشیۆسی به عەقیدەیەکی فەلسەفی یاخۆ به قوتابخانەیەکی فیکری دەدرێته قەڵەم، بەڵام ئاینێک نییه چون ئاینی مەسیحی و ئیسلام. چونکه وەکی دەزانین چەمکی ئاین له وڵاتی چیندا بوونی نییه، بەڵام بیر و باوەڕی کۆنفۆشیۆسی قودسییەتێکی له ڕادەبەدەری هەیه و وەکی ئایدیۆلۆجیای ڕەسمی دەسەڵات وایه لەو وڵاتەدا، واته

کۆنفۆشیۆسی لە چیندا وەک جۆرێک لە زانستی سیاسی سەیری دەکرێت. سەرەڕای ئەوەی عەقیدەیەکی مۆراڵی و ویژدانیی زۆربەی هاووڵاتییانی چینییە، بەم پێیە دەکرێت بڵێین ڕۆڵی ئاین دەگێڕێت.

ڕەنگە پابەندبوونی هاووڵاتییەکی تەقلیدیی چینی بە بیر و باوەڕی کۆنفۆشیۆسییەوە، هیچی لە پابەندبوونی کەسێکی مەسیحی یان مسوڵمان بە ئاینەکەی خۆیەوە کەمتر نەبێت. تەنانەت هەندێک لە فێندەمێنتالیستە چینییەکان دەڵێن: «کۆنفۆشیۆسی تاکە بیر و باوەڕێکی ڕاست و دروستە و پێویستە ڕۆژێک بێت تەواوی دنیا بگرێتەوە..».